



Grade 2



TERM 3



HL XIT



WORKSHEET

PACK

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1





GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	swi	sungula	tiva	xeva	
		kahle	chipa	veka	swakudya	
	HLAYA	Ndza swi tiva leswaku a swi kahle. A swi kahle ku ringa supu. A swi kahle ku sungula hi ku ringa supu. Kokwana u endlile supu yo nandziha. Kokwana u endlile supu yo nandziha ya swakudya swa nanhlikani. Ndza swi tiva ku a swi kahle ku ringa supu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. kahle a leswaku swi tiva ndza swi 2. kokwana u endlile pusu yo nandziha 3. xana mi vona swi ri kahle ku ringa supu ro sungula				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	byela	ta	hala	
		tisa	hleka	Ana	basa	
	HLAYA	Ana u avelana swakudya. Swakudya swi avelaniwa hi Ana. Avelana swakudya. Byela Ana ku avela swakudya. Tisa swakudya hi ta avelana. Tisa hale swakudya hi ta avelana. Swakudya swi avelaniwa eka xibye xo basa. Xibye xo ka xi nga basanga a hi dyeli ka xona. Basisa swibye hi ta avela swakudya. Hikokwalaho ka yini hi nga dyeli eka xibye xo ka xi nga basangi? Xibye xa thyaka xi ta hi vangela mavabyi.				

	TSALA	1. I mani a avelaku swakudya? Swakudya swi averiwa hi _____. 2. Xana ku averiwa yini? Ku averiwa _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xibye? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nandziha Tsala xivutiso hi: ringa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	Maria	munhu	mona	matsavu	
		matapula	nomo	hlamba	matamatisi	
	HLAYA	Maria u xavile matsavu. Matsavu ya xaviwile hi Maria. Maria u sweka matsavu. Matsavu yo fana na matapula na matamatisi. Matapula na matamatisi I muxaka wa matsavu. Kokwana u dya matsavu. Matsavu ya nandziha swinene. Xana matamatisi ri wela eka matsavu kumbe mihandzu?				
	TSALA	1. Xana Maria u sweka yini? U sweka _____. 2. Xana matamatisi i matsavu kumbe mihandzu? I _____. 3. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	Maria	byela	matsavu	
		ta	manana	tisa	tshama	







HLAYA







Kokwana u ta sungula ku endla supu. Kokwana u ta sungula ku endla supu yo nandziha. Maria u ta byela vanhu ku va ta. U ta byela vanhu ku va ta va ta avelana supu yo nandziha. Yi ta ringana vanhu hinkwavo. Yi ta va ringana hinkwavo. Maria u ta byela vanhu ku ta na xibye xo phamela supu yo nandziha. Vanhu va ta avelana supu yo nandziha ya kokwana. Va ta tisa matsavu yo hambana yo chela eka supu. Vanhu va tata ku avelana supu yo nandziha. Va ta tisa xibye xo dyela. Vanhu va tata va ta tshama na kokwana va avelana supu yo nandziha.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u ta endla yini? Kokwana u ta endla _____. I mani a nga ta vitana vanhu? _____ u ta byela vanhu ku ta. Xana u ta va byela ku ta na yini? Maria u ta va byela ku ta na _____ na _____. Hi marito wa hi ma nga hlamuselaka supu ya kokwana? Rito _____ ri hlamusela supu ya kokwana. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> vanhu va ta ku ta tshama na kokwana va avelana supu yi ta va nangari ku avelana xibye tata vanhu va na

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1





GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	swi	sungula	tiva	xeva	
		kahle	chipa	veka	swakudya	
	HLAYA	Ndza swi tiva leswaku a swi kahle. A swi kahle ku ringa supu. A swi kahle ku sungula hi ku ringa supu. Kokwana u endlile supu yo nandziha. Kokwana u endlile supu yo nandziha ya swakudya swa nanhlikani. Ndza swi tiva ku a swi kahle ku ringa supu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. kahle a leswaku swi tiva ndza swi 2. kokwana u endlile pusu yo nandziha 3. xana mi vona swi ri kahle ku ringa supu ro sungula				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	byela	ta	hala	
		tisa	hleka	Ana	basa	
	HLAYA	Ana u avelana swakudya. Swakudya swi avelaniwa hi Ana. Avelana swakudya. Byela Ana ku avela swakudya. Tisa swakudya hi ta avelana. Tisa hale swakudya hi ta avelana. Swakudya swi avelaniwa eka xibye xo basa. Xibye xo ka xi nga basanga a hi dyeli ka xona. Basisa swibye hi ta avela swakudya. Hikokwalaho ka yini hi nga dyeli eka xibye xo ka xi nga basangi? Xibye xa thyaka xi ta hi vangela mavabyi.				

	TSALA	1. I mani a avelaku swakudya? Swakudya swi averiwa hi _____. 2. Xana ku averiwa yini? Ku averiwa _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xibye? a) _____ b) _____
--	--------------	---






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nandziha Tsala xivutiso hi: ringa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	Maria	munhu	mona	matsavu	
		matapula	nomo	hlamba	matamatisi	
	HLAYA	Maria u xavile matsavu. Matsavu ya xaviwile hi Maria. Maria u sweka matsavu. Matsavu yo fana na matapula na matamatisi. Matapula na matamatisi I muxaka wa matsavu. Kokwana u dya matsavu. Matsavu ya nandziha swinene. Xana matamatisi ri wela eka matsavu kumbe mihandzu?				
	TSALA	1. Xana Maria u sweka yini? U sweka _____. 2. Xana matamatisi i matsavu kumbe mihandzu? I _____. 3. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	Maria	byela	matsavu	
		ta	manana	tisa	tshama	







HLAYA







Kokwana u ta sungula ku endla supu. Kokwana u ta sungula ku endla supu yo nandziha. Maria u ta byela vanhu ku va ta. U ta byela vanhu ku va ta va ta avelana supu yo nandziha. Yi ta ringana vanhu hinkwavo. Yi ta va ringana hinkwavo. Maria u ta byela vanhu ku ta na xibye xo phamela supu yo nandziha. Vanhu va ta avelana supu yo nandziha ya kokwana. Va ta tisa matsavu yo hambana yo chela eka supu. Vanhu va tata ku avelana supu yo nandziha. Va ta tisa xibye xo dyela. Vanhu va tata va ta tshama na kokwana va avelana supu yo nandziha.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u ta endla yini? Kokwana u ta endla _____. I mani a nga ta vitana vanhu? _____ u ta byela vanhu ku ta. Xana u ta va byela ku ta na yini? Maria u ta va byela ku ta na _____ na _____. Hi marito wa hi ma nga hlamuselaka supu ya kokwana? Rito _____ ri hlamusela supu ya kokwana. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> vanhu va ta ku ta tshama na kokwana va avelana supu yi ta va nangari ku avelana xibye tata vanhu va na

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1





GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	swi	sungula	tiva	xeva	
		kahle	chipa	veka	swakudya	
	HLAYA	Ndza swi tiva leswaku a swi kahle. A swi kahle ku ringa supu. A swi kahle ku sungula hi ku ringa supu. Kokwana u endlile supu yo nandziha. Kokwana u endlile supu yo nandziha ya swakudya swa nanhlikani. Ndza swi tiva ku a swi kahle ku ringa supu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. kahle a leswaku swi tiva ndza swi 2. kokwana u endlile pusu yo nandziha 3. xana mi vona swi ri kahle ku ringa supu ro sungula				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	byela	ta	hala	
		tisa	hleka	Ana	basa	
	HLAYA	Ana u avelana swakudya. Swakudya swi avelaniwa hi Ana. Avelana swakudya. Byela Ana ku avela swakudya. Tisa swakudya hi ta avelana. Tisa hale swakudya hi ta avelana. Swakudya swi avelaniwa eka xibye xo basa. Xibye xo ka xi nga basanga a hi dyeli ka xona. Basisa swibye hi ta avela swakudya. Hikokwalaho ka yini hi nga dyeli eka xibye xo ka xi nga basangi? Xibye xa thyaka xi ta hi vangela mavabyi.				

	TSALA	1. I mani a avelaku swakudya? Swakudya swi averiwa hi _____. 2. Xana ku averiwa yini? Ku averiwa _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xibye? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nandziha Tsala xivutiso hi: ringa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	Maria	munhu	mona	matsavu	
		matapula	nomo	hlamba	matamatisi	
	HLAYA	Maria u xavile matsavu. Matsavu ya xaviwile hi Maria. Maria u sweka matsavu. Matsavu yo fana na matapula na matamatisi. Matapula na matamatisi I muxaka wa matsavu. Kokwana u dya matsavu. Matsavu ya nandziha swinene. Xana matamatisi ri wela eka matsavu kumbe mihandzu?				
	TSALA	1. Xana Maria u sweka yini? U sweka _____. 2. Xana matamatisi i matsavu kumbe mihandzu? I _____. 3. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	Maria	byela	matsavu	
		ta	manana	tisa	tshama	







HLAYA







Kokwana u ta sungula ku endla supu. Kokwana u ta sungula ku endla supu yo nandziha. Maria u ta byela vanhu ku va ta. U ta byela vanhu ku va ta va ta avelana supu yo nandziha. Yi ta ringana vanhu hinkwavo. Yi ta va ringana hinkwavo. Maria u ta byela vanhu ku ta na xibye xo phamela supu yo nandziha. Vanhu va ta avelana supu yo nandziha ya kokwana. Va ta tisa matsavu yo hambana yo chela eka supu. Vanhu va tata ku avelana supu yo nandziha. Va ta tisa xibye xo dyela. Vanhu va tata va ta tshama na kokwana va avelana supu yo nandziha.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana kokwana u ta endla yini? Kokwana u ta endla _____. 2. I mani a nga ta vitana vanhu? _____ u ta byela vanhu ku ta. 3. Xana u ta va byela ku ta na yini? Maria u ta va byela ku ta na _____ na _____. 4. Hi marito wa hi ma nga hlamuselaka supu ya kokwana? Rito _____ ri hlamusela supu ya kokwana. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vanhu va ta ku ta tshama na kokwana va avelana supu 2. yi ta va nangari ku avelana 3. xibye tata vanhu va na

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1





GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	swi	sungula	tiva	xeva	
		kahle	chipa	veka	swakudya	
	HLAYA	Ndza swi tiva leswaku a swi kahle. A swi kahle ku ringa supu. A swi kahle ku sungula hi ku ringa supu. Kokwana u endlile supu yo nandziha. Kokwana u endlile supu yo nandziha ya swakudya swa nanhlikani. Ndza swi tiva ku a swi kahle ku ringa supu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. kahle a leswaku swi tiva ndza swi 2. kokwana u endlile pusu yo nandziha 3. xana mi vona swi ri kahle ku ringa supu ro sungula				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	byela	ta	hala	
		tisa	hleka	Ana	basa	
	HLAYA	Ana u avelana swakudya. Swakudya swi avelaniwa hi Ana. Avelana swakudya. Byela Ana ku avela swakudya. Tisa swakudya hi ta avelana. Tisa hale swakudya hi ta avelana. Swakudya swi avelaniwa eka xibye xo basa. Xibye xo ka xi nga basanga a hi dyeli ka xona. Basisa swibye hi ta avela swakudya. Hikokwalaho ka yini hi nga dyeli eka xibye xo ka xi nga basangi? Xibye xa thyaka xi ta hi vangela mavabyi.				

	TSALA	1. I mani a avelaku swakudya? Swakudya swi averiwa hi _____. 2. Xana ku averiwa yini? Ku averiwa _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xibye? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nandziha Tsala xivutiso hi: ringa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	Maria	munhu	mona	matsavu	
HLAYA		matapula	nomo	hlamba	matamatisi	
	Maria u xavile matsavu. Matsavu ya xaviwile hi Maria. Maria u sweka matsavu. Matsavu yo fana na matapula na matamatisi. Matapula na matamatisi I muxaka wa matsavu. Kokwana u dya matsavu. Matsavu ya nandziha swinene. Xana matamatisi ri wela eka matsavu kumbe mihandzu?					
	TSALA	1. Xana Maria u sweka yini? U sweka _____. 2. Xana matamatisi i matsavu kumbe mihandzu? I _____. 3. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	Maria	byela	matsavu	
		ta	manana	tisa	tshama	







HLAYA







Kokwana u ta sungula ku endla supu. Kokwana u ta sungula ku endla supu yo nandziha. Maria u ta byela vanhu ku va ta. U ta byela vanhu ku va ta va ta avelana supu yo nandziha. Yi ta ringana vanhu hinkwavo. Yi ta va ringana hinkwavo. Maria u ta byela vanhu ku ta na xibye xo phamela supu yo nandziha. Vanhu va ta avelana supu yo nandziha ya kokwana. Va ta tisa matsavu yo hambana yo chela eka supu. Vanhu va tata ku avelana supu yo nandziha. Va ta tisa xibye xo dyela. Vanhu va tata va ta tshama na kokwana va avelana supu yo nandziha.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u ta endla yini? Kokwana u ta endla _____. I mani a nga ta vitana vanhu? _____ u ta byela vanhu ku ta. Xana u ta va byela ku ta na yini? Maria u ta va byela ku ta na _____ na _____. Hi marito wa hi ma nga hlamuselaka supu ya kokwana? Rito _____ ri hlamusela supu ya kokwana. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> vanhu va ta ku ta tshama na kokwana va avelana supu yi ta va nangari ku avelana xibye tata vanhu va na

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1





GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	swi	sungula	tiva	xeva	
		kahle	chipa	veka	swakudya	
	HLAYA	Ndza swi tiva leswaku a swi kahle. A swi kahle ku ringa supu. A swi kahle ku sungula hi ku ringa supu. Kokwana u endlile supu yo nandziha. Kokwana u endlile supu yo nandziha ya swakudya swa nanhlikani. Ndza swi tiva ku a swi kahle ku ringa supu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. kahle a leswaku swi tiva ndza swi 2. kokwana u endlile pusu yo nandziha 3. xana mi vona swi ri kahle ku ringa supu ro sungula				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	byela	ta	hala	
		tisa	hleka	Ana	basa	
	HLAYA	Ana u avelana swakudya. Swakudya swi avelaniwa hi Ana. Avelana swakudya. Byela Ana ku avela swakudya. Tisa swakudya hi ta avelana. Tisa hale swakudya hi ta avelana. Swakudya swi avelaniwa eka xibye xo basa. Xibye xo ka xi nga basanga a hi dyeli ka xona. Basisa swibye hi ta avela swakudya. Hikokwalaho ka yini hi nga dyeli eka xibye xo ka xi nga basangi? Xibye xa thyaka xi ta hi vangela mavabyi.				

	TSALA	1. I mani a avelaku swakudya? Swakudya swi averiwa hi _____. 2. Xana ku averiwa yini? Ku averiwa _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xibye? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nandziha Tsala xivutiso hi: ringa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	Maria	munhu	mona	matsavu	
HLAYA		matapula	nomo	hlamba	matamatisi	
	Maria u xavile matsavu. Matsavu ya xaviwile hi Maria. Maria u sweka matsavu. Matsavu yo fana na matapula na matamatisi. Matapula na matamatisi I muxaka wa matsavu. Kokwana u dya matsavu. Matsavu ya nandziha swinene. Xana matamatisi ri wela eka matsavu kumbe mihandzu?					
	TSALA	1. Xana Maria u sweka yini? U sweka _____. 2. Xana matamatisi i matsavu kumbe mihandzu? I _____. 3. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	Maria	byela	matsavu	
		ta	manana	tisa	tshama	







HLAYA







Kokwana u ta sungula ku endla supu. Kokwana u ta sungula ku endla supu yo nandziha. Maria u ta byela vanhu ku va ta. U ta byela vanhu ku va ta va ta avelana supu yo nandziha. Yi ta ringana vanhu hinkwavo. Yi ta va ringana hinkwavo. Maria u ta byela vanhu ku ta na xibye xo phamela supu yo nandziha. Vanhu va ta avelana supu yo nandziha ya kokwana. Va ta tisa matsavu yo hambana yo chela eka supu. Vanhu va tata ku avelana supu yo nandziha. Va ta tisa xibye xo dyela. Vanhu va tata va ta tshama na kokwana va avelana supu yo nandziha.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u ta endla yini? Kokwana u ta endla _____. I mani a nga ta vitana vanhu? _____ u ta byela vanhu ku ta. Xana u ta va byela ku ta na yini? Maria u ta va byela ku ta na _____ na _____. Hi marito wa hi ma nga hlamuselaka supu ya kokwana? Rito _____ ri hlamusela supu ya kokwana. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> vanhu va ta ku ta tshama na kokwana va avelana supu yi ta va nangari ku avelana xibye tata vanhu va na

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1





GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	swi	sungula	tiva	xeva	
		kahle	chipa	veka	swakudya	
	HLAYA	Ndza swi tiva leswaku a swi kahle. A swi kahle ku ringa supu. A swi kahle ku sungula hi ku ringa supu. Kokwana u endlile supu yo nandziha. Kokwana u endlile supu yo nandziha ya swakudya swa nanhlikani. Ndza swi tiva ku a swi kahle ku ringa supu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. kahle a leswaku swi tiva ndza swi 2. kokwana u endlile pusu yo nandziha 3. xana mi vona swi ri kahle ku ringa supu ro sungula				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	byela	ta	hala	
		tisa	hleka	Ana	basa	
	HLAYA	Ana u avelana swakudya. Swakudya swi avelaniwa hi Ana. Avelana swakudya. Byela Ana ku avela swakudya. Tisa swakudya hi ta avelana. Tisa hale swakudya hi ta avelana. Swakudya swi avelaniwa eka xibye xo basa. Xibye xo ka xi nga basanga a hi dyeli ka xona. Basisa swibye hi ta avela swakudya. Hikokwalaho ka yini hi nga dyeli eka xibye xo ka xi nga basangi? Xibye xa thyaka xi ta hi vangela mavabyi.				

	TSALA	1. I mani a avelaku swakudya? Swakudya swi averiwa hi _____. 2. Xana ku averiwa yini? Ku averiwa _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xibye? a) _____ b) _____
--	--------------	---






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nandziha Tsala xivutiso hi: ringa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	Maria	munhu	mona	matsavu	
		matapula	nomo	hlamba	matamatisi	
	HLAYA	Maria u xavile matsavu. Matsavu ya xaviwile hi Maria. Maria u sweka matsavu. Matsavu yo fana na matapula na matamatisi. Matapula na matamatisi I muxaka wa matsavu. Kokwana u dya matsavu. Matsavu ya nandziha swinene. Xana matamatisi ri wela eka matsavu kumbe mihandzu?				
	TSALA	1. Xana Maria u sweka yini? U sweka _____. 2. Xana matamatisi i matsavu kumbe mihandzu? I _____. 3. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	Maria	byela	matsavu	
		ta	manana	tisa	tshama	







HLAYA







Kokwana u ta sungula ku endla supu. Kokwana u ta sungula ku endla supu yo nandziha. Maria u ta byela vanhu ku va ta. U ta byela vanhu ku va ta va ta avelana supu yo nandziha. Yi ta ringana vanhu hinkwavo. Yi ta va ringana hinkwavo. Maria u ta byela vanhu ku ta na xibye xo phamela supu yo nandziha. Vanhu va ta avelana supu yo nandziha ya kokwana. Va ta tisa matsavu yo hambana yo chela eka supu. Vanhu va tata ku avelana supu yo nandziha. Va ta tisa xibye xo dyela. Vanhu va tata va ta tshama na kokwana va avelana supu yo nandziha.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u ta endla yini? Kokwana u ta endla _____. I mani a nga ta vitana vanhu? _____ u ta byela vanhu ku ta. Xana u ta va byela ku ta na yini? Maria u ta va byela ku ta na _____ na _____. Hi marito wa hi ma nga hlamuselaka supu ya kokwana? Rito _____ ri hlamusela supu ya kokwana. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> vanhu va ta ku ta tshama na kokwana va avelana supu yi ta va nangari ku avelana xibye tata vanhu va na

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1





GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	swi	sungula	tiva	xeva	
		kahle	chipa	veka	swakudya	
	HLAYA	Ndza swi tiva leswaku a swi kahle. A swi kahle ku ringa supu. A swi kahle ku sungula hi ku ringa supu. Kokwana u endlile supu yo nandziha. Kokwana u endlile supu yo nandziha ya swakudya swa nanhlikani. Ndza swi tiva ku a swi kahle ku ringa supu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. kahle a leswaku swi tiva ndza swi 2. kokwana u endlile pusu yo nandziha 3. xana mi vona swi ri kahle ku ringa supu ro sungula				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	byela	ta	hala	
		tisa	hleka	Ana	basa	
	HLAYA	Ana u avelana swakudya. Swakudya swi avelaniwa hi Ana. Avelana swakudya. Byela Ana ku avela swakudya. Tisa swakudya hi ta avelana. Tisa hale swakudya hi ta avelana. Swakudya swi avelaniwa eka xibye xo basa. Xibye xo ka xi nga basanga a hi dyeli ka xona. Basisa swibye hi ta avela swakudya. Hikokwalaho ka yini hi nga dyeli eka xibye xo ka xi nga basangi? Xibye xa thyaka xi ta hi vangela mavabyi.				

	TSALA	1. I mani a avelaku swakudya? Swakudya swi averiwa hi _____. 2. Xana ku averiwa yini? Ku averiwa _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xibye? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nandziha Tsala xivutiso hi: ringa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	Maria	munhu	mona	matsavu	
HLAYA		matapula	nomo	hlamba	matamatisi	
	Maria u xavile matsavu. Matsavu ya xaviwile hi Maria. Maria u sweka matsavu. Matsavu yo fana na matapula na matamatisi. Matapula na matamatisi I muxaka wa matsavu. Kokwana u dya matsavu. Matsavu ya nandziha swinene. Xana matamatisi ri wela eka matsavu kumbe mihandzu?					
	TSALA	1. Xana Maria u sweka yini? U sweka _____. 2. Xana matamatisi i matsavu kumbe mihandzu? I _____. 3. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	Maria	byela	matsavu	
		ta	manana	tisa	tshama	







HLAYA







Kokwana u ta sungula ku endla supu. Kokwana u ta sungula ku endla supu yo nandziha. Maria u ta byela vanhu ku va ta. U ta byela vanhu ku va ta va ta avelana supu yo nandziha. Yi ta ringana vanhu hinkwavo. Yi ta va ringana hinkwavo. Maria u ta byela vanhu ku ta na xibye xo phamela supu yo nandziha. Vanhu va ta avelana supu yo nandziha ya kokwana. Va ta tisa matsavu yo hambana yo chela eka supu. Vanhu va tata ku avelana supu yo nandziha. Va ta tisa xibye xo dyela. Vanhu va tata va ta tshama na kokwana va avelana supu yo nandziha.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u ta endla yini? Kokwana u ta endla _____. I mani a nga ta vitana vanhu? _____ u ta byela vanhu ku ta. Xana u ta va byela ku ta na yini? Maria u ta va byela ku ta na _____ na _____. Hi marito wa hi ma nga hlamuselaka supu ya kokwana? Rito _____ ri hlamusela supu ya kokwana. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> vanhu va ta ku ta tshama na kokwana va avelana supu yi ta va nangari ku avelana xibye tata vanhu va na

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1





GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	swi	sungula	tiva	xeva	
		kahle	chipa	veka	swakudya	
	HLAYA	Ndza swi tiva leswaku a swi kahle. A swi kahle ku ringa supu. A swi kahle ku sungula hi ku ringa supu. Kokwana u endlile supu yo nandziha. Kokwana u endlile supu yo nandziha ya swakudya swa nanhlikani. Ndza swi tiva ku a swi kahle ku ringa supu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. kahle a leswaku swi tiva ndza swi 2. kokwana u endlile pusu yo nandziha 3. xana mi vona swi ri kahle ku ringa supu ro sungula				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	byela	ta	hala	
		tisa	hleka	Ana	basa	
	HLAYA	Ana u avelana swakudya. Swakudya swi avelaniwa hi Ana. Avelana swakudya. Byela Ana ku avela swakudya. Tisa swakudya hi ta avelana. Tisa hale swakudya hi ta avelana. Swakudya swi avelaniwa eka xibye xo basa. Xibye xo ka xi nga basanga a hi dyeli ka xona. Basisa swibye hi ta avela swakudya. Hikokwalaho ka yini hi nga dyeli eka xibye xo ka xi nga basangi? Xibye xa thyaka xi ta hi vangela mavabyi.				

	TSALA	1. I mani a avelaku swakudya? Swakudya swi averiwa hi _____. 2. Xana ku averiwa yini? Ku averiwa _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xibye? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nandziha Tsala xivutiso hi: ringa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	Maria	munhu	mona	matsavu	
		matapula	nomo	hlamba	matamatisi	
	HLAYA	Maria u xavile matsavu. Matsavu ya xaviwile hi Maria. Maria u sweka matsavu. Matsavu yo fana na matapula na matamatisi. Matapula na matamatisi I muxaka wa matsavu. Kokwana u dya matsavu. Matsavu ya nandziha swinene. Xana matamatisi ri wela eka matsavu kumbe mihandzu?				
	TSALA	1. Xana Maria u sweka yini? U sweka _____. 2. Xana matamatisi i matsavu kumbe mihandzu? I _____. 3. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	Maria	byela	matsavu	
		ta	manana	tisa	tshama	







HLAYA







Kokwana u ta sungula ku endla supu. Kokwana u ta sungula ku endla supu yo nandziha. Maria u ta byela vanhu ku va ta. U ta byela vanhu ku va ta va ta avelana supu yo nandziha. Yi ta ringana vanhu hinkwavo. Yi ta va ringana hinkwavo. Maria u ta byela vanhu ku ta na xibye xo phamela supu yo nandziha. Vanhu va ta avelana supu yo nandziha ya kokwana. Va ta tisa matsavu yo hambana yo chela eka supu. Vanhu va tata ku avelana supu yo nandziha. Va ta tisa xibye xo dyela. Vanhu va tata va ta tshama na kokwana va avelana supu yo nandziha.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u ta endla yini? Kokwana u ta endla _____. I mani a nga ta vitana vanhu? _____ u ta byela vanhu ku ta. Xana u ta va byela ku ta na yini? Maria u ta va byela ku ta na _____ na _____. Hi marito wa hi ma nga hlamuselaka supu ya kokwana? Rito _____ ri hlamusela supu ya kokwana. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> vanhu va ta ku ta tshama na kokwana va avelana supu yi ta va nangari ku avelana xibye tata vanhu va na

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1





GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	swi	sungula	tiva	xeva	
		kahle	chipa	veka	swakudya	
	HLAYA	Ndza swi tiva leswaku a swi kahle. A swi kahle ku ringa supu. A swi kahle ku sungula hi ku ringa supu. Kokwana u endlile supu yo nandziha. Kokwana u endlile supu yo nandziha ya swakudya swa nanhlikani. Ndza swi tiva ku a swi kahle ku ringa supu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. kahle a leswaku swi tiva ndza swi 2. kokwana u endlile pusu yo nandziha 3. xana mi vona swi ri kahle ku ringa supu ro sungula				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	byela	ta	hala	
		tisa	hleka	Ana	basa	
	HLAYA	Ana u avelana swakudya. Swakudya swi avelaniwa hi Ana. Avelana swakudya. Byela Ana ku avela swakudya. Tisa swakudya hi ta avelana. Tisa hale swakudya hi ta avelana. Swakudya swi avelaniwa eka xibye xo basa. Xibye xo ka xi nga basanga a hi dyeli ka xona. Basisa swibye hi ta avela swakudya. Hikokwalaho ka yini hi nga dyeli eka xibye xo ka xi nga basangi? Xibye xa thyaka xi ta hi vangela mavabyi.				

	TSALA	1. I mani a avelaku swakudya? Swakudya swi averiwa hi _____. 2. Xana ku averiwa yini? Ku averiwa _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xibye? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nandziha Tsala xivutiso hi: ringa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	Maria	munhu	mona	matsavu	
		matapula	nomo	hlamba	matamatisi	
	HLAYA	Maria u xavile matsavu. Matsavu ya xaviwile hi Maria. Maria u sweka matsavu. Matsavu yo fana na matapula na matamatisi. Matapula na matamatisi I muxaka wa matsavu. Kokwana u dya matsavu. Matsavu ya nandziha swinene. Xana matamatisi ri wela eka matsavu kumbe mihandzu?				
	TSALA	1. Xana Maria u sweka yini? U sweka _____. 2. Xana matamatisi i matsavu kumbe mihandzu? I _____. 3. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	Maria	byela	matsavu	
		ta	manana	tisa	tshama	







HLAYA







Kokwana u ta sungula ku endla supu. Kokwana u ta sungula ku endla supu yo nandziha. Maria u ta byela vanhu ku va ta. U ta byela vanhu ku va ta va ta avelana supu yo nandziha. Yi ta ringana vanhu hinkwavo. Yi ta va ringana hinkwavo. Maria u ta byela vanhu ku ta na xibye xo phamela supu yo nandziha. Vanhu va ta avelana supu yo nandziha ya kokwana. Va ta tisa matsavu yo hambana yo chela eka supu. Vanhu va tata ku avelana supu yo nandziha. Va ta tisa xibye xo dyela. Vanhu va tata va ta tshama na kokwana va avelana supu yo nandziha.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u ta endla yini? Kokwana u ta endla _____. I mani a nga ta vitana vanhu? _____ u ta byela vanhu ku ta. Xana u ta va byela ku ta na yini? Maria u ta va byela ku ta na _____ na _____. Hi marito wa hi ma nga hlamuselaka supu ya kokwana? Rito _____ ri hlamusela supu ya kokwana. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> vanhu va ta ku ta tshama na kokwana va avelana supu yi ta va nangari ku avelana xibye tata vanhu va na

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1





GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	swi	sungula	tiva	xeva	
		kahle	chipa	veka	swakudya	
	HLAYA	Ndza swi tiva leswaku a swi kahle. A swi kahle ku ringa supu. A swi kahle ku sungula hi ku ringa supu. Kokwana u endlile supu yo nandziha. Kokwana u endlile supu yo nandziha ya swakudya swa nanhlikani. Ndza swi tiva ku a swi kahle ku ringa supu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. kahle a leswaku swi tiva ndza swi 2. kokwana u endlile pusu yo nandziha 3. xana mi vona swi ri kahle ku ringa supu ro sungula				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	byela	ta	hala	
		tisa	hleka	Ana	basa	
	HLAYA	Ana u avelana swakudya. Swakudya swi avelaniwa hi Ana. Avelana swakudya. Byela Ana ku avela swakudya. Tisa swakudya hi ta avelana. Tisa hale swakudya hi ta avelana. Swakudya swi avelaniwa eka xibye xo basa. Xibye xo ka xi nga basanga a hi dyeli ka xona. Basisa swibye hi ta avela swakudya. Hikokwalaho ka yini hi nga dyeli eka xibye xo ka xi nga basangi? Xibye xa thyaka xi ta hi vangela mavabyi.				

	TSALA	1. I mani a avelaku swakudya? Swakudya swi averiwa hi _____. 2. Xana ku averiwa yini? Ku averiwa _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xibye? a) _____ b) _____
--	--------------	---






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nandziha Tsala xivutiso hi: ringa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	Maria	munhu	mona	matsavu	
		matapula	nomo	hlamba	matamatisi	
	HLAYA	Maria u xavile matsavu. Matsavu ya xaviwile hi Maria. Maria u sweka matsavu. Matsavu yo fana na matapula na matamatisi. Matapula na matamatisi I muxaka wa matsavu. Kokwana u dya matsavu. Matsavu ya nandziha swinene. Xana matamatisi ri wela eka matsavu kumbe mihandzu?				
	TSALA	1. Xana Maria u sweka yini? U sweka _____. 2. Xana matamatisi i matsavu kumbe mihandzu? I _____. 3. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	Maria	byela	matsavu	
		ta	manana	tisa	tshama	







HLAYA







Kokwana u ta sungula ku endla supu. Kokwana u ta sungula ku endla supu yo nandziha. Maria u ta byela vanhu ku va ta. U ta byela vanhu ku va ta va ta avelana supu yo nandziha. Yi ta ringana vanhu hinkwavo. Yi ta va ringana hinkwavo. Maria u ta byela vanhu ku ta na xibye xo phamela supu yo nandziha. Vanhu va ta avelana supu yo nandziha ya kokwana. Va ta tisa matsavu yo hambana yo chela eka supu. Vanhu va tata ku avelana supu yo nandziha. Va ta tisa xibye xo dyela. Vanhu va tata va ta tshama na kokwana va avelana supu yo nandziha.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u ta endla yini? Kokwana u ta endla _____. I mani a nga ta vitana vanhu? _____ u ta byela vanhu ku ta. Xana u ta va byela ku ta na yini? Maria u ta va byela ku ta na _____ na _____. Hi marito wa hi ma nga hlamuselaka supu ya kokwana? Rito _____ ri hlamusela supu ya kokwana. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> vanhu va ta ku ta tshama na kokwana va avelana supu yi ta va nangari ku avelana xibye tata vanhu va na

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1





GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	swi	sungula	tiva	xeva	
		kahle	chipa	veka	swakudya	
	HLAYA	Ndza swi tiva leswaku a swi kahle. A swi kahle ku ringa supu. A swi kahle ku sungula hi ku ringa supu. Kokwana u endlile supu yo nandziha. Kokwana u endlile supu yo nandziha ya swakudya swa nanhlikani. Ndza swi tiva ku a swi kahle ku ringa supu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. kahle a leswaku swi tiva ndza swi 2. kokwana u endlile pusu yo nandziha 3. xana mi vona swi ri kahle ku ringa supu ro sungula				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	byela	ta	hala	
		tisa	hleka	Ana	basa	
	HLAYA	Ana u avelana swakudya. Swakudya swi avelaniwa hi Ana. Avelana swakudya. Byela Ana ku avela swakudya. Tisa swakudya hi ta avelana. Tisa hale swakudya hi ta avelana. Swakudya swi avelaniwa eka xibye xo basa. Xibye xo ka xi nga basanga a hi dyeli ka xona. Basisa swibye hi ta avela swakudya. Hikokwalaho ka yini hi nga dyeli eka xibye xo ka xi nga basangi? Xibye xa thyaka xi ta hi vangela mavabyi.				

	TSALA	1. I mani a avelaku swakudya? Swakudya swi averiwa hi _____. 2. Xana ku averiwa yini? Ku averiwa _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xibye? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nandziha Tsala xivutiso hi: ringa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	Maria	munhu	mona	matsavu	
		matapula	nomo	hlamba	matamatisi	
	HLAYA	Maria u xavile matsavu. Matsavu ya xaviwile hi Maria. Maria u sweka matsavu. Matsavu yo fana na matapula na matamatisi. Matapula na matamatisi I muxaka wa matsavu. Kokwana u dya matsavu. Matsavu ya nandziha swinene. Xana matamatisi ri wela eka matsavu kumbe mihandzu?				
	TSALA	1. Xana Maria u sweka yini? U sweka _____. 2. Xana matamatisi i matsavu kumbe mihandzu? I _____. 3. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	Maria	byela	matsavu	
		ta	manana	tisa	tshama	







HLAYA







Kokwana u ta sungula ku endla supu. Kokwana u ta sungula ku endla supu yo nandziha. Maria u ta byela vanhu ku va ta. U ta byela vanhu ku va ta va ta avelana supu yo nandziha. Yi ta ringana vanhu hinkwavo. Yi ta va ringana hinkwavo. Maria u ta byela vanhu ku ta na xibye xo phamela supu yo nandziha. Vanhu va ta avelana supu yo nandziha ya kokwana. Va ta tisa matsavu yo hambana yo chela eka supu. Vanhu va tata ku avelana supu yo nandziha. Va ta tisa xibye xo dyela. Vanhu va tata va ta tshama na kokwana va avelana supu yo nandziha.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u ta endla yini? Kokwana u ta endla _____. I mani a nga ta vitana vanhu? _____ u ta byela vanhu ku ta. Xana u ta va byela ku ta na yini? Maria u ta va byela ku ta na _____ na _____. Hi marito wa hi ma nga hlamuselaka supu ya kokwana? Rito _____ ri hlamusela supu ya kokwana. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> vanhu va ta ku ta tshama na kokwana va avelana supu yi ta va nangari ku avelana xibye tata vanhu va na

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1





GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	swi	sungula	tiva	xeva	
		kahle	chipa	veka	swakudya	
	HLAYA	Ndza swi tiva leswaku a swi kahle. A swi kahle ku ringa supu. A swi kahle ku sungula hi ku ringa supu. Kokwana u endlile supu yo nandziha. Kokwana u endlile supu yo nandziha ya swakudya swa nanhlikani. Ndza swi tiva ku a swi kahle ku ringa supu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. kahle a leswaku swi tiva ndza swi 2. kokwana u endlile pusu yo nandziha 3. xana mi vona swi ri kahle ku ringa supu ro sungula				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	byela	ta	hala	
		tisa	hleka	Ana	basa	
	HLAYA	Ana u avelana swakudya. Swakudya swi avelaniwa hi Ana. Avelana swakudya. Byela Ana ku avela swakudya. Tisa swakudya hi ta avelana. Tisa hale swakudya hi ta avelana. Swakudya swi avelaniwa eka xibye xo basa. Xibye xo ka xi nga basanga a hi dyeli ka xona. Basisa swibye hi ta avela swakudya. Hikokwalaho ka yini hi nga dyeli eka xibye xo ka xi nga basangi? Xibye xa thyaka xi ta hi vangela mavabyi.				

	TSALA	1. I mani a avelaku swakudya? Swakudya swi averiwa hi _____. 2. Xana ku averiwa yini? Ku averiwa _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xibye? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nandziha Tsala xivutiso hi: ringa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	Maria	munhu	mona	matsavu	
		matapula	nomo	hlamba	matamatisi	
	HLAYA	Maria u xavile matsavu. Matsavu ya xaviwile hi Maria. Maria u sweka matsavu. Matsavu yo fana na matapula na matamatisi. Matapula na matamatisi I muxaka wa matsavu. Kokwana u dya matsavu. Matsavu ya nandziha swinene. Xana matamatisi ri wela eka matsavu kumbe mihandzu?				
	TSALA	1. Xana Maria u sweka yini? U sweka _____. 2. Xana matamatisi i matsavu kumbe mihandzu? I _____. 3. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	Maria	byela	matsavu	
		ta	manana	tisa	tshama	







HLAYA







Kokwana u ta sungula ku endla supu. Kokwana u ta sungula ku endla supu yo nandziha. Maria u ta byela vanhu ku va ta. U ta byela vanhu ku va ta va ta avelana supu yo nandziha. Yi ta ringana vanhu hinkwavo. Yi ta va ringana hinkwavo. Maria u ta byela vanhu ku ta na xibye xo phamela supu yo nandziha. Vanhu va ta avelana supu yo nandziha ya kokwana. Va ta tisa matsavu yo hambana yo chela eka supu. Vanhu va tata ku avelana supu yo nandziha. Va ta tisa xibye xo dyela. Vanhu va tata va ta tshama na kokwana va avelana supu yo nandziha.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana kokwana u ta endla yini? Kokwana u ta endla _____. 2. I mani a nga ta vitana vanhu? _____ u ta byela vanhu ku ta. 3. Xana u ta va byela ku ta na yini? Maria u ta va byela ku ta na _____ na _____. 4. Hi marito wa hi ma nga hlamuselaka supu ya kokwana? Rito _____ ri hlamusela supu ya kokwana. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vanhu va ta ku ta tshama na kokwana va avelana supu 2. yi ta va nangari ku avelana 3. xibye tata vanhu va na

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1





GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	swi	sungula	tiva	xeva	
		kahle	chipa	veka	swakudya	
	HLAYA	Ndza swi tiva leswaku a swi kahle. A swi kahle ku ringa supu. A swi kahle ku sungula hi ku ringa supu. Kokwana u endlile supu yo nandziha. Kokwana u endlile supu yo nandziha ya swakudya swa nanhlikani. Ndza swi tiva ku a swi kahle ku ringa supu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. kahle a leswaku swi tiva ndza swi 2. kokwana u endlile pusu yo nandziha 3. xana mi vona swi ri kahle ku ringa supu ro sungula				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	byela	ta	hala	
		tisa	hleka	Ana	basa	
	HLAYA	Ana u avelana swakudya. Swakudya swi avelaniwa hi Ana. Avelana swakudya. Byela Ana ku avela swakudya. Tisa swakudya hi ta avelana. Tisa hale swakudya hi ta avelana. Swakudya swi avelaniwa eka xibye xo basa. Xibye xo ka xi nga basanga a hi dyeli ka xona. Basisa swibye hi ta avela swakudya. Hikokwalaho ka yini hi nga dyeli eka xibye xo ka xi nga basangi? Xibye xa thyaka xi ta hi vangela mavabyi.				

	TSALA	1. I mani a avelaku swakudya? Swakudya swi averiwa hi _____. 2. Xana ku averiwa yini? Ku averiwa _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xibye? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nandziha Tsala xivutiso hi: ringa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	Maria	munhu	mona	matsavu	
		matapula	nomo	hlamba	matamatisi	
	HLAYA	Maria u xavile matsavu. Matsavu ya xaviwile hi Maria. Maria u sweka matsavu. Matsavu yo fana na matapula na matamatisi. Matapula na matamatisi I muxaka wa matsavu. Kokwana u dya matsavu. Matsavu ya nandziha swinene. Xana matamatisi ri wela eka matsavu kumbe mihandzu?				
	TSALA	1. Xana Maria u sweka yini? U sweka _____. 2. Xana matamatisi i matsavu kumbe mihandzu? I _____. 3. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	Maria	byela	matsavu	
		ta	manana	tisa	tshama	







HLAYA







Kokwana u ta sungula ku endla supu. Kokwana u ta sungula ku endla supu yo nandziha. Maria u ta byela vanhu ku va ta. U ta byela vanhu ku va ta va ta avelana supu yo nandziha. Yi ta ringana vanhu hinkwavo. Yi ta va ringana hinkwavo. Maria u ta byela vanhu ku ta na xibye xo phamela supu yo nandziha. Vanhu va ta avelana supu yo nandziha ya kokwana. Va ta tisa matsavu yo hambana yo chela eka supu. Vanhu va tata ku avelana supu yo nandziha. Va ta tisa xibye xo dyela. Vanhu va tata va ta tshama na kokwana va avelana supu yo nandziha.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u ta endla yini? Kokwana u ta endla _____. I mani a nga ta vitana vanhu? _____ u ta byela vanhu ku ta. Xana u ta va byela ku ta na yini? Maria u ta va byela ku ta na _____ na _____. Hi marito wa hi ma nga hlamuselaka supu ya kokwana? Rito _____ ri hlamusela supu ya kokwana. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> vanhu va ta ku ta tshama na kokwana va avelana supu yi ta va nangari ku avelana xibye tata vanhu va na

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1





GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	swi	sungula	tiva	xeva	
		kahle	chipa	veka	swakudya	
	HLAYA	Ndza swi tiva leswaku a swi kahle. A swi kahle ku ringa supu. A swi kahle ku sungula hi ku ringa supu. Kokwana u endlile supu yo nandziha. Kokwana u endlile supu yo nandziha ya swakudya swa nanhlikani. Ndza swi tiva ku a swi kahle ku ringa supu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. kahle a leswaku swi tiva ndza swi 2. kokwana u endlile pusu yo nandziha 3. xana mi vona swi ri kahle ku ringa supu ro sungula				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	byela	ta	hala	
		tisa	hleka	Ana	basa	
	HLAYA	Ana u avelana swakudya. Swakudya swi avelaniwa hi Ana. Avelana swakudya. Byela Ana ku avela swakudya. Tisa swakudya hi ta avelana. Tisa hale swakudya hi ta avelana. Swakudya swi avelaniwa eka xibye xo basa. Xibye xo ka xi nga basanga a hi dyeli ka xona. Basisa swibye hi ta avela swakudya. Hikokwalaho ka yini hi nga dyeli eka xibye xo ka xi nga basangi? Xibye xa thyaka xi ta hi vangela mavabyi.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a avelaku swakudya? Swakudya swi averiwa hi _____. Xana ku averiwa yini? Ku averiwa _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xibye? a) _____ b) _____
--	--------------	---






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nandziha Tsala xivutiso hi: ringa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	Maria	munhu	mona	matsavu	
		matapula	nomo	hlamba	matamatisi	
	HLAYA	Maria u xavile matsavu. Matsavu ya xaviwile hi Maria. Maria u sweka matsavu. Matsavu yo fana na matapula na matamatisi. Matapula na matamatisi I muxaka wa matsavu. Kokwana u dya matsavu. Matsavu ya nandziha swinene. Xana matamatisi ri wela eka matsavu kumbe mihandzu?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Maria u sweka yini? U sweka _____. Xana matamatisi i matsavu kumbe mihandzu? I _____. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	Maria	byela	matsavu	
		ta	manana	tisa	tshama	







HLAYA







Kokwana u ta sungula ku endla supu. Kokwana u ta sungula ku endla supu yo nandziha. Maria u ta byela vanhu ku va ta. U ta byela vanhu ku va ta va ta avelana supu yo nandziha. Yi ta ringana vanhu hinkwavo. Yi ta va ringana hinkwavo. Maria u ta byela vanhu ku ta na xibye xo phamela supu yo nandziha. Vanhu va ta avelana supu yo nandziha ya kokwana. Va ta tisa matsavu yo hambana yo chela eka supu. Vanhu va tata ku avelana supu yo nandziha. Va ta tisa xibye xo dyela. Vanhu va tata va ta tshama na kokwana va avelana supu yo nandziha.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u ta endla yini? Kokwana u ta endla _____. I mani a nga ta vitana vanhu? _____ u ta byela vanhu ku ta. Xana u ta va byela ku ta na yini? Maria u ta va byela ku ta na _____ na _____. Hi marito wa hi ma nga hlamuselaka supu ya kokwana? Rito _____ ri hlamusela supu ya kokwana. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> vanhu va ta ku ta tshama na kokwana va avelana supu yi ta va nangari ku avelana xibye tata vanhu va na

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1





GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	swi	sungula	tiva	xeva	
		kahle	chipa	veka	swakudya	
	HLAYA	Ndza swi tiva leswaku a swi kahle. A swi kahle ku ringa supu. A swi kahle ku sungula hi ku ringa supu. Kokwana u endlile supu yo nandziha. Kokwana u endlile supu yo nandziha ya swakudya swa nanhlikani. Ndza swi tiva ku a swi kahle ku ringa supu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. kahle a leswaku swi tiva ndza swi 2. kokwana u endlile pusu yo nandziha 3. xana mi vona swi ri kahle ku ringa supu ro sungula				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	byela	ta	hala	
		tisa	hleka	Ana	basa	
	HLAYA	Ana u avelana swakudya. Swakudya swi avelaniwa hi Ana. Avelana swakudya. Byela Ana ku avela swakudya. Tisa swakudya hi ta avelana. Tisa hale swakudya hi ta avelana. Swakudya swi avelaniwa eka xibye xo basa. Xibye xo ka xi nga basanga a hi dyeli ka xona. Basisa swibye hi ta avela swakudya. Hikokwalaho ka yini hi nga dyeli eka xibye xo ka xi nga basangi? Xibye xa thyaka xi ta hi vangela mavabyi.				

	TSALA	1. I mani a avelaku swakudya? Swakudya swi averiwa hi _____. 2. Xana ku averiwa yini? Ku averiwa _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xibye? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nandziha Tsala xivutiso hi: ringa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	Maria	munhu	mona	matsavu	
		matapula	nomo	hlamba	matamatisi	
	HLAYA	Maria u xavile matsavu. Matsavu ya xaviwile hi Maria. Maria u sweka matsavu. Matsavu yo fana na matapula na matamatisi. Matapula na matamatisi I muxaka wa matsavu. Kokwana u dya matsavu. Matsavu ya nandziha swinene. Xana matamatisi ri wela eka matsavu kumbe mihandzu?				
	TSALA	1. Xana Maria u sweka yini? U sweka _____. 2. Xana matamatisi i matsavu kumbe mihandzu? I _____. 3. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	Maria	byela	matsavu	
		ta	manana	tisa	tshama	







HLAYA







Kokwana u ta sungula ku endla supu. Kokwana u ta sungula ku endla supu yo nandziha. Maria u ta byela vanhu ku va ta. U ta byela vanhu ku va ta va ta avelana supu yo nandziha. Yi ta ringana vanhu hinkwavo. Yi ta va ringana hinkwavo. Maria u ta byela vanhu ku ta na xibye xo phamela supu yo nandziha. Vanhu va ta avelana supu yo nandziha ya kokwana. Va ta tisa matsavu yo hambana yo chela eka supu. Vanhu va tata ku avelana supu yo nandziha. Va ta tisa xibye xo dyela. Vanhu va tata va ta tshama na kokwana va avelana supu yo nandziha.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u ta endla yini? Kokwana u ta endla _____. I mani a nga ta vitana vanhu? _____ u ta byela vanhu ku ta. Xana u ta va byela ku ta na yini? Maria u ta va byela ku ta na _____ na _____. Hi marito wa hi ma nga hlamuselaka supu ya kokwana? Rito _____ ri hlamusela supu ya kokwana. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> vanhu va ta ku ta tshama na kokwana va avelana supu yi ta va nangari ku avelana xibye tata vanhu va na

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1





GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	swi	sungula	tiva	xeva	
		kahle	chipa	veka	swakudya	
	HLAYA	Ndza swi tiva leswaku a swi kahle. A swi kahle ku ringa supu. A swi kahle ku sungula hi ku ringa supu. Kokwana u endlile supu yo nandziha. Kokwana u endlile supu yo nandziha ya swakudya swa nanhlikani. Ndza swi tiva ku a swi kahle ku ringa supu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. kahle a leswaku swi tiva ndza swi 2. kokwana u endlile pusu yo nandziha 3. xana mi vona swi ri kahle ku ringa supu ro sungula				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	byela	ta	hala	
		tisa	hleka	Ana	basa	
	HLAYA	Ana u avelana swakudya. Swakudya swi avelaniwa hi Ana. Avelana swakudya. Byela Ana ku avela swakudya. Tisa swakudya hi ta avelana. Tisa hale swakudya hi ta avelana. Swakudya swi avelaniwa eka xibye xo basa. Xibye xo ka xi nga basanga a hi dyeli ka xona. Basisa swibye hi ta avela swakudya. Hikokwalaho ka yini hi nga dyeli eka xibye xo ka xi nga basangi? Xibye xa thyaka xi ta hi vangela mavabyi.				

	TSALA	1. I mani a avelaku swakudya? Swakudya swi averiwa hi _____. 2. Xana ku averiwa yini? Ku averiwa _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xibye? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nandziha Tsala xivutiso hi: ringa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	Maria	munhu	mona	matsavu	
		matapula	nomo	hlamba	matamatisi	
	HLAYA	Maria u xavile matsavu. Matsavu ya xaviwile hi Maria. Maria u sweka matsavu. Matsavu yo fana na matapula na matamatisi. Matapula na matamatisi I muxaka wa matsavu. Kokwana u dya matsavu. Matsavu ya nandziha swinene. Xana matamatisi ri wela eka matsavu kumbe mihandzu?				
	TSALA	1. Xana Maria u sweka yini? U sweka _____. 2. Xana matamatisi i matsavu kumbe mihandzu? I _____. 3. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	Maria	byela	matsavu	
		ta	manana	tisa	tshama	







HLAYA







Kokwana u ta sungula ku endla supu. Kokwana u ta sungula ku endla supu yo nandziha. Maria u ta byela vanhu ku va ta. U ta byela vanhu ku va ta va ta avelana supu yo nandziha. Yi ta ringana vanhu hinkwavo. Yi ta va ringana hinkwavo. Maria u ta byela vanhu ku ta na xibye xo phamela supu yo nandziha. Vanhu va ta avelana supu yo nandziha ya kokwana. Va ta tisa matsavu yo hambana yo chela eka supu. Vanhu va tata ku avelana supu yo nandziha. Va ta tisa xibye xo dyela. Vanhu va tata va ta tshama na kokwana va avelana supu yo nandziha.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u ta endla yini? Kokwana u ta endla _____. I mani a nga ta vitana vanhu? _____ u ta byela vanhu ku ta. Xana u ta va byela ku ta na yini? Maria u ta va byela ku ta na _____ na _____. Hi marito wa hi ma nga hlamuselaka supu ya kokwana? Rito _____ ri hlamusela supu ya kokwana. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> vanhu va ta ku ta tshama na kokwana va avelana supu yi ta va nangari ku avelana xibye tata vanhu va na

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1





GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	swi	sungula	tiva	xeva	
		kahle	chipa	veka	swakudya	
	HLAYA	Ndza swi tiva leswaku a swi kahle. A swi kahle ku ringa supu. A swi kahle ku sungula hi ku ringa supu. Kokwana u endlile supu yo nandziha. Kokwana u endlile supu yo nandziha ya swakudya swa nanhlikani. Ndza swi tiva ku a swi kahle ku ringa supu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. kahle a leswaku swi tiva ndza swi 2. kokwana u endlile pusu yo nandziha 3. xana mi vona swi ri kahle ku ringa supu ro sungula				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	byela	ta	hala	
		tisa	hleka	Ana	basa	
	HLAYA	Ana u avelana swakudya. Swakudya swi avelaniwa hi Ana. Avelana swakudya. Byela Ana ku avela swakudya. Tisa swakudya hi ta avelana. Tisa hale swakudya hi ta avelana. Swakudya swi avelaniwa eka xibye xo basa. Xibye xo ka xi nga basanga a hi dyeli ka xona. Basisa swibye hi ta avela swakudya. Hikokwalaho ka yini hi nga dyeli eka xibye xo ka xi nga basangi? Xibye xa thyaka xi ta hi vangela mavabyi.				

	TSALA	1. I mani a avelaku swakudya? Swakudya swi averiwa hi _____. 2. Xana ku averiwa yini? Ku averiwa _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xibye? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nandziha Tsala xivutiso hi: ringa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	Maria	munhu	mona	matsavu	
		matapula	nomo	hlamba	matamatisi	
	HLAYA	Maria u xavile matsavu. Matsavu ya xaviwile hi Maria. Maria u sweka matsavu. Matsavu yo fana na matapula na matamatisi. Matapula na matamatisi I muxaka wa matsavu. Kokwana u dya matsavu. Matsavu ya nandziha swinene. Xana matamatisi ri wela eka matsavu kumbe mihandzu?				
	TSALA	1. Xana Maria u sweka yini? U sweka _____. 2. Xana matamatisi i matsavu kumbe mihandzu? I _____. 3. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	Maria	byela	matsavu	
		ta	manana	tisa	tshama	







HLAYA







Kokwana u ta sungula ku endla supu. Kokwana u ta sungula ku endla supu yo nandziha. Maria u ta byela vanhu ku va ta. U ta byela vanhu ku va ta va ta avelana supu yo nandziha. Yi ta ringana vanhu hinkwavo. Yi ta va ringana hinkwavo. Maria u ta byela vanhu ku ta na xibye xo phamela supu yo nandziha. Vanhu va ta avelana supu yo nandziha ya kokwana. Va ta tisa matsavu yo hambana yo chela eka supu. Vanhu va tata ku avelana supu yo nandziha. Va ta tisa xibye xo dyela. Vanhu va tata va ta tshama na kokwana va avelana supu yo nandziha.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u ta endla yini? Kokwana u ta endla _____. I mani a nga ta vitana vanhu? _____ u ta byela vanhu ku ta. Xana u ta va byela ku ta na yini? Maria u ta va byela ku ta na _____ na _____. Hi marito wa hi ma nga hlamuselaka supu ya kokwana? Rito _____ ri hlamusela supu ya kokwana. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> vanhu va ta ku ta tshama na kokwana va avelana supu yi ta va nangari ku avelana xibye tata vanhu va na

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1





GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	swi	sungula	tiva	xeva	
		kahle	chipa	veka	swakudya	
	HLAYA	Ndza swi tiva leswaku a swi kahle. A swi kahle ku ringa supu. A swi kahle ku sungula hi ku ringa supu. Kokwana u endlile supu yo nandziha. Kokwana u endlile supu yo nandziha ya swakudya swa nanhlikani. Ndza swi tiva ku a swi kahle ku ringa supu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. kahle a leswaku swi tiva ndza swi 2. kokwana u endlile pusu yo nandziha 3. xana mi vona swi ri kahle ku ringa supu ro sungula				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	byela	ta	hala	
		tisa	hleka	Ana	basa	
	HLAYA	Ana u avelana swakudya. Swakudya swi avelaniwa hi Ana. Avelana swakudya. Byela Ana ku avela swakudya. Tisa swakudya hi ta avelana. Tisa hale swakudya hi ta avelana. Swakudya swi avelaniwa eka xibye xo basa. Xibye xo ka xi nga basanga a hi dyeli ka xona. Basisa swibye hi ta avela swakudya. Hikokwalaho ka yini hi nga dyeli eka xibye xo ka xi nga basangi? Xibye xa thyaka xi ta hi vangela mavabyi.				

	TSALA	1. I mani a avelaku swakudya? Swakudya swi averiwa hi _____. 2. Xana ku averiwa yini? Ku averiwa _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xibye? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nandziha Tsala xivutiso hi: ringa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	Maria	munhu	mona	matsavu	
		HLAYA	Maria u xavile matsavu. Matsavu ya xaviwile hi Maria. Maria u sweka matsavu. Matsavu yo fana na matapula na matamatisi. Matapula na matamatisi I muxaka wa matsavu. Kokwana u dya matsavu. Matsavu ya nandziha swinene. Xana matamatisi ri wela eka matsavu kumbe mihandzu?			
	TSALA	1. Xana Maria u sweka yini? U sweka _____. 2. Xana matamatisi i matsavu kumbe mihandzu? I _____. 3. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	Maria	byela	matsavu	
		ta	manana	tisa	tshama	







HLAYA







Kokwana u ta sungula ku endla supu. Kokwana u ta sungula ku endla supu yo nandziha. Maria u ta byela vanhu ku va ta. U ta byela vanhu ku va ta va ta avelana supu yo nandziha. Yi ta ringana vanhu hinkwavo. Yi ta va ringana hinkwavo. Maria u ta byela vanhu ku ta na xibye xo phamela supu yo nandziha. Vanhu va ta avelana supu yo nandziha ya kokwana. Va ta tisa matsavu yo hambana yo chela eka supu. Vanhu va tata ku avelana supu yo nandziha. Va ta tisa xibye xo dyela. Vanhu va tata va ta tshama na kokwana va avelana supu yo nandziha.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u ta endla yini? Kokwana u ta endla _____. I mani a nga ta vitana vanhu? _____ u ta byela vanhu ku ta. Xana u ta va byela ku ta na yini? Maria u ta va byela ku ta na _____ na _____. Hi marito wa hi ma nga hlamuselaka supu ya kokwana? Rito _____ ri hlamusela supu ya kokwana. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> vanhu va ta ku ta tshama na kokwana va avelana supu yi ta va nangari ku avelana xibye tata vanhu va na

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1





GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	swi	sungula	tiva	xeva	
		kahle	chipa	veka	swakudya	
	HLAYA	Ndza swi tiva leswaku a swi kahle. A swi kahle ku ringa supu. A swi kahle ku sungula hi ku ringa supu. Kokwana u endlile supu yo nandziha. Kokwana u endlile supu yo nandziha ya swakudya swa nanhlikani. Ndza swi tiva ku a swi kahle ku ringa supu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. kahle a leswaku swi tiva ndza swi 2. kokwana u endlile pusu yo nandziha 3. xana mi vona swi ri kahle ku ringa supu ro sungula				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	byela	ta	hala	
		tisa	hleka	Ana	basa	
	HLAYA	Ana u avelana swakudya. Swakudya swi avelaniwa hi Ana. Avelana swakudya. Byela Ana ku avela swakudya. Tisa swakudya hi ta avelana. Tisa hale swakudya hi ta avelana. Swakudya swi avelaniwa eka xibye xo basa. Xibye xo ka xi nga basanga a hi dyeli ka xona. Basisa swibye hi ta avela swakudya. Hikokwalaho ka yini hi nga dyeli eka xibye xo ka xi nga basangi? Xibye xa thyaka xi ta hi vangela mavabyi.				

	TSALA	1. I mani a avelaku swakudya? Swakudya swi averiwa hi _____. 2. Xana ku averiwa yini? Ku averiwa _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xibye? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nandziha Tsala xivutiso hi: ringa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	Maria	munhu	mona	matsavu	
		matapula	nomo	hlamba	matamatisi	
	HLAYA	Maria u xavile matsavu. Matsavu ya xaviwile hi Maria. Maria u sweka matsavu. Matsavu yo fana na matapula na matamatisi. Matapula na matamatisi I muxaka wa matsavu. Kokwana u dya matsavu. Matsavu ya nandziha swinene. Xana matamatisi ri wela eka matsavu kumbe mihandzu?				
	TSALA	1. Xana Maria u sweka yini? U sweka _____. 2. Xana matamatisi i matsavu kumbe mihandzu? I _____. 3. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	Maria	byela	matsavu	
		ta	manana	tisa	tshama	







HLAYA







Kokwana u ta sungula ku endla supu. Kokwana u ta sungula ku endla supu yo nandziha. Maria u ta byela vanhu ku va ta. U ta byela vanhu ku va ta va ta avelana supu yo nandziha. Yi ta ringana vanhu hinkwavo. Yi ta va ringana hinkwavo. Maria u ta byela vanhu ku ta na xibye xo phamela supu yo nandziha. Vanhu va ta avelana supu yo nandziha ya kokwana. Va ta tisa matsavu yo hambana yo chela eka supu. Vanhu va tata ku avelana supu yo nandziha. Va ta tisa xibye xo dyela. Vanhu va tata va ta tshama na kokwana va avelana supu yo nandziha.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u ta endla yini? Kokwana u ta endla _____. I mani a nga ta vitana vanhu? _____ u ta byela vanhu ku ta. Xana u ta va byela ku ta na yini? Maria u ta va byela ku ta na _____ na _____. Hi marito wa hi ma nga hlamuselaka supu ya kokwana? Rito _____ ri hlamusela supu ya kokwana. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> vanhu va ta ku ta tshama na kokwana va avelana supu yi ta va nangari ku avelana xibye tata vanhu va na

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1





GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	swi	sungula	tiva	xeva	
		kahle	chipa	veka	swakudya	
	HLAYA	Ndza swi tiva leswaku a swi kahle. A swi kahle ku ringa supu. A swi kahle ku sungula hi ku ringa supu. Kokwana u endlile supu yo nandziha. Kokwana u endlile supu yo nandziha ya swakudya swa nanhlikani. Ndza swi tiva ku a swi kahle ku ringa supu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. kahle a leswaku swi tiva ndza swi 2. kokwana u endlile pusu yo nandziha 3. xana mi vona swi ri kahle ku ringa supu ro sungula				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	byela	ta	hala	
		tisa	hleka	Ana	basa	
	HLAYA	Ana u avelana swakudya. Swakudya swi avelaniwa hi Ana. Avelana swakudya. Byela Ana ku avela swakudya. Tisa swakudya hi ta avelana. Tisa hale swakudya hi ta avelana. Swakudya swi avelaniwa eka xibye xo basa. Xibye xo ka xi nga basanga a hi dyeli ka xona. Basisa swibye hi ta avela swakudya. Hikokwalaho ka yini hi nga dyeli eka xibye xo ka xi nga basangi? Xibye xa thyaka xi ta hi vangela mavabyi.				

	TSALA	1. I mani a avelaku swakudya? Swakudya swi averiwa hi _____. 2. Xana ku averiwa yini? Ku averiwa _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xibye? a) _____ b) _____
--	--------------	---






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nandziha Tsala xivutiso hi: ringa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	Maria	munhu	mona	matsavu	
HLAYA		matapula	nomo	hlamba	matamatisi	
	Maria u xavile matsavu. Matsavu ya xaviwile hi Maria. Maria u sweka matsavu. Matsavu yo fana na matapula na matamatisi. Matapula na matamatisi I muxaka wa matsavu. Kokwana u dya matsavu. Matsavu ya nandziha swinene. Xana matamatisi ri wela eka matsavu kumbe mihandzu?					
	TSALA	1. Xana Maria u sweka yini? U sweka _____. 2. Xana matamatisi i matsavu kumbe mihandzu? I _____. 3. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kokwana	supu	nandziha	xibye	ringa
	TWARISA	avelana	Maria	byela	matsavu	
		ta	manana	tisa	tshama	







HLAYA







Kokwana u ta sungula ku endla supu. Kokwana u ta sungula ku endla supu yo nandziha. Maria u ta byela vanhu ku va ta. U ta byela vanhu ku va ta va ta avelana supu yo nandziha. Yi ta ringana vanhu hinkwavo. Yi ta va ringana hinkwavo. Maria u ta byela vanhu ku ta na xibye xo phamela supu yo nandziha. Vanhu va ta avelana supu yo nandziha ya kokwana. Va ta tisa matsavu yo hambana yo chela eka supu. Vanhu va tata ku avelana supu yo nandziha. Va ta tisa xibye xo dyela. Vanhu va tata va ta tshama na kokwana va avelana supu yo nandziha.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u ta endla yini? Kokwana u ta endla _____. I mani a nga ta vitana vanhu? _____ u ta byela vanhu ku ta. Xana u ta va byela ku ta na yini? Maria u ta va byela ku ta na _____ na _____. Hi marito wa hi ma nga hlamuselaka supu ya kokwana? Rito _____ ri hlamusela supu ya kokwana. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> vanhu va ta ku ta tshama na kokwana va avelana supu yi ta va nangari ku avelana xibye tata vanhu va na



MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	mona	manana	ala	damu	
		cela	homu	nona	gama	
	HLAYA	Manana u na mona. Mona wa manana. Manana u ala ku ka mati u na mona. Mati yo tenga ma nwiwa hi manana wa mona. Manana wa mona u ala ku ka mati yo tenga edan'wini. Damu ri na mati yo tenga. Homu yi nwa mati yo tenga ya damu. Homu yo nona yi tsandzeka ku nwa mati yo tenga. Hikokwalaho ka yini manana a ri na mona?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. damu ri na tima 2. manana u na mona 3. hikokwalaho ka yini manana a ri na mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	oma	onha	ololoxa	ombeka	
		omelela	orha	olovisa	oyili	
	HLAYA	Oyili yi onhile swiambalo. Swiambalo swi onhakile. U olovisa swiambalo. Swi onhakile swiambalo hi oyili. Swi omeleriwile hi oyili. Swiambalo swa olovisiwa. Swi olovisiwa hikuva swi onhakile. Swiambalo swi omile. Swi omile swiambalo. Ololoxa swiambalo. Swiambalo swi ololoxiwile. Xana oyili ya omelela eswimbalweni?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga onha swiambalo? Swiambalo swi onhiwe hi _____. Xana oyili yi onhile yini? Yi onhile _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka rito ololoxa? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ondza Tsala xivutiso hi: tenga

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela
	TWARISA	mona	mina	nomo	nonoka	
		nomboro	nonokiso	nonohisa	nonoha	
	HLAYA	Mina ni na mona. Mona ni na wona. Mina ndzi famba hi ku nonoka. Na nonoka mina. Loko ndzi famba ndza ti nonokisa. Ndza nonoka loko ndzi famba na loko ndzi dya. Ndzi dya hi ku nonoka hikuva nyama ya nonoha. Nyama yi nonohisa hikuva a yi vupfangi. Ku nonoka onge i rimpfani. Rimpfani ra nonoka.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana u famba njhani? U famba hi ku _____. Xana nyama yi njhani? Nyama ya _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: nomo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	mati	muganga	lwela
	TWARISA	oma	mona	onha	na	
		nomo	mina	mama	noti	







HLAYA







Mina ni nhenha. Ndzi lwela malunghelo ya hina. Ndzi lwela muganga wa ka hina. Ku hava mati emugangeni wa ka hina. Ndzi ta lwela muganga leswaku wu va na mati yo tenga. A swi kahle ku lwa. Ndza swi tiva leswaku vanhu a va fanelanga ku nwa mati yo kala ma nga basangi. Mati yo ka ya nga tenganga ma vabyisa. Ndzi ta tirha hi matimba leswaku muganga wa ka hina wu kuma mati yo tenga. Ndzi ta ya emahlweni ndzi lwela malunghelo ya muganga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u lwela yini? U lwela _____.2. U lwela malunghelo ya va mani? U lwela malunghelo ya _____.3. Xana vanhu va ta vabyisiwa hi yini? Va ta vabyisiwa hi mati ya _____.4. Hlamusela rito nonoha hi tindlela timbirhi. I _____ na _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. swi onhakile swiambalo hi oyili2. nami ni nhenha3. ku hava mati emugangeni wa ka hina


MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	mona	manana	ala	damu	
		cela	homu	nona	gama	
	HLAYA	Manana u na mona. Mona wa manana. Manana u ala ku ka mati u na mona. Mati yo tenga ma nwiwa hi manana wa mona. Manana wa mona u ala ku ka mati yo tenga edan'wini. Damu ri na mati yo tenga. Homu yi nwa mati yo tenga ya damu. Homu yo nona yi tsandzeka ku nwa mati yo tenga. Hikokwalaho ka yini manana a ri na mona?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. damu ri na tima 2. manana u na mona 3. hikokwalaho ka yini manana a ri na mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	oma	onha	ololoxa	ombeka	
		omelela	orha	olovisa	oyili	
	HLAYA	Oyili yi onhile swiambalo. Swiambalo swi onhakile. U olovisa swiambalo. Swi onhakile swiambalo hi oyili. Swi omeleriwile hi oyili. Swiambalo swa olovisiwa. Swi olovisiwa hikuva swi onhakile. Swiambalo swi omile. Swi omile swiambalo. Ololoxa swiambalo. Swiambalo swi ololoxiwile. Xana oyili ya omelela eswimbalweni?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga onha swiambalo? Swiambalo swi onhiwe hi _____. Xana oyili yi onhile yini? Yi onhile _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka rito ololoxa? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ondza Tsala xivutiso hi: tenga



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela
	TWARISA	mona	mina	nomo	nonoka	
		nomboro	nonokiso	nonohisa	nonoha	
	HLAYA	Mina ni na mona. Mona ni na wona. Mina ndzi famba hi ku nonoka. Na nonoka mina. Loko ndzi famba ndza ti nonokisa. Ndza nonoka loko ndzi famba na loko ndzi dya. Ndzi dya hi ku nonoka hikuva nyama ya nonoha. Nyama yi nonohisa hikuva a yi vupfangi. Ku nonoka onge i rimpfani. Rimpfani ra nonoka.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana u famba njhani? U famba hi ku _____. Xana nyama yi njhani? Nyama ya _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: nomo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	mati	muganga	lwela
	TWARISA	oma	mona	onha	na	
		nomo	mina	mama	noti	







HLAYA







Mina ni nhenha. Ndzi lwela malunghelo ya hina. Ndzi lwela muganga wa ka hina. Ku hava mati emugangeni wa ka hina. Ndzi ta lwela muganga leswaku wu va na mati yo tenga. A swi kahle ku lwa. Ndza swi tiva leswaku vanhu a va fanelanga ku nwa mati yo kala ma nga basangi. Mati yo ka ya nga tenganga ma vabyisa. Ndzi ta tirha hi matimba leswaku muganga wa ka hina wu kuma mati yo tenga. Ndzi ta ya emahlweni ndzi lwela malunghelo ya muganga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u lwela yini? U lwela _____.2. U lwela malunghelo ya va mani? U lwela malunghelo ya _____.3. Xana vanhu va ta vabyisiwa hi yini? Va ta vabyisiwa hi mati ya _____.4. Hlamusela rito nonoha hi tindlela timbirhi. I _____ na _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. swi onhakile swiambalo hi oyili2. nami ni nhenha3. ku hava mati emugangeni wa ka hina



MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	mona	manana	ala	damu	
		cela	homu	nona	gama	
	HLAYA	Manana u na mona. Mona wa manana. Manana u ala ku ka mati u na mona. Mati yo tenga ma nwiwa hi manana wa mona. Manana wa mona u ala ku ka mati yo tenga edan'wini. Damu ri na mati yo tenga. Homu yi nwa mati yo tenga ya damu. Homu yo nona yi tsandzeka ku nwa mati yo tenga. Hikokwalaho ka yini manana a ri na mona?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. damu ri na tima 2. manana u na mona 3. hikokwalaho ka yini manana a ri na mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	oma	onha	ololoxa	ombeka	
		omelela	orha	olovisa	oyili	
	HLAYA	Oyili yi onhile swiambalo. Swiambalo swi onhakile. U olovisa swiambalo. Swi onhakile swiambalo hi oyili. Swi omeleriwile hi oyili. Swiambalo swa olovisiwa. Swi olovisiwa hikuva swi onhakile. Swiambalo swi omile. Swi omile swiambalo. Ololoxa swiambalo. Swiambalo swi ololoxiwile. Xana oyili ya omelela eswimbalweni?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga onha swiambalo? Swiambalo swi onhiwe hi _____. Xana oyili yi onhile yini? Yi onhile _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka rito ololoxa? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ondza Tsala xivutiso hi: tenga

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela
	TWARISA	mona	mina	nomo	nonoka	
		nomboro	nonokiso	nonohisa	nonoha	
	HLAYA	Mina ni na mona. Mona ni na wona. Mina ndzi famba hi ku nonoka. Na nonoka mina. Loko ndzi famba ndza ti nonokisa. Ndza nonoka loko ndzi famba na loko ndzi dya. Ndzi dya hi ku nonoka hikuva nyama ya nonoha. Nyama yi nonohisa hikuva a yi vupfangi. Ku nonoka onge i rimpfani. Rimpfani ra nonoka.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana u famba njhani? U famba hi ku _____. Xana nyama yi njhani? Nyama ya _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: nomo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	mati	muganga	lwela
	TWARISA	oma	mona	onha	na	
		nomo	mina	mama	noti	







HLAYA







Mina ni nhenha. Ndzi lwela malungelo ya hina. Ndzi lwela muganga wa ka hina. Ku hava mati emugangeni wa ka hina. Ndzi ta lwela muganga leswaku wu va na mati yo tenga. A swi kahle ku lwa. Ndza swi tiva leswaku vanhu a va fanelanga ku nwa mati yo kala ma nga basangi. Mati yo ka ya nga tenganga ma vabyisa. Ndzi ta tirha hi matimba leswaku muganga wa ka hina wu kuma mati yo tenga. Ndzi ta ya emahlweni ndzi lwela malungelo ya muganga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u lwela yini? U lwela _____.2. U lwela malunghelo ya va mani? U lwela malunghelo ya _____.3. Xana vanhu va ta vabyisiwa hi yini? Va ta vabyisiwa hi mati ya _____.4. Hlamusela rito nonoha hi tindlela timbirhi. I _____ na _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. swi onhakile swiambalo hi oyili2. nami ni nhenha3. ku hava mati emugangeni wa ka hina


MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	mona	manana	ala	damu	
		cela	homu	nona	gama	
	HLAYA	Manana u na mona. Mona wa manana. Manana u ala ku ka mati u na mona. Mati yo tenga ma nwiwa hi manana wa mona. Manana wa mona u ala ku ka mati yo tenga edan'wini. Damu ri na mati yo tenga. Homu yi nwa mati yo tenga ya damu. Homu yo nona yi tsandzeka ku nwa mati yo tenga. Hikokwalaho ka yini manana a ri na mona?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. damu ri na tima 2. manana u na mona 3. hikokwalaho ka yini manana a ri na mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	oma	onha	ololoxa	ombeka	
		omelela	orha	olovisa	oyili	
	HLAYA	Oyili yi onhile swiambalo. Swiambalo swi onhakile. U olovisa swiambalo. Swi onhakile swiambalo hi oyili. Swi omeleriwile hi oyili. Swiambalo swa olovisiwa. Swi olovisiwa hikuva swi onhakile. Swiambalo swi omile. Swi omile swiambalo. Ololoxa swiambalo. Swiambalo swi ololoxiwile. Xana oyili ya omelela eswimbalweni?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga onha swiambalo? Swiambalo swi onhiwe hi _____. Xana oyili yi onhile yini? Yi onhile _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka rito ololoxa? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ondza Tsala xivutiso hi: tenga

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela
	TWARISA	mona	mina	nomo	nonoka	
		nomboro	nonokiso	nonohisa	nonoha	
	HLAYA	Mina ni na mona. Mona ni na wona. Mina ndzi famba hi ku nonoka. Na nonoka mina. Loko ndzi famba ndza ti nonokisa. Ndza nonoka loko ndzi famba na loko ndzi dya. Ndzi dya hi ku nonoka hikuva nyama ya nonoha. Nyama yi nonohisa hikuva a yi vupfangi. Ku nonoka onge i rimpfani. Rimpfani ra nonoka.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana u famba njhani? U famba hi ku _____. Xana nyama yi njhani? Nyama ya _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: nomo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	mati	muganga	lwela
	TWARISA	oma	mona	onha	na	
		nomo	mina	mama	noti	







HLAYA







Mina ni nhenha. Ndzi lwela malungelo ya hina. Ndzi lwela muganga wa ka hina. Ku hava mati emugangeni wa ka hina. Ndzi ta lwela muganga leswaku wu va na mati yo tenga. A swi kahle ku lwa. Ndza swi tiva leswaku vanhu a va fanelanga ku nwa mati yo kala ma nga basangi. Mati yo ka ya nga tenganga ma vabyisa. Ndzi ta tirha hi matimba leswaku muganga wa ka hina wu kuma mati yo tenga. Ndzi ta ya emahlweni ndzi lwela malungelo ya muganga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u lwela yini? U lwela _____.2. U lwela malunghelo ya va mani? U lwela malunghelo ya _____.3. Xana vanhu va ta vabyisiwa hi yini? Va ta vabyisiwa hi mati ya _____.4. Hlamusela rito nonoha hi tindlela timbirhi. I _____ na _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. swi onhakile swiambalo hi oyili2. nami ni nhenha3. ku hava mati emugangeni wa ka hina

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	mona	manana	ala	damu	
		cela	homu	nona	gama	
	HLAYA	Manana u na mona. Mona wa manana. Manana u ala ku ka mati u na mona. Mati yo tenga ma nwiwa hi manana wa mona. Manana wa mona u ala ku ka mati yo tenga edan'wini. Damu ri na mati yo tenga. Homu yi nwa mati yo tenga ya damu. Homu yo nona yi tsandzeka ku nwa mati yo tenga. Hikokwalaho ka yini manana a ri na mona?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. damu ri na tima 2. manana u na mona 3. hikokwalaho ka yini manana a ri na mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	oma	onha	ololoxa	ombeka	
		omelela	orha	olovisa	oyili	
	HLAYA	Oyili yi onhile swiambalo. Swiambalo swi onhakile. U olovisa swiambalo. Swi onhakile swiambalo hi oyili. Swi omeleriwile hi oyili. Swiambalo swa olovisiwa. Swi olovisiwa hikuva swi onhakile. Swiambalo swi omile. Swi omile swiambalo. Ololoxa swiambalo. Swiambalo swi ololoxiwile. Xana oyili ya omelela eswimbalweni?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga onha swiambalo? Swiambalo swi onhiwe hi _____. Xana oyili yi onhile yini? Yi onhile _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka rito ololoxa? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ondza Tsala xivutiso hi: tenga



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela
	TWARISA	mona	mina	nomo	nonoka	
		nomboro	nonokiso	nonohisa	nonoha	
	HLAYA	Mina ni na mona. Mona ni na wona. Mina ndzi famba hi ku nonoka. Na nonoka mina. Loko ndzi famba ndza ti nonokisa. Ndza nonoka loko ndzi famba na loko ndzi dya. Ndzi dya hi ku nonoka hikuva nyama ya nonoha. Nyama yi nonohisa hikuva a yi vupfangi. Ku nonoka onge i rimpfani. Rimpfani ra nonoka.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana u famba njhani? U famba hi ku _____. Xana nyama yi njhani? Nyama ya _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: nomo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	mati	muganga	lwela
	TWARISA	oma	mona	onha	na	
		nomo	mina	mama	noti	







HLAYA







Mina ni nhenha. Ndzi lwela malungelo ya hina. Ndzi lwela muganga wa ka hina. Ku hava mati emugangeni wa ka hina. Ndzi ta lwela muganga leswaku wu va na mati yo tenga. A swi kahle ku lwa. Ndza swi tiva leswaku vanhu a va fanelanga ku nwa mati yo kala ma nga basangi. Mati yo ka ya nga tenganga ma vabyisa. Ndzi ta tirha hi matimba leswaku muganga wa ka hina wu kuma mati yo tenga. Ndzi ta ya emahlweni ndzi lwela malungelo ya muganga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u lwela yini? U lwela _____.2. U lwela malunghelo ya va mani? U lwela malunghelo ya _____.3. Xana vanhu va ta vabyisiwa hi yini? Va ta vabyisiwa hi mati ya _____.4. Hlamusela rito nonoha hi tindlela timbirhi. I _____ na _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. swi onhakile swiambalo hi oyili2. nami ni nhenha3. ku hava mati emugangeni wa ka hina



MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	mona	manana	ala	damu	
		cela	homu	nona	gama	
	HLAYA	Manana u na mona. Mona wa manana. Manana u ala ku ka mati u na mona. Mati yo tenga ma nwiwa hi manana wa mona. Manana wa mona u ala ku ka mati yo tenga edan'wini. Damu ri na mati yo tenga. Homu yi nwa mati yo tenga ya damu. Homu yo nona yi tsandzeka ku nwa mati yo tenga. Hikokwalaho ka yini manana a ri na mona?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. damu ri na tima 2. manana u na mona 3. hikokwalaho ka yini manana a ri na mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	oma	onha	ololoxa	ombeka	
		omelela	orha	olovisa	oyili	
	HLAYA	Oyili yi onhile swiambalo. Swiambalo swi onhakile. U olovisa swiambalo. Swi onhakile swiambalo hi oyili. Swi omeleriwile hi oyili. Swiambalo swa olovisiwa. Swi olovisiwa hikuva swi onhakile. Swiambalo swi omile. Swi omile swiambalo. Ololoxa swiambalo. Swiambalo swi ololoxiwile. Xana oyili ya omelela eswimbalweni?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga onha swiambalo? Swiambalo swi onhiwe hi _____. Xana oyili yi onhile yini? Yi onhile _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka rito ololoxa? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ondza Tsala xivutiso hi: tenga



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela
	TWARISA	mona	mina	nomo	nonoka	
		nomboro	nonokiso	nonohisa	nonoha	
	HLAYA	Mina ni na mona. Mona ni na wona. Mina ndzi famba hi ku nonoka. Na nonoka mina. Loko ndzi famba ndza ti nonokisa. Ndza nonoka loko ndzi famba na loko ndzi dya. Ndzi dya hi ku nonoka hikuva nyama ya nonoha. Nyama yi nonohisa hikuva a yi vupfangi. Ku nonoka onge i rimpfani. Rimpfani ra nonoka.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana u famba njhani? U famba hi ku _____. Xana nyama yi njhani? Nyama ya _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: nomo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	mati	muganga	lwela
	TWARISA	oma	mona	onha	na	
		nomo	mina	mama	noti	







HLAYA







Mina ni nhenha. Ndzi lwela malungelo ya hina. Ndzi lwela muganga wa ka hina. Ku hava mati emugangeni wa ka hina. Ndzi ta lwela muganga leswaku wu va na mati yo tenga. A swi kahle ku lwa. Ndza swi tiva leswaku vanhu a va fanelanga ku nwa mati yo kala ma nga basangi. Mati yo ka ya nga tenganga ma vabyisa. Ndzi ta tirha hi matimba leswaku muganga wa ka hina wu kuma mati yo tenga. Ndzi ta ya emahlweni ndzi lwela malungelo ya muganga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u lwela yini? U lwela _____.2. U lwela malunghelo ya va mani? U lwela malunghelo ya _____.3. Xana vanhu va ta vabyisiwa hi yini? Va ta vabyisiwa hi mati ya _____.4. Hlamusela rito nonoha hi tindlela timbirhi. I _____ na _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. swi onhakile swiambalo hi oyili2. nami ni nhenha3. ku hava mati emugangeni wa ka hina



MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	mona	manana	ala	damu	
		cela	homu	nona	gama	
	HLAYA	Manana u na mona. Mona wa manana. Manana u ala ku ka mati u na mona. Mati yo tenga ma nwiwa hi manana wa mona. Manana wa mona u ala ku ka mati yo tenga edan'wini. Damu ri na mati yo tenga. Homu yi nwa mati yo tenga ya damu. Homu yo nona yi tsandzeka ku nwa mati yo tenga. Hikokwalaho ka yini manana a ri na mona?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. damu ri na tima 2. manana u na mona 3. hikokwalaho ka yini manana a ri na mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	oma	onha	ololoxa	ombeka	
		omelela	orha	olovisa	oyili	
	HLAYA	Oyili yi onhile swiambalo. Swiambalo swi onhakile. U olovisa swiambalo. Swi onhakile swiambalo hi oyili. Swi omeleriwile hi oyili. Swiambalo swa olovisiwa. Swi olovisiwa hikuva swi onhakile. Swiambalo swi omile. Swi omile swiambalo. Ololoxa swiambalo. Swiambalo swi ololoxiwile. Xana oyili ya omelela eswimbalweni?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga onha swiambalo? Swiambalo swi onhiwe hi _____. Xana oyili yi onhile yini? Yi onhile _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka rito ololoxa? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ondza Tsala xivutiso hi: tenga

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela
	TWARISA	mona	mina	nomo	nonoka	
		nomboro	nonokiso	nonohisa	nonoha	
	HLAYA	Mina ni na mona. Mona ni na wona. Mina ndzi famba hi ku nonoka. Na nonoka mina. Loko ndzi famba ndza ti nonokisa. Ndza nonoka loko ndzi famba na loko ndzi dya. Ndzi dya hi ku nonoka hikuva nyama ya nonoha. Nyama yi nonohisa hikuva a yi vupfangi. Ku nonoka onge i rimpfani. Rimpfani ra nonoka.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana u famba njhani? U famba hi ku _____. Xana nyama yi njhani? Nyama ya _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: nomo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	mati	muganga	lwela
	TWARISA	oma	mona	onha	na	
		nomo	mina	mama	noti	







HLAYA







Mina ni nhenha. Ndzi lwela malunghelo ya hina. Ndzi lwela muganga wa ka hina. Ku hava mati emugangeni wa ka hina. Ndzi ta lwela muganga leswaku wu va na mati yo tenga. A swi kahle ku lwa. Ndza swi tiva leswaku vanhu a va fanelanga ku nwa mati yo kala ma nga basangi. Mati yo ka ya nga tenganga ma vabyisa. Ndzi ta tirha hi matimba leswaku muganga wa ka hina wu kuma mati yo tenga. Ndzi ta ya emahlweni ndzi lwela malunghelo ya muganga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u lwela yini? U lwela _____.2. U lwela malunghelo ya va mani? U lwela malunghelo ya _____.3. Xana vanhu va ta vabyisiwa hi yini? Va ta vabyisiwa hi mati ya _____.4. Hlamusela rito nonoha hi tindlela timbirhi. I _____ na _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. swi onhakile swiambalo hi oyili2. nami ni nhenha3. ku hava mati emugangeni wa ka hina


MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	mona	manana	ala	damu	
		cela	homu	nona	gama	
	HLAYA	Manana u na mona. Mona wa manana. Manana u ala ku ka mati u na mona. Mati yo tenga ma nwiwa hi manana wa mona. Manana wa mona u ala ku ka mati yo tenga edan'wini. Damu ri na mati yo tenga. Homu yi nwa mati yo tenga ya damu. Homu yo nona yi tsandzeka ku nwa mati yo tenga. Hikokwalaho ka yini manana a ri na mona?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. damu ri na tima 2. manana u na mona 3. hikokwalaho ka yini manana a ri na mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	oma	onha	ololoxa	ombeka	
		omelela	orha	olovisa	oyili	
	HLAYA	Oyili yi onhile swiambalo. Swiambalo swi onhakile. U olovisa swiambalo. Swi onhakile swiambalo hi oyili. Swi omeleriwile hi oyili. Swiambalo swa olovisiwa. Swi olovisiwa hikuva swi onhakile. Swiambalo swi omile. Swi omile swiambalo. Ololoxa swiambalo. Swiambalo swi ololoxiwile. Xana oyili ya omelela eswimbalweni?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga onha swiambalo? Swiambalo swi onhiwe hi _____. Xana oyili yi onhile yini? Yi onhile _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka rito ololoxa? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ondza Tsala xivutiso hi: tenga

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela
	TWARISA	mona	mina	nomo	nonoka	
		nomboro	nonokiso	nonohisa	nonoha	
	HLAYA	Mina ni na mona. Mona ni na wona. Mina ndzi famba hi ku nonoka. Na nonoka mina. Loko ndzi famba ndza ti nonokisa. Ndza nonoka loko ndzi famba na loko ndzi dya. Ndzi dya hi ku nonoka hikuva nyama ya nonoha. Nyama yi nonohisa hikuva a yi vupfangi. Ku nonoka onge i rimpfani. Rimpfani ra nonoka.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana u famba njhani? U famba hi ku _____. Xana nyama yi njhani? Nyama ya _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: nomo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	mati	muganga	lwela
	TWARISA	oma	mona	onha	na	
		nomo	mina	mama	noti	







HLAYA







Mina ni nhenha. Ndzi lwela malunghelo ya hina. Ndzi lwela muganga wa ka hina. Ku hava mati emugangeni wa ka hina. Ndzi ta lwela muganga leswaku wu va na mati yo tenga. A swi kahle ku lwa. Ndza swi tiva leswaku vanhu a va fanelanga ku nwa mati yo kala ma nga basangi. Mati yo ka ya nga tenganga ma vabyisa. Ndzi ta tirha hi matimba leswaku muganga wa ka hina wu kuma mati yo tenga. Ndzi ta ya emahlweni ndzi lwela malunghelo ya muganga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u lwela yini? U lwela _____.2. U lwela malunghelo ya va mani? U lwela malunghelo ya _____.3. Xana vanhu va ta vabyisiwa hi yini? Va ta vabyisiwa hi mati ya _____.4. Hlamusela rito nonoha hi tindlela timbirhi. I _____ na _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. swi onhakile swiambalo hi oyili2. nami ni nhenha3. ku hava mati emugangeni wa ka hina

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	mona	manana	ala	damu	
		cela	homu	nona	gama	
	HLAYA	Manana u na mona. Mona wa manana. Manana u ala ku ka mati u na mona. Mati yo tenga ma nwiwa hi manana wa mona. Manana wa mona u ala ku ka mati yo tenga edan'wini. Damu ri na mati yo tenga. Homu yi nwa mati yo tenga ya damu. Homu yo nona yi tsandzeka ku nwa mati yo tenga. Hikokwalaho ka yini manana a ri na mona?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. damu ri na tima 2. manana u na mona 3. hikokwalaho ka yini manana a ri na mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	oma	onha	ololoxa	ombeka	
		omelela	orha	olovisa	oyili	
	HLAYA	Oyili yi onhile swiambalo. Swiambalo swi onhakile. U olovisa swiambalo. Swi onhakile swiambalo hi oyili. Swi omeleriwile hi oyili. Swiambalo swa olovisiwa. Swi olovisiwa hikuva swi onhakile. Swiambalo swi omile. Swi omile swiambalo. Ololoxa swiambalo. Swiambalo swi ololoxiwile. Xana oyili ya omelela eswimbalweni?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga onha swiambalo? Swiambalo swi onhiwe hi _____. Xana oyili yi onhile yini? Yi onhile _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka rito ololoxa? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ondza Tsala xivutiso hi: tenga

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela
	TWARISA	mona	mina	nomo	nonoka	
		nomboro	nonokiso	nonohisa	nonoha	
	HLAYA	Mina ni na mona. Mona ni na wona. Mina ndzi famba hi ku nonoka. Na nonoka mina. Loko ndzi famba ndza ti nonokisa. Ndza nonoka loko ndzi famba na loko ndzi dya. Ndzi dya hi ku nonoka hikuva nyama ya nonoha. Nyama yi nonohisa hikuva a yi vupfangi. Ku nonoka onge i rimpfani. Rimpfani ra nonoka.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana u famba njhani? U famba hi ku _____. Xana nyama yi njhani? Nyama ya _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: nomo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	mati	muganga	lwela
	TWARISA	oma	mona	onha	na	
		nomo	mina	mama	noti	







HLAYA







Mina ni nhenha. Ndzi lwela malunghelo ya hina. Ndzi lwela muganga wa ka hina. Ku hava mati emugangeni wa ka hina. Ndzi ta lwela muganga leswaku wu va na mati yo tenga. A swi kahle ku lwa. Ndza swi tiva leswaku vanhu a va fanelanga ku nwa mati yo kala ma nga basangi. Mati yo ka ya nga tenganga ma vabyisa. Ndzi ta tirha hi matimba leswaku muganga wa ka hina wu kuma mati yo tenga. Ndzi ta ya emahlweni ndzi lwela malunghelo ya muganga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u lwela yini? U lwela _____.2. U lwela malunghelo ya va mani? U lwela malunghelo ya _____.3. Xana vanhu va ta vabyisiwa hi yini? Va ta vabyisiwa hi mati ya _____.4. Hlamusela rito nonoha hi tindlela timbirhi. I _____ na _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. swi onhakile swiambalo hi oyili2. nami ni nhenha3. ku hava mati emugangeni wa ka hina



MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	mona	manana	ala	damu	
		cela	homu	nona	gama	
	HLAYA	Manana u na mona. Mona wa manana. Manana u ala ku ka mati u na mona. Mati yo tenga ma nwiwa hi manana wa mona. Manana wa mona u ala ku ka mati yo tenga edan'wini. Damu ri na mati yo tenga. Homu yi nwa mati yo tenga ya damu. Homu yo nona yi tsandzeka ku nwa mati yo tenga. Hikokwalaho ka yini manana a ri na mona?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. damu ri na tima 2. manana u na mona 3. hikokwalaho ka yini manana a ri na mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	oma	onha	ololoxa	ombeka	
		omelela	orha	olovisa	oyili	
	HLAYA	Oyili yi onhile swiambalo. Swiambalo swi onhakile. U olovisa swiambalo. Swi onhakile swiambalo hi oyili. Swi omeleriwile hi oyili. Swiambalo swa olovisiwa. Swi olovisiwa hikuva swi onhakile. Swiambalo swi omile. Swi omile swiambalo. Ololoxa swiambalo. Swiambalo swi ololoxiwile. Xana oyili ya omelela eswimbalweni?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga onha swiambalo? Swiambalo swi onhiwe hi _____. Xana oyili yi onhile yini? Yi onhile _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka rito ololoxa? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ondza Tsala xivutiso hi: tenga

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela
	TWARISA	mona	mina	nomo	nonoka	
		nomboro	nonokiso	nonohisa	nonoha	
	HLAYA	Mina ni na mona. Mona ni na wona. Mina ndzi famba hi ku nonoka. Na nonoka mina. Loko ndzi famba ndza ti nonokisa. Ndza nonoka loko ndzi famba na loko ndzi dya. Ndzi dya hi ku nonoka hikuva nyama ya nonoha. Nyama yi nonohisa hikuva a yi vupfangi. Ku nonoka onge i rimpfani. Rimpfani ra nonoka.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana u famba njhani? U famba hi ku _____. Xana nyama yi njhani? Nyama ya _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: nomo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	mati	muganga	lwela
	TWARISA	oma	mona	onha	na	
		nomo	mina	mama	noti	







HLAYA







Mina ni nhenha. Ndzi lwela malunghelo ya hina. Ndzi lwela muganga wa ka hina. Ku hava mati emugangeni wa ka hina. Ndzi ta lwela muganga leswaku wu va na mati yo tenga. A swi kahle ku lwa. Ndza swi tiva leswaku vanhu a va fanelanga ku nwa mati yo kala ma nga basangi. Mati yo ka ya nga tenganga ma vabyisa. Ndzi ta tirha hi matimba leswaku muganga wa ka hina wu kuma mati yo tenga. Ndzi ta ya emahlweni ndzi lwela malunghelo ya muganga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u lwela yini? U lwela _____.2. U lwela malunghelo ya va mani? U lwela malunghelo ya _____.3. Xana vanhu va ta vabyisiwa hi yini? Va ta vabyisiwa hi mati ya _____.4. Hlamusela rito nonoha hi tindlela timbirhi. I _____ na _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. swi onhakile swiambalo hi oyili2. nami ni nhenha3. ku hava mati emugangeni wa ka hina

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	mona	manana	ala	damu	
		cela	homu	nona	gama	
	HLAYA	Manana u na mona. Mona wa manana. Manana u ala ku ka mati u na mona. Mati yo tenga ma nwiwa hi manana wa mona. Manana wa mona u ala ku ka mati yo tenga edan'wini. Damu ri na mati yo tenga. Homu yi nwa mati yo tenga ya damu. Homu yo nona yi tsandzeka ku nwa mati yo tenga. Hikokwalaho ka yini manana a ri na mona?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. damu ri na tima 2. manana u na mona 3. hikokwalaho ka yini manana a ri na mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	oma	onha	ololoxa	ombeka	
		omelela	orha	olovisa	oyili	
	HLAYA	Oyili yi onhile swiambalo. Swiambalo swi onhakile. U olovisa swiambalo. Swi onhakile swiambalo hi oyili. Swi omeleriwile hi oyili. Swiambalo swa olovisiwa. Swi olovisiwa hikuva swi onhakile. Swiambalo swi omile. Swi omile swiambalo. Ololoxa swiambalo. Swiambalo swi ololoxiwile. Xana oyili ya omelela eswimbalweni?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga onha swiambalo? Swiambalo swi onhiwe hi _____. Xana oyili yi onhile yini? Yi onhile _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka rito ololoxa? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ondza Tsala xivutiso hi: tenga

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela
	TWARISA	mona	mina	nomo	nonoka	
		nomboro	nonokiso	nonohisa	nonoha	
	HLAYA	Mina ni na mona. Mona ni na wona. Mina ndzi famba hi ku nonoka. Na nonoka mina. Loko ndzi famba ndza ti nonokisa. Ndza nonoka loko ndzi famba na loko ndzi dya. Ndzi dya hi ku nonoka hikuva nyama ya nonoha. Nyama yi nonohisa hikuva a yi vupfangi. Ku nonoka onge i rimpfani. Rimpfani ra nonoka.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana u famba njhani? U famba hi ku _____. Xana nyama yi njhani? Nyama ya _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: nomo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	mati	muganga	lwela
	TWARISA	oma	mona	onha	na	
		nomo	mina	mama	noti	







HLAYA







Mina ni nhenha. Ndzi lwela malunghelo ya hina. Ndzi lwela muganga wa ka hina. Ku hava mati emugangeni wa ka hina. Ndzi ta lwela muganga leswaku wu va na mati yo tenga. A swi kahle ku lwa. Ndza swi tiva leswaku vanhu a va fanelanga ku nwa mati yo kala ma nga basangi. Mati yo ka ya nga tenganga ma vabyisa. Ndzi ta tirha hi matimba leswaku muganga wa ka hina wu kuma mati yo tenga. Ndzi ta ya emahlweni ndzi lwela malunghelo ya muganga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u lwela yini? U lwela _____.2. U lwela malunghelo ya va mani? U lwela malunghelo ya _____.3. Xana vanhu va ta vabyisiwa hi yini? Va ta vabyisiwa hi mati ya _____.4. Hlamusela rito nonoha hi tindlela timbirhi. I _____ na _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. swi onhakile swiambalo hi oyili2. nami ni nhenha3. ku hava mati emugangeni wa ka hina



MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	mona	manana	ala	damu	
		cela	homu	nona	gama	
	HLAYA	Manana u na mona. Mona wa manana. Manana u ala ku ka mati u na mona. Mati yo tenga ma nwiwa hi manana wa mona. Manana wa mona u ala ku ka mati yo tenga edan'wini. Damu ri na mati yo tenga. Homu yi nwa mati yo tenga ya damu. Homu yo nona yi tsandzeka ku nwa mati yo tenga. Hikokwalaho ka yini manana a ri na mona?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. damu ri na tima 2. manana u na mona 3. hikokwalaho ka yini manana a ri na mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	oma	onha	ololoxa	ombeka	
		omelela	orha	olovisa	oyili	
	HLAYA	Oyili yi onhile swiambalo. Swiambalo swi onhakile. U olovisa swiambalo. Swi onhakile swiambalo hi oyili. Swi omeleriwile hi oyili. Swiambalo swa olovisiwa. Swi olovisiwa hikuva swi onhakile. Swiambalo swi omile. Swi omile swiambalo. Ololoxa swiambalo. Swiambalo swi ololoxiwile. Xana oyili ya omelela eswimbalweni?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga onha swiambalo? Swiambalo swi onhiwe hi _____. Xana oyili yi onhile yini? Yi onhile _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka rito ololoxa? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ondza Tsala xivutiso hi: tenga



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela
	TWARISA	mona	mina	nomo	nonoka	
		nomboro	nonokiso	nonohisa	nonoha	
	HLAYA	Mina ni na mona. Mona ni na wona. Mina ndzi famba hi ku nonoka. Na nonoka mina. Loko ndzi famba ndza ti nonokisa. Ndza nonoka loko ndzi famba na loko ndzi dya. Ndzi dya hi ku nonoka hikuva nyama ya nonoha. Nyama yi nonohisa hikuva a yi vupfangi. Ku nonoka onge i rimpfani. Rimpfani ra nonoka.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana u famba njhani? U famba hi ku _____. Xana nyama yi njhani? Nyama ya _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: nomo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	mati	muganga	lwela
	TWARISA	oma	mona	onha	na	
		nomo	mina	mama	noti	







HLAYA







Mina ni nhenha. Ndzi lwela malungelo ya hina. Ndzi lwela muganga wa ka hina. Ku hava mati emugangeni wa ka hina. Ndzi ta lwela muganga leswaku wu va na mati yo tenga. A swi kahle ku lwa. Ndza swi tiva leswaku vanhu a va fanelanga ku nwa mati yo kala ma nga basangi. Mati yo ka ya nga tenganga ma vabyisa. Ndzi ta tirha hi matimba leswaku muganga wa ka hina wu kuma mati yo tenga. Ndzi ta ya emahlweni ndzi lwela malungelo ya muganga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u lwela yini? U lwela _____.2. U lwela malunghelo ya va mani? U lwela malunghelo ya _____.3. Xana vanhu va ta vabyisiwa hi yini? Va ta vabyisiwa hi mati ya _____.4. Hlamusela rito nonoha hi tindlela timbirhi. I _____ na _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. swi onhakile swiambalo hi oyili2. nami ni nhenha3. ku hava mati emugangeni wa ka hina

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	mona	manana	ala	damu	
		cela	homu	nona	gama	
	HLAYA	Manana u na mona. Mona wa manana. Manana u ala ku ka mati u na mona. Mati yo tenga ma nwiwa hi manana wa mona. Manana wa mona u ala ku ka mati yo tenga edan'wini. Damu ri na mati yo tenga. Homu yi nwa mati yo tenga ya damu. Homu yo nona yi tsandzeka ku nwa mati yo tenga. Hikokwalaho ka yini manana a ri na mona?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. damu ri na tima 2. manana u na mona 3. hikokwalaho ka yini manana a ri na mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	oma	onha	ololoxa	ombeka	
		omelela	orha	olovisa	oyili	
	HLAYA	Oyili yi onhile swiambalo. Swiambalo swi onhakile. U olovisa swiambalo. Swi onhakile swiambalo hi oyili. Swi omeleriwile hi oyili. Swiambalo swa olovisiwa. Swi olovisiwa hikuva swi onhakile. Swiambalo swi omile. Swi omile swiambalo. Ololoxa swiambalo. Swiambalo swi ololoxiwile. Xana oyili ya omelela eswimbalweni?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga onha swiambalo? Swiambalo swi onhiwe hi _____. Xana oyili yi onhile yini? Yi onhile _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka rito ololoxa? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ondza Tsala xivutiso hi: tenga

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela
	TWARISA	mona	mina	nomo	nonoka	
		nomboro	nonokiso	nonohisa	nonoha	
	HLAYA	Mina ni na mona. Mona ni na wona. Mina ndzi famba hi ku nonoka. Na nonoka mina. Loko ndzi famba ndza ti nonokisa. Ndza nonoka loko ndzi famba na loko ndzi dya. Ndzi dya hi ku nonoka hikuva nyama ya nonoha. Nyama yi nonohisa hikuva a yi vupfangi. Ku nonoka onge i rimpfani. Rimpfani ra nonoka.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana u famba njhani? U famba hi ku _____. Xana nyama yi njhani? Nyama ya _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: nomo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	mati	muganga	lwela
	TWARISA	oma	mona	onha	na	
		nomo	mina	mama	noti	







HLAYA







Mina ni nhenha. Ndzi lwela malungelo ya hina. Ndzi lwela muganga wa ka hina. Ku hava mati emugangeni wa ka hina. Ndzi ta lwela muganga leswaku wu va na mati yo tenga. A swi kahle ku lwa. Ndza swi tiva leswaku vanhu a va fanelanga ku nwa mati yo kala ma nga basangi. Mati yo ka ya nga tenganga ma vabyisa. Ndzi ta tirha hi matimba leswaku muganga wa ka hina wu kuma mati yo tenga. Ndzi ta ya emahlweni ndzi lwela malungelo ya muganga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u lwela yini? U lwela _____.2. U lwela malunghelo ya va mani? U lwela malunghelo ya _____.3. Xana vanhu va ta vabyisiwa hi yini? Va ta vabyisiwa hi mati ya _____.4. Hlamusela rito nonoha hi tindlela timbirhi. I _____ na _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. swi onhakile swiambalo hi oyili2. nami ni nhenha3. ku hava mati emugangeni wa ka hina



MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	mona	manana	ala	damu	
		cela	homu	nona	gama	
	HLAYA	Manana u na mona. Mona wa manana. Manana u ala ku ka mati u na mona. Mati yo tenga ma nwiwa hi manana wa mona. Manana wa mona u ala ku ka mati yo tenga edan'wini. Damu ri na mati yo tenga. Homu yi nwa mati yo tenga ya damu. Homu yo nona yi tsandzeka ku nwa mati yo tenga. Hikokwalaho ka yini manana a ri na mona?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. damu ri na tima 2. manana u na mona 3. hikokwalaho ka yini manana a ri na mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	oma	onha	ololoxa	ombeka	
		omelela	orha	olovisa	oyili	
	HLAYA	Oyili yi onhile swiambalo. Swiambalo swi onhakile. U olovisa swiambalo. Swi onhakile swiambalo hi oyili. Swi omeleriwile hi oyili. Swiambalo swa olovisiwa. Swi olovisiwa hikuva swi onhakile. Swiambalo swi omile. Swi omile swiambalo. Ololoxa swiambalo. Swiambalo swi ololoxiwile. Xana oyili ya omelela eswimbalweni?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga onha swiambalo? Swiambalo swi onhiwe hi _____. Xana oyili yi onhile yini? Yi onhile _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka rito ololoxa? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ondza Tsala xivutiso hi: tenga



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela
	TWARISA	mona	mina	nomo	nonoka	
		nomboro	nonokiso	nonohisa	nonoha	
	HLAYA	Mina ni na mona. Mona ni na wona. Mina ndzi famba hi ku nonoka. Na nonoka mina. Loko ndzi famba ndza ti nonokisa. Ndza nonoka loko ndzi famba na loko ndzi dya. Ndzi dya hi ku nonoka hikuva nyama ya nonoha. Nyama yi nonohisa hikuva a yi vupfangi. Ku nonoka onge i rimpfani. Rimpfani ra nonoka.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana u famba njhani? U famba hi ku _____. Xana nyama yi njhani? Nyama ya _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: nomo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	mati	muganga	lwela
	TWARISA	oma	mona	onha	na	
		nomo	mina	mama	noti	







HLAYA







Mina ni nhenha. Ndzi lwela malungelo ya hina. Ndzi lwela muganga wa ka hina. Ku hava mati emugangeni wa ka hina. Ndzi ta lwela muganga leswaku wu va na mati yo tenga. A swi kahle ku lwa. Ndza swi tiva leswaku vanhu a va fanelanga ku nwa mati yo kala ma nga basangi. Mati yo ka ya nga tenganga ma vabyisa. Ndzi ta tirha hi matimba leswaku muganga wa ka hina wu kuma mati yo tenga. Ndzi ta ya emahlweni ndzi lwela malungelo ya muganga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u lwela yini? U lwela _____.2. U lwela malunghelo ya va mani? U lwela malunghelo ya _____.3. Xana vanhu va ta vabyisiwa hi yini? Va ta vabyisiwa hi mati ya _____.4. Hlamusela rito nonoha hi tindlela timbirhi. I _____ na _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. swi onhakile swiambalo hi oyili2. nami ni nhenha3. ku hava mati emugangeni wa ka hina



MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	mona	manana	ala	damu	
		cela	homu	nona	gama	
	HLAYA	Manana u na mona. Mona wa manana. Manana u ala ku ka mati u na mona. Mati yo tenga ma nwiwa hi manana wa mona. Manana wa mona u ala ku ka mati yo tenga edan'wini. Damu ri na mati yo tenga. Homu yi nwa mati yo tenga ya damu. Homu yo nona yi tsandzeka ku nwa mati yo tenga. Hikokwalaho ka yini manana a ri na mona?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. damu ri na tima 2. manana u na mona 3. hikokwalaho ka yini manana a ri na mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	oma	onha	ololoxa	ombeka	
		omelela	orha	olovisa	oyili	
	HLAYA	Oyili yi onhile swiambalo. Swiambalo swi onhakile. U olovisa swiambalo. Swi onhakile swiambalo hi oyili. Swi omeleriwile hi oyili. Swiambalo swa olovisiwa. Swi olovisiwa hikuva swi onhakile. Swiambalo swi omile. Swi omile swiambalo. Ololoxa swiambalo. Swiambalo swi ololoxiwile. Xana oyili ya omelela eswimbalweni?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga onha swiambalo? Swiambalo swi onhiwe hi _____. Xana oyili yi onhile yini? Yi onhile _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka rito ololoxa? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ondza Tsala xivutiso hi: tenga



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela
	TWARISA	mona	mina	nomo	nonoka	
		nomboro	nonokiso	nonohisa	nonoha	
	HLAYA	Mina ni na mona. Mona ni na wona. Mina ndzi famba hi ku nonoka. Na nonoka mina. Loko ndzi famba ndza ti nonokisa. Ndza nonoka loko ndzi famba na loko ndzi dya. Ndzi dya hi ku nonoka hikuva nyama ya nonoha. Nyama yi nonohisa hikuva a yi vupfangi. Ku nonoka onge i rimpfani. Rimpfani ra nonoka.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana u famba njhani? U famba hi ku _____. Xana nyama yi njhani? Nyama ya _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: nomo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	mati	muganga	lwela
	TWARISA	oma	mona	onha	na	
		nomo	mina	mama	noti	







HLAYA







Mina ni nhenha. Ndzi lwela malunghelo ya hina. Ndzi lwela muganga wa ka hina. Ku hava mati emugangeni wa ka hina. Ndzi ta lwela muganga leswaku wu va na mati yo tenga. A swi kahle ku lwa. Ndza swi tiva leswaku vanhu a va fanelanga ku nwa mati yo kala ma nga basangi. Mati yo ka ya nga tenganga ma vabyisa. Ndzi ta tirha hi matimba leswaku muganga wa ka hina wu kuma mati yo tenga. Ndzi ta ya emahlweni ndzi lwela malunghelo ya muganga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u lwela yini? U lwela _____.2. U lwela malunghelo ya va mani? U lwela malunghelo ya _____.3. Xana vanhu va ta vabyisiwa hi yini? Va ta vabyisiwa hi mati ya _____.4. Hlamusela rito nonoha hi tindlela timbirhi. I _____ na _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. swi onhakile swiambalo hi oyili2. nami ni nhenha3. ku hava mati emugangeni wa ka hina


MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela
	TWARISA	mona	manana	ala	damu	
		cela	homu	nona	gama	
	HLAYA	Manana u na mona. Mona wa manana. Manana u ala ku ka mati u na mona. Mati yo tenga ma nwiwa hi manana wa mona. Manana wa mona u ala ku ka mati yo tenga edan'wini. Damu ri na mati yo tenga. Homu yi nwa mati yo tenga ya damu. Homu yo nona yi tsandzeka ku nwa mati yo tenga. Hikokwalaho ka yini manana a ri na mona?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. damu ri na tima 2. manana u na mona 3. hikokwalaho ka yini manana a ri na mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela
	TWARISA	oma	onha	ololoxa	ombeka	
		omelela	orha	olovisa	oyili	
	HLAYA	Oyili yi onhile swiambalo. Swiambalo swi onhakile. U olovisa swiambalo. Swi onhakile swiambalo hi oyili. Swi omeleriwile hi oyili. Swiambalo swa olovisiwa. Swi olovisiwa hikuva swi onhakile. Swiambalo swi omile. Swi omile swiambalo. Ololoxa swiambalo. Swiambalo swi ololoxiwile. Xana oyili ya omelela eswimbalweni?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga onha swiambalo? Swiambalo swi onhiwe hi _____. Xana oyili yi onhile yini? Yi onhile _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka rito ololoxa? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ondza Tsala xivutiso hi: tenga



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela
	TWARISA	mona	mina	nomo	nonoka	
		nomboro	nonokiso	nonohisa	nonoha	
	HLAYA	Mina ni na mona. Mona ni na wona. Mina ndzi famba hi ku nonoka. Na nonoka mina. Loko ndzi famba ndza ti nonokisa. Ndza nonoka loko ndzi famba na loko ndzi dya. Ndzi dya hi ku nonoka hikuva nyama ya nonoha. Nyama yi nonohisa hikuva a yi vupfangi. Ku nonoka onge i rimpfani. Rimpfani ra nonoka.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana u famba njhani? U famba hi ku _____. Xana nyama yi njhani? Nyama ya _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: nomo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	mati	muganga	lwela
	TWARISA	oma	mona	onha	na	
		nomo	mina	mama	noti	







HLAYA







Mina ni nhenha. Ndzi lwela malungelo ya hina. Ndzi lwela muganga wa ka hina. Ku hava mati emugangeni wa ka hina. Ndzi ta lwela muganga leswaku wu va na mati yo tenga. A swi kahle ku lwa. Ndza swi tiva leswaku vanhu a va fanelanga ku nwa mati yo kala ma nga basangi. Mati yo ka ya nga tenganga ma vabyisa. Ndzi ta tirha hi matimba leswaku muganga wa ka hina wu kuma mati yo tenga. Ndzi ta ya emahlweni ndzi lwela malungelo ya muganga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u lwela yini? U lwela _____.2. U lwela malunghelo ya va mani? U lwela malunghelo ya _____.3. Xana vanhu va ta vabyisiwa hi yini? Va ta vabyisiwa hi mati ya _____.4. Hlamusela rito nonoha hi tindlela timbirhi. I _____ na _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. swi onhakile swiambalo hi oyili2. nami ni nhenha3. ku hava mati emugangeni wa ka hina

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	mona	manana	ala	damu	
		cela	homu	nona	gama	
	HLAYA	Manana u na mona. Mona wa manana. Manana u ala ku ka mati u na mona. Mati yo tenga ma nwiwa hi manana wa mona. Manana wa mona u ala ku ka mati yo tenga edan'wini. Damu ri na mati yo tenga. Homu yi nwa mati yo tenga ya damu. Homu yo nona yi tsandzeka ku nwa mati yo tenga. Hikokwalaho ka yini manana a ri na mona?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. damu ri na tima 2. manana u na mona 3. hikokwalaho ka yini manana a ri na mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	oma	onha	ololoxa	ombeka	
		omelela	orha	olovisa	oyili	
	HLAYA	Oyili yi onhile swiambalo. Swiambalo swi onhakile. U olovisa swiambalo. Swi onhakile swiambalo hi oyili. Swi omeleriwile hi oyili. Swiambalo swa olovisiwa. Swi olovisiwa hikuva swi onhakile. Swiambalo swi omile. Swi omile swiambalo. Ololoxa swiambalo. Swiambalo swi ololoxiwile. Xana oyili ya omelela eswimbalweni?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga onha swiambalo? Swiambalo swi onhiwe hi _____. Xana oyili yi onhile yini? Yi onhile _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka rito ololoxa? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ondza Tsala xivutiso hi: tenga



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela
	TWARISA	mona	mina	nomo	nonoka	
		nomboro	nonokiso	nonohisa	nonoha	
	HLAYA	Mina ni na mona. Mona ni na wona. Mina ndzi famba hi ku nonoka. Na nonoka mina. Loko ndzi famba ndza ti nonokisa. Ndza nonoka loko ndzi famba na loko ndzi dya. Ndzi dya hi ku nonoka hikuva nyama ya nonoha. Nyama yi nonohisa hikuva a yi vupfangi. Ku nonoka onge i rimpfani. Rimpfani ra nonoka.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana u famba njhani? U famba hi ku _____. Xana nyama yi njhani? Nyama ya _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: nomo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	mati	muganga	lwela
	TWARISA	oma	mona	onha	na	
		nomo	mina	mama	noti	







HLAYA







Mina ni nhenha. Ndzi lwela malunghelo ya hina. Ndzi lwela muganga wa ka hina. Ku hava mati emugangeni wa ka hina. Ndzi ta lwela muganga leswaku wu va na mati yo tenga. A swi kahle ku lwa. Ndza swi tiva leswaku vanhu a va fanelanga ku nwa mati yo kala ma nga basangi. Mati yo ka ya nga tenganga ma vabyisa. Ndzi ta tirha hi matimba leswaku muganga wa ka hina wu kuma mati yo tenga. Ndzi ta ya emahlweni ndzi lwela malunghelo ya muganga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u lwela yini? U lwela _____.2. U lwela malunghelo ya va mani? U lwela malunghelo ya _____.3. Xana vanhu va ta vabyisiwa hi yini? Va ta vabyisiwa hi mati ya _____.4. Hlamusela rito nonoha hi tindlela timbirhi. I _____ na _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. swi onhakile swiambalo hi oyili2. nami ni nhenha3. ku hava mati emugangeni wa ka hina



MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	mona	manana	ala	damu	
		cela	homu	nona	gama	
	HLAYA	Manana u na mona. Mona wa manana. Manana u ala ku ka mati u na mona. Mati yo tenga ma nwiwa hi manana wa mona. Manana wa mona u ala ku ka mati yo tenga edan'wini. Damu ri na mati yo tenga. Homu yi nwa mati yo tenga ya damu. Homu yo nona yi tsandzeka ku nwa mati yo tenga. Hikokwalaho ka yini manana a ri na mona?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. damu ri na tima 2. manana u na mona 3. hikokwalaho ka yini manana a ri na mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	oma	onha	ololoxa	ombeka	
		omelela	orha	olovisa	oyili	
	HLAYA	Oyili yi onhile swiambalo. Swiambalo swi onhakile. U olovisa swiambalo. Swi onhakile swiambalo hi oyili. Swi omeleriwile hi oyili. Swiambalo swa olovisiwa. Swi olovisiwa hikuva swi onhakile. Swiambalo swi omile. Swi omile swiambalo. Ololoxa swiambalo. Swiambalo swi ololoxiwile. Xana oyili ya omelela eswimbalweni?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga onha swiambalo? Swiambalo swi onhiwe hi _____. Xana oyili yi onhile yini? Yi onhile _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka rito ololoxa? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ondza Tsala xivutiso hi: tenga



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela
	TWARISA	mona	mina	nomo	nonoka	
		nomboro	nonokiso	nonohisa	nonoha	
	HLAYA	Mina ni na mona. Mona ni na wona. Mina ndzi famba hi ku nonoka. Na nonoka mina. Loko ndzi famba ndza ti nonokisa. Ndza nonoka loko ndzi famba na loko ndzi dya. Ndzi dya hi ku nonoka hikuva nyama ya nonoha. Nyama yi nonohisa hikuva a yi vupfangi. Ku nonoka onge i rimpfani. Rimpfani ra nonoka.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana u famba njhani? U famba hi ku _____. Xana nyama yi njhani? Nyama ya _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: nomo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	mati	muganga	lwela
	TWARISA	oma	mona	onha	na	
		nomo	mina	mama	noti	







HLAYA







Mina ni nhenha. Ndzi lwela malunghelo ya hina. Ndzi lwela muganga wa ka hina. Ku hava mati emugangeni wa ka hina. Ndzi ta lwela muganga leswaku wu va na mati yo tenga. A swi kahle ku lwa. Ndza swi tiva leswaku vanhu a va fanelanga ku nwa mati yo kala ma nga basangi. Mati yo ka ya nga tenganga ma vabyisa. Ndzi ta tirha hi matimba leswaku muganga wa ka hina wu kuma mati yo tenga. Ndzi ta ya emahlweni ndzi lwela malunghelo ya muganga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u lwela yini? U lwela _____.2. U lwela malunghelo ya va mani? U lwela malunghelo ya _____.3. Xana vanhu va ta vabyisiwa hi yini? Va ta vabyisiwa hi mati ya _____.4. Hlamusela rito nonoha hi tindlela timbirhi. I _____ na _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. swi onhakile swiambalo hi oyili2. nami ni nhenha3. ku hava mati emugangeni wa ka hina

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	mona	manana	ala	damu	
		cela	homu	nona	gama	
	HLAYA	Manana u na mona. Mona wa manana. Manana u ala ku ka mati u na mona. Mati yo tenga ma nwiwa hi manana wa mona. Manana wa mona u ala ku ka mati yo tenga edan'wini. Damu ri na mati yo tenga. Homu yi nwa mati yo tenga ya damu. Homu yo nona yi tsandzeka ku nwa mati yo tenga. Hikokwalaho ka yini manana a ri na mona?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. damu ri na tima 2. manana u na mona 3. hikokwalaho ka yini manana a ri na mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	oma	onha	ololoxa	ombeka	
		omelela	orha	olovisa	oyili	
	HLAYA	Oyili yi onhile swiambalo. Swiambalo swi onhakile. U olovisa swiambalo. Swi onhakile swiambalo hi oyili. Swi omeleriwile hi oyili. Swiambalo swa olovisiwa. Swi olovisiwa hikuva swi onhakile. Swiambalo swi omile. Swi omile swiambalo. Ololoxa swiambalo. Swiambalo swi ololoxiwile. Xana oyili ya omelela eswimbalweni?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga onha swiambalo? Swiambalo swi onhiwe hi _____. Xana oyili yi onhile yini? Yi onhile _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka rito ololoxa? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ondza Tsala xivutiso hi: tenga

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela
	TWARISA	mona	mina	nomo	nonoka	
		nomboro	nonokiso	nonohisa	nonoha	
	HLAYA	Mina ni na mona. Mona ni na wona. Mina ndzi famba hi ku nonoka. Na nonoka mina. Loko ndzi famba ndza ti nonokisa. Ndza nonoka loko ndzi famba na loko ndzi dya. Ndzi dya hi ku nonoka hikuva nyama ya nonoha. Nyama yi nonohisa hikuva a yi vupfangi. Ku nonoka onge i rimpfani. Rimpfani ra nonoka.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana u famba njhani? U famba hi ku _____. Xana nyama yi njhani? Nyama ya _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: nomo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	mati	muganga	lwela
	TWARISA	oma	mona	onha	na	
		nomo	mina	mama	noti	







HLAYA







Mina ni nhenha. Ndzi lwela malungelo ya hina. Ndzi lwela muganga wa ka hina. Ku hava mati emugangeni wa ka hina. Ndzi ta lwela muganga leswaku wu va na mati yo tenga. A swi kahle ku lwa. Ndza swi tiva leswaku vanhu a va fanelanga ku nwa mati yo kala ma nga basangi. Mati yo ka ya nga tenganga ma vabyisa. Ndzi ta tirha hi matimba leswaku muganga wa ka hina wu kuma mati yo tenga. Ndzi ta ya emahlweni ndzi lwela malungelo ya muganga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u lwela yini? U lwela _____.2. U lwela malunghelo ya va mani? U lwela malunghelo ya _____.3. Xana vanhu va ta vabyisiwa hi yini? Va ta vabyisiwa hi mati ya _____.4. Hlamusela rito nonoha hi tindlela timbirhi. I _____ na _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. swi onhakile swiambalo hi oyili2. nami ni nhenha3. ku hava mati emugangeni wa ka hina



MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	mona	manana	ala	damu	
		cela	homu	nona	gama	
	HLAYA	Manana u na mona. Mona wa manana. Manana u ala ku ka mati u na mona. Mati yo tenga ma nwiwa hi manana wa mona. Manana wa mona u ala ku ka mati yo tenga edan'wini. Damu ri na mati yo tenga. Homu yi nwa mati yo tenga ya damu. Homu yo nona yi tsandzeka ku nwa mati yo tenga. Hikokwalaho ka yini manana a ri na mona?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. damu ri na tima 2. manana u na mona 3. hikokwalaho ka yini manana a ri na mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	Iwela
	TWARISA	oma	onha	ololoxa	ombeka	
		omelela	orha	olovisa	oyili	
	HLAYA	Oyili yi onhile swiambalo. Swiambalo swi onhakile. U olovisa swiambalo. Swi onhakile swiambalo hi oyili. Swi omeleriwile hi oyili. Swiambalo swa olovisiwa. Swi olovisiwa hikuva swi onhakile. Swiambalo swi omile. Swi omile swiambalo. Ololoxa swiambalo. Swiambalo swi ololoxiwile. Xana oyili ya omelela eswimbalweni?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga onha swiambalo? Swiambalo swi onhiwe hi _____. Xana oyili yi onhile yini? Yi onhile _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka rito ololoxa? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ondza Tsala xivutiso hi: tenga



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	muganga	mati	lwela	
	TWARISA	mona	mina	nomo	nonoka		
 HLAYA		Mina ni na mona. Mona ni na wona. Mina ndzi famba hi ku nonoka. Na nonoka mina. Loko ndzi famba ndza ti nonokisa. Ndza nonoka loko ndzi famba na loko ndzi dya. Ndzi dya hi ku nonoka hikuva nyama ya nonoha. Nyama yi nonohisa hikuva a yi vupfangi. Ku nonoka onge i rimpfani. Rimpfani ra nonoka.					
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana u famba njhani? U famba hi ku _____. Xana nyama yi njhani? Nyama ya _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xibye Tsala xivutiso hi: nomo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	nhenha	tenga	mati	muganga	lwela
	TWARISA	oma	mona	onha	na	
		nomo	mina	mama	noti	







HLAYA







Mina ni nhenha. Ndzi lwela malungelo ya hina. Ndzi lwela muganga wa ka hina. Ku hava mati emugangeni wa ka hina. Ndzi ta lwela muganga leswaku wu va na mati yo tenga. A swi kahle ku lwa. Ndza swi tiva leswaku vanhu a va fanelanga ku nwa mati yo kala ma nga basangi. Mati yo ka ya nga tenganga ma vabyisa. Ndzi ta tirha hi matimba leswaku muganga wa ka hina wu kuma mati yo tenga. Ndzi ta ya emahlweni ndzi lwela malungelo ya muganga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u lwela yini? U lwela _____.2. U lwela malunghelo ya va mani? U lwela malunghelo ya _____.3. Xana vanhu va ta vabyisiwa hi yini? Va ta vabyisiwa hi mati ya _____.4. Hlamusela rito nonoha hi tindlela timbirhi. I _____ na _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. swi onhakile swiambalo hi oyili2. nami ni nhenha3. ku hava mati emugangeni wa ka hina




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	gama	jitama	kulu	vona	
		vaviseka	ngati	hakamela	gede	
	HLAYA	Malume u vona gama. Gama ri voniwe hi malume. Gama ri kulu. Gama lerikulu ri yime ehenhla ka gede. Gama ri yime ehenhla ka gede. Gama ri wile ehenhla ka gede ri vaviseka. Gama ri vavisekile swinene. Gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati. Xana gama ri hakamerile?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. maga i rikulu 2. malume u vona gama 3. hikokwalaho ka yini manana a ri ni mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	yima	ibola	xanisa	
		vito	tiko	chika	i mani	
	HLAYA	Xana i mani a nga khomiwa hi vuvabyi bya Ibola? Vuvabyi bya Ibola a byi kahle .Ibola ya dlaya. Vuvabyi bya Ibola bya xanisa. Ibola yi vangywa hi xitsongwatsongwana lexi vitaniwaka "Congo virus". Muaka tiko wa Gini u hlaseriwile hi Ibola yi nwi dlaya hi N'wendzambahala hi lembe ra 2013.				

	TSALA	1. I yini xi vangaka Ibola? Swiambalo swi onhiwe hi _____ . 2. Xana I yini Ibola? I _____ .
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: inki Tsala xivutiso hi: lolo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	la	lolo	lala	lava	
		lombiwa	lota	lahleka	loko	
	HLAYA	Ndzi lomba bolo. Bolo yi lombiwile. Lomba bolo. Bolo yi lahlekile. Yi lahlekile bolo yo lombiwa. Bolo yo lombiwa yi lahlekile. Hi lava bolo leyi nga lahleka. Loko u lomba bolo u fanele ku yi vuyisa. Ndzi lombe bolo ndzi titoloveta hi yona. Xana ku humelele yini hi bolo leyo lombiwa? A hi laveni bolo leyi nga lahleka.				
	TSALA	1. Xana gama ri voniwe hi mani? Ri voniwe hi _____ . 2. Xana ku humelele yini hi gama ? Gama ri _____ . 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: bolo Tsala xivutiso hi: inthanete





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	lala	inkomu	loko	
		inki	lolo	inthanete	lorha	
	HLAYA					
		<p>Zanele u ta tshama a navela. U ta navela onge a nga tlanga bolo ya milenge. Zanele u langute vana lavakulu va tlanga bolo ya milenge. Zanele u ta endla bolo. U ta endla bolo leswaku a ta titoloveta hi yona. U fanele ku titoloveta ku raha bolo. U ta tirhisa maribye ku howisa eka wona. U ta tirhisa bolo ku titoloveta ku raha exikarhi ka maribye. Sweswi a nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu. A nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu hikuva se wa swi kota. Zanele u kahle hikuva u ti karhatile swinene hi ku titoloveta.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Zanele u tshame a endla yini? U tshame a _____.2. Zanele u endle yini? U endle _____.3. Xana u endle yini ku kota ku tlanga bolo? U ti _____ ku tlanga bolo.4. Ku titoloveta swi pfuna yini? Swi pfuna leswaku u _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. zanele u ta endla bolo2. U fanele ku titoloveta ku hara bolo3. gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	gama	jitama	kulu	vona	
		vaviseka	ngati	hakamela	gede	
	HLAYA	Malume u vona gama. Gama ri voniwe hi malume. Gama ri kulu. Gama lerikulu ri yime ehenhla ka gede. Gama ri yime ehenhla ka gede. Gama ri wile ehenhla ka gede ri vaviseka. Gama ri vavisekile swinene. Gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati. Xana gama ri hakamerile?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. maga i rikulu 2. malume u vona gama 3. hikokwalaho ka yini manana a ri ni mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	yima	ibola	xanisa	
		vito	tiko	chika	i mani	
	HLAYA	Xana i mani a nga khomiwa hi vuvabyi bya Ibola? Vuvabyi bya Ibola a byi kahle .Ibola ya dlaya. Vuvabyi bya Ibola bya xanisa. Ibola yi vangywa hi xitsongwatsongwana lexi vitaniwaka "Congo virus". Muaka tiko wa Gini u hlaseriwile hi Ibola yi nwi dlaya hi N'wendzambahala hi lembe ra 2013.				

	TSALA	1. I yini xi vangaka Ibola? Swiambalo swi onhiwe hi _____ . 2. Xana I yini Ibola? I _____ .
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: inki Tsala xivutiso hi: lolu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	la	lolo	lala	lava	
		lombiwa	lota	lahleka	loko	
	HLAYA	Ndzi lomba bolo. Bolo yi lombiwile. Lomba bolo. Bolo yi lahlekile. Yi lahlekile bolo yo lombiwa. Bolo yo lombiwa yi lahlekile. Hi lava bolo leyi nga lahleka. Loko u lomba bolo u fanele ku yi vuyisa. Ndzi lombe bolo ndzi titoloveta hi yona. Xana ku humelele yini hi bolo leyo lombiwa? A hi laveni bolo leyi nga lahleka.				
	TSALA	1. Xana gama ri voniwe hi mani? Ri voniwe hi _____ . 2. Xana ku humelele yini hi gama ? Gama ri _____ . 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: bolo Tsala xivutiso hi: inthanete





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa	
	TWARISA	ina	lala	inkomu	loko		
		inki	lolo	inthanete	lorha		
	HLAYA						
		<p>Zanele u ta tshama a navela. U ta navela onge a nga tlanga bolo ya milenge. Zanele u langute vana lavakulu va tlanga bolo ya milenge. Zanele u ta endla bolo. U ta endla bolo leswaku a ta titoloveta hi yona. U fanele ku titoloveta ku raha bolo. U ta tirhisa maribye ku howisa eka wona. U ta tirhisa bolo ku titoloveta ku raha exikarhi ka maribye. Sweswi a nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu. A nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu hikuva se wa swi kota. Zanele u kahle hikuva u ti karhatile swinene hi ku titoloveta.</p>					





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Zanele u tshame a endla yini? U tshame a _____.2. Zanele u endle yini? U endle _____.3. Xana u endle yini ku kota ku tlanga bolo? U ti _____ ku tlanga bolo.4. Ku titoloveta swi pfuna yini? Swi pfuna leswaku u _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. zanele u ta endla bolo2. U fanele ku titoloveta ku hara bolo3. gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	gama	jitama	kulu	vona	
		vaviseka	ngati	hakamela	gede	
	HLAYA	Malume u vona gama. Gama ri voniwe hi malume. Gama ri kulu. Gama lerikulu ri yime ehenhla ka gede. Gama ri yime ehenhla ka gede. Gama ri wile ehenhla ka gede ri vaviseka. Gama ri vavisekile swinene. Gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati. Xana gama ri hakamerile?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. maga i rikulu 2. malume u vona gama 3. hikokwalaho ka yini manana a ri ni mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	yima	ibola	xanisa	
		vito	tiko	chika	i mani	
	HLAYA	Xana i mani a nga khomiwa hi vuvabyi bya Ibola? Vuvabyi bya Ibola a byi kahle .Ibola ya dlaya. Vuvabyi bya Ibola bya xanisa. Ibola yi vangywa hi xitsongwatsongwana lexi vitaniwaka "Congo virus". Muaka tiko wa Gini u hlaseriwile hi Ibola yi nwi dlaya hi N'wendzambahala hi lembe ra 2013.				

	TSALA	1. I yini xi vangaka Ibola? Swiambalo swi onhiwe hi _____ . 2. Xana I yini Ibola? I _____ .
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: inki Tsala xivutiso hi: lolu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	la	lolo	lala	lava	
		lombiwa	lota	lahleka	loko	
	HLAYA	Ndzi lomba bolo. Bolo yi lombiwile. Lomba bolo. Bolo yi lahlekile. Yi lahlekile bolo yo lombiwa. Bolo yo lombiwa yi lahlekile. Hi lava bolo leyi nga lahleka. Loko u lomba bolo u fanele ku yi vuyisa. Ndzi lombe bolo ndzi titoloveta hi yona. Xana ku humelele yini hi bolo leyo lombiwa? A hi laveni bolo leyi nga lahleka.				
	TSALA	1. Xana gama ri voniwe hi mani? Ri voniwe hi _____ . 2. Xana ku humelele yini hi gama ? Gama ri _____ . 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: bolo Tsala xivutiso hi: inthanete





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa	
	TWARISA	ina	lala	inkomu	loko		
		inki	lolo	inthanete	lorha		
	HLAYA						<p>Zanele u ta tshama a navela. U ta navela onge a nga tlanga bolo ya milenge. Zanele u langute vana lavakulu va tlanga bolo ya milenge. Zanele u ta endla bolo. U ta endla bolo leswaku a ta titoloveta hi yona. U fanele ku titoloveta ku raha bolo. U ta tirhisa maribye ku howisa eka wona. U ta tirhisa bolo ku titoloveta ku raha exikarhi ka maribye. Sweswi a nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu. A nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu hikuva se wa swi kota. Zanele u kahle hikuva u ti karhatile swinene hi ku titoloveta.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Zanele u tshame a endla yini? U tshame a _____.2. Zanele u endle yini? U endle _____.3. Xana u endle yini ku kota ku tlanga bolo? U ti _____ ku tlanga bolo.4. Ku titoloveta swi pfuna yini? Swi pfuna leswaku u _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. zanele u ta endla bolo2. U fanele ku titoloveta ku hara bolo3. gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	gama	jitama	kulu	vona	
		vaviseka	ngati	hakamela	gede	
	HLAYA	Malume u vona gama. Gama ri voniwe hi malume. Gama ri kulu. Gama lerikulu ri yime ehenhla ka gede. Gama ri yime ehenhla ka gede. Gama ri wile ehenhla ka gede ri vaviseka. Gama ri vavisekile swinene. Gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati. Xana gama ri hakamerile?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. maga i rikulu 2. malume u vona gama 3. hikokwalaho ka yini manana a ri ni mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	yima	ibola	xanisa	
		vito	tiko	chika	i mani	
	HLAYA	Xana i mani a nga khomiwa hi vuvabyi bya Ibola? Vuvabyi bya Ibola a byi kahle .Ibola ya dlaya. Vuvabyi bya Ibola bya xanisa. Ibola yi vangywa hi xitsongwatsongwana lexi vitaniwaka "Congo virus". Muaka tiko wa Gini u hlaseriwile hi Ibola yi nwi dlaya hi N'wendzambahala hi lembe ra 2013.				

	TSALA	1. I yini xi vangaka Ibola? Swiambalo swi onhiwe hi _____ . 2. Xana I yini Ibola? I _____ .
--	--------------	--

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: inki Tsala xivutiso hi: lolu
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
--	-----------------------	------	--------	------------	----------	--------




	TWARISA	la	lolo	lala	lava
		lombiwa	lota	lahleka	loko

	HLAYA	Ndzi lomba bolo. Bolo yi lombiwile. Lomba bolo. Bolo yi lahlekile. Yi lahlekile bolo yo lombiwa. Bolo yo lombiwa yi lahlekile. Hi lava bolo leyi nga lahleka. Loko u lomba bolo u fanele ku yi vuyisa. Ndzi lombe bolo ndzi titoloveta hi yona. Xana ku humelele yini hi bolo leyo lombiwa? A hi laveni bolo leyi nga lahleka.
---	--------------	--

	TSALA	1. Xana gama ri voniwe hi mani? Ri voniwe hi _____ . 2. Xana ku humelele yini hi gama ? Gama ri _____ . 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: bolo Tsala xivutiso hi: inthanete
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa	
	TWARISA	ina	lala	inkomu	loko		
		inki	lolo	inthanete	lorha		
	HLAYA						<p>Zanele u ta tshama a navela. U ta navela onge a nga tlanga bolo ya milenge. Zanele u langute vana lavakulu va tlanga bolo ya milenge. Zanele u ta endla bolo. U ta endla bolo leswaku a ta titoloveta hi yona. U fanele ku titoloveta ku raha bolo. U ta tirhisa maribye ku howisa eka wona. U ta tirhisa bolo ku titoloveta ku raha exikarhi ka maribye. Sweswi a nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu. A nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu hikuva se wa swi kota. Zanele u kahle hikuva u ti karhatile swinene hi ku titoloveta.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Zanele u tshame a endla yini? U tshame a _____.2. Zanele u endle yini? U endle _____.3. Xana u endle yini ku kota ku tlanga bolo? U ti _____ ku tlanga bolo.4. Ku titoloveta swi pfuna yini? Swi pfuna leswaku u _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. zanele u ta endla bolo2. U fanele ku titoloveta ku hara bolo3. gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	gama	jitama	kulu	vona	
		vaviseka	ngati	hakamela	gede	
	HLAYA	Malume u vona gama. Gama ri voniwe hi malume. Gama ri kulu. Gama lerikulu ri yime ehenhla ka gede. Gama ri yime ehenhla ka gede. Gama ri wile ehenhla ka gede ri vaviseka. Gama ri vavisekile swinene. Gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati. Xana gama ri hakamerile?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. maga i rikulu 2. malume u vona gama 3. hikokwalaho ka yini manana a ri ni mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	yima	ibola	xanisa	
		vito	tiko	chika	i mani	
	HLAYA	Xana i mani a nga khomiwa hi vuvabyi bya Ibola? Vuvabyi bya Ibola a byi kahle .Ibola ya dlaya. Vuvabyi bya Ibola bya xanisa. Ibola yi vangywa hi xitsongwatsongwana lexi vitaniwaka "Congo virus". Muaka tiko wa Gini u hlaseriwile hi Ibola yi nwi dlaya hi N'wendzambahala hi lembe ra 2013.				

	TSALA	1. I yini xi vangaka Ibola? Swiambalo swi onhiwe hi _____. 2. Xana I yini Ibola? I _____.
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: inki Tsala xivutiso hi: lolo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	la	lolo	lala	lava	
		lombiwa	lota	lahleka	loko	
	HLAYA	Ndzi lomba bolo. Bolo yi lombiwile. Lomba bolo. Bolo yi lahlekile. Yi lahlekile bolo yo lombiwa. Bolo yo lombiwa yi lahlekile. Hi lava bolo leyi nga lahleka. Loko u lomba bolo u fanele ku yi vuyisa. Ndzi lombe bolo ndzi titoloveta hi yona. Xana ku humelele yini hi bolo leyo lombiwa? A hi laveni bolo leyi nga lahleka.				
	TSALA	1. Xana gama ri voniwe hi mani? Ri voniwe hi _____. 2. Xana ku humelele yini hi gama ? Gama ri _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: bolo Tsala xivutiso hi: inthanete





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa	
	TWARISA	ina	lala	inkomu	loko		
		inki	lolo	inthanete	lorha		
	HLAYA						<p>Zanele u ta tshama a navela. U ta navela onge a nga tlanga bolo ya milenge. Zanele u langute vana lavakulu va tlanga bolo ya milenge. Zanele u ta endla bolo. U ta endla bolo leswaku a ta titoloveta hi yona. U fanele ku titoloveta ku raha bolo. U ta tirhisa maribye ku howisa eka wona. U ta tirhisa bolo ku titoloveta ku raha exikarhi ka maribye. Sweswi a nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu. A nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu hikuva se wa swi kota. Zanele u kahle hikuva u ti karhatile swinene hi ku titoloveta.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Zanele u tshame a endla yini? U tshame a _____.2. Zanele u endle yini? U endle _____.3. Xana u endle yini ku kota ku tlanga bolo? U ti _____ ku tlanga bolo.4. Ku titoloveta swi pfuna yini? Swi pfuna leswaku u _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. zanele u ta endla bolo2. U fanele ku titoloveta ku hara bolo3. gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	gama	jitama	kulu	vona	
		vaviseka	ngati	hakamela	gede	
	HLAYA	Malume u vona gama. Gama ri voniwe hi malume. Gama ri kulu. Gama lerikulu ri yime ehenhla ka gede. Gama ri yime ehenhla ka gede. Gama ri wile ehenhla ka gede ri vaviseka. Gama ri vavisekile swinene. Gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati. Xana gama ri hakamerile?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. maga i rikulu 2. malume u vona gama 3. hikokwalaho ka yini manana a ri ni mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	yima	ibola	xanisa	
		vito	tiko	chika	i mani	
	HLAYA	Xana i mani a nga khomiwa hi vuvabyi bya Ibola? Vuvabyi bya Ibola a byi kahle .Ibola ya dlaya. Vuvabyi bya Ibola bya xanisa. Ibola yi vangywa hi xitsongwatsongwana lexi vitaniwaka "Congo virus". Muaka tiko wa Gini u hlaseriwile hi Ibola yi nwi dlaya hi N'wendzambahala hi lembe ra 2013.				

	TSALA	1. I yini xi vangaka Ibola? Swiambalo swi onhiwe hi _____ . 2. Xana I yini Ibola? I _____ .
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: inki Tsala xivutiso hi: lolu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	la	lolo	lala	lava	
		lombiwa	lota	lahleka	loko	
	HLAYA	Ndzi lomba bolo. Bolo yi lombiwile. Lomba bolo. Bolo yi lahlekile. Yi lahlekile bolo yo lombiwa. Bolo yo lombiwa yi lahlekile. Hi lava bolo leyi nga lahleka. Loko u lomba bolo u fanele ku yi vuyisa. Ndzi lombe bolo ndzi titoloveta hi yona. Xana ku humelele yini hi bolo leyo lombiwa? A hi laveni bolo leyi nga lahleka.				
	TSALA	1. Xana gama ri voniwe hi mani? Ri voniwe hi _____ . 2. Xana ku humelele yini hi gama ? Gama ri _____ . 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: bolo Tsala xivutiso hi: inthanete

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	lala	inkomu	loko	
		inki	lolo	inthanete	lorha	
	HLAYA					
	<p>Zanele u ta tshama a navela. U ta navela onge a nga tlanga bolo ya milenge. Zanele u langute vana lavakulu va tlanga bolo ya milenge. Zanele u ta endla bolo. U ta endla bolo leswaku a ta titoloveta hi yona. U fanele ku titoloveta ku raha bolo. U ta tirhisa maribye ku howisa eka wona. U ta tirhisa bolo ku titoloveta ku raha exikarhi ka maribye. Sweswi a nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu. A nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu hikuva se wa swi kota. Zanele u kahle hikuva u ti karhatile swinene hi ku titoloveta.</p>					





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Zanele u tshame a endla yini? U tshame a _____. Zanele u endle yini? U endle _____. Xana u endle yini ku kota ku tlanga bolo? U ti _____ ku tlanga bolo. Ku titoloveta swi pfuna yini? Swi pfuna leswaku u _____. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> zanele u ta endla bolo U fanele ku titoloveta ku hara bolo gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	gama	jitama	kulu	vona	
		vaviseka	ngati	hakamela	gede	
	HLAYA	Malume u vona gama. Gama ri voniwe hi malume. Gama ri kulu. Gama lerikulu ri yime ehenhla ka gede. Gama ri yime ehenhla ka gede. Gama ri wile ehenhla ka gede ri vaviseka. Gama ri vavisekile swinene. Gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati. Xana gama ri hakamerile?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. maga i rikulu 2. malume u vona gama 3. hikokwalaho ka yini manana a ri ni mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	yima	ibola	xanisa	
		vito	tiko	chika	i mani	
	HLAYA	Xana i mani a nga khomiwa hi vuvabyi bya Ibola? Vuvabyi bya Ibola a byi kahle .Ibola ya dlaya. Vuvabyi bya Ibola bya xanisa. Ibola yi vangywa hi xitsongwatsongwana lexi vitaniwaka "Congo virus". Muaka tiko wa Gini u hlaseriwile hi Ibola yi nwi dlaya hi N'wendzambahala hi lembe ra 2013.				

	TSALA	1. I yini xi vangaka Ibola? Swiambalo swi onhiwe hi _____. 2. Xana I yini Ibola? I _____.
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: inki Tsala xivutiso hi: lolu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	la	lolo	lala	lava	
		lombiwa	lota	lahleka	loko	
	HLAYA	Ndzi lomba bolo. Bolo yi lombiwile. Lomba bolo. Bolo yi lahlekile. Yi lahlekile bolo yo lombiwa. Bolo yo lombiwa yi lahlekile. Hi lava bolo leyi nga lahleka. Loko u lomba bolo u fanele ku yi vuyisa. Ndzi lombe bolo ndzi titoloveta hi yona. Xana ku humelele yini hi bolo leyo lombiwa? A hi laveni bolo leyi nga lahleka.				
	TSALA	1. Xana gama ri voniwe hi mani? Ri voniwe hi _____. 2. Xana ku humelele yini hi gama ? Gama ri _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: bolo Tsala xivutiso hi: inthanete





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa	
	TWARISA	ina	lala	inkomu	loko		
		inki	lolo	inthanete	lorha		
	HLAYA						<p>Zanele u ta tshama a navela. U ta navela onge a nga tlanga bolo ya milenge. Zanele u langute vana lavakulu va tlanga bolo ya milenge. Zanele u ta endla bolo. U ta endla bolo leswaku a ta titoloveta hi yona. U fanele ku titoloveta ku raha bolo. U ta tirhisa maribye ku howisa eka wona. U ta tirhisa bolo ku titoloveta ku raha exikarhi ka maribye. Sweswi a nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu. A nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu hikuva se wa swi kota. Zanele u kahle hikuva u ti karhatile swinene hi ku titoloveta.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Zanele u tshame a endla yini? U tshame a _____.2. Zanele u endle yini? U endle _____.3. Xana u endle yini ku kota ku tlanga bolo? U ti _____ ku tlanga bolo.4. Ku titoloveta swi pfuna yini? Swi pfuna leswaku u _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. zanele u ta endla bolo2. U fanele ku titoloveta ku hara bolo3. gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	gama	jitama	kulu	vona	
		vaviseka	ngati	hakamela	gede	
	HLAYA	Malume u vona gama. Gama ri voniwe hi malume. Gama ri kulu. Gama lerikulu ri yime ehenhla ka gede. Gama ri yime ehenhla ka gede. Gama ri wile ehenhla ka gede ri vaviseka. Gama ri vavisekile swinene. Gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati. Xana gama ri hakamerile?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. maga i rikulu 2. malume u vona gama 3. hikokwalaho ka yini manana a ri ni mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	yima	ibola	xanisa	
		vito	tiko	chika	i mani	
	HLAYA	Xana i mani a nga khomiwa hi vuvabyi bya Ibola? Vuvabyi bya Ibola a byi kahle .Ibola ya dlaya. Vuvabyi bya Ibola bya xanisa. Ibola yi vangywa hi xitsongwatsongwana lexi vitaniwaka "Congo virus". Muaka tiko wa Gini u hlaseriwile hi Ibola yi nwi dlaya hi N'wendzambahala hi lembe ra 2013.				

	TSALA	1. I yini xi vangaka Ibola? Swiambalo swi onhiwe hi _____. 2. Xana I yini Ibola? I _____.
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: inki Tsala xivutiso hi: lolo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	la	lolo	lala	lava	
		lombiwa	lota	lahleka	loko	
	HLAYA	Ndzi lomba bolo. Bolo yi lombiwile. Lomba bolo. Bolo yi lahlekile. Yi lahlekile bolo yo lombiwa. Bolo yo lombiwa yi lahlekile. Hi lava bolo leyi nga lahleka. Loko u lomba bolo u fanele ku yi vuyisa. Ndzi lombe bolo ndzi titoloveta hi yona. Xana ku humelele yini hi bolo leyo lombiwa? A hi laveni bolo leyi nga lahleka.				
	TSALA	1. Xana gama ri voniwe hi mani? Ri voniwe hi _____. 2. Xana ku humelele yini hi gama ? Gama ri _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: bolo Tsala xivutiso hi: inthanete





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa	
	TWARISA	ina	lala	inkomu	loko		
		inki	lolo	inthanete	lorha		
	HLAYA						<p>Zanele u ta tshama a navela. U ta navela onge a nga tlanga bolo ya milenge. Zanele u langute vana lavakulu va tlanga bolo ya milenge. Zanele u ta endla bolo. U ta endla bolo leswaku a ta titoloveta hi yona. U fanele ku titoloveta ku raha bolo. U ta tirhisa maribye ku howisa eka wona. U ta tirhisa bolo ku titoloveta ku raha exikarhi ka maribye. Sweswi a nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu. A nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu hikuva se wa swi kota. Zanele u kahle hikuva u ti karhatile swinene hi ku titoloveta.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Zanele u tshame a endla yini? U tshame a _____.2. Zanele u endle yini? U endle _____.3. Xana u endle yini ku kota ku tlanga bolo? U ti _____ ku tlanga bolo.4. Ku titoloveta swi pfuna yini? Swi pfuna leswaku u _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. zanele u ta endla bolo2. U fanele ku titoloveta ku hara bolo3. gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	gama	jitama	kulu	vona	
		vaviseka	ngati	hakamela	gede	
	HLAYA	Malume u vona gama. Gama ri voniwe hi malume. Gama ri kulu. Gama lerikulu ri yime ehenhla ka gede. Gama ri yime ehenhla ka gede. Gama ri wile ehenhla ka gede ri vaviseka. Gama ri vavisekile swinene. Gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati. Xana gama ri hakamerile?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. maga i rikulu 2. malume u vona gama 3. hikokwalaho ka yini manana a ri ni mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	yima	ibola	xanisa	
		vito	tiko	chika	i mani	
	HLAYA	Xana i mani a nga khomiwa hi vuvabyi bya Ibola? Vuvabyi bya Ibola a byi kahle .Ibola ya dlaya. Vuvabyi bya Ibola bya xanisa. Ibola yi vangywa hi xitsongwatsongwana lexi vitaniwaka "Congo virus". Muaka tiko wa Gini u hlaseriwile hi Ibola yi nwi dlaya hi N'wendzambahala hi lembe ra 2013.				

	TSALA	1. I yini xi vangaka Ibola? Swiambalo swi onhiwe hi _____ . 2. Xana I yini Ibola? I _____ .
--	--------------	--






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: inki Tsala xivutiso hi: lolo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	la	lolo	lala	lava	
		lombiwa	lota	lahleka	loko	
	HLAYA	Ndzi lomba bolo. Bolo yi lombiwile. Lomba bolo. Bolo yi lahlekile. Yi lahlekile bolo yo lombiwa. Bolo yo lombiwa yi lahlekile. Hi lava bolo leyi nga lahleka. Loko u lomba bolo u fanele ku yi vuyisa. Ndzi lombe bolo ndzi titoloveta hi yona. Xana ku humelele yini hi bolo leyo lombiwa? A hi laveni bolo leyi nga lahleka.				
	TSALA	1. Xana gama ri voniwe hi mani? Ri voniwe hi _____ . 2. Xana ku humelele yini hi gama ? Gama ri _____ . 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: bolo Tsala xivutiso hi: inthanete





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa	
	TWARISA	ina	lala	inkomu	loko		
		inki	lolo	inthanete	lorha		
	HLAYA						<p>Zanele u ta tshama a navela. U ta navela onge a nga tlanga bolo ya milenge. Zanele u langute vana lavakulu va tlanga bolo ya milenge. Zanele u ta endla bolo. U ta endla bolo leswaku a ta titoloveta hi yona. U fanele ku titoloveta ku raha bolo. U ta tirhisa maribye ku howisa eka wona. U ta tirhisa bolo ku titoloveta ku raha exikarhi ka maribye. Sweswi a nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu. A nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu hikuva se wa swi kota. Zanele u kahle hikuva u ti karhatile swinene hi ku titoloveta.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Zanele u tshame a endla yini? U tshame a _____.2. Zanele u endle yini? U endle _____.3. Xana u endle yini ku kota ku tlanga bolo? U ti _____ ku tlanga bolo.4. Ku titoloveta swi pfuna yini? Swi pfuna leswaku u _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. zanele u ta endla bolo2. U fanele ku titoloveta ku hara bolo3. gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	gama	jitama	kulu	vona	
		vaviseka	ngati	hakamela	gede	
	HLAYA	Malume u vona gama. Gama ri voniwe hi malume. Gama ri kulu. Gama lerikulu ri yime ehenhla ka gede. Gama ri yime ehenhla ka gede. Gama ri wile ehenhla ka gede ri vaviseka. Gama ri vavisekile swinene. Gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati. Xana gama ri hakamerile?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. maga i rikulu 2. malume u vona gama 3. hikokwalaho ka yini manana a ri ni mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	yima	ibola	xanisa	
		vito	tiko	chika	i mani	
	HLAYA	Xana i mani a nga khomiwa hi vuvabyi bya Ibola? Vuvabyi bya Ibola a byi kahle .Ibola ya dlaya. Vuvabyi bya Ibola bya xanisa. Ibola yi vangywa hi xitsongwatsongwana lexi vitaniwaka "Congo virus". Muaka tiko wa Gini u hlaseriwile hi Ibola yi nwi dlaya hi N'wendzambahala hi lembe ra 2013.				

	TSALA	1. I yini xi vangaka Ibola? Swiambalo swi onhiwe hi _____. 2. Xana I yini Ibola? I _____.
--	--------------	--






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: inki Tsala xivutiso hi: lolu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	la	lolo	lala	lava	
		lombiwa	lota	lahleka	loko	
	HLAYA	Ndzi lomba bolo. Bolo yi lombiwile. Lomba bolo. Bolo yi lahlekile. Yi lahlekile bolo yo lombiwa. Bolo yo lombiwa yi lahlekile. Hi lava bolo leyi nga lahleka. Loko u lomba bolo u fanele ku yi vuyisa. Ndzi lombe bolo ndzi titoloveta hi yona. Xana ku humelele yini hi bolo leyo lombiwa? A hi laveni bolo leyi nga lahleka.				
	TSALA	1. Xana gama ri voniwe hi mani? Ri voniwe hi _____. 2. Xana ku humelele yini hi gama ? Gama ri _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: bolo Tsala xivutiso hi: inthanete





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa	
	TWARISA	ina	lala	inkomu	loko		
		inki	lolo	inthanete	lorha		
	HLAYA						<p>Zanele u ta tshama a navela. U ta navela onge a nga tlanga bolo ya milenge. Zanele u langute vana lavakulu va tlanga bolo ya milenge. Zanele u ta endla bolo. U ta endla bolo leswaku a ta titoloveta hi yona. U fanele ku titoloveta ku raha bolo. U ta tirhisa maribye ku howisa eka wona. U ta tirhisa bolo ku titoloveta ku raha exikarhi ka maribye. Sweswi a nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu. A nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu hikuva se wa swi kota. Zanele u kahle hikuva u ti karhatile swinene hi ku titoloveta.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Zanele u tshame a endla yini? U tshame a _____.2. Zanele u endle yini? U endle _____.3. Xana u endle yini ku kota ku tlanga bolo? U ti _____ ku tlanga bolo.4. Ku titoloveta swi pfuna yini? Swi pfuna leswaku u _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. zanele u ta endla bolo2. U fanele ku titoloveta ku hara bolo3. gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	gama	jitama	kulu	vona	
		vaviseka	ngati	hakamela	gede	
	HLAYA	Malume u vona gama. Gama ri voniwe hi malume. Gama ri kulu. Gama lerikulu ri yime ehenhla ka gede. Gama ri yime ehenhla ka gede. Gama ri wile ehenhla ka gede ri vaviseka. Gama ri vavisekile swinene. Gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati. Xana gama ri hakamerile?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. maga i rikulu 2. malume u vona gama 3. hikokwalaho ka yini manana a ri ni mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	yima	ibola	xanisa	
		vito	tiko	chika	i mani	
	HLAYA	Xana i mani a nga khomiwa hi vuvabyi bya Ibola? Vuvabyi bya Ibola a byi kahle .Ibola ya dlaya. Vuvabyi bya Ibola bya xanisa. Ibola yi vangywa hi xitsongwatsongwana lexi vitaniwaka "Congo virus". Muaka tiko wa Gini u hlaseriwile hi Ibola yi nwi dlaya hi N'wendzambahala hi lembe ra 2013.				

	TSALA	1. I yini xi vangaka Ibola? Swiambalo swi onhiwe hi _____ . 2. Xana I yini Ibola? I _____ .
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: inki Tsala xivutiso hi: lolo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	la	lolo	lala	lava	
		lombiwa	lota	lahleka	loko	
	HLAYA	Ndzi lomba bolo. Bolo yi lombiwile. Lomba bolo. Bolo yi lahlekile. Yi lahlekile bolo yo lombiwa. Bolo yo lombiwa yi lahlekile. Hi lava bolo leyi nga lahleka. Loko u lomba bolo u fanele ku yi vuyisa. Ndzi lombe bolo ndzi titoloveta hi yona. Xana ku humelele yini hi bolo leyo lombiwa? A hi laveni bolo leyi nga lahleka.				
	TSALA	1. Xana gama ri voniwe hi mani? Ri voniwe hi _____ . 2. Xana ku humelele yini hi gama ? Gama ri _____ . 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: bolo Tsala xivutiso hi: inthanete





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa	
	TWARISA	ina	lala	inkomu	loko		
		inki	lolo	inthanete	lorha		
	HLAYA						<p>Zanele u ta tshama a navela. U ta navela onge a nga tlanga bolo ya milenge. Zanele u langute vana lavakulu va tlanga bolo ya milenge. Zanele u ta endla bolo. U ta endla bolo leswaku a ta titoloveta hi yona. U fanele ku titoloveta ku raha bolo. U ta tirhisa maribye ku howisa eka wona. U ta tirhisa bolo ku titoloveta ku raha exikarhi ka maribye. Sweswi a nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu. A nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu hikuva se wa swi kota. Zanele u kahle hikuva u ti karhatile swinene hi ku titoloveta.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Zanele u tshame a endla yini? U tshame a _____.2. Zanele u endle yini? U endle _____.3. Xana u endle yini ku kota ku tlanga bolo? U ti _____ ku tlanga bolo.4. Ku titoloveta swi pfuna yini? Swi pfuna leswaku u _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. zanele u ta endla bolo2. U fanele ku titoloveta ku hara bolo3. gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	gama	jitama	kulu	vona	
		vaviseka	ngati	hakamela	gede	
	HLAYA	Malume u vona gama. Gama ri voniwe hi malume. Gama ri kulu. Gama lerikulu ri yime ehenhla ka gede. Gama ri yime ehenhla ka gede. Gama ri wile ehenhla ka gede ri vaviseka. Gama ri vavisekile swinene. Gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati. Xana gama ri hakamerile?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. maga i rikulu 2. malume u vona gama 3. hikokwalaho ka yini manana a ri ni mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	yima	ibola	xanisa	
		vito	tiko	chika	i mani	
	HLAYA	Xana i mani a nga khomiwa hi vuvabyi bya Ibola? Vuvabyi bya Ibola a byi kahle .Ibola ya dlaya. Vuvabyi bya Ibola bya xanisa. Ibola yi vangywa hi xitsongwatsongwana lexi vitaniwaka "Congo virus". Muaka tiko wa Gini u hlaseriwile hi Ibola yi nwi dlaya hi N'wendzambahala hi lembe ra 2013.				

	TSALA	1. I yini xi vangaka Ibola? Swiambalo swi onhiwe hi _____ . 2. Xana I yini Ibola? I _____ .
--	--------------	--






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: inki Tsala xivutiso hi: lolo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	la	lolo	lala	lava	
		lombiwa	lota	lahleka	loko	
	HLAYA	Ndzi lomba bolo. Bolo yi lombiwile. Lomba bolo. Bolo yi lahlekile. Yi lahlekile bolo yo lombiwa. Bolo yo lombiwa yi lahlekile. Hi lava bolo leyi nga lahleka. Loko u lomba bolo u fanele ku yi vuyisa. Ndzi lombe bolo ndzi titoloveta hi yona. Xana ku humelele yini hi bolo leyo lombiwa? A hi laveni bolo leyi nga lahleka.				
	TSALA	1. Xana gama ri voniwe hi mani? Ri voniwe hi _____ . 2. Xana ku humelele yini hi gama ? Gama ri _____ . 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: bolo Tsala xivutiso hi: inthanete





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa	
	TWARISA	ina	lala	inkomu	loko		
		inki	lolo	inthanete	lorha		
	HLAYA						
		<p>Zanele u ta tshama a navela. U ta navela onge a nga tlanga bolo ya milenge. Zanele u langute vana lavakulu va tlanga bolo ya milenge. Zanele u ta endla bolo. U ta endla bolo leswaku a ta titoloveta hi yona. U fanele ku titoloveta ku raha bolo. U ta tirhisa maribye ku howisa eka wona. U ta tirhisa bolo ku titoloveta ku raha exikarhi ka maribye. Sweswi a nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu. A nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu hikuva se wa swi kota. Zanele u kahle hikuva u ti karhatile swinene hi ku titoloveta.</p>					





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Zanele u tshame a endla yini? U tshame a _____.2. Zanele u endle yini? U endle _____.3. Xana u endle yini ku kota ku tlanga bolo? U ti _____ ku tlanga bolo.4. Ku titoloveta swi pfuna yini? Swi pfuna leswaku u _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. zanele u ta endla bolo2. U fanele ku titoloveta ku hara bolo3. gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	gama	jitama	kulu	vona	
		vaviseka	ngati	hakamela	gede	
	HLAYA	Malume u vona gama. Gama ri voniwe hi malume. Gama ri kulu. Gama lerikulu ri yime ehenhla ka gede. Gama ri yime ehenhla ka gede. Gama ri wile ehenhla ka gede ri vaviseka. Gama ri vavisekile swinene. Gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati. Xana gama ri hakamerile?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. maga i rikulu 2. malume u vona gama 3. hikokwalaho ka yini manana a ri ni mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	yima	ibola	xanisa	
		vito	tiko	chika	i mani	
	HLAYA	Xana i mani a nga khomiwa hi vuvabyi bya Ibola? Vuvabyi bya Ibola a byi kahle .Ibola ya dlaya. Vuvabyi bya Ibola bya xanisa. Ibola yi vangywa hi xitsongwatsongwana lexi vitaniwaka "Congo virus". Muaka tiko wa Gini u hlaseriwile hi Ibola yi nwi dlaya hi N'wendzambahala hi lembe ra 2013.				

	TSALA	1. I yini xi vangaka Ibola? Swiambalo swi onhiwe hi _____ . 2. Xana I yini Ibola? I _____ .
--	--------------	--





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: inki Tsala xivutiso hi: lolo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	la	lolo	lala	lava	
		lombiwa	lota	lahleka	loko	
	HLAYA	Ndzi lomba bolo. Bolo yi lombiwile. Lomba bolo. Bolo yi lahlekile. Yi lahlekile bolo yo lombiwa. Bolo yo lombiwa yi lahlekile. Hi lava bolo leyi nga lahleka. Loko u lomba bolo u fanele ku yi vuyisa. Ndzi lombe bolo ndzi titoloveta hi yona. Xana ku humelele yini hi bolo leyo lombiwa? A hi laveni bolo leyi nga lahleka.				
	TSALA	1. Xana gama ri voniwe hi mani? Ri voniwe hi _____ . 2. Xana ku humelele yini hi gama ? Gama ri _____ . 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: bolo Tsala xivutiso hi: inthanete





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa	
	TWARISA	ina	lala	inkomu	loko		
		inki	lolo	inthanete	lorha		
	HLAYA						<p>Zanele u ta tshama a navela. U ta navela onge a nga tlanga bolo ya milenge. Zanele u langute vana lavakulu va tlanga bolo ya milenge. Zanele u ta endla bolo. U ta endla bolo leswaku a ta titoloveta hi yona. U fanele ku titoloveta ku raha bolo. U ta tirhisa maribye ku howisa eka wona. U ta tirhisa bolo ku titoloveta ku raha exikarhi ka maribye. Sweswi a nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu. A nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu hikuva se wa swi kota. Zanele u kahle hikuva u ti karhatile swinene hi ku titoloveta.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana Zanele u tshame a endla yini? U tshame a _____. 2. Zanele u endle yini? U endle _____. 3. Xana u endle yini ku kota ku tlanga bolo? U ti _____ ku tlanga bolo. 4. Ku titoloveta swi pfuna yini? Swi pfuna leswaku u _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zanele u ta endla bolo 2. U fanele ku titoloveta ku hara bolo 3. gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	gama	jitama	kulu	vona	
		vaviseka	ngati	hakamela	gede	
	HLAYA	Malume u vona gama. Gama ri voniwe hi malume. Gama ri kulu. Gama lerikulu ri yime ehenhla ka gede. Gama ri yime ehenhla ka gede. Gama ri wile ehenhla ka gede ri vaviseka. Gama ri vavisekile swinene. Gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati. Xana gama ri hakamerile?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. maga i rikulu 2. malume u vona gama 3. hikokwalaho ka yini manana a ri ni mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	yima	ibola	xanisa	
		vito	tiko	chika	i mani	
	HLAYA	Xana i mani a nga khomiwa hi vuvabyi bya Ibola? Vuvabyi bya Ibola a byi kahle .Ibola ya dlaya. Vuvabyi bya Ibola bya xanisa. Ibola yi vangywa hi xitsongwatsongwana lexi vitaniwaka "Congo virus". Muaka tiko wa Gini u hlaseriwile hi Ibola yi nwi dlaya hi N'wendzambahala hi lembe ra 2013.				

	TSALA	1. I yini xi vangaka Ibola? Swiambalo swi onhiwe hi _____ . 2. Xana I yini Ibola? I _____ .
--	--------------	--






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: inki Tsala xivutiso hi: lolu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	la	lolo	lala	lava	
		lombiwa	lota	lahleka	loko	
	HLAYA	Ndzi lomba bolo. Bolo yi lombiwile. Lomba bolo. Bolo yi lahlekile. Yi lahlekile bolo yo lombiwa. Bolo yo lombiwa yi lahlekile. Hi lava bolo leyi nga lahleka. Loko u lomba bolo u fanele ku yi vuyisa. Ndzi lombe bolo ndzi titoloveta hi yona. Xana ku humelele yini hi bolo leyo lombiwa? A hi laveni bolo leyi nga lahleka.				
	TSALA	1. Xana gama ri voniwe hi mani? Ri voniwe hi _____ . 2. Xana ku humelele yini hi gama ? Gama ri _____ . 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: bolo Tsala xivutiso hi: inthanete





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa	
	TWARISA	ina	lala	inkomu	loko		
		inki	lolo	inthanete	lorha		
	HLAYA						
		<p>Zanele u ta tshama a navela. U ta navela onge a nga tlanga bolo ya milenge. Zanele u langute vana lavakulu va tlanga bolo ya milenge. Zanele u ta endla bolo. U ta endla bolo leswaku a ta titoloveta hi yona. U fanele ku titoloveta ku raha bolo. U ta tirhisa maribye ku howisa eka wona. U ta tirhisa bolo ku titoloveta ku raha exikarhi ka maribye. Sweswi a nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu. A nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu hikuva se wa swi kota. Zanele u kahle hikuva u ti karhatile swinene hi ku titoloveta.</p>					





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Zanele u tshame a endla yini? U tshame a _____.2. Zanele u endle yini? U endle _____.3. Xana u endle yini ku kota ku tlanga bolo? U ti _____ ku tlanga bolo.4. Ku titoloveta swi pfuna yini? Swi pfuna leswaku u _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. zanele u ta endla bolo2. U fanele ku titoloveta ku hara bolo3. gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	gama	jitama	kulu	vona	
		vaviseka	ngati	hakamela	gede	
	HLAYA	Malume u vona gama. Gama ri voniwe hi malume. Gama ri kulu. Gama lerikulu ri yime ehenhla ka gede. Gama ri yime ehenhla ka gede. Gama ri wile ehenhla ka gede ri vaviseka. Gama ri vavisekile swinene. Gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati. Xana gama ri hakamerile?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. maga i rikulu 2. malume u vona gama 3. hikokwalaho ka yini manana a ri ni mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	yima	ibola	xanisa	
		vito	tiko	chika	i mani	
	HLAYA	Xana i mani a nga khomiwa hi vuvabyi bya Ibola? Vuvabyi bya Ibola a byi kahle .Ibola ya dlaya. Vuvabyi bya Ibola bya xanisa. Ibola yi vangywa hi xitsongwatsongwana lexi vitaniwaka "Congo virus". Muaka tiko wa Gini u hlaseriwile hi Ibola yi nwi dlaya hi N'wendzambahala hi lembe ra 2013.				

	TSALA	1. I yini xi vangaka Ibola? Swiambalo swi onhiwe hi _____ . 2. Xana I yini Ibola? I _____ .
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: inki Tsala xivutiso hi: lolo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	la	lolo	lala	lava	
		lombiwa	lota	lahleka	loko	
	HLAYA	Ndzi lomba bolo. Bolo yi lombiwile. Lomba bolo. Bolo yi lahlekile. Yi lahlekile bolo yo lombiwa. Bolo yo lombiwa yi lahlekile. Hi lava bolo leyi nga lahleka. Loko u lomba bolo u fanele ku yi vuyisa. Ndzi lombe bolo ndzi titoloveta hi yona. Xana ku humelele yini hi bolo leyo lombiwa? A hi laveni bolo leyi nga lahleka.				
	TSALA	1. Xana gama ri voniwe hi mani? Ri voniwe hi _____ . 2. Xana ku humelele yini hi gama ? Gama ri _____ . 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: bolo Tsala xivutiso hi: inthanete





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa	
	TWARISA	ina	lala	inkomu	loko		
		inki	lolo	inthanete	lorha		
	HLAYA						<p>Zanele u ta tshama a navela. U ta navela onge a nga tlanga bolo ya milenge. Zanele u langute vana lavakulu va tlanga bolo ya milenge. Zanele u ta endla bolo. U ta endla bolo leswaku a ta titoloveta hi yona. U fanele ku titoloveta ku raha bolo. U ta tirhisa maribye ku howisa eka wona. U ta tirhisa bolo ku titoloveta ku raha exikarhi ka maribye. Sweswi a nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu. A nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu hikuva se wa swi kota. Zanele u kahle hikuva u ti karhatile swinene hi ku titoloveta.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Zanele u tshame a endla yini? U tshame a _____.2. Zanele u endle yini? U endle _____.3. Xana u endle yini ku kota ku tlanga bolo? U ti _____ ku tlanga bolo.4. Ku titoloveta swi pfuna yini? Swi pfuna leswaku u _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. zanele u ta endla bolo2. U fanele ku titoloveta ku hara bolo3. gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	gama	jitama	kulu	vona	
		vaviseka	ngati	hakamela	gede	
	HLAYA	Malume u vona gama. Gama ri voniwe hi malume. Gama ri kulu. Gama lerikulu ri yime ehenhla ka gede. Gama ri yime ehenhla ka gede. Gama ri wile ehenhla ka gede ri vaviseka. Gama ri vavisekile swinene. Gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati. Xana gama ri hakamerile?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. maga i rikulu 2. malume u vona gama 3. hikokwalaho ka yini manana a ri ni mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	yima	ibola	xanisa	
		vito	tiko	chika	i mani	
	HLAYA	Xana i mani a nga khomiwa hi vuvabyi bya Ibola? Vuvabyi bya Ibola a byi kahle .Ibola ya dlaya. Vuvabyi bya Ibola bya xanisa. Ibola yi vangywa hi xitsongwatsongwana lexi vitaniwaka "Congo virus". Muaka tiko wa Gini u hlaseriwile hi Ibola yi nwi dlaya hi N'wendzambahala hi lembe ra 2013.				

	TSALA	1. I yini xi vangaka Ibola? Swiambalo swi onhiwe hi _____ . 2. Xana I yini Ibola? I _____ .
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: inki Tsala xivutiso hi: lolu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	la	lolo	lala	lava	
		lombiwa	lota	lahleka	loko	
	HLAYA	Ndzi lomba bolo. Bolo yi lombiwile. Lomba bolo. Bolo yi lahlekile. Yi lahlekile bolo yo lombiwa. Bolo yo lombiwa yi lahlekile. Hi lava bolo leyi nga lahleka. Loko u lomba bolo u fanele ku yi vuyisa. Ndzi lombe bolo ndzi titoloveta hi yona. Xana ku humelele yini hi bolo leyo lombiwa? A hi laveni bolo leyi nga lahleka.				
	TSALA	1. Xana gama ri voniwe hi mani? Ri voniwe hi _____ . 2. Xana ku humelele yini hi gama ? Gama ri _____ . 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: bolo Tsala xivutiso hi: inthanete





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa	
	TWARISA	ina	lala	inkomu	loko		
		inki	lolo	inthanete	lorha		
	HLAYA						<p>Zanele u ta tshama a navela. U ta navela onge a nga tlanga bolo ya milenge. Zanele u langute vana lavakulu va tlanga bolo ya milenge. Zanele u ta endla bolo. U ta endla bolo leswaku a ta titoloveta hi yona. U fanele ku titoloveta ku raha bolo. U ta tirhisa maribye ku howisa eka wona. U ta tirhisa bolo ku titoloveta ku raha exikarhi ka maribye. Sweswi a nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu. A nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu hikuva se wa swi kota. Zanele u kahle hikuva u ti karhatile swinene hi ku titoloveta.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Zanele u tshame a endla yini? U tshame a _____.2. Zanele u endle yini? U endle _____.3. Xana u endle yini ku kota ku tlanga bolo? U ti _____ ku tlanga bolo.4. Ku titoloveta swi pfuna yini? Swi pfuna leswaku u _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. zanele u ta endla bolo2. U fanele ku titoloveta ku hara bolo3. gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	gama	jitama	kulu	vona	
		vaviseka	ngati	hakamela	gede	
	HLAYA	Malume u vona gama. Gama ri voniwe hi malume. Gama ri kulu. Gama lerikulu ri yime ehenhla ka gede. Gama ri yime ehenhla ka gede. Gama ri wile ehenhla ka gede ri vaviseka. Gama ri vavisekile swinene. Gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati. Xana gama ri hakamerile?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. maga i rikulu 2. malume u vona gama 3. hikokwalaho ka yini manana a ri ni mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	yima	ibola	xanisa	
		vito	tiko	chika	i mani	
	HLAYA	Xana i mani a nga khomiwa hi vuvabyi bya Ibola? Vuvabyi bya Ibola a byi kahle .Ibola ya dlaya. Vuvabyi bya Ibola bya xanisa. Ibola yi vangywa hi xitsongwatsongwana lexi vitaniwaka "Congo virus". Muaka tiko wa Gini u hlaseriwile hi Ibola yi nwi dlaya hi N'wendzambahala hi lembe ra 2013.				

	TSALA	1. I yini xi vangaka Ibola? Swiambalo swi onhiwe hi _____ . 2. Xana I yini Ibola? I _____ .
--	--------------	--






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: inki Tsala xivutiso hi: lolo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	la	lolo	lala	lava	
		lombiwa	lota	lahleka	loko	
	HLAYA	Ndzi lomba bolo. Bolo yi lombiwile. Lomba bolo. Bolo yi lahlekile. Yi lahlekile bolo yo lombiwa. Bolo yo lombiwa yi lahlekile. Hi lava bolo leyi nga lahleka. Loko u lomba bolo u fanele ku yi vuyisa. Ndzi lombe bolo ndzi titoloveta hi yona. Xana ku humelele yini hi bolo leyo lombiwa? A hi laveni bolo leyi nga lahleka.				
	TSALA	1. Xana gama ri voniwe hi mani? Ri voniwe hi _____ . 2. Xana ku humelele yini hi gama ? Gama ri _____ . 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: bolo Tsala xivutiso hi: inthanete





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa	
	TWARISA	ina	lala	inkomu	loko		
		inki	lolo	inthanete	lorha		
	HLAYA						<p>Zanele u ta tshama a navela. U ta navela onge a nga tlanga bolo ya milenge. Zanele u langute vana lavakulu va tlanga bolo ya milenge. Zanele u ta endla bolo. U ta endla bolo leswaku a ta titoloveta hi yona. U fanele ku titoloveta ku raha bolo. U ta tirhisa maribye ku howisa eka wona. U ta tirhisa bolo ku titoloveta ku raha exikarhi ka maribye. Sweswi a nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu. A nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu hikuva se wa swi kota. Zanele u kahle hikuva u ti karhatile swinene hi ku titoloveta.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Zanele u tshame a endla yini? U tshame a _____.2. Zanele u endle yini? U endle _____.3. Xana u endle yini ku kota ku tlanga bolo? U ti _____ ku tlanga bolo.4. Ku titoloveta swi pfuna yini? Swi pfuna leswaku u _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. zanele u ta endla bolo2. U fanele ku titoloveta ku hara bolo3. gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	gama	jitama	kulu	vona	
		vaviseka	ngati	hakamela	gede	
	HLAYA	Malume u vona gama. Gama ri voniwe hi malume. Gama ri kulu. Gama lerikulu ri yime ehenhla ka gede. Gama ri yime ehenhla ka gede. Gama ri wile ehenhla ka gede ri vaviseka. Gama ri vavisekile swinene. Gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati. Xana gama ri hakamerile?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. maga i rikulu 2. malume u vona gama 3. hikokwalaho ka yini manana a ri ni mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	yima	ibola	xanisa	
		vito	tiko	chika	i mani	
	HLAYA	Xana i mani a nga khomiwa hi vuvabyi bya Ibola? Vuvabyi bya Ibola a byi kahle .Ibola ya dlaya. Vuvabyi bya Ibola bya xanisa. Ibola yi vangywa hi xitsongwatsongwana lexi vitaniwaka "Congo virus". Muaka tiko wa Gini u hlaseriwile hi Ibola yi nwi dlaya hi N'wendzambahala hi lembe ra 2013.				

	TSALA	1. I yini xi vangaka Ibola? Swiambalo swi onhiwe hi _____ . 2. Xana I yini Ibola? I _____ .
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: inki Tsala xivutiso hi: lolo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	la	lolo	lala	lava	
		lombiwa	lota	lahleka	loko	
	HLAYA	Ndzi lomba bolo. Bolo yi lombiwile. Lomba bolo. Bolo yi lahlekile. Yi lahlekile bolo yo lombiwa. Bolo yo lombiwa yi lahlekile. Hi lava bolo leyi nga lahleka. Loko u lomba bolo u fanele ku yi vuyisa. Ndzi lombe bolo ndzi titoloveta hi yona. Xana ku humelele yini hi bolo leyo lombiwa? A hi laveni bolo leyi nga lahleka.				
	TSALA	1. Xana gama ri voniwe hi mani? Ri voniwe hi _____ . 2. Xana ku humelele yini hi gama ? Gama ri _____ . 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: bolo Tsala xivutiso hi: inthanete





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa	
	TWARISA	ina	lala	inkomu	loko		
		inki	lolo	inthanete	lorha		
	HLAYA						<p>Zanele u ta tshama a navela. U ta navela onge a nga tlanga bolo ya milenge. Zanele u langute vana lavakulu va tlanga bolo ya milenge. Zanele u ta endla bolo. U ta endla bolo leswaku a ta titoloveta hi yona. U fanele ku titoloveta ku raha bolo. U ta tirhisa maribye ku howisa eka wona. U ta tirhisa bolo ku titoloveta ku raha exikarhi ka maribye. Sweswi a nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu. A nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu hikuva se wa swi kota. Zanele u kahle hikuva u ti karhatile swinene hi ku titoloveta.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Zanele u tshame a endla yini? U tshame a _____.2. Zanele u endle yini? U endle _____.3. Xana u endle yini ku kota ku tlanga bolo? U ti _____ ku tlanga bolo.4. Ku titoloveta swi pfuna yini? Swi pfuna leswaku u _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. zanele u ta endla bolo2. U fanele ku titoloveta ku hara bolo3. gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	gama	jitama	kulu	vona	
		vaviseka	ngati	hakamela	gede	
	HLAYA	Malume u vona gama. Gama ri voniwe hi malume. Gama ri kulu. Gama lerikulu ri yime ehenhla ka gede. Gama ri yime ehenhla ka gede. Gama ri wile ehenhla ka gede ri vaviseka. Gama ri vavisekile swinene. Gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati. Xana gama ri hakamerile?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. maga i rikulu 2. malume u vona gama 3. hikokwalaho ka yini manana a ri ni mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	yima	ibola	xanisa	
		vito	tiko	chika	i mani	
	HLAYA	Xana i mani a nga khomiwa hi vuvabyi bya Ibola? Vuvabyi bya Ibola a byi kahle .Ibola ya dlaya. Vuvabyi bya Ibola bya xanisa. Ibola yi vangywa hi xitsongwatsongwana lexi vitaniwaka "Congo virus". Muaka tiko wa Gini u hlaseriwile hi Ibola yi nwi dlaya hi N'wendzambahala hi lembe ra 2013.				

	TSALA	1. I yini xi vangaka Ibola? Swiambalo swi onhiwe hi _____. 2. Xana I yini Ibola? I _____.
--	--------------	--

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: inki Tsala xivutiso hi: lolo
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
--	-----------------------	------	--------	------------	----------	--------




	TWARISA	la	lolo	lala	lava
		lombiwa	lota	lahleka	loko

	HLAYA	Ndzi lomba bolo. Bolo yi lombiwile. Lomba bolo. Bolo yi lahlekile. Yi lahlekile bolo yo lombiwa. Bolo yo lombiwa yi lahlekile. Hi lava bolo leyi nga lahleka. Loko u lomba bolo u fanele ku yi vuyisa. Ndzi lombe bolo ndzi titoloveta hi yona. Xana ku humelele yini hi bolo leyo lombiwa? A hi laveni bolo leyi nga lahleka.
---	--------------	--

	TSALA	1. Xana gama ri voniwe hi mani? Ri voniwe hi _____. 2. Xana ku humelele yini hi gama ? Gama ri _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	--

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: bolo Tsala xivutiso hi: inthanete
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa	
	TWARISA	ina	lala	inkomu	loko		
		inki	lolo	inthanete	lorha		
	HLAYA						<p>Zanele u ta tshama a navela. U ta navela onge a nga tlanga bolo ya milenge. Zanele u langute vana lavakulu va tlanga bolo ya milenge. Zanele u ta endla bolo. U ta endla bolo leswaku a ta titoloveta hi yona. U fanele ku titoloveta ku raha bolo. U ta tirhisa maribye ku howisa eka wona. U ta tirhisa bolo ku titoloveta ku raha exikarhi ka maribye. Sweswi a nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu. A nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu hikuva se wa swi kota. Zanele u kahle hikuva u ti karhatile swinene hi ku titoloveta.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Zanele u tshame a endla yini? U tshame a _____.2. Zanele u endle yini? U endle _____.3. Xana u endle yini ku kota ku tlanga bolo? U ti _____ ku tlanga bolo.4. Ku titoloveta swi pfuna yini? Swi pfuna leswaku u _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. zanele u ta endla bolo2. U fanele ku titoloveta ku hara bolo3. gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	gama	jitama	kulu	vona	
		vaviseka	ngati	hakamela	gede	
	HLAYA	Malume u vona gama. Gama ri voniwe hi malume. Gama ri kulu. Gama lerikulu ri yime ehenhla ka gede. Gama ri yime ehenhla ka gede. Gama ri wile ehenhla ka gede ri vaviseka. Gama ri vavisekile swinene. Gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati. Xana gama ri hakamerile?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. maga i rikulu 2. malume u vona gama 3. hikokwalaho ka yini manana a ri ni mona				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	ina	yima	ibola	xanisa	
		vito	tiko	chika	i mani	
	HLAYA	Xana i mani a nga khomiwa hi vuvabyi bya Ibola? Vuvabyi bya Ibola a byi kahle .Ibola ya dlaya. Vuvabyi bya Ibola bya xanisa. Ibola yi vangywa hi xitsongwatsongwana lexi vitaniwaka "Congo virus". Muaka tiko wa Gini u hlaseriwile hi Ibola yi nwi dlaya hi N'wendzambahala hi lembe ra 2013.				

	TSALA	1. I yini xi vangaka Ibola? Swiambalo swi onhiwe hi _____. 2. Xana I yini Ibola? I _____.
--	--------------	--






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: inki Tsala xivutiso hi: lolu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa
	TWARISA	la	lolo	lala	lava	
		lombiwa	lota	lahleka	loko	
	HLAYA	Ndzi lomba bolo. Bolo yi lombiwile. Lomba bolo. Bolo yi lahlekile. Yi lahlekile bolo yo lombiwa. Bolo yo lombiwa yi lahlekile. Hi lava bolo leyi nga lahleka. Loko u lomba bolo u fanele ku yi vuyisa. Ndzi lombe bolo ndzi titoloveta hi yona. Xana ku humelele yini hi bolo leyo lombiwa? A hi laveni bolo leyi nga lahleka.				
	TSALA	1. Xana gama ri voniwe hi mani? Ri voniwe hi _____. 2. Xana ku humelele yini hi gama ? Gama ri _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: bolo Tsala xivutiso hi: inthanete





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	bolo	navela	titoloveta	exikarhi	howisa	
	TWARISA	ina	lala	inkomu	loko		
		inki	lolo	inthanete	lorha		
	HLAYA						<p>Zanele u ta tshama a navela. U ta navela onge a nga tlanga bolo ya milenge. Zanele u langute vana lavakulu va tlanga bolo ya milenge. Zanele u ta endla bolo. U ta endla bolo leswaku a ta titoloveta hi yona. U fanele ku titoloveta ku raha bolo. U ta tirhisa maribye ku howisa eka wona. U ta tirhisa bolo ku titoloveta ku raha exikarhi ka maribye. Sweswi a nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu. A nga tlanga bolo ya milenge na vana lavakulu hikuva se wa swi kota. Zanele u kahle hikuva u ti karhatile swinene hi ku titoloveta.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Zanele u tshame a endla yini? U tshame a _____.2. Zanele u endle yini? U endle _____.3. Xana u endle yini ku kota ku tlanga bolo? U ti _____ ku tlanga bolo.4. Ku titoloveta swi pfuna yini? Swi pfuna leswaku u _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. zanele u ta endla bolo2. U fanele ku titoloveta ku hara bolo3. gama ri wile ri vaviseka ri huma ngati

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 4





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	mina	khida	nhlampfi	mufana	
		xisaka	mahungu	delela	hada	
	HLAYA	Ndzi vonile mufana emahungwini. Ndzi vonile xifanyetana emahungwini. A xi ri ku khideni. A xi khida na nhlampfi. A xi khida exidan'wanini. Mufana a khida. Mufana a khida na nhlampfi exidanwanini. Hikokwalaho ka yini a endla sweswo? Hikokwalaho ka yini mufana a khida exidan'wanini na nhlampfi? Mi ehleketa leswaku u hlayisekile xana? Xana mi ehleketa leswaku u hlayisekile ku khida exidan'wanini na nhlampfi?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. ndzi vonile xifanyetana emahungwini 2. mufana a dakhi 3. ehleketa xana ku mi u hlayisekile				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bolo	banana	bege	
		babisa	bela	bile	ba	
	HLAYA	Jerry a ri ni talente ya bolo ya milenge. Minkarhi hinkwayo a ya ku tiololeni erivaleni ra mintlangu. A famba na bege ya swiambalo swo tiolola. A rhandza ku babisa bolo no ba bolo hi nhloko. Siku rin'wana loko a kha a tiolola u kandziye kamba ra banana. U te wa raha o rheta hi kamba ra banana a wa hi xikosi. Mupfuni wa yena u nwi pfunile hi ku n'wi tsutsumisela etlililiki.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana i mani a ri ni talente ya bolo? _____ a ri ni talente ya bolo. Xana a famba na yini eku tiololeni? A famba na _____ ya swiambalo swo tiolola. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mupfuni? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: babisa Tsala xivutiso hi: ba


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	bula	bulu	Bunu	buka	
		baluni	wulu	bulo	buku	
	HLAYA	Kokwana a va tirhela Bunu ra ka Fernadez. Bunu leri a ri ri na tintswalo ngopfu. Siku rin'wana va kha va bula. Ri vutisile kokwana ku va na ntukulu wa mufana xana? Ri va byerile ku ri lava ku buka holo ri ri ta endlela ntukulu wa vona phati ya siku ra ku velekiwa. Va fambile swinwe ku ya xava swilo swa phati swo fana na mabaluni, makhekhe na swin'wana na swin'wana. Phati galeyo yi vile bulu ra lembe.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana a va tirhela Bunu ra ka mani? A va tirhela Bunu raka _____. Xana kokwana va vutisiwe yini? Va vutisiwe ku _____. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xiyenge Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bunu	bege	bulu	
		banana	baluni	buma	ban	







HLAYA







Khetani u vile na norho. Norho wa yena a wu ri wa ku va xicini. Khetani a rhandza ku cina. A a tshamela ku cina. A tsakisiwa hi ku cina. U vile na norho wunwana wa ku pfuna vana lavatsongo. A lava ku va dyondzisa ku cina. U humelerisile norho wa yena wa ku cina hi ku dyondzisa vafana na vahwanyana lavatsongo. Hi talente yo cina u vile nyeleti. U xiximiwile misava hinkwayo. U nyikile ntshembo eka vafana lavantsongo eka milorho ya vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Khetani a rhandza ntlangu wa yini? Khetani a rhandza ntlangu wo _____.2. Xana u humelerisile norho wa yena hi ku endla yini? U humelerisile norho ya yena hi ku _____.3. Xana misava a yi n'wi tekisa ku yini? A _____ misava hinkwayo.4. I rito ri hi ri nga hlamuselaka ku humelela? Rito _____ ri hlamusela ku humelela.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ndzi vonile mufana emahungwini2. kokwana a va tirhela nubu ra ka fernadez3. hinkwayo xiximiwile u misava

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 4





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	mina	khida	nhlampfi	mufana	
		xisaka	mahungu	delela	hada	
	HLAYA	Ndzi vonile mufana emahungwini. Ndzi vonile xifanyetana emahungwini. A xi ri ku khideni. A xi khida na nhlampfi. A xi khida exidan'wanini. Mufana a khida. Mufana a khida na nhlampfi exidanwanini. Hikokwalaho ka yini a endla sweswo? Hikokwalaho ka yini mufana a khida exidan'wanini na nhlampfi? Mi ehleketa leswaku u hlayisekile xana? Xana mi ehleketa leswaku u hlayisekile ku khida exidan'wanini na nhlampfi?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. ndzi vonile xifanyetana emahungwini 2. mufana a dakhi 3. ehleketa xana ku mi u hlayisekile				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bolo	banana	bege	
		babisa	bela	bile	ba	
	HLAYA	Jerry a ri ni talente ya bolo ya milenge. Minkarhi hinkwayo a ya ku tiololeni erivaleni ra mintlangu. A famba na bege ya swiambalo swo tiolola. A rhandza ku babisa bolo no ba bolo hi nhloko. Siku rin'wana loko a kha a tiolola u kandziye kamba ra banana. U te wa raha o rheta hi kamba ra banana a wa hi xikosi. Mupfuni wa yena u nwi pfunile hi ku n'wi tsutsumisela etliliniki.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana i mani a ri ni talente ya bolo? _____ a ri ni talente ya bolo. Xana a famba na yini eku tiololeni? A famba na _____ ya swiambalo swo tiolola. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mupfuni? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: babisa Tsala xivutiso hi: ba

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	bula	bulu	Bunu	buka	
		baluni	wulu	bulo	buku	
	HLAYA	Kokwana a va tirhela Bunu ra ka Fernadez. Bunu leri a ri ri na tintswalo ngopfu. Siku rin'wana va kha va bula. Ri vutisile kokwana ku va na ntukulu wa mufana xana? Ri va byerile ku ri lava ku buka holo ri ri ta endlela ntukulu wa vona phati ya siku ra ku velekiwa. Va fambile swinwe ku ya xava swilo swa phati swo fana na mabaluni, makhekhe na swin'wana na swin'wana. Phati galeyo yi vile bulu ra lembe.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana a va tirhela Bunu ra ka mani? A va tirhela Bunu raka _____. Xana kokwana va vutisiwe yini? Va vutisiwe ku _____. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xiyenge Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bunu	bege	bulu	
		banana	baluni	buma	ban	







HLAYA







Khetani u vile na norho. Norho wa yena a wu ri wa ku va xicini. Khetani a rhandza ku cina. A a tshamela ku cina. A tsakisiwa hi ku cina. U vile na norho wunwana wa ku pfuna vana lavatsongo. A lava ku va dyondzisa ku cina. U humelerisile norho wa yena wa ku cina hi ku dyondzisa vafana na vahwanyana lavatsongo. Hi talente yo cina u vile nyeleti. U xiximiwile misava hinkwayo. U nyikile ntshembo eka vafana lavantsongo eka milorho ya vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Khetani a rhandza ntlangu wa yini? Khetani a rhandza ntlangu wo _____.2. Xana u humelerisile norho wa yena hi ku endla yini? U humelerisile norho ya yena hi ku _____.3. Xana misava a yi n'wi tekisa ku yini? A _____ misava hinkwayo.4. I rito ri hi ri nga hlamuselaka ku humelela? Rito _____ ri hlamusela ku humelela.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ndzi vonile mufana emahungwini2. kokwana a va tirhela nubu ra ka fernadez3. hinkwayo xiximiwile u misava

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 4





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	mina	khida	nhlampfi	mufana	
		xisaka	mahungu	delela	hada	
	HLAYA	Ndzi vonile mufana emahungwini. Ndzi vonile xifanyetana emahungwini. A xi ri ku khideni. A xi khida na nhlampfi. A xi khida exidan'wanini. Mufana a khida. Mufana a khida na nhlampfi exidanwanini. Hikokwalaho ka yini a endla sweswo? Hikokwalaho ka yini mufana a khida exidan'wanini na nhlampfi? Mi ehleketa leswaku u hlayisekile xana? Xana mi ehleketa leswaku u hlayisekile ku khida exidan'wanini na nhlampfi?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. ndzi vonile xifanyetana emahungwini 2. mufana a dakhi 3. ehleketa xana ku mi u hlayisekile				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bolo	banana	bege	
		babisa	bela	bile	ba	
	HLAYA	Jerry a ri ni talente ya bolo ya milenge. Minkarhi hinkwayo a ya ku tiololeni erivaleni ra mintlangu. A famba na bege ya swiambalo swo tiolola. A rhandza ku babisa bolo no ba bolo hi nhloko. Siku rin'wana loko a kha a tiolola u kandziye kamba ra banana. U te wa raha o rheta hi kamba ra banana a wa hi xikosi. Mupfuni wa yena u nwi pfunile hi ku n'wi tsutsumisela etliliniki.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana i mani a ri ni talente ya bolo? _____ a ri ni talente ya bolo. Xana a famba na yini eku tiololeni? A famba na _____ ya swiambalo swo tiolola. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mupfuni? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: babisa Tsala xivutiso hi: ba

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	bula	bulu	Bunu	buka	
		baluni	wulu	bulo	buku	
	HLAYA	Kokwana a va tirhela Bunu ra ka Fernadez. Bunu leri a ri ri na tintswalo ngopfu. Siku rin'wana va kha va bula. Ri vutisile kokwana ku va na ntukulu wa mufana xana? Ri va byerile ku ri lava ku buka holo ri ri ta endlela ntukulu wa vona phati ya siku ra ku velekiwa. Va fambile swinwe ku ya xava swilo swa phati swo fana na mabaluni, makhekhe na swin'wana na swin'wana. Phati galeyo yi vile bulu ra lembe.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana a va tirhela Bunu ra ka mani? A va tirhela Bunu raka _____. Xana kokwana va vutisiwe yini? Va vutisiwe ku _____. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xiyenge Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bunu	bege	bulu	
		banana	baluni	buma	ban	







HLAYA







Khetani u vile na norho. Norho wa yena a wu ri wa ku va xicini. Khetani a rhandza ku cina. A a tshamela ku cina. A tsakisiwa hi ku cina. U vile na norho wunwana wa ku pfuna vana lavatsongo. A lava ku va dyondzisa ku cina. U humelerisile norho wa yena wa ku cina hi ku dyondzisa vafana na vahwanyana lavatsongo. Hi talente yo cina u vile nyeleti. U xiximiwile misava hinkwayo. U nyikile ntshembo eka vafana lavantsongo eka milorho ya vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Khetani a rhandza ntlangu wa yini? Khetani a rhandza ntlangu wo _____.2. Xana u humelerisile norho wa yena hi ku endla yini? U humelerisile norho ya yena hi ku _____.3. Xana misava a yi n'wi tekisa ku yini? A _____ misava hinkwayo.4. I rito ri hi ri nga hlamuselaka ku humelela? Rito _____ ri hlamusela ku humelela.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ndzi vonile mufana emahungwini2. kokwana a va tirhela nubu ra ka fernadez3. hinkwayo xiximiwile u misava

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 4





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	mina	khida	nhlampfi	mufana	
		xisaka	mahungu	delela	hada	
	HLAYA	Ndzi vonile mufana emahungwini. Ndzi vonile xifanyetana emahungwini. A xi ri ku khideni. A xi khida na nhlampfi. A xi khida exidan'wanini. Mufana a khida. Mufana a khida na nhlampfi exidanwanini. Hikokwalaho ka yini a endla sweswo? Hikokwalaho ka yini mufana a khida exidan'wanini na nhlampfi? Mi ehleketa leswaku u hlayisekile xana? Xana mi ehleketa leswaku u hlayisekile ku khida exidan'wanini na nhlampfi?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. ndzi vonile xifanyetana emahungwini 2. mufana a dakhi 3. ehleketa xana ku mi u hlayisekile				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bolo	banana	bege	
		babisa	bela	bile	ba	
	HLAYA	Jerry a ri ni talente ya bolo ya milenge. Minkarhi hinkwayo a ya ku tiololeni erivaleni ra mintlangu. A famba na bege ya swiambalo swo tiolola. A rhandza ku babisa bolo no ba bolo hi nhloko. Siku rin'wana loko a kha a tiolola u kandziye kamba ra banana. U te wa raha o rheta hi kamba ra banana a wa hi xikosi. Mupfuni wa yena u nwi pfunile hi ku n'wi tsutsumisela etlililiki.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana i mani a ri ni talente ya bolo? _____ a ri ni talente ya bolo. Xana a famba na yini eku tiololeni? A famba na _____ ya swiambalo swo tiolola. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mupfuni? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: babisa Tsala xivutiso hi: ba

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	bula	bulu	Bunu	buka	
		baluni	wulu	bulo	buku	
	HLAYA	Kokwana a va tirhela Bunu ra ka Fernadez. Bunu leri a ri ri na tintswalo ngopfu. Siku rin'wana va kha va bula. Ri vutisile kokwana ku va na ntukulu wa mufana xana? Ri va byerile ku ri lava ku buka holo ri ri ta endlela ntukulu wa vona phati ya siku ra ku velekiwa. Va fambile swinwe ku ya xava swilo swa phati swo fana na mabaluni, makhekhe na swin'wana na swin'wana. Phati galeyo yi vile bulu ra lembe.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana a va tirhela Bunu ra ka mani? A va tirhela Bunu raka _____. Xana kokwana va vutisiwe yini? Va vutisiwe ku _____. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xiyenge Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bunu	bege	bulu	
		banana	baluni	buma	ban	







HLAYA



Khetani u vile na norho. Norho wa yena a wu ri wa ku va xicini. Khetani a rhandza ku cina. A a tshamela ku cina. A tsakisiwa hi ku cina. U vile na norho wunwana wa ku pfuna vana lavatsongo. A lava ku va dyondzisa ku cina. U humelerisile norho wa yena wa ku cina hi ku dyondzisa vafana na vahwanyana lavatsongo. Hi talente yo cina u vile nyeleti. U xiximiwile misava hinkwayo. U nyikile ntshembo eka vafana lavantsongo eka milorho ya vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Khetani a rhandza ntlangu wa yini? Khetani a rhandza ntlangu wo _____.2. Xana u humelerisile norho wa yena hi ku endla yini? U humelerisile norho ya yena hi ku _____.3. Xana misava a yi n'wi tekisa ku yini? A _____ misava hinkwayo.4. I rito ri hi ri nga hlamuselaka ku humelela? Rito _____ ri hlamusela ku humelela.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ndzi vonile mufana emahungwini2. kokwana a va tirhela nubu ra ka fernadez3. hinkwayo xiximiwile u misava

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 4





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	mina	khida	nhlampfi	mufana	
		xisaka	mahungu	delela	hada	
	HLAYA	Ndzi vonile mufana emahungwini. Ndzi vonile xifanyetana emahungwini. A xi ri ku khideni. A xi khida na nhlampfi. A xi khida exidan'wanini. Mufana a khida. Mufana a khida na nhlampfi exidanwanini. Hikokwalaho ka yini a endla sweswo? Hikokwalaho ka yini mufana a khida exidan'wanini na nhlampfi? Mi ehleketa leswaku u hlayisekile xana? Xana mi ehleketa leswaku u hlayisekile ku khida exidan'wanini na nhlampfi?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. ndzi vonile xifanyetana emahungwini 2. mufana a dakhi 3. ehleketa xana ku mi u hlayisekile				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bolo	banana	bege	
		babisa	bela	bile	ba	
	HLAYA	Jerry a ri ni talente ya bolo ya milenge. Minkarhi hinkwayo a ya ku tiololeni erivaleni ra mintlangu. A famba na bege ya swiambalo swo tiolola. A rhandza ku babisa bolo no ba bolo hi nhloko. Siku rin'wana loko a kha a tiolola u kandziye kamba ra banana. U te wa raha o rheta hi kamba ra banana a wa hi xikosi. Mupfuni wa yena u nwi pfunile hi ku n'wi tsutsumisela etliliniki.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana i mani a ri ni talente ya bolo? _____ a ri ni talente ya bolo. Xana a famba na yini eku tiololeni? A famba na _____ ya swiambalo swo tiolola. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mupfuni? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: babisa Tsala xivutiso hi: ba

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	bula	bulu	Bunu	buka	
		baluni	wulu	bulo	buku	
	HLAYA	Kokwana a va tirhela Bunu ra ka Fernadez. Bunu leri a ri ri na tintswalo ngopfu. Siku rin'wana va kha va bula. Ri vutisile kokwana ku va na ntukulu wa mufana xana? Ri va byerile ku ri lava ku buka holo ri ri ta endlela ntukulu wa vona phati ya siku ra ku velekiwa. Va fambile swinwe ku ya xava swilo swa phati swo fana na mabaluni, makhekhe na swin'wana na swin'wana. Phati galeyo yi vile bulu ra lembe.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana a va tirhela Bunu ra ka mani? A va tirhela Bunu raka _____. Xana kokwana va vutisiwe yini? Va vutisiwe ku _____. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xiyenge Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bunu	bege	bulu	
		banana	baluni	buma	ban	







HLAYA



Khetani u vile na norho. Norho wa yena a wu ri wa ku va xicini. Khetani a rhandza ku cina. A a tshamela ku cina. A tsakisiwa hi ku cina. U vile na norho wunwana wa ku pfuna vana lavatsongo. A lava ku va dyondzisa ku cina. U humelerisile norho wa yena wa ku cina hi ku dyondzisa vafana na vahwanyana lavatsongo. Hi talente yo cina u vile nyeleti. U xiximiwile misava hinkwayo. U nyikile ntshembo eka vafana lavantsongo eka milorho ya vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Khetani a rhandza ntlangu wa yini? Khetani a rhandza ntlangu wo _____.2. Xana u humelerisile norho wa yena hi ku endla yini? U humelerisile norho ya yena hi ku _____.3. Xana misava a yi n'wi tekisa ku yini? A _____ misava hinkwayo.4. I rito ri hi ri nga hlamuselaka ku humelela? Rito _____ ri hlamusela ku humelela.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ndzi vonile mufana emahungwini2. kokwana a va tirhela nubu ra ka fernadez3. hinkwayo xiximiwile u misava

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 4





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	mina	khida	nhlampfi	mufana	
		xisaka	mahungu	delela	hada	
	HLAYA	Ndzi vonile mufana emahungwini. Ndzi vonile xifanyetana emahungwini. A xi ri ku khideni. A xi khida na nhlampfi. A xi khida exidan'wanini. Mufana a khida. Mufana a khida na nhlampfi exidanwanini. Hikokwalaho ka yini a endla sweswo? Hikokwalaho ka yini mufana a khida exidan'wanini na nhlampfi? Mi ehleketa leswaku u hlayisekile xana? Xana mi ehleketa leswaku u hlayisekile ku khida exidan'wanini na nhlampfi?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. ndzi vonile xifanyetana emahungwini 2. mufana a dakhi 3. ehleketa xana ku mi u hlayisekile				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bolo	banana	bege	
		babisa	bela	bile	ba	
	HLAYA	Jerry a ri ni talente ya bolo ya milenge. Minkarhi hinkwayo a ya ku tiololeni erivaleni ra mintlangu. A famba na bege ya swiambalo swo tiolola. A rhandza ku babisa bolo no ba bolo hi nhloko. Siku rin'wana loko a kha a tiolola u kandziye kamba ra banana. U te wa raha o rheta hi kamba ra banana a wa hi xikosi. Mupfuni wa yena u nwi pfunile hi ku n'wi tsutsumisela etlililiki.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana i mani a ri ni talente ya bolo? _____ a ri ni talente ya bolo. Xana a famba na yini eku tiololeni? A famba na _____ ya swiambalo swo tiolola. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mupfuni? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: babisa Tsala xivutiso hi: ba

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	bula	bulu	Bunu	buka	
		baluni	wulu	bulo	buku	
	HLAYA	Kokwana a va tirhela Bunu ra ka Fernadez. Bunu leri a ri ri na tintswalo ngopfu. Siku rin'wana va kha va bula. Ri vutisile kokwana ku va na ntukulu wa mufana xana? Ri va byerile ku ri lava ku buka holo ri ri ta endlela ntukulu wa vona phati ya siku ra ku velekiwa. Va fambile swinwe ku ya xava swilo swa phati swo fana na mabaluni, makhekhe na swin'wana na swin'wana. Phati galeyo yi vile bulu ra lembe.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana a va tirhela Bunu ra ka mani? A va tirhela Bunu raka _____. Xana kokwana va vutisiwe yini? Va vutisiwe ku _____. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xiyenge Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bunu	bege	bulu	
		banana	baluni	buma	ban	







HLAYA



Khetani u vile na norho. Norho wa yena a wu ri wa ku va xicini. Khetani a rhandza ku cina. A a tshamela ku cina. A tsakisiwa hi ku cina. U vile na norho wunwana wa ku pfuna vana lavatsongo. A lava ku va dyondzisa ku cina. U humelerisile norho wa yena wa ku cina hi ku dyondzisa vafana na vahwanyana lavatsongo. Hi talente yo cina u vile nyeleti. U xiximiwile misava hinkwayo. U nyikile ntshembo eka vafana lavantsongo eka milorho ya vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Khetani a rhandza ntlangu wa yini? Khetani a rhandza ntlangu wo _____.2. Xana u humelerisile norho wa yena hi ku endla yini? U humelerisile norho ya yena hi ku _____.3. Xana misava a yi n'wi tekisa ku yini? A _____ misava hinkwayo.4. I rito ri hi ri nga hlamuselaka ku humelela? Rito _____ ri hlamusela ku humelela.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ndzi vonile mufana emahungwini2. kokwana a va tirhela nubu ra ka fernadez3. hinkwayo xiximiwile u misava

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 4





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	mina	khida	nhlampfi	mufana	
		xisaka	mahungu	delela	hada	
	HLAYA	Ndzi vonile mufana emahungwini. Ndzi vonile xifanyetana emahungwini. A xi ri ku khideni. A xi khida na nhlampfi. A xi khida exidan'wanini. Mufana a khida. Mufana a khida na nhlampfi exidanwanini. Hikokwalaho ka yini a endla sweswo? Hikokwalaho ka yini mufana a khida exidan'wanini na nhlampfi? Mi ehleketa leswaku u hlayisekile xana? Xana mi ehleketa leswaku u hlayisekile ku khida exidan'wanini na nhlampfi?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. ndzi vonile xifanyetana emahungwini 2. mufana a dakhi 3. ehleketa xana ku mi u hlayisekile				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bolo	banana	bege	
		babisa	bela	bile	ba	
	HLAYA	Jerry a ri ni talente ya bolo ya milenge. Minkarhi hinkwayo a ya ku tiololeni erivaleni ra mintlangu. A famba na bege ya swiambalo swo tiolola. A rhandza ku babisa bolo no ba bolo hi nhloko. Siku rin'wana loko a kha a tiolola u kandziye kamba ra banana. U te wa raha o rheta hi kamba ra banana a wa hi xikosi. Mupfuni wa yena u nwi pfunile hi ku n'wi tsutsumisela etlililiki.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana i mani a ri ni talente ya bolo? _____ a ri ni talente ya bolo. Xana a famba na yini eku tiololeni? A famba na _____ ya swiambalo swo tiolola. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mupfuni? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: babisa Tsala xivutiso hi: ba

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	bula	bulu	Bunu	buka	
		baluni	wulu	bulo	buku	
	HLAYA	Kokwana a va tirhela Bunu ra ka Fernadez. Bunu leri a ri ri na tintswalo ngopfu. Siku rin'wana va kha va bula. Ri vutisile kokwana ku va na ntukulu wa mufana xana? Ri va byerile ku ri lava ku buka holo ri ri ta endlela ntukulu wa vona phati ya siku ra ku velekiwa. Va fambile swinwe ku ya xava swilo swa phati swo fana na mabaluni, makhekhe na swin'wana na swin'wana. Phati galeyo yi vile bulu ra lembe.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana a va tirhela Bunu ra ka mani? A va tirhela Bunu raka _____. Xana kokwana va vutisiwe yini? Va vutisiwe ku _____. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xiyenge Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bunu	bege	bulu	
		banana	baluni	buma	ban	







HLAYA







Khetani u vile na norho. Norho wa yena a wu ri wa ku va xicini. Khetani a rhandza ku cina. A a tshamela ku cina. A tsakisiwa hi ku cina. U vile na norho wunwana wa ku pfuna vana lavatsongo. A lava ku va dyondzisa ku cina. U humelerisile norho wa yena wa ku cina hi ku dyondzisa vafana na vahwanyana lavatsongo. Hi talente yo cina u vile nyeleti. U xiximiwile misava hinkwayo. U nyikile ntshembo eka vafana lavantsongo eka milorho ya vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Khetani a rhandza ntlangu wa yini? Khetani a rhandza ntlangu wo _____.2. Xana u humelerisile norho wa yena hi ku endla yini? U humelerisile norho ya yena hi ku _____.3. Xana misava a yi n'wi tekisa ku yini? A _____ misava hinkwayo.4. I rito ri hi ri nga hlamuselaka ku humelela? Rito _____ ri hlamusela ku humelela.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ndzi vonile mufana emahungwini2. kokwana a va tirhela nubu ra ka fernadez3. hinkwayo xiximiwile u misava

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 4





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	mina	khida	nhlampfi	mufana	
		xisaka	mahungu	delela	hada	
	HLAYA	Ndzi vonile mufana emahungwini. Ndzi vonile xifanyetana emahungwini. A xi ri ku khideni. A xi khida na nhlampfi. A xi khida exidan'wanini. Mufana a khida. Mufana a khida na nhlampfi exidanwanini. Hikokwalaho ka yini a endla sweswo? Hikokwalaho ka yini mufana a khida exidan'wanini na nhlampfi? Mi ehleketa leswaku u hlayisekile xana? Xana mi ehleketa leswaku u hlayisekile ku khida exidan'wanini na nhlampfi?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. ndzi vonile xifanyetana emahungwini 2. mufana a dakhi 3. ehleketa xana ku mi u hlayisekile				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bolo	banana	bege	
		babisa	bela	bile	ba	
	HLAYA	Jerry a ri ni talente ya bolo ya milenge. Minkarhi hinkwayo a ya ku tiololeni erivaleni ra mintlangu. A famba na bege ya swiambalo swo tiolola. A rhandza ku babisa bolo no ba bolo hi nhloko. Siku rin'wana loko a kha a tiolola u kandziye kamba ra banana. U te wa raha o rheta hi kamba ra banana a wa hi xikosi. Mupfuni wa yena u nwi pfunile hi ku n'wi tsutsumisela etlililiki.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana i mani a ri ni talente ya bolo? _____ a ri ni talente ya bolo. Xana a famba na yini eku tiololeni? A famba na _____ ya swiambalo swo tiolola. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mupfuni? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: babisa Tsala xivutiso hi: ba

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	bula	bulu	Bunu	buka	
		baluni	wulu	bulo	buku	
	HLAYA	Kokwana a va tirhela Bunu ra ka Fernadez. Bunu leri a ri ri na tintswalo ngopfu. Siku rin'wana va kha va bula. Ri vutisile kokwana ku va na ntukulu wa mufana xana? Ri va byerile ku ri lava ku buka holo ri ri ta endlela ntukulu wa vona phati ya siku ra ku velekiwa. Va fambile swinwe ku ya xava swilo swa phati swo fana na mabaluni, makhekhe na swin'wana na swin'wana. Phati galeyo yi vile bulu ra lembe.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana a va tirhela Bunu ra ka mani? A va tirhela Bunu raka _____. Xana kokwana va vutisiwe yini? Va vutisiwe ku _____. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xiyenge Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bunu	bege	bulu	
		banana	baluni	buma	ban	







HLAYA



Khetani u vile na norho. Norho wa yena a wu ri wa ku va xicini. Khetani a rhandza ku cina. A a tshamela ku cina. A tsakisiwa hi ku cina. U vile na norho wunwana wa ku pfuna vana lavatsongo. A lava ku va dyondzisa ku cina. U humelerisile norho wa yena wa ku cina hi ku dyondzisa vafana na vahwanyana lavatsongo. Hi talente yo cina u vile nyeleti. U xiximiwile misava hinkwayo. U nyikile ntshembo eka vafana lavantsongo eka milorho ya vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Khetani a rhandza ntlangu wa yini? Khetani a rhandza ntlangu wo _____.2. Xana u humelerisile norho wa yena hi ku endla yini? U humelerisile norho ya yena hi ku _____.3. Xana misava a yi n'wi tekisa ku yini? A _____ misava hinkwayo.4. I rito ri hi ri nga hlamuselaka ku humelela? Rito _____ ri hlamusela ku humelela.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ndzi vonile mufana emahungwini2. kokwana a va tirhela nubu ra ka fernadez3. hinkwayo xiximiwile u misava

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 4





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	mina	khida	nhlampfi	mufana	
		xisaka	mahungu	delela	hada	
	HLAYA	Ndzi vonile mufana emahungwini. Ndzi vonile xifanyetana emahungwini. A xi ri ku khideni. A xi khida na nhlampfi. A xi khida exidan'wanini. Mufana a khida. Mufana a khida na nhlampfi exidanwanini. Hikokwalaho ka yini a endla sweswo? Hikokwalaho ka yini mufana a khida exidan'wanini na nhlampfi? Mi ehleketa leswaku u hlayisekile xana? Xana mi ehleketa leswaku u hlayisekile ku khida exidan'wanini na nhlampfi?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. ndzi vonile xifanyetana emahungwini 2. mufana a dakhi 3. ehleketa xana ku mi u hlayisekile				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bolo	banana	bege	
		babisa	bela	bile	ba	
	HLAYA	Jerry a ri ni talente ya bolo ya milenge. Minkarhi hinkwayo a ya ku tiololeni erivaleni ra mintlangu. A famba na bege ya swiambalo swo tiolola. A rhandza ku babisa bolo no ba bolo hi nhloko. Siku rin'wana loko a kha a tiolola u kandziye kamba ra banana. U te wa raha o rheta hi kamba ra banana a wa hi xikosi. Mupfuni wa yena u nwi pfunile hi ku n'wi tsutsumisela etlililiki.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana i mani a ri ni talente ya bolo? _____ a ri ni talente ya bolo. Xana a famba na yini eku tiololeni? A famba na _____ ya swiambalo swo tiolola. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mupfuni? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: babisa Tsala xivutiso hi: ba

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	bula	bulu	Bunu	buka	
		baluni	wulu	bulo	buku	
	HLAYA	Kokwana a va tirhela Bunu ra ka Fernadez. Bunu leri a ri ri na tintswalo ngopfu. Siku rin'wana va kha va bula. Ri vutisile kokwana ku va na ntukulu wa mufana xana? Ri va byerile ku ri lava ku buka holo ri ri ta endlela ntukulu wa vona phati ya siku ra ku velekiwa. Va fambile swinwe ku ya xava swilo swa phati swo fana na mabaluni, makhekhe na swin'wana na swin'wana. Phati galeyo yi vile bulu ra lembe.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana a va tirhela Bunu ra ka mani? A va tirhela Bunu raka _____. Xana kokwana va vutisiwe yini? Va vutisiwe ku _____. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xiyenge Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bunu	bege	bulu	
		banana	baluni	buma	ban	







HLAYA







Khetani u vile na norho. Norho wa yena a wu ri wa ku va xicini. Khetani a rhandza ku cina. A a tshamela ku cina. A tsakisiwa hi ku cina. U vile na norho wunwana wa ku pfuna vana lavatsongo. A lava ku va dyondzisa ku cina. U humelerisile norho wa yena wa ku cina hi ku dyondzisa vafana na vahwanyana lavatsongo. Hi talente yo cina u vile nyeleti. U xiximiwile misava hinkwayo. U nyikile ntshembo eka vafana lavantsongo eka milorho ya vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Khetani a rhandza ntlangu wa yini? Khetani a rhandza ntlangu wo _____. Xana u humelerisile norho wa yena hi ku endla yini? U humelerisile norho ya yena hi ku _____. Xana misava a yi n'wi tekisa ku yini? A _____ misava hinkwayo. I rito ri hi ri nga hlamuselaka ku humelela? Rito _____ ri hlamusela ku humelela. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> ndzi vonile mufana emahungwini kokwana a va tirhela nubu ra ka fernadez hinkwayo xiximiwile u misava

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 4





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	mina	khida	nhlampfi	mufana	
		xisaka	mahungu	delela	hada	
	HLAYA	Ndzi vonile mufana emahungwini. Ndzi vonile xifanyetana emahungwini. A xi ri ku khideni. A xi khida na nhlampfi. A xi khida exidan'wanini. Mufana a khida. Mufana a khida na nhlampfi exidanwanini. Hikokwalaho ka yini a endla sweswo? Hikokwalaho ka yini mufana a khida exidan'wanini na nhlampfi? Mi ehleketa leswaku u hlayisekile xana? Xana mi ehleketa leswaku u hlayisekile ku khida exidan'wanini na nhlampfi?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. ndzi vonile xifanyetana emahungwini 2. mufana a dakhi 3. ehleketa xana ku mi u hlayisekile				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bolo	banana	bege	
		babisa	bela	bile	ba	
	HLAYA	Jerry a ri ni talente ya bolo ya milenge. Minkarhi hinkwayo a ya ku tiololeni erivaleni ra mintlangu. A famba na bege ya swiambalo swo tiolola. A rhandza ku babisa bolo no ba bolo hi nhloko. Siku rin'wana loko a kha a tiolola u kandziye kamba ra banana. U te wa raha o rheta hi kamba ra banana a wa hi xikosi. Mupfuni wa yena u nwi pfunile hi ku n'wi tsutsumisela etlililiki.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana i mani a ri ni talente ya bolo? _____ a ri ni talente ya bolo. Xana a famba na yini eku tiololeni? A famba na _____ ya swiambalo swo tiolola. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mupfuni? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: babisa Tsala xivutiso hi: ba

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	bula	bulu	Bunu	buka	
		baluni	wulu	bulo	buku	
	HLAYA	Kokwana a va tirhela Bunu ra ka Fernadez. Bunu leri a ri ri na tintswalo ngopfu. Siku rin'wana va kha va bula. Ri vutisile kokwana ku va na ntukulu wa mufana xana? Ri va byerile ku ri lava ku buka holo ri ri ta endlela ntukulu wa vona phati ya siku ra ku velekiwa. Va fambile swinwe ku ya xava swilo swa phati swo fana na mabaluni, makhekhe na swin'wana na swin'wana. Phati galeyo yi vile bulu ra lembe.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana a va tirhela Bunu ra ka mani? A va tirhela Bunu raka _____. Xana kokwana va vutisiwe yini? Va vutisiwe ku _____. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xiyenge Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bunu	bege	bulu	
		banana	baluni	buma	ban	







HLAYA



Khetani u vile na norho. Norho wa yena a wu ri wa ku va xicini. Khetani a rhandza ku cina. A a tshamela ku cina. A tsakisiwa hi ku cina. U vile na norho wunwana wa ku pfuna vana lavatsongo. A lava ku va dyondzisa ku cina. U humelerisile norho wa yena wa ku cina hi ku dyondzisa vafana na vahwanyana lavatsongo. Hi talente yo cina u vile nyeleti. U xiximiwile misava hinkwayo. U nyikile ntshembo eka vafana lavantsongo eka milorho ya vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Khetani a rhandza ntlangu wa yini? Khetani a rhandza ntlangu wo _____.2. Xana u humelerisile norho wa yena hi ku endla yini? U humelerisile norho ya yena hi ku _____.3. Xana misava a yi n'wi tekisa ku yini? A _____ misava hinkwayo.4. I rito ri hi ri nga hlamuselaka ku humelela? Rito _____ ri hlamusela ku humelela.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ndzi vonile mufana emahungwini2. kokwana a va tirhela nubu ra ka fernadez3. hinkwayo xiximiwile u misava

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 4





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	mina	khida	nhlampfi	mufana	
		xisaka	mahungu	delela	hada	
	HLAYA	Ndzi vonile mufana emahungwini. Ndzi vonile xifanyetana emahungwini. A xi ri ku khideni. A xi khida na nhlampfi. A xi khida exidan'wanini. Mufana a khida. Mufana a khida na nhlampfi exidanwanini. Hikokwalaho ka yini a endla sweswo? Hikokwalaho ka yini mufana a khida exidan'wanini na nhlampfi? Mi ehleketa leswaku u hlayisekile xana? Xana mi ehleketa leswaku u hlayisekile ku khida exidan'wanini na nhlampfi?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. ndzi vonile xifanyetana emahungwini 2. mufana a dakhi 3. ehleketa xana ku mi u hlayisekile				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bolo	banana	bege	
		babisa	bela	bile	ba	
	HLAYA	Jerry a ri ni talente ya bolo ya milenge. Minkarhi hinkwayo a ya ku tiololeni erivaleni ra mintlangu. A famba na bege ya swiambalo swo tiolola. A rhandza ku babisa bolo no ba bolo hi nhloko. Siku rin'wana loko a kha a tiolola u kandziye kamba ra banana. U te wa raha o rheta hi kamba ra banana a wa hi xikosi. Mupfuni wa yena u nwi pfunile hi ku n'wi tsutsumisela etlilini.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana i mani a ri ni talente ya bolo? _____ a ri ni talente ya bolo. Xana a famba na yini eku tiololeni? A famba na _____ ya swiambalo swo tiolola. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mupfuni? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: babisa Tsala xivutiso hi: ba

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	bula	bulu	Bunu	buka	
		baluni	wulu	bulo	buku	
	HLAYA	Kokwana a va tirhela Bunu ra ka Fernadez. Bunu leri a ri ri na tintswalo ngopfu. Siku rin'wana va kha va bula. Ri vutisile kokwana ku va na ntukulu wa mufana xana? Ri va byerile ku ri lava ku buka holo ri ri ta endlela ntukulu wa vona phati ya siku ra ku velekiwa. Va fambile swinwe ku ya xava swilo swa phati swo fana na mabaluni, makhekhe na swin'wana na swin'wana. Phati galeyo yi vile bulu ra lembe.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana a va tirhela Bunu ra ka mani? A va tirhela Bunu raka _____. Xana kokwana va vutisiwe yini? Va vutisiwe ku _____. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xiyenge Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bunu	bege	bulu	
		banana	baluni	buma	ban	







HLAYA







Khetani u vile na norho. Norho wa yena a wu ri wa ku va xicini. Khetani a rhandza ku cina. A a tshamela ku cina. A tsakisiwa hi ku cina. U vile na norho wunwana wa ku pfuna vana lavatsongo. A lava ku va dyondzisa ku cina. U humelerisile norho wa yena wa ku cina hi ku dyondzisa vafana na vahwanyana lavatsongo. Hi talente yo cina u vile nyeleti. U xiximiwile misava hinkwayo. U nyikile ntshembo eka vafana lavantsongo eka milorho ya vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Khetani a rhandza ntlangu wa yini? Khetani a rhandza ntlangu wo _____.2. Xana u humelerisile norho wa yena hi ku endla yini? U humelerisile norho ya yena hi ku _____.3. Xana misava a yi n'wi tekisa ku yini? A _____ misava hinkwayo.4. I rito ri hi ri nga hlamuselaka ku humelela? Rito _____ ri hlamusela ku humelela.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ndzi vonile mufana emahungwini2. kokwana a va tirhela nubu ra ka fernadez3. hinkwayo xiximiwile u misava

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 4





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	mina	khida	nhlampfi	mufana	
		xisaka	mahungu	delela	hada	
	HLAYA	Ndzi vonile mufana emahungwini. Ndzi vonile xifanyetana emahungwini. A xi ri ku khideni. A xi khida na nhlampfi. A xi khida exidan'wanini. Mufana a khida. Mufana a khida na nhlampfi exidanwanini. Hikokwalaho ka yini a endla sweswo? Hikokwalaho ka yini mufana a khida exidan'wanini na nhlampfi? Mi ehleketa leswaku u hlayisekile xana? Xana mi ehleketa leswaku u hlayisekile ku khida exidan'wanini na nhlampfi?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. ndzi vonile xifanyetana emahungwini 2. mufana a dakhi 3. ehleketa xana ku mi u hlayisekile				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bolo	banana	bege	
		babisa	bela	bile	ba	
	HLAYA	Jerry a ri ni talente ya bolo ya milenge. Minkarhi hinkwayo a ya ku tiololeni erivaleni ra mintlangu. A famba na bege ya swiambalo swo tiolola. A rhandza ku babisa bolo no ba bolo hi nhloko. Siku rin'wana loko a kha a tiolola u kandziye kamba ra banana. U te wa raha o rheta hi kamba ra banana a wa hi xikosi. Mupfuni wa yena u nwi pfunile hi ku n'wi tsutsumisela etliliniki.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana i mani a ri ni talente ya bolo? _____ a ri ni talente ya bolo. Xana a famba na yini eku tiololeni? A famba na _____ ya swiambalo swo tiolola. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mupfuni? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: babisa Tsala xivutiso hi: ba

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	bula	bulu	Bunu	buka	
		baluni	wulu	bulo	buku	
	HLAYA	Kokwana a va tirhela Bunu ra ka Fernadez. Bunu leri a ri ri na tintswalo ngopfu. Siku rin'wana va kha va bula. Ri vutisile kokwana ku va na ntukulu wa mufana xana? Ri va byerile ku ri lava ku buka holo ri ri ta endlela ntukulu wa vona phati ya siku ra ku velekiwa. Va fambile swinwe ku ya xava swilo swa phati swo fana na mabaluni, makhekhe na swin'wana na swin'wana. Phati galeyo yi vile bulu ra lembe.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana a va tirhela Bunu ra ka mani? A va tirhela Bunu raka _____. Xana kokwana va vutisiwe yini? Va vutisiwe ku _____. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xiyenge Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bunu	bege	bulu	
		banana	baluni	buma	ban	







HLAYA



Khetani u vile na norho. Norho wa yena a wu ri wa ku va xicini. Khetani a rhandza ku cina. A a tshamela ku cina. A tsakisiwa hi ku cina. U vile na norho wunwana wa ku pfuna vana lavatsongo. A lava ku va dyondzisa ku cina. U humelerisile norho wa yena wa ku cina hi ku dyondzisa vafana na vahwanyana lavatsongo. Hi talente yo cina u vile nyeleti. U xiximiwile misava hinkwayo. U nyikile ntshembo eka vafana lavantsongo eka milorho ya vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Khetani a rhandza ntlangu wa yini? Khetani a rhandza ntlangu wo _____.2. Xana u humelerisile norho wa yena hi ku endla yini? U humelerisile norho ya yena hi ku _____.3. Xana misava a yi n'wi tekisa ku yini? A _____ misava hinkwayo.4. I rito ri hi ri nga hlamuselaka ku humelela? Rito _____ ri hlamusela ku humelela.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ndzi vonile mufana emahungwini2. kokwana a va tirhela nubu ra ka fernadez3. hinkwayo xiximiwile u misava

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 4





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	mina	khida	nhlampfi	mufana	
		xisaka	mahungu	delela	hada	
	HLAYA	Ndzi vonile mufana emahungwini. Ndzi vonile xifanyetana emahungwini. A xi ri ku khideni. A xi khida na nhlampfi. A xi khida exidan'wanini. Mufana a khida. Mufana a khida na nhlampfi exidanwanini. Hikokwalaho ka yini a endla sweswo? Hikokwalaho ka yini mufana a khida exidan'wanini na nhlampfi? Mi ehleketa leswaku u hlayisekile xana? Xana mi ehleketa leswaku u hlayisekile ku khida exidan'wanini na nhlampfi?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. ndzi vonile xifanyetana emahungwini 2. mufana a dakhi 3. ehleketa xana ku mi u hlayisekile				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bolo	banana	bege	
		babisa	bela	bile	ba	
	HLAYA	Jerry a ri ni talente ya bolo ya milenge. Minkarhi hinkwayo a ya ku tiololeni erivaleni ra mintlangu. A famba na bege ya swiambalo swo tiolola. A rhandza ku babisa bolo no ba bolo hi nhloko. Siku rin'wana loko a kha a tiolola u kandziye kamba ra banana. U te wa raha o rheta hi kamba ra banana a wa hi xikosi. Mupfuni wa yena u nwi pfunile hi ku n'wi tsutsumisela etliliniki.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana i mani a ri ni talente ya bolo? _____ a ri ni talente ya bolo. Xana a famba na yini eku tiololeni? A famba na _____ ya swiambalo swo tiolola. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mupfuni? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: babisa Tsala xivutiso hi: ba

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	bula	bulu	Bunu	buka	
	HLAYA	baluni	wulu	bulo	buku	
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana a va tirhela Bunu ra ka mani? A va tirhela Bunu raka _____. Xana kokwana va vutisiwe yini? Va vutisiwe ku _____. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xiyenge Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bunu	bege	bulu	
		banana	baluni	buma	ban	







HLAYA



Khetani u vile na norho. Norho wa yena a wu ri wa ku va xicini. Khetani a rhandza ku cina. A a tshamela ku cina. A tsakisiwa hi ku cina. U vile na norho wunwana wa ku pfuna vana lavatsongo. A lava ku va dyondzisa ku cina. U humelerisile norho wa yena wa ku cina hi ku dyondzisa vafana na vahwanyana lavatsongo. Hi talente yo cina u vile nyeleti. U xiximiwile misava hinkwayo. U nyikile ntshembo eka vafana lavantsongo eka milorho ya vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Khetani a rhandza ntlangu wa yini? Khetani a rhandza ntlangu wo _____.2. Xana u humelerisile norho wa yena hi ku endla yini? U humelerisile norho ya yena hi ku _____.3. Xana misava a yi n'wi tekisa ku yini? A _____ misava hinkwayo.4. I rito ri hi ri nga hlamuselaka ku humelela? Rito _____ ri hlamusela ku humelela.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ndzi vonile mufana emahungwini2. kokwana a va tirhela nubu ra ka fernadez3. hinkwayo xiximiwile u misava

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 4





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	mina	khida	nhlampfi	mufana	
		xisaka	mahungu	delela	hada	
	HLAYA	Ndzi vonile mufana emahungwini. Ndzi vonile xifanyetana emahungwini. A xi ri ku khideni. A xi khida na nhlampfi. A xi khida exidan'wanini. Mufana a khida. Mufana a khida na nhlampfi exidanwanini. Hikokwalaho ka yini a endla sweswo? Hikokwalaho ka yini mufana a khida exidan'wanini na nhlampfi? Mi ehleketa leswaku u hlayisekile xana? Xana mi ehleketa leswaku u hlayisekile ku khida exidan'wanini na nhlampfi?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. ndzi vonile xifanyetana emahungwini 2. mufana a dakhi 3. ehleketa xana ku mi u hlayisekile				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bolo	banana	bege	
		babisa	bela	bile	ba	
	HLAYA	Jerry a ri ni talente ya bolo ya milenge. Minkarhi hinkwayo a ya ku tiololeni erivaleni ra mintlangu. A famba na bege ya swiambalo swo tiolola. A rhandza ku babisa bolo no ba bolo hi nhloko. Siku rin'wana loko a kha a tiolola u kandziye kamba ra banana. U te wa raha o rheta hi kamba ra banana a wa hi xikosi. Mupfuni wa yena u nwi pfunile hi ku n'wi tsutsumisela etlililiki.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana i mani a ri ni talente ya bolo? _____ a ri ni talente ya bolo. Xana a famba na yini eku tiololeni? A famba na _____ ya swiambalo swo tiolola. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mupfuni? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: babisa Tsala xivutiso hi: ba

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	bula	bulu	Bunu	buka	
		baluni	wulu	bulo	buku	
	HLAYA	Kokwana a va tirhela Bunu ra ka Fernadez. Bunu leri a ri ri na tintswalo ngopfu. Siku rin'wana va kha va bula. Ri vutisile kokwana ku va na ntukulu wa mufana xana? Ri va byerile ku ri lava ku buka holo ri ri ta endlela ntukulu wa vona phati ya siku ra ku velekiwa. Va fambile swinwe ku ya xava swilo swa phati swo fana na mabaluni, makhekhe na swin'wana na swin'wana. Phati galeyo yi vile bulu ra lembe.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana a va tirhela Bunu ra ka mani? A va tirhela Bunu raka _____. Xana kokwana va vutisiwe yini? Va vutisiwe ku _____. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xiyenge Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bunu	bege	bulu	
		banana	baluni	buma	ban	







HLAYA



Khetani u vile na norho. Norho wa yena a wu ri wa ku va xicini. Khetani a rhandza ku cina. A a tshamela ku cina. A tsakisiwa hi ku cina. U vile na norho wunwana wa ku pfuna vana lavatsongo. A lava ku va dyondzisa ku cina. U humelerisile norho wa yena wa ku cina hi ku dyondzisa vafana na vahwanyana lavatsongo. Hi talente yo cina u vile nyeleti. U xiximiwile misava hinkwayo. U nyikile ntshembo eka vafana lavantsongo eka milorho ya vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Khetani a rhandza ntlangu wa yini? Khetani a rhandza ntlangu wo _____.2. Xana u humelerisile norho wa yena hi ku endla yini? U humelerisile norho ya yena hi ku _____.3. Xana misava a yi n'wi tekisa ku yini? A _____ misava hinkwayo.4. I rito ri hi ri nga hlamuselaka ku humelela? Rito _____ ri hlamusela ku humelela.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ndzi vonile mufana emahungwini2. kokwana a va tirhela nubu ra ka fernadez3. hinkwayo xiximiwile u misava

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 4





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	mina	khida	nhlampfi	mufana	
		xisaka	mahungu	delela	hada	
	HLAYA	Ndzi vonile mufana emahungwini. Ndzi vonile xifanyetana emahungwini. A xi ri ku khideni. A xi khida na nhlampfi. A xi khida exidan'wanini. Mufana a khida. Mufana a khida na nhlampfi exidanwanini. Hikokwalaho ka yini a endla sweswo? Hikokwalaho ka yini mufana a khida exidan'wanini na nhlampfi? Mi ehleketa leswaku u hlayisekile xana? Xana mi ehleketa leswaku u hlayisekile ku khida exidan'wanini na nhlampfi?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. ndzi vonile xifanyetana emahungwini 2. mufana a dakhi 3. ehleketa xana ku mi u hlayisekile				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bolo	banana	bege	
		babisa	bela	bile	ba	
	HLAYA	Jerry a ri ni talente ya bolo ya milenge. Minkarhi hinkwayo a ya ku tiololeni erivaleni ra mintlangu. A famba na bege ya swiambalo swo tiolola. A rhandza ku babisa bolo no ba bolo hi nhloko. Siku rin'wana loko a kha a tiolola u kandziye kamba ra banana. U te wa raha o rheta hi kamba ra banana a wa hi xikosi. Mupfuni wa yena u nwi pfunile hi ku n'wi tsutsumisela etlililiki.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana i mani a ri ni talente ya bolo? _____ a ri ni talente ya bolo. Xana a famba na yini eku tiololeni? A famba na _____ ya swiambalo swo tiolola. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mupfuni? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: babisa Tsala xivutiso hi: ba

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	bula	bulu	Bunu	buka	
		baluni	wulu	bulo	buku	
	HLAYA	Kokwana a va tirhela Bunu ra ka Fernadez. Bunu leri a ri ri na tintswalo ngopfu. Siku rin'wana va kha va bula. Ri vutisile kokwana ku va na ntukulu wa mufana xana? Ri va byerile ku ri lava ku buka holo ri ri ta endlela ntukulu wa vona phati ya siku ra ku velekiwa. Va fambile swinwe ku ya xava swilo swa phati swo fana na mabaluni, makhekhe na swin'wana na swin'wana. Phati galeyo yi vile bulu ra lembe.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana a va tirhela Bunu ra ka mani? A va tirhela Bunu raka _____. Xana kokwana va vutisiwe yini? Va vutisiwe ku _____. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xiyenge Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bunu	bege	bulu	
		banana	baluni	buma	ban	







HLAYA



Khetani u vile na norho. Norho wa yena a wu ri wa ku va xicini. Khetani a rhandza ku cina. A a tshamela ku cina. A tsakisiwa hi ku cina. U vile na norho wunwana wa ku pfuna vana lavatsongo. A lava ku va dyondzisa ku cina. U humelerisile norho wa yena wa ku cina hi ku dyondzisa vafana na vahwanyana lavatsongo. Hi talente yo cina u vile nyeleti. U xiximiwile misava hinkwayo. U nyikile ntshembo eka vafana lavantsongo eka milorho ya vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Khetani a rhandza ntlangu wa yini? Khetani a rhandza ntlangu wo _____.2. Xana u humelerisile norho wa yena hi ku endla yini? U humelerisile norho ya yena hi ku _____.3. Xana misava a yi n'wi tekisa ku yini? A _____ misava hinkwayo.4. I rito ri hi ri nga hlamuselaka ku humelela? Rito _____ ri hlamusela ku humelela.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ndzi vonile mufana emahungwini2. kokwana a va tirhela nubu ra ka fernadez3. hinkwayo xiximiwile u misava

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 4





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	mina	khida	nhlampfi	mufana	
		xisaka	mahungu	delela	hada	
	HLAYA	Ndzi vonile mufana emahungwini. Ndzi vonile xifanyetana emahungwini. A xi ri ku khideni. A xi khida na nhlampfi. A xi khida exidan'wanini. Mufana a khida. Mufana a khida na nhlampfi exidanwanini. Hikokwalaho ka yini a endla sweswo? Hikokwalaho ka yini mufana a khida exidan'wanini na nhlampfi? Mi ehleketa leswaku u hlayisekile xana? Xana mi ehleketa leswaku u hlayisekile ku khida exidan'wanini na nhlampfi?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. ndzi vonile xifanyetana emahungwini 2. mufana a dakhi 3. ehleketa xana ku mi u hlayisekile				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bolo	banana	bege	
		babisa	bela	bile	ba	
	HLAYA	Jerry a ri ni talente ya bolo ya milenge. Minkarhi hinkwayo a ya ku tiololeni erivaleni ra mintlangu. A famba na bege ya swiambalo swo tiolola. A rhandza ku babisa bolo no ba bolo hi nhloko. Siku rin'wana loko a kha a tiolola u kandziye kamba ra banana. U te wa raha o rheta hi kamba ra banana a wa hi xikosi. Mupfuni wa yena u nwi pfunile hi ku n'wi tsutsumisela etlililiki.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana i mani a ri ni talente ya bolo? _____ a ri ni talente ya bolo. Xana a famba na yini eku tiololeni? A famba na _____ ya swiambalo swo tiolola. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mupfuni? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: babisa Tsala xivutiso hi: ba

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	bula	bulu	Bunu	buka	
		baluni	wulu	bulo	buku	
	HLAYA	Kokwana a va tirhela Bunu ra ka Fernadez. Bunu leri a ri ri na tintswalo ngopfu. Siku rin'wana va kha va bula. Ri vutisile kokwana ku va na ntukulu wa mufana xana? Ri va byerile ku ri lava ku buka holo ri ri ta endlela ntukulu wa vona phati ya siku ra ku velekiwa. Va fambile swinwe ku ya xava swilo swa phati swo fana na mabaluni, makhekhe na swin'wana na swin'wana. Phati galeyo yi vile bulu ra lembe.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana a va tirhela Bunu ra ka mani? A va tirhela Bunu raka _____. Xana kokwana va vutisiwe yini? Va vutisiwe ku _____. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xiyenge Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bunu	bege	bulu	
		banana	baluni	buma	ban	







HLAYA



Khetani u vile na norho. Norho wa yena a wu ri wa ku va xicini. Khetani a rhandza ku cina. A a tshamela ku cina. A tsakisiwa hi ku cina. U vile na norho wunwana wa ku pfuna vana lavatsongo. A lava ku va dyondzisa ku cina. U humelerisile norho wa yena wa ku cina hi ku dyondzisa vafana na vahwanyana lavatsongo. Hi talente yo cina u vile nyeleti. U xiximiwile misava hinkwayo. U nyikile ntshembo eka vafana lavantsongo eka milorho ya vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Khetani a rhandza ntlangu wa yini? Khetani a rhandza ntlangu wo _____.2. Xana u humelerisile norho wa yena hi ku endla yini? U humelerisile norho ya yena hi ku _____.3. Xana misava a yi n'wi tekisa ku yini? A _____ misava hinkwayo.4. I rito ri hi ri nga hlamuselaka ku humelela? Rito _____ ri hlamusela ku humelela.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ndzi vonile mufana emahungwini2. kokwana a va tirhela nubu ra ka fernadez3. hinkwayo xiximiwile u misava

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 4





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	mina	khida	nhlampfi	mufana	
		xisaka	mahungu	delela	hada	
	HLAYA	Ndzi vonile mufana emahungwini. Ndzi vonile xifanyetana emahungwini. A xi ri ku khideni. A xi khida na nhlampfi. A xi khida exidan'wanini. Mufana a khida. Mufana a khida na nhlampfi exidanwanini. Hikokwalaho ka yini a endla sweswo? Hikokwalaho ka yini mufana a khida exidan'wanini na nhlampfi? Mi ehleketa leswaku u hlayisekile xana? Xana mi ehleketa leswaku u hlayisekile ku khida exidan'wanini na nhlampfi?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. ndzi vonile xifanyetana emahungwini 2. mufana a dakhi 3. ehleketa xana ku mi u hlayisekile				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bolo	banana	bege	
		babisa	bela	bile	ba	
	HLAYA	Jerry a ri ni talente ya bolo ya milenge. Minkarhi hinkwayo a ya ku tiololeni erivaleni ra mintlangu. A famba na bege ya swiambalo swo tiolola. A rhandza ku babisa bolo no ba bolo hi nhloko. Siku rin'wana loko a kha a tiolola u kandziye kamba ra banana. U te wa raha o rheta hi kamba ra banana a wa hi xikosi. Mupfuni wa yena u nwi pfunile hi ku n'wi tsutsumisela etliliniki.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana i mani a ri ni talente ya bolo? _____ a ri ni talente ya bolo. Xana a famba na yini eku tiololeni? A famba na _____ ya swiambalo swo tiolola. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mupfuni? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: babisa Tsala xivutiso hi: ba

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	bula	bulu	Bunu	buka	
		baluni	wulu	bulo	buku	
	HLAYA	Kokwana a va tirhela Bunu ra ka Fernadez. Bunu leri a ri ri na tintswalo ngopfu. Siku rin'wana va kha va bula. Ri vutisile kokwana ku va na ntukulu wa mufana xana? Ri va byerile ku ri lava ku buka holo ri ri ta endlela ntukulu wa vona phati ya siku ra ku velekiwa. Va fambile swinwe ku ya xava swilo swa phati swo fana na mabaluni, makhekhe na swin'wana na swin'wana. Phati galeyo yi vile bulu ra lembe.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana a va tirhela Bunu ra ka mani? A va tirhela Bunu raka _____. Xana kokwana va vutisiwe yini? Va vutisiwe ku _____. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xiyenge Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bunu	bege	bulu	
		banana	baluni	buma	ban	







HLAYA



Khetani u vile na norho. Norho wa yena a wu ri wa ku va xicini. Khetani a rhandza ku cina. A a tshamela ku cina. A tsakisiwa hi ku cina. U vile na norho wunwana wa ku pfuna vana lavatsongo. A lava ku va dyondzisa ku cina. U humelerisile norho wa yena wa ku cina hi ku dyondzisa vafana na vahwanyana lavatsongo. Hi talente yo cina u vile nyeleti. U xiximiwile misava hinkwayo. U nyikile ntshembo eka vafana lavantsongo eka milorho ya vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Khetani a rhandza ntlangu wa yini? Khetani a rhandza ntlangu wo _____.2. Xana u humelerisile norho wa yena hi ku endla yini? U humelerisile norho ya yena hi ku _____.3. Xana misava a yi n'wi tekisa ku yini? A _____ misava hinkwayo.4. I rito ri hi ri nga hlamuselaka ku humelela? Rito _____ ri hlamusela ku humelela.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ndzi vonile mufana emahungwini2. kokwana a va tirhela nubu ra ka fernadez3. hinkwayo xiximiwile u misava

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 4





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	mina	khida	nhlampfi	mufana	
		xisaka	mahungu	delela	hada	
	HLAYA	Ndzi vonile mufana emahungwini. Ndzi vonile xifanyetana emahungwini. A xi ri ku khideni. A xi khida na nhlampfi. A xi khida exidan'wanini. Mufana a khida. Mufana a khida na nhlampfi exidanwanini. Hikokwalaho ka yini a endla sweswo? Hikokwalaho ka yini mufana a khida exidan'wanini na nhlampfi? Mi ehleketa leswaku u hlayisekile xana? Xana mi ehleketa leswaku u hlayisekile ku khida exidan'wanini na nhlampfi?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. ndzi vonile xifanyetana emahungwini 2. mufana a dakhi 3. ehleketa xana ku mi u hlayisekile				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bolo	banana	bege	
		babisa	bela	bile	ba	
	HLAYA	Jerry a ri ni talente ya bolo ya milenge. Minkarhi hinkwayo a ya ku tiololeni erivaleni ra mintlangu. A famba na bege ya swiambalo swo tiolola. A rhandza ku babisa bolo no ba bolo hi nhloko. Siku rin'wana loko a kha a tiolola u kandziye kamba ra banana. U te wa raha o rheta hi kamba ra banana a wa hi xikosi. Mupfuni wa yena u nwi pfunile hi ku n'wi tsutsumisela etliliniki.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana i mani a ri ni talente ya bolo? _____ a ri ni talente ya bolo. Xana a famba na yini eku tiololeni? A famba na _____ ya swiambalo swo tiolola. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mupfuni? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: babisa Tsala xivutiso hi: ba

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	bula	bulu	Bunu	buka	
		baluni	wulu	bulo	buku	
	HLAYA	Kokwana a va tirhela Bunu ra ka Fernadez. Bunu leri a ri ri na tintswalo ngopfu. Siku rin'wana va kha va bula. Ri vutisile kokwana ku va na ntukulu wa mufana xana? Ri va byerile ku ri lava ku buka holo ri ri ta endlela ntukulu wa vona phati ya siku ra ku velekiwa. Va fambile swinwe ku ya xava swilo swa phati swo fana na mabaluni, makhekhe na swin'wana na swin'wana. Phati galeyo yi vile bulu ra lembe.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana a va tirhela Bunu ra ka mani? A va tirhela Bunu raka _____. Xana kokwana va vutisiwe yini? Va vutisiwe ku _____. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xiyenge Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bunu	bege	bulu	
		banana	baluni	buma	ban	







HLAYA



Khetani u vile na norho. Norho wa yena a wu ri wa ku va xicini. Khetani a rhandza ku cina. A a tshamela ku cina. A tsakisiwa hi ku cina. U vile na norho wunwana wa ku pfuna vana lavatsongo. A lava ku va dyondzisa ku cina. U humelerisile norho wa yena wa ku cina hi ku dyondzisa vafana na vahwanyana lavatsongo. Hi talente yo cina u vile nyeleti. U xiximiwile misava hinkwayo. U nyikile ntshembo eka vafana lavantsongo eka milorho ya vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Khetani a rhandza ntlangu wa yini? Khetani a rhandza ntlangu wo _____.2. Xana u humelerisile norho wa yena hi ku endla yini? U humelerisile norho ya yena hi ku _____.3. Xana misava a yi n'wi tekisa ku yini? A _____ misava hinkwayo.4. I rito ri hi ri nga hlamuselaka ku humelela? Rito _____ ri hlamusela ku humelela.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ndzi vonile mufana emahungwini2. kokwana a va tirhela nubu ra ka fernadez3. hinkwayo xiximiwile u misava

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 4





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	mina	khida	nhlampfi	mufana	
		xisaka	mahungu	delela	hada	
	HLAYA	Ndzi vonile mufana emahungwini. Ndzi vonile xifanyetana emahungwini. A xi ri ku khideni. A xi khida na nhlampfi. A xi khida exidan'wanini. Mufana a khida. Mufana a khida na nhlampfi exidanwanini. Hikokwalaho ka yini a endla sweswo? Hikokwalaho ka yini mufana a khida exidan'wanini na nhlampfi? Mi ehleketa leswaku u hlayisekile xana? Xana mi ehleketa leswaku u hlayisekile ku khida exidan'wanini na nhlampfi?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. ndzi vonile xifanyetana emahungwini 2. mufana a dakhi 3. ehleketa xana ku mi u hlayisekile				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bolo	banana	bege	
		babisa	bela	bile	ba	
	HLAYA	Jerry a ri ni talente ya bolo ya milenge. Minkarhi hinkwayo a ya ku tiololeni erivaleni ra mintlangu. A famba na bege ya swiambalo swo tiolola. A rhandza ku babisa bolo no ba bolo hi nhloko. Siku rin'wana loko a kha a tiolola u kandziye kamba ra banana. U te wa raha o rheta hi kamba ra banana a wa hi xikosi. Mupfuni wa yena u nwi pfunile hi ku n'wi tsutsumisela etliliniki.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana i mani a ri ni talente ya bolo? _____ a ri ni talente ya bolo. Xana a famba na yini eku tiololeni? A famba na _____ ya swiambalo swo tiolola. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mupfuni? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: babisa Tsala xivutiso hi: ba

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	bula	bulu	Bunu	buka	
		baluni	wulu	bulo	buku	
	HLAYA	Kokwana a va tirhela Bunu ra ka Fernadez. Bunu leri a ri ri na tintswalo ngopfu. Siku rin'wana va kha va bula. Ri vutisile kokwana ku va na ntukulu wa mufana xana? Ri va byerile ku ri lava ku buka holo ri ri ta endlela ntukulu wa vona phati ya siku ra ku velekiwa. Va fambile swinwe ku ya xava swilo swa phati swo fana na mabaluni, makhekhe na swin'wana na swin'wana. Phati galeyo yi vile bulu ra lembe.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana a va tirhela Bunu ra ka mani? A va tirhela Bunu raka _____. Xana kokwana va vutisiwe yini? Va vutisiwe ku _____. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xiyenge Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bunu	bege	bulu	
		banana	baluni	buma	ban	







HLAYA



Khetani u vile na norho. Norho wa yena a wu ri wa ku va xicini. Khetani a rhandza ku cina. A a tshamela ku cina. A tsakisiwa hi ku cina. U vile na norho wunwana wa ku pfuna vana lavatsongo. A lava ku va dyondzisa ku cina. U humelerisile norho wa yena wa ku cina hi ku dyondzisa vafana na vahwanyana lavatsongo. Hi talente yo cina u vile nyeleti. U xiximiwile misava hinkwayo. U nyikile ntshembo eka vafana lavantsongo eka milorho ya vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Khetani a rhandza ntlangu wa yini? Khetani a rhandza ntlangu wo _____.2. Xana u humelerisile norho wa yena hi ku endla yini? U humelerisile norho ya yena hi ku _____.3. Xana misava a yi n'wi tekisa ku yini? A _____ misava hinkwayo.4. I rito ri hi ri nga hlamuselaka ku humelela? Rito _____ ri hlamusela ku humelela.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ndzi vonile mufana emahungwini2. kokwana a va tirhela nubu ra ka fernadez3. hinkwayo xiximiwile u misava

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 4





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	mina	khida	nhlampfi	mufana	
		xisaka	mahungu	delela	hada	
	HLAYA	Ndzi vonile mufana emahungwini. Ndzi vonile xifanyetana emahungwini. A xi ri ku khideni. A xi khida na nhlampfi. A xi khida exidan'wanini. Mufana a khida. Mufana a khida na nhlampfi exidanwanini. Hikokwalaho ka yini a endla sweswo? Hikokwalaho ka yini mufana a khida exidan'wanini na nhlampfi? Mi ehleketa leswaku u hlayisekile xana? Xana mi ehleketa leswaku u hlayisekile ku khida exidan'wanini na nhlampfi?				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. ndzi vonile xifanyetana emahungwini 2. mufana a dakhi 3. ehleketa xana ku mi u hlayisekile				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bolo	banana	bege	
		babisa	bela	bile	ba	
	HLAYA	Jerry a ri ni talente ya bolo ya milenge. Minkarhi hinkwayo a ya ku tiololeni erivaleni ra mintlangu. A famba na bege ya swiambalo swo tiolola. A rhandza ku babisa bolo no ba bolo hi nhloko. Siku rin'wana loko a kha a tiolola u kandziye kamba ra banana. U te wa raha o rheta hi kamba ra banana a wa hi xikosi. Mupfuni wa yena u nwi pfunile hi ku n'wi tsutsumisela etliliniki.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana i mani a ri ni talente ya bolo? _____ a ri ni talente ya bolo. Xana a famba na yini eku tiololeni? A famba na _____ ya swiambalo swo tiolola. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mupfuni? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: babisa Tsala xivutiso hi: ba

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	nyeleti	milorho	xiximiwile
	TWARISA	bula	bulu	Bunu	buka	
		baluni	wulu	bulo	buku	
	HLAYA	Kokwana a va tirhela Bunu ra ka Fernadez. Bunu leri a ri ri na tintswalo ngopfu. Siku rin'wana va kha va bula. Ri vutisile kokwana ku va na ntukulu wa mufana xana? Ri va byerile ku ri lava ku buka holo ri ri ta endlela ntukulu wa vona phati ya siku ra ku velekiwa. Va fambile swinwe ku ya xava swilo swa phati swo fana na mabaluni, makhekhe na swin'wana na swin'wana. Phati galeyo yi vile bulu ra lembe.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana a va tirhela Bunu ra ka mani? A va tirhela Bunu raka _____. Xana kokwana va vutisiwe yini? Va vutisiwe ku _____. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini a) _____ b) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: xiyenge Tsala xivutiso hi: hleka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	talente	xicini	xiximiwile	milorho	nyeleti
	TWARISA	bana	bunu	bege	bulu	
		banana	baluni	buma	ban	







HLAYA







Khetani u vile na norho. Norho wa yena a wu ri wa ku va xicini. Khetani a rhandza ku cina. A a tshamela ku cina. A tsakisiwa hi ku cina. U vile na norho wunwana wa ku pfuna vana lavatsongo. A lava ku va dyondzisa ku cina. U humelerisile norho wa yena wa ku cina hi ku dyondzisa vafana na vahwanyana lavatsongo. Hi talente yo cina u vile nyeleti. U xiximiwile misava hinkwayo. U nyikile ntshembo eka vafana lavantsongo eka milorho ya vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana Khetani a rhandza ntlangu wa yini? Khetani a rhandza ntlangu wo _____.2. Xana u humelerisile norho wa yena hi ku endla yini? U humelerisile norho ya yena hi ku _____.3. Xana misava a yi n'wi tekisa ku yini? A _____ misava hinkwayo.4. I rito ri hi ri nga hlamuselaka ku humelela? Rito _____ ri hlamusela ku humelela.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ndzi vonile mufana emahungwini2. kokwana a va tirhela nubu ra ka fernadez3. hinkwayo xiximiwile u misava







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekele
	TWARISA	manana dulu	ala	mina	sava	
		mihlata	amukela	mona	Ana	
	HLAYA	Manana va byarile mihlata. Mihlata yi tele ngopfu epurasini ra tatana. Ana u na mona u arile ku ya cela mihlata epurasini. Manana na tatana va cerile mihlata yo tala swinene. Mihlata yinwana va yi yisile eka va kokwana. Kokwana u amukerile mihlata yo huma eka manana.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. manana va byarile mihlata 2. va cerile mihlata yo natata tala swinene 3. yi tele tatana ngopfu mihlata epurasini ra				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dulu	damu	duma	dini	
		dazeni	deke	delela	dirowa	
	HLAYA	Dulu ra kokwana ri sasekile. Dulu ri tele hi mavele. Mavele ya tate dulu. Dulu ri endliwe hi byanyi bya deke. Mudyondzisi u hi byele ku dirowa dulu. Dulu ro dekiwa ri dirowiwile. Xana dulu ri chela yini? Dulu ri hlayisa mavele.				

	TSALA	1. Xana dulu ra kokwana ri njhani? Dulu ra kokwana ri _____. 2. Xana mavele ya hlayisiwa kwihi? Mavele ya hlayisiwa e _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka damu? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: dirowa Tsala xivutiso hi: duma




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dema	delela	desika	deya	
		deredere	dewula	deva	denga	
	HLAYA	Tatana u xavile deredere eka Machipisani. Machipisani u xavisele tatana deredere. Deredere i ra muhlovo wa xitshopana. Vana va dyondzisiwa hi ntirho wa deredere exikolweni. Deredere ri tirha ku rima emasinwini. Hikokwalaho ka yini hi tirhisa deredere ku rima masimu?				
	TSALA	1. Xana tatana u xavile yini? Tatana u xavile _____. 2. Xana deredere ri tirha yini? Deredere ri tirha ku _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: dini





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	delela	damu	dela	dulu	
 HLAYA		deda	duku	deya	dima	
		<div data-bbox="446 425 1516 1075" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="422 1131 1540 1377">Tatana u nyike Lomuka phakete ra machipisi. Hahani u tekele Lomuka phakiti ra machipisi. Machipisi a ma aki miri. Machipisi a ma lulamelanga miri ya hina. Swakudya swo aka miri swi ta endla leswaku u yingisela hi vukheta etlilasini. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana tatana u nyike Lomuka yini? Tatana u n'wi nyike _____.2. I mani a nga tekela Lomuka phakiti ra machipisi? _____ u tekela Lomuka phakiti ra machipisi.3. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? Hikuva a ya _____.4. Hi nga hlamusela leswaku vukheta i ncini? Vukheta i _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. rederede ri tirha ku rima emasinwini2. machipisi a ma aki miri3. hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekele
	TWARISA	manana dulu	ala	mina	sava	
		mihlata	amukela	mona	Ana	
	HLAYA	Manana va byarile mihlata. Mihlata yi tele ngopfu epurasini ra tatana. Ana u na mona u arile ku ya cela mihlata epurasini. Manana na tatana va cerile mihlata yo tala swinene. Mihlata yinwana va yi yisile eka va kokwana. Kokwana u amukerile mihlata yo huma eka manana.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. manana va byarile mihlata 2. va cerile mihlata yo natata tala swinene 3. yi tele tatana ngopfu mihlata epurasini ra				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dulu	damu	duma	dini	
		dazeni	deke	delela	dirowa	
	HLAYA	Dulu ra kokwana ri sasekile. Dulu ri tele hi mavele. Mavele ya tate dulu. Dulu ri endliwe hi byanyi bya deke. Mudyondzisi u hi byele ku dirowa dulu. Dulu ro dekiwa ri dirowiwile. Xana dulu ri chela yini? Dulu ri hlayisa mavele.				

	TSALA	1. Xana dulu ra kokwana ri njhani? Dulu ra kokwana ri _____. 2. Xana mavele ya hlayisiwa kwihi? Mavele ya hlayisiwa e _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka damu? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: dirowa Tsala xivutiso hi: duma




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dema	delela	desika	deya	
		deredere	dewula	deva	denga	
	HLAYA	Tatana u xavile deredere eka Machipisani. Machipisani u xavisele tatana deredere. Deredere i ra muhlovo wa xitshopana. Vana va dyondzisiwa hi ntirho wa deredere exikolweni. Deredere ri tirha ku rima emasinwini. Hikokwalaho ka yini hi tirhisa deredere ku rima masimu?				
	TSALA	1. Xana tatana u xavile yini? Tatana u xavile _____. 2. Xana deredere ri tirha yini? Deredere ri tirha ku _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: dini





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	delela	damu	dela	dulu	
 HLAYA		deda	duku	deya	dima	
		<div data-bbox="446 425 1516 1075" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="422 1131 1540 1377">Tatana u nyike Lomuka phakete ra machipisi. Hahani u tekele Lomuka phakiti ra machipisi. Machipisi a ma aki miri. Machipisi a ma lulamelanga miri ya hina. Swakudya swo aka miri swi ta endla leswaku u yingisela hi vukheta etlilasini. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana tatana u nyike Lomuka yini? Tatana u n'wi nyike _____.2. I mani a nga tekela Lomuka phakiti ra machipisi? _____ u tekela Lomuka phakiti ra machipisi.3. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? Hikuva a ya _____.4. Hi nga hlamusela leswaku vukheta i ncini? Vukheta i _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. rederede ri tirha ku rima emasinwini2. machipisi a ma aki miri3. hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekele
	TWARISA	manana dulu	ala	mina	sava	
		mihlata	amukela	mona	Ana	
	HLAYA	Manana va byarile mihlata. Mihlata yi tele ngopfu epurasini ra tatana. Ana u na mona u arile ku ya cela mihlata epurasini. Manana na tatana va cerile mihlata yo tala swinene. Mihlata yinwana va yi yisile eka va kokwana. Kokwana u amukerile mihlata yo huma eka manana.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. manana va byarile mihlata 2. va cerile mihlata yo natata tala swinene 3. yi tele tatana ngopfu mihlata epurasini ra				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dulu	damu	duma	dini	
		dazeni	deke	delela	dirowa	
	HLAYA	Dulu ra kokwana ri sasekile. Dulu ri tele hi mavele. Mavele ya tate dulu. Dulu ri endliwe hi byanyi bya deke. Mudyondzisi u hi byele ku dirowa dulu. Dulu ro dekiwa ri dirowiwile. Xana dulu ri chela yini? Dulu ri hlayisa mavele.				

	TSALA	1. Xana dulu ra kokwana ri njhani? Dulu ra kokwana ri _____. 2. Xana mavele ya hlayisiwa kwihi? Mavele ya hlayisiwa e _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka damu? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: dirowa Tsala xivutiso hi: duma




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dema	delela	desika	deya	
		deredere	dewula	deva	denga	
	HLAYA	Tatana u xavile deredere eka Machipisani. Machipisani u xavisele tatana deredere. Deredere i ra muhlovo wa xitshopana. Vana va dyondzisiwa hi ntirho wa deredere exikolweni. Deredere ri tirha ku rima emasinwini. Hikokwalaho ka yini hi tirhisa deredere ku rima masimu?				
	TSALA	1. Xana tatana u xavile yini? Tatana u xavile _____. 2. Xana deredere ri tirha yini? Deredere ri tirha ku _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: dini





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	delela	damu	dela	dulu	
 HLAYA		deda	duku	deya	dima	
		<div data-bbox="446 425 1516 1075" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="422 1131 1540 1377">Tatana u nyike Lomuka phakete ra machipisi. Hahani u tekele Lomuka phakiti ra machipisi. Machipisi a ma aki miri. Machipisi a ma lulamelanga miri ya hina. Swakudya swo aka miri swi ta endla leswaku u yingisela hi vukheta etlilasini. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana tatana u nyike Lomuka yini? Tatana u n'wi nyike _____.2. I mani a nga tekela Lomuka phakiti ra machipisi? _____ u tekela Lomuka phakiti ra machipisi.3. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? Hikuva a ya _____.4. Hi nga hlamusela leswaku vukheta i ncini? Vukheta i _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. rederede ri tirha ku rima emasinwini2. machipisi a ma aki miri3. hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekele
	TWARISA	manana dulu	ala	mina	sava	
		mihlata	amukela	mona	Ana	
	HLAYA	Manana va byarile mihlata. Mihlata yi tele ngopfu epurasini ra tatana. Ana u na mona u arile ku ya cela mihlata epurasini. Manana na tatana va cerile mihlata yo tala swinene. Mihlata yinwana va yi yisile eka va kokwana. Kokwana u amukerile mihlata yo huma eka manana.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. manana va byarile mihlata 2. va cerile mihlata yo natata tala swinene 3. yi tele tatana ngopfu mihlata epurasini ra				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dulu	damu	duma	dini	
		dazeni	deke	delela	dirowa	
	HLAYA	Dulu ra kokwana ri sasekile. Dulu ri tele hi mavele. Mavele ya tate dulu. Dulu ri endliwe hi byanyi bya deke. Mudyondzisi u hi byele ku dirowa dulu. Dulu ro dekiwa ri dirowiwile. Xana dulu ri chela yini? Dulu ri hlayisa mavele.				

	TSALA	1. Xana dulu ra kokwana ri njhani? Dulu ra kokwana ri _____. 2. Xana mavele ya hlayisiwa kwihi? Mavele ya hlayisiwa e _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka damu? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: dirowa Tsala xivutiso hi: duma




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dema	delela	desika	deya	
		deredere	dewula	deva	denga	
	HLAYA	Tatana u xavile deredere eka Machipisani. Machipisani u xavisele tatana deredere. Deredere i ra muhlovo wa xitshopana. Vana va dyondzisiwa hi ntirho wa deredere exikolweni. Deredere ri tirha ku rima emasinwini. Hikokwalaho ka yini hi tirhisa deredere ku rima masimu?				
	TSALA	1. Xana tatana u xavile yini? Tatana u xavile _____. 2. Xana deredere ri tirha yini? Deredere ri tirha ku _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: dini





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	delela	damu	dela	dulu	
 HLAYA		deda	duku	deya	dima	
		<div data-bbox="446 425 1516 1075" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="422 1131 1540 1377">Tatana u nyike Lomuka phakete ra machipisi. Hahani u tekele Lomuka phakiti ra machipisi. Machipisi a ma aki miri. Machipisi a ma lulamelanga miri ya hina. Swakudya swo aka miri swi ta endla leswaku u yingisela hi vukheta etlilasini. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana tatana u nyike Lomuka yini? Tatana u n'wi nyike _____.2. I mani a nga tekela Lomuka phakiti ra machipisi? _____ u tekela Lomuka phakiti ra machipisi.3. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? Hikuva a ya _____.4. Hi nga hlamusela leswaku vukheta i ncini? Vukheta i _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. rederede ri tirha ku rima emasinwini2. machipisi a ma aki miri3. hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekele
	TWARISA	manana dulu	ala	mina	sava	
		mihlata	amukela	mona	Ana	
	HLAYA	Manana va byarile mihlata. Mihlata yi tele ngopfu epurasini ra tatana. Ana u na mona u arile ku ya cela mihlata epurasini. Manana na tatana va cerile mihlata yo tala swinene. Mihlata yinwana va yi yisile eka va kokwana. Kokwana u amukerile mihlata yo huma eka manana.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. manana va byarile mihlata 2. va cerile mihlata yo natata tala swinene 3. yi tele tatana ngopfu mihlata epurasini ra				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dulu	damu	duma	dini	
		dazeni	deke	delela	dirowa	
	HLAYA	Dulu ra kokwana ri sasekile. Dulu ri tele hi mavele. Mavele ya tate dulu. Dulu ri endliwe hi byanyi bya deke. Mudyondzisi u hi byele ku dirowa dulu. Dulu ro dekiwa ri dirowiwile. Xana dulu ri chela yini? Dulu ri hlayisa mavele.				

	TSALA	1. Xana dulu ra kokwana ri njhani? Dulu ra kokwana ri _____. 2. Xana mavele ya hlayisiwa kwihi? Mavele ya hlayisiwa e _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka damu? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: dirowa Tsala xivutiso hi: duma





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dema	delela	desika	deya	
		deredere	dewula	deva	denga	
	HLAYA	Tatana u xavile deredere eka Machipisani. Machipisani u xavisele tatana deredere. Deredere i ra muhlovo wa xitshopana. Vana va dyondzisiwa hi ntirho wa deredere exikolweni. Deredere ri tirha ku rima emasinwini. Hikokwalaho ka yini hi tirhisa deredere ku rima masimu?				
	TSALA	1. Xana tatana u xavile yini? Tatana u xavile _____. 2. Xana deredere ri tirha yini? Deredere ri tirha ku _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: dini





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	delela	damu	dela	dulu	
	HLAYA					
		<p>Tatana u nyike Lomuka phakete ra machipisi. Hahani u tekele Lomuka phakiti ra machipisi. Machipisi a ma aki miri. Machipisi a ma lulamelanga miri ya hina. Swakudya swo aka miri swi ta endla leswaku u yingisela hi vukheta etlilasini. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana tatana u nyike Lomuka yini? Tatana u n'wi nyike _____.2. I mani a nga tekela Lomuka phakiti ra machipisi? _____ u tekela Lomuka phakiti ra machipisi.3. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? Hikuva a ya _____.4. Hi nga hlamusela leswaku vukheta i ncini? Vukheta i _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. rederede ri tirha ku rima emasinwini2. machipisi a ma aki miri3. hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekele
	TWARISA	manana dulu	ala	mina	sava	
		mihlata	amukela	mona	Ana	
	HLAYA	Manana va byarile mihlata. Mihlata yi tele ngopfu epurasini ra tatana. Ana u na mona u arile ku ya cela mihlata epurasini. Manana na tatana va cerile mihlata yo tala swinene. Mihlata yinwana va yi yisile eka va kokwana. Kokwana u amukerile mihlata yo huma eka manana.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. manana va byarile mihlata 2. va cerile mihlata yo natata tala swinene 3. yi tele tatana ngopfu mihlata epurasini ra				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dulu	damu	duma	dini	
		dazeni	deke	delela	dirowa	
	HLAYA	Dulu ra kokwana ri sasekile. Dulu ri tele hi mavele. Mavele ya tate dulu. Dulu ri endliwe hi byanyi bya deke. Mudyondzisi u hi byele ku dirowa dulu. Dulu ro dekiwa ri dirowiwile. Xana dulu ri chela yini? Dulu ri hlayisa mavele.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana dulu ra kokwana ri njhani? Dulu ra kokwana ri _____. Xana mavele ya hlayisiwa kwihi? Mavele ya hlayisiwa e _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka damu? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: dirowa Tsala xivutiso hi: duma




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dema	delela	desika	deya	
		deredere	dewula	deva	denga	
	HLAYA	Tatana u xavile deredere eka Machipisani. Machipisani u xavisele tatana deredere. Deredere i ra muhlovo wa xitshopana. Vana va dyondzisiwa hi ntirho wa deredere exikolweni. Deredere ri tirha ku rima emasinwini. Hikokwalaho ka yini hi tirhisa deredere ku rima masimu?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana u xavile yini? Tatana u xavile _____. Xana deredere ri tirha yini? Deredere ri tirha ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: dini





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	delela	damu	dela	dulu	
 HLAYA		deda	duku	deya	dima	
		<div data-bbox="446 425 1516 1075" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="422 1131 1540 1377">Tatana u nyike Lomuka phakete ra machipisi. Hahani u tekele Lomuka phakiti ra machipisi. Machipisi a ma aki miri. Machipisi a ma lulamelanga miri ya hina. Swakudya swo aka miri swi ta endla leswaku u yingisela hi vukheta etlilasini. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana tatana u nyike Lomuka yini? Tatana u n'wi nyike _____.2. I mani a nga tekela Lomuka phakiti ra machipisi? _____ u tekela Lomuka phakiti ra machipisi.3. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? Hikuva a ya _____.4. Hi nga hlamusela leswaku vukheta i ncini? Vukheta i _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. rederede ri tirha ku rima emasinwini2. machipisi a ma aki miri3. hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekele
	TWARISA	manana dulu	ala	mina	sava	
		mihlata	amukela	mona	Ana	
	HLAYA	Manana va byarile mihlata. Mihlata yi tele ngopfu epurasini ra tatana. Ana u na mona u arile ku ya cela mihlata epurasini. Manana na tatana va cerile mihlata yo tala swinene. Mihlata yinwana va yi yisile eka va kokwana. Kokwana u amukerile mihlata yo huma eka manana.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. manana va byarile mihlata 2. va cerile mihlata yo natata tala swinene 3. yi tele tatana ngopfu mihlata epurasini ra				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dulu	damu	duma	dini	
		dazeni	deke	delela	dirowa	
	HLAYA	Dulu ra kokwana ri sasekile. Dulu ri tele hi mavele. Mavele ya tate dulu. Dulu ri endliwe hi byanyi bya deke. Mudyondzisi u hi byele ku dirowa dulu. Dulu ro dekiwa ri dirowiwile. Xana dulu ri chela yini? Dulu ri hlayisa mavele.				

	TSALA	1. Xana dulu ra kokwana ri njhani? Dulu ra kokwana ri _____. 2. Xana mavele ya hlayisiwa kwihi? Mavele ya hlayisiwa e _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka damu? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: dirowa Tsala xivutiso hi: duma




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dema	delela	desika	deya	
		deredere	dewula	deva	denga	
	HLAYA	Tatana u xavile deredere eka Machipisani. Machipisani u xavisele tatana deredere. Deredere i ra muhlovo wa xitshopana. Vana va dyondzisiwa hi ntirho wa deredere exikolweni. Deredere ri tirha ku rima emasinwini. Hikokwalaho ka yini hi tirhisa deredere ku rima masimu?				
	TSALA	1. Xana tatana u xavile yini? Tatana u xavile _____. 2. Xana deredere ri tirha yini? Deredere ri tirha ku _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: dini





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	delela	damu	dela	dulu	
 HLAYA		deda	duku	deya	dima	
		<div data-bbox="446 425 1516 1075" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="422 1131 1540 1377">Tatana u nyike Lomuka phakete ra machipisi. Hahani u tekele Lomuka phakiti ra machipisi. Machipisi a ma aki miri. Machipisi a ma lulamelanga miri ya hina. Swakudya swo aka miri swi ta endla leswaku u yingisela hi vukheta etlilasini. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana tatana u nyike Lomuka yini? Tatana u n'wi nyike _____.2. I mani a nga tekela Lomuka phakiti ra machipisi? _____ u tekela Lomuka phakiti ra machipisi.3. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? Hikuva a ya _____.4. Hi nga hlamusela leswaku vukheta i ncini? Vukheta i _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. rederede ri tirha ku rima emasinwini2. machipisi a ma aki miri3. hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekele
	TWARISA	manana dulu	ala	mina	sava	
		mihlata	amukela	mona	Ana	
	HLAYA	Manana va byarile mihlata. Mihlata yi tele ngopfu epurasini ra tatana. Ana u na mona u arile ku ya cela mihlata epurasini. Manana na tatana va cerile mihlata yo tala swinene. Mihlata yinwana va yi yisile eka va kokwana. Kokwana u amukerile mihlata yo huma eka manana.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. manana va byarile mihlata 2. va cerile mihlata yo natata tala swinene 3. yi tele tatana ngopfu mihlata epurasini ra				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dulu	damu	duma	dini	
		dazeni	deke	delela	dirowa	
	HLAYA	Dulu ra kokwana ri sasekile. Dulu ri tele hi mavele. Mavele ya tate dulu. Dulu ri endliwe hi byanyi bya deke. Mudyondzisi u hi byele ku dirowa dulu. Dulu ro dekiwa ri dirowiwile. Xana dulu ri chela yini? Dulu ri hlayisa mavele.				

	TSALA	1. Xana dulu ra kokwana ri njhani? Dulu ra kokwana ri _____. 2. Xana mavele ya hlayisiwa kwihi? Mavele ya hlayisiwa e _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka damu? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: dirowa Tsala xivutiso hi: duma




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dema	delela	desika	deya	
		deredere	dewula	deva	denga	
	HLAYA	Tatana u xavile deredere eka Machipisani. Machipisani u xavisele tatana deredere. Deredere i ra muhlovo wa xitshopana. Vana va dyondzisiwa hi ntirho wa deredere exikolweni. Deredere ri tirha ku rima emasinwini. Hikokwalaho ka yini hi tirhisa deredere ku rima masimu?				
	TSALA	1. Xana tatana u xavile yini? Tatana u xavile _____. 2. Xana deredere ri tirha yini? Deredere ri tirha ku _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: dini





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	delela	damu	dela	dulu	
 HLAYA		deda	duku	deya	dima	
		<div data-bbox="446 425 1516 1075" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="422 1131 1540 1377"> Tatana u nyike Lomuka phakete ra machipisi. Hahani u tekele Lomuka phakiti ra machipisi. Machipisi a ma aki miri. Machipisi a ma lulamelanga miri ya hina. Swakudya swo aka miri swi ta endla leswaku u yingisela hi vukheta etlilasini. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? </p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana tatana u nyike Lomuka yini? Tatana u n'wi nyike _____.2. I mani a nga tekela Lomuka phakiti ra machipisi? _____ u tekela Lomuka phakiti ra machipisi.3. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? Hikuva a ya _____.4. Hi nga hlamusela leswaku vukheta i ncini? Vukheta i _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. rederede ri tirha ku rima emasinwini2. machipisi a ma aki miri3. hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekele
	TWARISA	manana dulu	ala	mina	sava	
		mihlata	amukela	mona	Ana	
	HLAYA	Manana va byarile mihlata. Mihlata yi tele ngopfu epurasini ra tatana. Ana u na mona u arile ku ya cela mihlata epurasini. Manana na tatana va cerile mihlata yo tala swinene. Mihlata yinwana va yi yisile eka va kokwana. Kokwana u amukerile mihlata yo huma eka manana.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. manana va byarile mihlata 2. va cerile mihlata yo natata tala swinene 3. yi tele tatana ngopfu mihlata epurasini ra				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dulu	damu	duma	dini	
		dazeni	deke	delela	dirowa	
	HLAYA	Dulu ra kokwana ri sasekile. Dulu ri tele hi mavele. Mavele ya tate dulu. Dulu ri endliwe hi byanyi bya deke. Mudyondzisi u hi byele ku dirowa dulu. Dulu ro dekiwa ri dirowiwile. Xana dulu ri chela yini? Dulu ri hlayisa mavele.				

	TSALA	1. Xana dulu ra kokwana ri njhani? Dulu ra kokwana ri _____. 2. Xana mavele ya hlayisiwa kwihi? Mavele ya hlayisiwa e _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka damu? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: dirowa Tsala xivutiso hi: duma




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dema	delela	desika	deya	
		deredere	dewula	deva	denga	
	HLAYA	Tatana u xavile deredere eka Machipisani. Machipisani u xavisele tatana deredere. Deredere i ra muhlovo wa xitshopana. Vana va dyondzisiwa hi ntirho wa deredere exikolweni. Deredere ri tirha ku rima emasinwini. Hikokwalaho ka yini hi tirhisa deredere ku rima masimu?				
	TSALA	1. Xana tatana u xavile yini? Tatana u xavile _____. 2. Xana deredere ri tirha yini? Deredere ri tirha ku _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: dini





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	delela	damu	dela	dulu	
 HLAYA		deda	duku	deya	dima	
		<div data-bbox="446 425 1516 1075" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="422 1131 1540 1377">Tatana u nyike Lomuka phakete ra machipisi. Hahani u tekele Lomuka phakiti ra machipisi. Machipisi a ma aki miri. Machipisi a ma lulamelanga miri ya hina. Swakudya swo aka miri swi ta endla leswaku u yingisela hi vukheta etlilasini. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana tatana u nyike Lomuka yini? Tatana u n'wi nyike _____.2. I mani a nga tekela Lomuka phakiti ra machipisi? _____ u tekela Lomuka phakiti ra machipisi.3. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? Hikuva a ya _____.4. Hi nga hlamusela leswaku vukheta i ncini? Vukheta i _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. rederede ri tirha ku rima emasinwini2. machipisi a ma aki miri3. hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekele
	TWARISA	manana dulu	ala	mina	sava	
		mihlata	amukela	mona	Ana	
	HLAYA	Manana va byarile mihlata. Mihlata yi tele ngopfu epurasini ra tatana. Ana u na mona u arile ku ya cela mihlata epurasini. Manana na tatana va cerile mihlata yo tala swinene. Mihlata yinwana va yi yisile eka va kokwana. Kokwana u amukerile mihlata yo huma eka manana.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. manana va byarile mihlata 2. va cerile mihlata yo natata tala swinene 3. yi tele tatana ngopfu mihlata epurasini ra				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dulu	damu	duma	dini	
		dazeni	deke	delela	dirowa	
	HLAYA	Dulu ra kokwana ri sasekile. Dulu ri tele hi mavele. Mavele ya tate dulu. Dulu ri endliwe hi byanyi bya deke. Mudyondzisi u hi byele ku dirowa dulu. Dulu ro dekiwa ri dirowiwile. Xana dulu ri chela yini? Dulu ri hlayisa mavele.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana dulu ra kokwana ri njhani? Dulu ra kokwana ri _____. Xana mavele ya hlayisiwa kwihi? Mavele ya hlayisiwa e _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka damu? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: dirowa Tsala xivutiso hi: duma




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dema	delela	desika	deya	
		deredere	dewula	deva	denga	
	HLAYA	Tatana u xavile deredere eka Machipisani. Machipisani u xavisele tatana deredere. Deredere i ra muhlovo wa xitshopana. Vana va dyondzisiwa hi ntirho wa deredere exikolweni. Deredere ri tirha ku rima emasinwini. Hikokwalaho ka yini hi tirhisa deredere ku rima masimu?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana u xavile yini? Tatana u xavile _____. Xana deredere ri tirha yini? Deredere ri tirha ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: dini





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	delela	damu	dela	dulu	
 HLAYA		deda	duku	deya	dima	
		<div data-bbox="446 425 1516 1075" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="422 1131 1540 1377">Tatana u nyike Lomuka phakete ra machipisi. Hahani u tekele Lomuka phakiti ra machipisi. Machipisi a ma aki miri. Machipisi a ma lulamelanga miri ya hina. Swakudya swo aka miri swi ta endla leswaku u yingisela hi vukheta etlilasini. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana tatana u nyike Lomuka yini? Tatana u n'wi nyike _____.2. I mani a nga tekela Lomuka phakiti ra machipisi? _____ u tekela Lomuka phakiti ra machipisi.3. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? Hikuva a ya _____.4. Hi nga hlamusela leswaku vukheta i ncini? Vukheta i _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. rederede ri tirha ku rima emasinwini2. machipisi a ma aki miri3. hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekele
	TWARISA	manana dulu	ala	mina	sava	
		mihlata	amukela	mona	Ana	
	HLAYA	Manana va byarile mihlata. Mihlata yi tele ngopfu epurasini ra tatana. Ana u na mona u arile ku ya cela mihlata epurasini. Manana na tatana va cerile mihlata yo tala swinene. Mihlata yinwana va yi yisile eka va kokwana. Kokwana u amukerile mihlata yo huma eka manana.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. manana va byarile mihlata 2. va cerile mihlata yo natata tala swinene 3. yi tele tatana ngopfu mihlata epurasini ra				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dulu	damu	duma	dini	
		dazeni	deke	delela	dirowa	
	HLAYA	Dulu ra kokwana ri sasekile. Dulu ri tele hi mavele. Mavele ya tate dulu. Dulu ri endliwe hi byanyi bya deke. Mudyondzisi u hi byele ku dirowa dulu. Dulu ro dekiwa ri dirowiwile. Xana dulu ri chela yini? Dulu ri hlayisa mavele.				

	TSALA	1. Xana dulu ra kokwana ri njhani? Dulu ra kokwana ri _____. 2. Xana mavele ya hlayisiwa kwihi? Mavele ya hlayisiwa e _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka damu? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: dirowa Tsala xivutiso hi: duma





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dema	delela	desika	deya	
		deredere	dewula	deva	denga	
	HLAYA	Tatana u xavile deredere eka Machipisani. Machipisani u xavisele tatana deredere. Deredere i ra muhlovo wa xitshopana. Vana va dyondzisiwa hi ntirho wa deredere exikolweni. Deredere ri tirha ku rima emasinwini. Hikokwalaho ka yini hi tirhisa deredere ku rima masimu?				
	TSALA	1. Xana tatana u xavile yini? Tatana u xavile _____. 2. Xana deredere ri tirha yini? Deredere ri tirha ku _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: dini





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	delela	damu	dela	dulu	
	HLAYA	<div style="text-align: center;">  </div> <p> Tatana u nyike Lomuka phakete ra machipisi. Hahani u tekele Lomuka phakiti ra machipisi. Machipisi a ma aki miri. Machipisi a ma lulamelanga miri ya hina. Swakudya swo aka miri swi ta endla leswaku u yingisela hi vukheta etlilasini. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? </p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana tatana u nyike Lomuka yini? Tatana u n'wi nyike _____.2. I mani a nga tekela Lomuka phakiti ra machipisi? _____ u tekela Lomuka phakiti ra machipisi.3. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? Hikuva a ya _____.4. Hi nga hlamusela leswaku vukheta i ncini? Vukheta i _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. rederede ri tirha ku rima emasinwini2. machipisi a ma aki miri3. hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekele
	TWARISA	manana dulu	ala	mina	sava	
		mihlata	amukela	mona	Ana	
	HLAYA	Manana va byarile mihlata. Mihlata yi tele ngopfu epurasini ra tatana. Ana u na mona u arile ku ya cela mihlata epurasini. Manana na tatana va cerile mihlata yo tala swinene. Mihlata yinwana va yi yisile eka va kokwana. Kokwana u amukerile mihlata yo huma eka manana.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. manana va byarile mihlata 2. va cerile mihlata yo natata tala swinene 3. yi tele tatana ngopfu mihlata epurasini ra				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dulu	damu	duma	dini	
		dazeni	deke	delela	dirowa	
	HLAYA	Dulu ra kokwana ri sasekile. Dulu ri tele hi mavele. Mavele ya tate dulu. Dulu ri endliwe hi byanyi bya deke. Mudyondzisi u hi byele ku dirowa dulu. Dulu ro dekiwa ri dirowiwile. Xana dulu ri chela yini? Dulu ri hlayisa mavele.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana dulu ra kokwana ri njhani? Dulu ra kokwana ri _____. Xana mavele ya hlayisiwa kwihi? Mavele ya hlayisiwa e _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka damu? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: dirowa Tsala xivutiso hi: duma




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dema	delela	desika	deya	
		deredere	dewula	deva	denga	
	HLAYA	Tatana u xavile deredere eka Machipisani. Machipisani u xavisele tatana deredere. Deredere i ra muhlovo wa xitshopana. Vana va dyondzisiwa hi ntirho wa deredere exikolweni. Deredere ri tirha ku rima emasinwini. Hikokwalaho ka yini hi tirhisa deredere ku rima masimu?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana u xavile yini? Tatana u xavile _____. Xana deredere ri tirha yini? Deredere ri tirha ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: dini





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	delela	damu	dela	dulu	
 HLAYA		deda	duku	deya	dima	
		<div data-bbox="446 425 1516 1075" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="422 1131 1540 1377">Tatana u nyike Lomuka phakete ra machipisi. Hahani u tekele Lomuka phakiti ra machipisi. Machipisi a ma aki miri. Machipisi a ma lulamelanga miri ya hina. Swakudya swo aka miri swi ta endla leswaku u yingisela hi vukheta etlilasini. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana tatana u nyike Lomuka yini? Tatana u n'wi nyike _____.2. I mani a nga tekela Lomuka phakiti ra machipisi? _____ u tekela Lomuka phakiti ra machipisi.3. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? Hikuva a ya _____.4. Hi nga hlamusela leswaku vukheta i ncini? Vukheta i _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. rederede ri tirha ku rima emasinwini2. machipisi a ma aki miri3. hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekele
	TWARISA	manana dulu	ala	mina	sava	
		mihlata	amukela	mona	Ana	
	HLAYA	Manana va byarile mihlata. Mihlata yi tele ngopfu epurasini ra tatana. Ana u na mona u arile ku ya cela mihlata epurasini. Manana na tatana va cerile mihlata yo tala swinene. Mihlata yinwana va yi yisile eka va kokwana. Kokwana u amukerile mihlata yo huma eka manana.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. manana va byarile mihlata 2. va cerile mihlata yo natata tala swinene 3. yi tele tatana ngopfu mihlata epurasini ra				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dulu	damu	duma	dini	
		dazeni	deke	delela	dirowa	
	HLAYA	Dulu ra kokwana ri sasekile. Dulu ri tele hi mavele. Mavele ya tate dulu. Dulu ri endliwe hi byanyi bya deke. Mudyondzisi u hi byele ku dirowa dulu. Dulu ro dekiwa ri dirowiwile. Xana dulu ri chela yini? Dulu ri hlayisa mavele.				

	TSALA	1. Xana dulu ra kokwana ri njhani? Dulu ra kokwana ri _____. 2. Xana mavele ya hlayisiwa kwihi? Mavele ya hlayisiwa e _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka damu? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: dirowa Tsala xivutiso hi: duma




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dema	delela	desika	deya	
		deredere	dewula	deva	denga	
	HLAYA	Tatana u xavile deredere eka Machipisani. Machipisani u xavisele tatana deredere. Deredere i ra muhlovo wa xitshopana. Vana va dyondzisiwa hi ntirho wa deredere exikolweni. Deredere ri tirha ku rima emasinwini. Hikokwalaho ka yini hi tirhisa deredere ku rima masimu?				
	TSALA	1. Xana tatana u xavile yini? Tatana u xavile _____. 2. Xana deredere ri tirha yini? Deredere ri tirha ku _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: dini





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	delela	damu	dela	dulu	
 HLAYA		deda	duku	deya	dima	
		<div data-bbox="446 425 1516 1075" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="422 1131 1540 1377">Tatana u nyike Lomuka phakete ra machipisi. Hahani u tekele Lomuka phakiti ra machipisi. Machipisi a ma aki miri. Machipisi a ma lulamelanga miri ya hina. Swakudya swo aka miri swi ta endla leswaku u yingisela hi vukheta etlilasini. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana tatana u nyike Lomuka yini? Tatana u n'wi nyike _____.2. I mani a nga tekela Lomuka phakiti ra machipisi? _____ u tekela Lomuka phakiti ra machipisi.3. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? Hikuva a ya _____.4. Hi nga hlamusela leswaku vukheta i ncini? Vukheta i _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. rederede ri tirha ku rima emasinwini2. machipisi a ma aki miri3. hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekele
	TWARISA	manana dulu	ala	mina	sava	
		mihlata	amukela	mona	Ana	
	HLAYA	Manana va byarile mihlata. Mihlata yi tele ngopfu epurasini ra tatana. Ana u na mona u arile ku ya cela mihlata epurasini. Manana na tatana va cerile mihlata yo tala swinene. Mihlata yinwana va yi yisile eka va kokwana. Kokwana u amukerile mihlata yo huma eka manana.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. manana va byarile mihlata 2. va cerile mihlata yo natata tala swinene 3. yi tele tatana ngopfu mihlata epurasini ra				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dulu	damu	duma	dini	
		dazeni	deke	delela	dirowa	
	HLAYA	Dulu ra kokwana ri sasekile. Dulu ri tele hi mavele. Mavele ya tate dulu. Dulu ri endliwe hi byanyi bya deke. Mudyondzisi u hi byele ku dirowa dulu. Dulu ro dekiwa ri dirowiwile. Xana dulu ri chela yini? Dulu ri hlayisa mavele.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana dulu ra kokwana ri njhani? Dulu ra kokwana ri _____. Xana mavele ya hlayisiwa kwihi? Mavele ya hlayisiwa e _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka damu? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: dirowa Tsala xivutiso hi: duma




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dema	delela	desika	deya	
		deredere	dewula	deva	denga	
	HLAYA	Tatana u xavile deredere eka Machipisani. Machipisani u xavisele tatana deredere. Deredere i ra muhlovo wa xitshopana. Vana va dyondzisiwa hi ntirho wa deredere exikolweni. Deredere ri tirha ku rima emasinwini. Hikokwalaho ka yini hi tirhisa deredere ku rima masimu?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana u xavile yini? Tatana u xavile _____. Xana deredere ri tirha yini? Deredere ri tirha ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: dini





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	delela	damu	dela	dulu	
 HLAYA		deda	duku	deya	dima	
		<div data-bbox="446 425 1516 1075" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="422 1131 1540 1377">Tatana u nyike Lomuka phakete ra machipisi. Hahani u tekele Lomuka phakiti ra machipisi. Machipisi a ma aki miri. Machipisi a ma lulamelanga miri ya hina. Swakudya swo aka miri swi ta endla leswaku u yingisela hi vukheta etlilasini. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana tatana u nyike Lomuka yini? Tatana u n'wi nyike _____.2. I mani a nga tekela Lomuka phakiti ra machipisi? _____ u tekela Lomuka phakiti ra machipisi.3. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? Hikuva a ya _____.4. Hi nga hlamusela leswaku vukheta i ncini? Vukheta i _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. rederede ri tirha ku rima emasinwini2. machipisi a ma aki miri3. hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekele
	TWARISA	manana dulu	ala	mina	sava	
		mihlata	amukela	mona	Ana	
	HLAYA	Manana va byarile mihlata. Mihlata yi tele ngopfu epurasini ra tatana. Ana u na mona u arile ku ya cela mihlata epurasini. Manana na tatana va cerile mihlata yo tala swinene. Mihlata yinwana va yi yisile eka va kokwana. Kokwana u amukerile mihlata yo huma eka manana.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. manana va byarile mihlata 2. va cerile mihlata yo natata tala swinene 3. yi tele tatana ngopfu mihlata epurasini ra				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dulu	damu	duma	dini	
		dazeni	deke	delela	dirowa	
	HLAYA	Dulu ra kokwana ri sasekile. Dulu ri tele hi mavele. Mavele ya tate dulu. Dulu ri endliwe hi byanyi bya deke. Mudyondzisi u hi byele ku dirowa dulu. Dulu ro dekiwa ri dirowiwile. Xana dulu ri chela yini? Dulu ri hlayisa mavele.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana dulu ra kokwana ri njhani? Dulu ra kokwana ri _____. Xana mavele ya hlayisiwa kwihi? Mavele ya hlayisiwa e _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka damu? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: dirowa Tsala xivutiso hi: duma




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dema	delela	desika	deya	
		deredere	dewula	deva	denga	
	HLAYA	Tatana u xavile deredere eka Machipisani. Machipisani u xavisele tatana deredere. Deredere i ra muhlovo wa xitshopana. Vana va dyondzisiwa hi ntirho wa deredere exikolweni. Deredere ri tirha ku rima emasinwini. Hikokwalaho ka yini hi tirhisa deredere ku rima masimu?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana u xavile yini? Tatana u xavile _____. Xana deredere ri tirha yini? Deredere ri tirha ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: dini





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	delela	damu	dela	dulu	
 HLAYA		deda	duku	deya	dima	
		<div data-bbox="446 425 1516 1075" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="422 1131 1540 1377">Tatana u nyike Lomuka phakete ra machipisi. Hahani u tekele Lomuka phakiti ra machipisi. Machipisi a ma aki miri. Machipisi a ma lulamelanga miri ya hina. Swakudya swo aka miri swi ta endla leswaku u yingisela hi vukheta etlilasini. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana tatana u nyike Lomuka yini? Tatana u n'wi nyike _____.2. I mani a nga tekela Lomuka phakiti ra machipisi? _____ u tekela Lomuka phakiti ra machipisi.3. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? Hikuva a ya _____.4. Hi nga hlamusela leswaku vukheta i ncini? Vukheta i _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. rederede ri tirha ku rima emasinwini2. machipisi a ma aki miri3. hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekele
	TWARISA	manana dulu	ala	mina	sava	
		mihlata	amukela	mona	Ana	
	HLAYA	Manana va byarile mihlata. Mihlata yi tele ngopfu epurasini ra tatana. Ana u na mona u arile ku ya cela mihlata epurasini. Manana na tatana va cerile mihlata yo tala swinene. Mihlata yinwana va yi yisile eka va kokwana. Kokwana u amukerile mihlata yo huma eka manana.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. manana va byarile mihlata 2. va cerile mihlata yo natata tala swinene 3. yi tele tatana ngopfu mihlata epurasini ra				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dulu	damu	duma	dini	
		dazeni	deke	delela	dirowa	
	HLAYA	Dulu ra kokwana ri sasekile. Dulu ri tele hi mavele. Mavele ya tate dulu. Dulu ri endliwe hi byanyi bya deke. Mudyondzisi u hi byele ku dirowa dulu. Dulu ro dekiwa ri dirowiwile. Xana dulu ri chela yini? Dulu ri hlayisa mavele.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana dulu ra kokwana ri njhani? Dulu ra kokwana ri _____. Xana mavele ya hlayisiwa kwihi? Mavele ya hlayisiwa e _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka damu? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: dirowa Tsala xivutiso hi: duma




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dema	delela	desika	deya	
		deredere	dewula	deva	denga	
	HLAYA	Tatana u xavile deredere eka Machipisani. Machipisani u xavisele tatana deredere. Deredere i ra muhlovo wa xitshopana. Vana va dyondzisiwa hi ntirho wa deredere exikolweni. Deredere ri tirha ku rima emasinwini. Hikokwalaho ka yini hi tirhisa deredere ku rima masimu?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana u xavile yini? Tatana u xavile _____. Xana deredere ri tirha yini? Deredere ri tirha ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: dini





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	delela	damu	dela	dulu	
 HLAYA		deda	duku	deya	dima	
		<div data-bbox="446 425 1516 1075" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="422 1131 1540 1377">Tatana u nyike Lomuka phakete ra machipisi. Hahani u tekele Lomuka phakiti ra machipisi. Machipisi a ma aki miri. Machipisi a ma lulamelanga miri ya hina. Swakudya swo aka miri swi ta endla leswaku u yingisela hi vukheta etlilasini. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana tatana u nyike Lomuka yini? Tatana u n'wi nyike _____. 2. I mani a nga tekela Lomuka phakiti ra machipisi? _____ u tekela Lomuka phakiti ra machipisi. 3. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? Hikuva a ya _____. 4. Hi nga hlamusela leswaku vukheta i ncini? Vukheta i _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rederede ri tirha ku rima emasinwini 2. machipisi a ma aki miri 3. hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekele
	TWARISA	manana dulu	ala	mina	sava	
		mihlata	amukela	mona	Ana	
	HLAYA	Manana va byarile mihlata. Mihlata yi tele ngopfu epurasini ra tatana. Ana u na mona u arile ku ya cela mihlata epurasini. Manana na tatana va cerile mihlata yo tala swinene. Mihlata yinwana va yi yisile eka va kokwana. Kokwana u amukerile mihlata yo huma eka manana.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. manana va byarile mihlata 2. va cerile mihlata yo natata tala swinene 3. yi tele tatana ngopfu mihlata epurasini ra				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dulu	damu	duma	dini	
		dazeni	deke	delela	dirowa	
	HLAYA	Dulu ra kokwana ri sasekile. Dulu ri tele hi mavele. Mavele ya tate dulu. Dulu ri endliwe hi byanyi bya deke. Mudyondzisi u hi byele ku dirowa dulu. Dulu ro dekiwa ri dirowiwile. Xana dulu ri chela yini? Dulu ri hlayisa mavele.				

	TSALA	1. Xana dulu ra kokwana ri njhani? Dulu ra kokwana ri _____. 2. Xana mavele ya hlayisiwa kwihi? Mavele ya hlayisiwa e _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka damu? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: dirowa Tsala xivutiso hi: duma




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dema	delela	desika	deya	
		deredere	dewula	deva	denga	
	HLAYA	Tatana u xavile deredere eka Machipisani. Machipisani u xavisele tatana deredere. Deredere i ra muhlovo wa xitshopana. Vana va dyondzisiwa hi ntirho wa deredere exikolweni. Deredere ri tirha ku rima emasinwini. Hikokwalaho ka yini hi tirhisa deredere ku rima masimu?				
	TSALA	1. Xana tatana u xavile yini? Tatana u xavile _____. 2. Xana deredere ri tirha yini? Deredere ri tirha ku _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: dini





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	delela	damu	dela	dulu	
 HLAYA		deda	duku	deya	dima	
		<div data-bbox="446 425 1516 1075" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="422 1131 1540 1377">Tatana u nyike Lomuka phakete ra machipisi. Hahani u tekele Lomuka phakiti ra machipisi. Machipisi a ma aki miri. Machipisi a ma lulamelanga miri ya hina. Swakudya swo aka miri swi ta endla leswaku u yingisela hi vukheta etlilasini. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana u nyike Lomuka yini? Tatana u n'wi nyike _____. I mani a nga tekela Lomuka phakiti ra machipisi? _____ u tekela Lomuka phakiti ra machipisi. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? Hikuva a ya _____. Hi nga hlamusela leswaku vukheta i ncini? Vukheta i _____. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> rederede ri tirha ku rima emasinwini machipisi a ma aki miri hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekele
	TWARISA	manana dulu	ala	mina	sava	
		mihlata	amukela	mona	Ana	
	HLAYA	Manana va byarile mihlata. Mihlata yi tele ngopfu epurasini ra tatana. Ana u na mona u arile ku ya cela mihlata epurasini. Manana na tatana va cerile mihlata yo tala swinene. Mihlata yinwana va yi yisile eka va kokwana. Kokwana u amukerile mihlata yo huma eka manana.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. manana va byarile mihlata 2. va cerile mihlata yo natata tala swinene 3. yi tele tatana ngopfu mihlata epurasini ra				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dulu	damu	duma	dini	
		dazeni	deke	delela	dirowa	
	HLAYA	Dulu ra kokwana ri sasekile. Dulu ri tele hi mavele. Mavele ya tate dulu. Dulu ri endliwe hi byanyi bya deke. Mudyondzisi u hi byele ku dirowa dulu. Dulu ro dekiwa ri dirowiwile. Xana dulu ri chela yini? Dulu ri hlayisa mavele.				

	TSALA	1. Xana dulu ra kokwana ri njhani? Dulu ra kokwana ri _____. 2. Xana mavele ya hlayisiwa kwihi? Mavele ya hlayisiwa e _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka damu? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: dirowa Tsala xivutiso hi: duma




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dema	delela	desika	deya	
		deredere	dewula	deva	denga	
	HLAYA	Tatana u xavile deredere eka Machipisani. Machipisani u xavisele tatana deredere. Deredere i ra muhlovo wa xitshopana. Vana va dyondzisiwa hi ntirho wa deredere exikolweni. Deredere ri tirha ku rima emasinwini. Hikokwalaho ka yini hi tirhisa deredere ku rima masimu?				
	TSALA	1. Xana tatana u xavile yini? Tatana u xavile _____. 2. Xana deredere ri tirha yini? Deredere ri tirha ku _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: dini





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	delela	damu	dela	dulu	
 HLAYA		deda	duku	deya	dima	
		<div data-bbox="446 425 1516 1075" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="422 1131 1540 1377">Tatana u nyike Lomuka phakete ra machipisi. Hahani u tekele Lomuka phakiti ra machipisi. Machipisi a ma aki miri. Machipisi a ma lulamelanga miri ya hina. Swakudya swo aka miri swi ta endla leswaku u yingisela hi vukheta etlilasini. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana tatana u nyike Lomuka yini? Tatana u n'wi nyike _____.2. I mani a nga tekela Lomuka phakiti ra machipisi? _____ u tekela Lomuka phakiti ra machipisi.3. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? Hikuva a ya _____.4. Hi nga hlamusela leswaku vukheta i ncini? Vukheta i _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. rederede ri tirha ku rima emasinwini2. machipisi a ma aki miri3. hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekele
	TWARISA	manana dulu	ala	mina	sava	
		mihlata	amukela	mona	Ana	
	HLAYA	Manana va byarile mihlata. Mihlata yi tele ngopfu epurasini ra tatana. Ana u na mona u arile ku ya cela mihlata epurasini. Manana na tatana va cerile mihlata yo tala swinene. Mihlata yinwana va yi yisile eka va kokwana. Kokwana u amukerile mihlata yo huma eka manana.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. manana va byarile mihlata 2. va cerile mihlata yo natata tala swinene 3. yi tele tatana ngopfu mihlata epurasini ra				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dulu	damu	duma	dini	
		dazeni	deke	delela	dirowa	
	HLAYA	Dulu ra kokwana ri sasekile. Dulu ri tele hi mavele. Mavele ya tate dulu. Dulu ri endliwe hi byanyi bya deke. Mudyondzisi u hi byele ku dirowa dulu. Dulu ro dekiwa ri dirowiwile. Xana dulu ri chela yini? Dulu ri hlayisa mavele.				

	TSALA	1. Xana dulu ra kokwana ri njhani? Dulu ra kokwana ri _____. 2. Xana mavele ya hlayisiwa kwihi? Mavele ya hlayisiwa e _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka damu? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: dirowa Tsala xivutiso hi: duma




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dema	delela	desika	deya	
		deredere	dewula	deva	denga	
	HLAYA	Tatana u xavile deredere eka Machipisani. Machipisani u xavisele tatana deredere. Deredere i ra muhlovo wa xitshopana. Vana va dyondzisiwa hi ntirho wa deredere exikolweni. Deredere ri tirha ku rima emasinwini. Hikokwalaho ka yini hi tirhisa deredere ku rima masimu?				
	TSALA	1. Xana tatana u xavile yini? Tatana u xavile _____. 2. Xana deredere ri tirha yini? Deredere ri tirha ku _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: dini





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	delela	damu	dela	dulu	
		deda	duku	deya	dima	
	HLAYA	<div data-bbox="446 425 1516 1075" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="422 1131 1540 1377">Tatana u nyike Lomuka phakete ra machipisi. Hahani u tekele Lomuka phakiti ra machipisi. Machipisi a ma aki miri. Machipisi a ma lulamelanga miri ya hina. Swakudya swo aka miri swi ta endla leswaku u yingisela hi vukheta etlilasini. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana tatana u nyike Lomuka yini? Tatana u n'wi nyike _____.2. I mani a nga tekela Lomuka phakiti ra machipisi? _____ u tekela Lomuka phakiti ra machipisi.3. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? Hikuva a ya _____.4. Hi nga hlamusela leswaku vukheta i ncini? Vukheta i _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. rederede ri tirha ku rima emasinwini2. machipisi a ma aki miri3. hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekele
	TWARISA	manana dulu	ala	mina	sava	
		mihlata	amukela	mona	Ana	
	HLAYA	Manana va byarile mihlata. Mihlata yi tele ngopfu epurasini ra tatana. Ana u na mona u arile ku ya cela mihlata epurasini. Manana na tatana va cerile mihlata yo tala swinene. Mihlata yinwana va yi yisile eka va kokwana. Kokwana u amukerile mihlata yo huma eka manana.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. manana va byarile mihlata 2. va cerile mihlata yo natata tala swinene 3. yi tele tatana ngopfu mihlata epurasini ra				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dulu	damu	duma	dini	
		dazeni	deke	delela	dirowa	
	HLAYA	Dulu ra kokwana ri sasekile. Dulu ri tele hi mavele. Mavele ya tate dulu. Dulu ri endliwe hi byanyi bya deke. Mudyondzisi u hi byele ku dirowa dulu. Dulu ro dekiwa ri dirowiwile. Xana dulu ri chela yini? Dulu ri hlayisa mavele.				

	TSALA	1. Xana dulu ra kokwana ri njhani? Dulu ra kokwana ri _____. 2. Xana mavele ya hlayisiwa kwihi? Mavele ya hlayisiwa e _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka damu? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: dirowa Tsala xivutiso hi: duma





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	dema	delela	desika	deya	
		deredere	dewula	deva	denga	
	HLAYA	Tatana u xavile deredere eka Machipisani. Machipisani u xavisele tatana deredere. Deredere i ra muhlovo wa xitshopana. Vana va dyondzisiwa hi ntirho wa deredere exikolweni. Deredere ri tirha ku rima emasinwini. Hikokwalaho ka yini hi tirhisa deredere ku rima masimu?				
	TSALA	1. Xana tatana u xavile yini? Tatana u xavile _____. 2. Xana deredere ri tirha yini? Deredere ri tirha ku _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: dini





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	machipisi	lulamele	phakete	vukheta	tekela
	TWARISA	delela	damu	dela	dulu	
	HLAYA					
		<p>Tatana u nyike Lomuka phakete ra machipisi. Hahani u tekele Lomuka phakiti ra machipisi. Machipisi a ma aki miri. Machipisi a ma lulamelanga miri ya hina. Swakudya swo aka miri swi ta endla leswaku u yingisela hi vukheta etlilasini. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana tatana u nyike Lomuka yini? Tatana u n'wi nyike _____.2. I mani a nga tekela Lomuka phakiti ra machipisi? _____ u tekela Lomuka phakiti ra machipisi.3. Hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina? Hikuva a ya _____.4. Hi nga hlamusela leswaku vukheta i ncini? Vukheta i _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. rederede ri tirha ku rima emasinwini2. machipisi a ma aki miri3. hikokwalaho ka yini machipisi ma nga ri kahle emirini ya hina




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	ntima	thumba	ntirho	thawula	
		ntiyiso	ntila	thikithi	thepe	
	HLAYA	<p>Ndzi xavile thawula ra ntima. Thawula ra ntima ri xaviwile. Thawula ra ntima ri na ntila wo basa. Thawula ra ntima ri na thikithi ra nxavo. I ntirho ku hlantswa thawula ra ntima. Loko hi pima thawula ra ntima hi thepe ri ringana 10 wa tisetimita. Honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina. U tekile thawula ra ntima hi xihoxo a famba na rona. Thawula ra mintila ri rhandziwa ngopfu hi vanhwanyana. U na ntiyiso hi leswi u swi vulaka ke?</p>				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. thawula ra ntima ri na ntila wo basa 2. i ntirho ku hlantswa thawula ra ntima 3. honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	caka-cakaa	cema	comela	
		cela	cacela	cakatsaaa	cinile	
	HLAYA	<p>Zweli na Hlupheka va cinile ri ko ri xa ri ku cakatsaa! Ri lo kala ri ku cakatsaa a ri ku hlayeni ka tibuku. U cinile a khome nghilazi ya namuneti. Nghilazi ya namuneti yi wile yi ku caka. Nghilazi ri lo caka-cakaa! Hikokwalaho ka yini va cinile ri ko ri ku cakatsaa. A swi kahle ku hlaya ri ko ri ku cakatsaa. Hlupheka u fayile nghilazi hi xihoxo. Sungulani hi ku fihlula mi nga si hlaya tibuku. Loko mi heta ku hlaya mi tima rivoni.</p>				

	TSALA	1. Xana i yini xi nga wela hansi? _____ wile yi ku caka . 2. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku caca? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: xihoxo



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	huma	homu	huha	hada	
		hala	hele	hima	huku	
	HLAYA	U huma kwihhi? Ndzi huma ku riseni ka tihomu. Tihomu ti risiwa hi mani? Homu yi dya yini? Homu yi dyile byanyi byo hadiwa. Famb u tiolola hi ku hada byanyi. Kokwana u fulela yindlu hi byanyi byo hadiwa. Huma u ya hala ku ya khayima tihomu. Ndzi ta ku hima loko u tshika tihomu ti dya mavele emasin'wini. Hikokwalaho ka yini u huha hi ku hisa byanyi byo hadiwa?				
	TSALA	1. Xana u huma kwihhi? U huma ku _____. 2. Xana homu yi dya yini ? Homu yi dya _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikele	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	huma	cakacakaabulu	homu	
		holo	cela	huku	caca	







HLAYA



Malume u fuwile tihuku to tshikela matandza. Va fihlula hi matandza hikuva ya na tiphurotheyini. Kokwana a kwatile hikuva u phyandlasile tandza hi xihoxo. Tihuku ta kokwana ti tshikele matandza yo tala. Laha va nga ehleketa hi ku pfula bindzu ra ku xavisa matandza. Hikokwalaho ka yini va tele hi miehleketo yo pfula bindzu ra matandza?





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana kokwana a va fuwile yini? Kokwana a va fuwile _____.2. Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra yini? Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra _____.3. Xana ku humelele yini hi tandza? Tandza ri _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta hele. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malume va fuwile tihuku to tshikela matandza2. homu yi dya yini3. homu yi dyile byanyi byo hadiwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	ntima	thumba	ntirho	thawula	
		ntiyiso	ntila	thikithi	thepe	
	HLAYA	<p>Ndzi xavile thawula ra ntima. Thawula ra ntima ri xaviwile. Thawula ra ntima ri na ntila wo basa. Thawula ra ntima ri na thikithi ra nxavo. I ntirho ku hlantswa thawula ra ntima. Loko hi pima thawula ra ntima hi thepe ri ringana 10 wa tisetimita. Honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina. U tekile thawula ra ntima hi xihoxo a famba na rona. Thawula ra mintila ri rhandziwa ngopfu hi vanhwanyana. U na ntiyiso hi leswi u swi vulaka ke?</p>				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. thawula ra ntima ri na ntila wo basa 2. i ntirho ku hlantswa thawula ra ntima 3. honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	caka-cakaa	cema	comela	
		cela	cacela	cakatsaaa	cinile	
	HLAYA	<p>Zweli na Hlupheka va cinile ri ko ri xa ri ku cakatsaa! Ri lo kala ri ku cakatsaa a ri ku hlayeni ka tibuku. U cinile a khome nghilazi ya namuneti. Nghilazi ya namuneti yi wile yi ku caka. Nghilazi ri lo caka-cakaa! Hikokwalaho ka yini va cinile ri ko ri ku cakatsaa. A swi kahle ku hlaya ri ko ri ku cakatsaa. Hlupheka u fayile nghilazi hi xihoxo. Sungulani hi ku fihlula mi nga si hlaya tibuku. Loko mi heta ku hlaya mi tima rivoni.</p>				

	TSALA	1. Xana i yini xi nga wela hansi? _____ wile yi ku caka . 2. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku caca? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: xihoxo



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	huma	homu	huha	hada	
		hala	hele	hima	huku	
	HLAYA	U huma kwihhi? Ndzi huma ku riseni ka tihomu. Tihomu ti risiwa hi mani? Homu yi dya yini? Homu yi dyile byanyi byo hadiwa. Famb u tiolola hi ku hada byanyi. Kokwana u fulela yindlu hi byanyi byo hadiwa. Huma u ya hala ku ya khayima tihomu. Ndzi ta ku hima loko u tshika tihomu ti dya mavele emasin'wini. Hikokwalaho ka yini u huha hi ku hisa byanyi byo hadiwa?				
	TSALA	1. Xana u huma kwihhi? U huma ku _____. 2. Xana homu yi dya yini ? Homu yi dya _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikele	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	huma	cakacakaabulu	homu	
		holo	cela	huku	caca	







HLAYA



Malume u fuwile tihuku to tshikela matandza. Va fihlula hi matandza hikuva ya na tiphurotheyini. Kokwana a kwatile hikuva u phyandlasile tandza hi xihoxo. Tihuku ta kokwana ti tshikele matandza yo tala. Laha va nga ehleketa hi ku pfula bindzu ra ku xavisa matandza. Hikokwalaho ka yini va tele hi miehleketo yo pfula bindzu ra matandza?





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana kokwana a va fuwile yini? Kokwana a va fuwile _____.2. Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra yini? Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra _____.3. Xana ku humelele yini hi tandza? Tandza ri _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta hele. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malume va fuwile tihuku to tshikela matandza2. homu yi dya yini3. homu yi dyile byanyi byo hadiwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	ntima	thumba	ntirho	thawula	
		ntiyiso	ntila	thikithi	thepe	
	HLAYA	<p>Ndzi xavile thawula ra ntima. Thawula ra ntima ri xaviwile. Thawula ra ntima ri na ntila wo basa. Thawula ra ntima ri na thikithi ra nxavo. I ntirho ku hlantswa thawula ra ntima. Loko hi pima thawula ra ntima hi thepe ri ringana 10 wa tisetimita. Honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina. U tekile thawula ra ntima hi xihoxo a famba na rona. Thawula ra mintila ri rhandziwa ngopfu hi vanhwanyana. U na ntiyiso hi leswi u swi vulaka ke?</p>				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. thawula ra ntima ri na ntila wo basa 2. i ntirho ku hlantswa thawula ra ntima 3. honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	caka-cakaa	cema	comela	
		cela	cacela	cakatsaaa	cinile	
	HLAYA	<p>Zweli na Hlupheka va cinile ri ko ri xa ri ku cakatsaa! Ri lo kala ri ku cakatsaa a ri ku hlayeni ka tibuku. U cinile a khome nghilazi ya namuneti. Nghilazi ya namuneti yi wile yi ku caka. Nghilazi ri lo caka-cakaa! Hikokwalaho ka yini va cinile ri ko ri ku cakatsaa. A swi kahle ku hlaya ri ko ri ku cakatsaa. Hlupheka u fayile nghilazi hi xihoxo. Sungulani hi ku fihlula mi nga si hlaya tibuku. Loko mi heta ku hlaya mi tima rivoni.</p>				

	TSALA	1. Xana i yini xi nga wela hansi? _____ wile yi ku caka . 2. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku caca? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: xihoxo



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	huma	homu	huha	hada	
		hala	hele	hima	huku	
	HLAYA	U huma kwihhi? Ndzi huma ku riseni ka tihomu. Tihomu ti risiwa hi mani? Homu yi dya yini? Homu yi dyile byanyi byo hadiwa. Famb u tiolola hi ku hada byanyi. Kokwana u fulela yindlu hi byanyi byo hadiwa. Huma u ya hala ku ya khayima tihomu. Ndzi ta ku hima loko u tshika tihomu ti dya mavele emasin'wini. Hikokwalaho ka yini u huha hi ku hisa byanyi byo hadiwa?				
	TSALA	1. Xana u huma kwihhi? U huma ku _____. 2. Xana homu yi dya yini ? Homu yi dya _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikele	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	huma	cakacakaabulu	homu	
		holo	cela	huku	caca	







HLAYA



Malume u fuwile tihuku to tshikela matandza. Va fihlula hi matandza hikuva ya na tiphurotheyini. Kokwana a kwatile hikuva u phyandlasile tandza hi xihoxo. Tihuku ta kokwana ti tshikele matandza yo tala. Laha va nga ehleketa hi ku pfula bindzu ra ku xavisa matandza. Hikokwalaho ka yini va tele hi miehleketo yo pfula bindzu ra matandza?





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana kokwana a va fuwile yini? Kokwana a va fuwile _____.2. Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra yini? Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra _____.3. Xana ku humelele yini hi tandza? Tandza ri _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta hele. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malume va fuwile tihuku to tshikela matandza2. homu yi dya yini3. homu yi dyile byanyi byo hadiwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	ntima	thumba	ntirho	thawula	
		ntiyiso	ntila	thikithi	thepe	
	HLAYA	<p>Ndzi xavile thawula ra ntima. Thawula ra ntima ri xaviwile. Thawula ra ntima ri na ntila wo basa. Thawula ra ntima ri na thikithi ra nxavo. I ntirho ku hlantswa thawula ra ntima. Loko hi pima thawula ra ntima hi thepe ri ringana 10 wa tisetimita. Honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina. U tekile thawula ra ntima hi xihoxo a famba na rona. Thawula ra mintila ri rhandziwa ngopfu hi vanhwanyana. U na ntiyiso hi leswi u swi vulaka ke?</p>				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. thawula ra ntima ri na ntila wo basa 2. i ntirho ku hlantswa thawula ra ntima 3. honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	caka-cakaa	cema	comela	
		cela	cacela	cakatsaaa	cinile	
	HLAYA	<p>Zweli na Hlupheka va cinile ri ko ri xa ri ku cakatsaa! Ri lo kala ri ku cakatsaa a ri ku hlayeni ka tibuku. U cinile a khome nghilazi ya namuneti. Nghilazi ya namuneti yi wile yi ku caka. Nghilazi ri lo caka-cakaa! Hikokwalaho ka yini va cinile ri ko ri ku cakatsaa. A swi kahle ku hlaya ri ko ri ku cakatsaa. Hlupheka u fayile nghilazi hi xihoxo. Sungulani hi ku fihlula mi nga si hlaya tibuku. Loko mi heta ku hlaya mi tima rivoni.</p>				

	TSALA	1. Xana i yini xi nga wela hansi? _____ wile yi ku caka . 2. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku caca? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: xihoxo



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	huma	homu	huha	hada	
		hala	hele	hima	huku	
	HLAYA	U huma kwihhi? Ndzi huma ku riseni ka tihomu. Tihomu ti risiwa hi mani? Homu yi dya yini? Homu yi dyile byanyi byo hadiwa. Famb u tiolola hi ku hada byanyi. Kokwana u fulela yindlu hi byanyi byo hadiwa. Huma u ya hala ku ya khayima tihomu. Ndzi ta ku hima loko u tshika tihomu ti dya mavele emasin'wini. Hikokwalaho ka yini u huha hi ku hisa byanyi byo hadiwa?				
	TSALA	1. Xana u huma kwihhi? U huma ku _____. 2. Xana homu yi dya yini ? Homu yi dya _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikele	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	huma	cakacakaabulu	homu	
		holo	cela	huku	caca	







HLAYA



Malume u fuwile tihuku to tshikela matandza. Va fihlula hi matandza hikuva ya na tiphurotheyini. Kokwana a kwatile hikuva u phyandlasile tandza hi xihoxo. Tihuku ta kokwana ti tshikele matandza yo tala. Laha va nga ehleketa hi ku pfula bindzu ra ku xavisa matandza. Hikokwalaho ka yini va tele hi miehleketo yo pfula bindzu ra matandza?





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana kokwana a va fuwile yini? Kokwana a va fuwile _____.2. Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra yini? Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra _____.3. Xana ku humelele yini hi tandza? Tandza ri _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta hele. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malume va fuwile tihuku to tshikela matandza2. homu yi dya yini3. homu yi dyile byanyi byo hadiwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	ntima	thumba	ntirho	thawula	
		ntiyiso	ntila	thikithi	thepe	
	HLAYA	<p>Ndzi xavile thawula ra ntima. Thawula ra ntima ri xaviwile. Thawula ra ntima ri na ntila wo basa. Thawula ra ntima ri na thikithi ra nxavo. I ntirho ku hlantswa thawula ra ntima. Loko hi pima thawula ra ntima hi thepe ri ringana 10 wa tisetimita. Honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina. U tekile thawula ra ntima hi xihoxo a famba na rona. Thawula ra mintila ri rhandziwa ngopfu hi vanhwanyana. U na ntiyiso hi leswi u swi vulaka ke?</p>				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. thawula ra ntima ri na ntila wo basa 2. i ntirho ku hlantswa thawula ra ntima 3. honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	caka-cakaa	cema	comela	
		cela	cacela	cakatsaaa	cinile	
	HLAYA	<p>Zweli na Hlupheka va cinile ri ko ri xa ri ku cakatsaa! Ri lo kala ri ku cakatsaa a ri ku hlayeni ka tibuku. U cinile a khome nghilazi ya namuneti. Nghilazi ya namuneti yi wile yi ku caka. Nghilazi ri lo caka-cakaa! Hikokwalaho ka yini va cinile ri ko ri ku cakatsaa. A swi kahle ku hlaya ri ko ri ku cakatsaa. Hlupheka u fayile nghilazi hi xihoxo. Sungulani hi ku fihlula mi nga si hlaya tibuku. Loko mi heta ku hlaya mi tima rivoni.</p>				

	TSALA	1. Xana i yini xi nga wela hansi? _____ wile yi ku caka . 2. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku caca? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: xihoxo



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	huma	homu	huha	hada	
		hala	hele	hima	huku	
	HLAYA	U huma kwihhi? Ndzi huma ku riseni ka tihomu. Tihomu ti risiwa hi mani? Homu yi dya yini? Homu yi dyile byanyi byo hadiwa. Famb u tiolola hi ku hada byanyi. Kokwana u fulela yindlu hi byanyi byo hadiwa. Huma u ya hala ku ya khayima tihomu. Ndzi ta ku hima loko u tshika tihomu ti dya mavele emasin'wini. Hikokwalaho ka yini u huha hi ku hisa byanyi byo hadiwa?				
	TSALA	1. Xana u huma kwihhi? U huma ku _____. 2. Xana homu yi dya yini ? Homu yi dya _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikele	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	huma	cakacakaabulu	homu	
		holo	cela	huku	caca	







HLAYA



Malume u fuwile tihuku to tshikela matandza. Va fihlula hi matandza hikuva ya na tiphurotheyini. Kokwana a kwatile hikuva u phyandlasile tandza hi xihoxo. Tihuku ta kokwana ti tshikele matandza yo tala. Laha va nga ehleketa hi ku pfula bindzu ra ku xavisa matandza. Hikokwalaho ka yini va tele hi miehleketo yo pfula bindzu ra matandza?





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana kokwana a va fuwile yini? Kokwana a va fuwile _____.2. Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra yini? Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra _____.3. Xana ku humelele yini hi tandza? Tandza ri _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta hele. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malume va fuwile tihuku to tshikela matandza2. homu yi dya yini3. homu yi dyile byanyi byo hadiwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	ntima	thumba	ntirho	thawula	
		ntiyiso	ntila	thikithi	thepe	
	HLAYA	<p>Ndzi xavile thawula ra ntima. Thawula ra ntima ri xaviwile. Thawula ra ntima ri na ntila wo basa. Thawula ra ntima ri na thikithi ra nxavo. I ntirho ku hlantswa thawula ra ntima. Loko hi pima thawula ra ntima hi thepe ri ringana 10 wa tisetimita. Honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina. U tekile thawula ra ntima hi xihoxo a famba na rona. Thawula ra mintila ri rhandziwa ngopfu hi vanhwanyana. U na ntiyiso hi leswi u swi vulaka ke?</p>				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. thawula ra ntima ri na ntila wo basa 2. i ntirho ku hlantswa thawula ra ntima 3. honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	caka-cakaa	cema	comela	
		cela	cacela	cakatsaaa	cinile	
	HLAYA	<p>Zweli na Hlupheka va cinile ri ko ri xa ri ku cakatsaa! Ri lo kala ri ku cakatsaa a ri ku hlayeni ka tibuku. U cinile a khome nghilazi ya namuneti. Nghilazi ya namuneti yi wile yi ku caka. Nghilazi ri lo caka-cakaa! Hikokwalaho ka yini va cinile ri ko ri ku cakatsaa. A swi kahle ku hlaya ri ko ri ku cakatsaa. Hlupheka u fayile nghilazi hi xihoxo. Sungulani hi ku fihlula mi nga si hlaya tibuku. Loko mi heta ku hlaya mi tima rivoni.</p>				

	TSALA	1. Xana i yini xi nga wela hansi? _____ wile yi ku caka . 2. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku caca? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: xihoxo



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	huma	homu	huha	hada	
		hala	hele	hima	huku	
	HLAYA	U huma kwihhi? Ndzi huma ku riseni ka tihomu. Tihomu ti risiwa hi mani? Homu yi dya yini? Homu yi dyile byanyi byo hadiwa. Famb u tiolola hi ku hada byanyi. Kokwana u fulela yindlu hi byanyi byo hadiwa. Huma u ya hala ku ya khayima tihomu. Ndzi ta ku hima loko u tshika tihomu ti dya mavele emasin'wini. Hikokwalaho ka yini u huha hi ku hisa byanyi byo hadiwa?				
	TSALA	1. Xana u huma kwihhi? U huma ku _____. 2. Xana homu yi dya yini ? Homu yi dya _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikele	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	huma	cakacakaabulu	homu	
		holo	cela	huku	caca	







HLAYA



Malume u fuwile tihuku to tshikela matandza. Va fihlula hi matandza hikuva ya na tiphurotheyini. Kokwana a kwatile hikuva u phyandlasile tandza hi xihoxo. Tihuku ta kokwana ti tshikele matandza yo tala. Laha va nga ehleketa hi ku pfula bindzu ra ku xavisa matandza. Hikokwalaho ka yini va tele hi miehleketo yo pfula bindzu ra matandza?





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana kokwana a va fuwile yini? Kokwana a va fuwile _____.2. Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra yini? Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra _____.3. Xana ku humelele yini hi tandza? Tandza ri _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta hele. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malume va fuwile tihuku to tshikela matandza2. homu yi dya yini3. homu yi dyile byanyi byo hadiwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	ntima	thumba	ntirho	thawula	
		ntiyiso	ntila	thikithi	thepe	
	HLAYA	<p>Ndzi xavile thawula ra ntima. Thawula ra ntima ri xaviwile. Thawula ra ntima ri na ntila wo basa. Thawula ra ntima ri na thikithi ra nxavo. I ntirho ku hlantswa thawula ra ntima. Loko hi pima thawula ra ntima hi thepe ri ringana 10 wa tisetimita. Honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina. U tekile thawula ra ntima hi xihoxo a famba na rona. Thawula ra mintila ri rhandziwa ngopfu hi vanhwanyana. U na ntiyiso hi leswi u swi vulaka ke?</p>				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. thawula ra ntima ri na ntila wo basa 2. i ntirho ku hlantswa thawula ra ntima 3. honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	caka-cakaa	cema	comela	
		cela	cacela	cakatsaaa	cinile	
	HLAYA	<p>Zweli na Hlupheka va cinile ri ko ri xa ri ku cakatsaa! Ri lo kala ri ku cakatsaa a ri ku hlayeni ka tibuku. U cinile a khome nghilazi ya namuneti. Nghilazi ya namuneti yi wile yi ku caka. Nghilazi ri lo caka-cakaa! Hikokwalaho ka yini va cinile ri ko ri ku cakatsaa. A swi kahle ku hlaya ri ko ri ku cakatsaa. Hlupheka u fayile nghilazi hi xihoxo. Sungulani hi ku fihlula mi nga si hlaya tibuku. Loko mi heta ku hlaya mi tima rivoni.</p>				

	TSALA	1. Xana i yini xi nga wela hansi? _____ wile yi ku caka . 2. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku caca? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: xihoxo



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	huma	homu	huha	hada	
		hala	hele	hima	huku	
	HLAYA	U huma kwihhi? Ndzi huma ku riseni ka tihomu. Tihomu ti risiwa hi mani? Homu yi dya yini? Homu yi dyile byanyi byo hadiwa. Famb u tiolola hi ku hada byanyi. Kokwana u fulela yindlu hi byanyi byo hadiwa. Huma u ya hala ku ya khayima tihomu. Ndzi ta ku hima loko u tshika tihomu ti dya mavele emasin'wini. Hikokwalaho ka yini u huha hi ku hisa byanyi byo hadiwa?				
	TSALA	1. Xana u huma kwihhi? U huma ku _____. 2. Xana homu yi dya yini ? Homu yi dya _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikele	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	huma	cakacakaabulu	homu	
		holo	cela	huku	caca	







HLAYA



Malume u fuwile tihuku to tshikela matandza. Va fihlula hi matandza hikuva ya na tiphurotheyini. Kokwana a kwatile hikuva u phyandlasile tandza hi xihoxo. Tihuku ta kokwana ti tshikele matandza yo tala. Laha va nga ehleketa hi ku pfula bindzu ra ku xavisa matandza. Hikokwalaho ka yini va tele hi miehleketo yo pfula bindzu ra matandza?





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana kokwana a va fuwile yini? Kokwana a va fuwile _____.2. Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra yini? Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra _____.3. Xana ku humelele yini hi tandza? Tandza ri _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta hele. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malume va fuwile tihuku to tshikela matandza2. homu yi dya yini3. homu yi dyile byanyi byo hadiwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	ntima	thumba	ntirho	thawula	
		ntiyiso	ntila	thikithi	thepe	
	HLAYA	<p>Ndzi xavile thawula ra ntima. Thawula ra ntima ri xaviwile. Thawula ra ntima ri na ntila wo basa. Thawula ra ntima ri na thikithi ra nxavo. I ntirho ku hlantswa thawula ra ntima. Loko hi pima thawula ra ntima hi thepe ri ringana 10 wa tisetimita. Honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina. U tekile thawula ra ntima hi xihoxo a famba na rona. Thawula ra mintila ri rhandziwa ngopfu hi vanhwanyana. U na ntiyiso hi leswi u swi vulaka ke?</p>				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. thawula ra ntima ri na ntila wo basa 2. i ntirho ku hlantswa thawula ra ntima 3. honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	caka-cakaa	cema	comela	
		cela	cacela	cakatsaaa	cinile	
	HLAYA	<p>Zweli na Hlupheka va cinile ri ko ri xa ri ku cakatsaa! Ri lo kala ri ku cakatsaa a ri ku hlayeni ka tibuku. U cinile a khome nghilazi ya namuneti. Nghilazi ya namuneti yi wile yi ku caka. Nghilazi ri lo caka-cakaa! Hikokwalaho ka yini va cinile ri ko ri ku cakatsaa. A swi kahle ku hlaya ri ko ri ku cakatsaa. Hlupheka u fayile nghilazi hi xihoxo. Sungulani hi ku fihlula mi nga si hlaya tibuku. Loko mi heta ku hlaya mi tima rivoni.</p>				

	TSALA	1. Xana i yini xi nga wela hansi? _____ wile yi ku caka . 2. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku caca? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: xihoxo



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	huma	homu	huha	hada	
		hala	hele	hima	huku	
	HLAYA	U huma kwihhi? Ndzi huma ku riseni ka tihomu. Tihomu ti risiwa hi mani? Homu yi dya yini? Homu yi dyile byanyi byo hadiwa. Famb u tiolola hi ku hada byanyi. Kokwana u fulela yindlu hi byanyi byo hadiwa. Huma u ya hala ku ya khayima tihomu. Ndzi ta ku hima loko u tshika tihomu ti dya mavele emasin'wini. Hikokwalaho ka yini u huha hi ku hisa byanyi byo hadiwa?				
	TSALA	1. Xana u huma kwihhi? U huma ku _____. 2. Xana homu yi dya yini ? Homu yi dya _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikele	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	huma	cakacakaabulu	homu	
		holo	cela	huku	caca	







HLAYA



Malume u fuwile tihuku to tshikela matandza. Va fihlula hi matandza hikuva ya na tiphurotheyini. Kokwana a kwatile hikuva u phyandlasile tandza hi xihoxo. Tihuku ta kokwana ti tshikele matandza yo tala. Laha va nga ehleketa hi ku pfula bindzu ra ku xavisa matandza. Hikokwalaho ka yini va tele hi miehleketo yo pfula bindzu ra matandza?





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana kokwana a va fuwile yini? Kokwana a va fuwile _____.2. Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra yini? Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra _____.3. Xana ku humelele yini hi tandza? Tandza ri _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta hele. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malume va fuwile tihuku to tshikela matandza2. homu yi dya yini3. homu yi dyile byanyi byo hadiwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	ntima	thumba	ntirho	thawula	
		ntiyiso	ntila	thikithi	thepe	
	HLAYA	<p>Ndzi xavile thawula ra ntima. Thawula ra ntima ri xaviwile. Thawula ra ntima ri na ntila wo basa. Thawula ra ntima ri na thikithi ra nxavo. I ntirho ku hlantswa thawula ra ntima. Loko hi pima thawula ra ntima hi thepe ri ringana 10 wa tisetimita. Honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina. U tekile thawula ra ntima hi xihoxo a famba na rona. Thawula ra mintila ri rhandziwa ngopfu hi vanhwanyana. U na ntiyiso hi leswi u swi vulaka ke?</p>				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. thawula ra ntima ri na ntila wo basa 2. i ntirho ku hlantswa thawula ra ntima 3. honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	caka-cakaa	cema	comela	
		cela	cacela	cakatsaaa	cinile	
	HLAYA	<p>Zweli na Hlupheka va cinile ri ko ri xa ri ku cakatsaa! Ri lo kala ri ku cakatsaa a ri ku hlayeni ka tibuku. U cinile a khome nghilazi ya namuneti. Nghilazi ya namuneti yi wile yi ku caka. Nghilazi ri lo caka-cakaa! Hikokwalaho ka yini va cinile ri ko ri ku cakatsaa. A swi kahle ku hlaya ri ko ri ku cakatsaa. Hlupheka u fayile nghilazi hi xihoxo. Sungulani hi ku fihlula mi nga si hlaya tibuku. Loko mi heta ku hlaya mi tima rivoni.</p>				

	TSALA	1. Xana i yini xi nga wela hansisi? _____ wile yi ku caka . 2. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku caca? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: xihoxo



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	huma	homu	huha	hada	
		hala	hele	hima	huku	
	HLAYA	U huma kwihhi? Ndzi huma ku riseni ka tihomu. Tihomu ti risiwa hi mani? Homu yi dya yini? Homu yi dyile byanyi byo hadiwa. Famb u tiolola hi ku hada byanyi. Kokwana u fulela yindlu hi byanyi byo hadiwa. Huma u ya hala ku ya khayima tihomu. Ndzi ta ku hima loko u tshika tihomu ti dya mavele emasin'wini. Hikokwalaho ka yini u huha hi ku hisa byanyi byo hadiwa?				
	TSALA	1. Xana u huma kwihhi? U huma ku _____. 2. Xana homu yi dya yini ? Homu yi dya _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikele	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	huma	cakacakaabulu	homu	
		holo	cela	huku	caca	







HLAYA



Malume u fuwile tihuku to tshikela matandza. Va fihlula hi matandza hikuva ya na tiphurotheyini. Kokwana a kwatile hikuva u phyandlasile tandza hi xihoxo. Tihuku ta kokwana ti tshikele matandza yo tala. Laha va nga ehleketa hi ku pfula bindzu ra ku xavisa matandza. Hikokwalaho ka yini va tele hi miehleketo yo pfula bindzu ra matandza?





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana kokwana a va fuwile yini? Kokwana a va fuwile _____.2. Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra yini? Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra _____.3. Xana ku humelele yini hi tandza? Tandza ri _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta hele. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malume va fuwile tihuku to tshikela matandza2. homu yi dya yini3. homu yi dyile byanyi byo hadiwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	ntima	thumba	ntirho	thawula	
		ntiyiso	ntila	thikithi	thepe	
	HLAYA	<p>Ndzi xavile thawula ra ntima. Thawula ra ntima ri xaviwile. Thawula ra ntima ri na ntila wo basa. Thawula ra ntima ri na thikithi ra nxavo. I ntirho ku hlantswa thawula ra ntima. Loko hi pima thawula ra ntima hi thepe ri ringana 10 wa tisetimita. Honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina. U tekile thawula ra ntima hi xihoxo a famba na rona. Thawula ra mintila ri rhandziwa ngopfu hi vanhwanyana. U na ntiyiso hi leswi u swi vulaka ke?</p>				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. thawula ra ntima ri na ntila wo basa 2. i ntirho ku hlantswa thawula ra ntima 3. honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	caka-cakaa	cema	comela	
		cela	cacela	cakatsaaa	cinile	
	HLAYA	<p>Zweli na Hlupheka va cinile ri ko ri xa ri ku cakatsaa! Ri lo kala ri ku cakatsaa a ri ku hlayeni ka tibuku. U cinile a khome nghilazi ya namuneti. Nghilazi ya namuneti yi wile yi ku caka. Nghilazi ri lo caka-cakaa! Hikokwalaho ka yini va cinile ri ko ri ku cakatsaa. A swi kahle ku hlaya ri ko ri ku cakatsaa. Hlupheka u fayile nghilazi hi xihoxo. Sungulani hi ku fihlula mi nga si hlaya tibuku. Loko mi heta ku hlaya mi tima rivoni.</p>				

	TSALA	1. Xana i yini xi nga wela hansi? _____ wile yi ku caka . 2. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku caca? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: xihoxo



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	huma	homu	huha	hada	
		hala	hele	hima	huku	
	HLAYA	U huma kwihhi? Ndzi huma ku riseni ka tihomu. Tihomu ti risiwa hi mani? Homu yi dya yini? Homu yi dyile byanyi byo hadiwa. Famb u tiolola hi ku hada byanyi. Kokwana u fulela yindlu hi byanyi byo hadiwa. Huma u ya hala ku ya khayima tihomu. Ndzi ta ku hima loko u tshika tihomu ti dya mavele emasin'wini. Hikokwalaho ka yini u huha hi ku hisa byanyi byo hadiwa?				
	TSALA	1. Xana u huma kwihhi? U huma ku _____. 2. Xana homu yi dya yini ? Homu yi dya _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikele	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	huma	cakacakaabulu	homu	
		holo	cela	huku	caca	







HLAYA



Malume u fuwile tihuku to tshikela matandza. Va fihlula hi matandza hikuva ya na tiphurotheyini. Kokwana a kwatile hikuva u phyandlasile tandza hi xihoxo. Tihuku ta kokwana ti tshikele matandza yo tala. Laha va nga ehleketa hi ku pfula bindzu ra ku xavisa matandza. Hikokwalaho ka yini va tele hi miehleketo yo pfula bindzu ra matandza?





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana kokwana a va fuwile yini? Kokwana a va fuwile _____.2. Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra yini? Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra _____.3. Xana ku humelele yini hi tandza? Tandza ri _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta hele. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malume va fuwile tihuku to tshikela matandza2. homu yi dya yini3. homu yi dyile byanyi byo hadiwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	ntima	thumba	ntirho	thawula	
		ntiyiso	ntila	thikithi	thepe	
	HLAYA	<p>Ndzi xavile thawula ra ntima. Thawula ra ntima ri xaviwile. Thawula ra ntima ri na ntila wo basa. Thawula ra ntima ri na thikithi ra nxavo. I ntirho ku hlantswa thawula ra ntima. Loko hi pima thawula ra ntima hi thepe ri ringana 10 wa tisetimita. Honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina. U tekile thawula ra ntima hi xihoxo a famba na rona. Thawula ra mintila ri rhandziwa ngopfu hi vanhwanyana. U na ntiyiso hi leswi u swi vulaka ke?</p>				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. thawula ra ntima ri na ntila wo basa 2. i ntirho ku hlantswa thawula ra ntima 3. honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	caka-cakaa	cema	comela	
		cela	cacela	cakatsaaa	cinile	
	HLAYA	<p>Zweli na Hlupheka va cinile ri ko ri xa ri ku cakatsaa! Ri lo kala ri ku cakatsaa a ri ku hlayeni ka tibuku. U cinile a khome nghilazi ya namuneti. Nghilazi ya namuneti yi wile yi ku caka. Nghilazi ri lo caka-cakaa! Hikokwalaho ka yini va cinile ri ko ri ku cakatsaa. A swi kahle ku hlaya ri ko ri ku cakatsaa. Hlupheka u fayile nghilazi hi xihoxo. Sungulani hi ku fihlula mi nga si hlaya tibuku. Loko mi heta ku hlaya mi tima rivoni.</p>				

	TSALA	1. Xana i yini xi nga wela hansi? _____ wile yi ku caka . 2. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku caca? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: xihoxo



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	huma	homu	huha	hada	
		hala	hele	hima	huku	
	HLAYA	U huma kwihhi? Ndzi huma ku riseni ka tihomu. Tihomu ti risiwa hi mani? Homu yi dya yini? Homu yi dyile byanyi byo hadiwa. Famb u tiolola hi ku hada byanyi. Kokwana u fulela yindlu hi byanyi byo hadiwa. Huma u ya hala ku ya khayima tihomu. Ndzi ta ku hima loko u tshika tihomu ti dya mavele emasin'wini. Hikokwalaho ka yini u huha hi ku hisa byanyi byo hadiwa?				
	TSALA	1. Xana u huma kwihhi? U huma ku _____. 2. Xana homu yi dya yini ? Homu yi dya _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikele	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	huma	cakacakaabulu	homu	
		holo	cela	huku	caca	







HLAYA



Malume u fuwile tihuku to tshikela matandza. Va fihlula hi matandza hikuva ya na tiphurotheyini. Kokwana a kwatile hikuva u phyandlasile tandza hi xihoxo. Tihuku ta kokwana ti tshikele matandza yo tala. Laha va nga ehleketa hi ku pfula bindzu ra ku xavisa matandza. Hikokwalaho ka yini va tele hi miehleketo yo pfula bindzu ra matandza?





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana kokwana a va fuwile yini? Kokwana a va fuwile _____.2. Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra yini? Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra _____.3. Xana ku humelele yini hi tandza? Tandza ri _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta hele. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malume va fuwile tihuku to tshikela matandza2. homu yi dya yini3. homu yi dyile byanyi byo hadiwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	ntima	thumba	ntirho	thawula	
		ntiyiso	ntila	thikithi	thepe	
	HLAYA	<p>Ndzi xavile thawula ra ntima. Thawula ra ntima ri xaviwile. Thawula ra ntima ri na ntila wo basa. Thawula ra ntima ri na thikithi ra nxavo. I ntirho ku hlantswa thawula ra ntima. Loko hi pima thawula ra ntima hi thepe ri ringana 10 wa tisetimita. Honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina. U tekile thawula ra ntima hi xihoxo a famba na rona. Thawula ra mintila ri rhandziwa ngopfu hi vanhwanyana. U na ntiyiso hi leswi u swi vulaka ke?</p>				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. thawula ra ntima ri na ntila wo basa 2. i ntirho ku hlantswa thawula ra ntima 3. honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	caka-cakaa	cema	comela	
		cela	cacela	cakatsaaa	cinile	
	HLAYA	<p>Zweli na Hlupheka va cinile ri ko ri xa ri ku cakatsaa! Ri lo kala ri ku cakatsaa a ri ku hlayeni ka tibuku. U cinile a khome nghilazi ya namuneti. Nghilazi ya namuneti yi wile yi ku caka. Nghilazi ri lo caka-cakaa! Hikokwalaho ka yini va cinile ri ko ri ku cakatsaa. A swi kahle ku hlaya ri ko ri ku cakatsaa. Hlupheka u fayile nghilazi hi xihoxo. Sungulani hi ku fihlula mi nga si hlaya tibuku. Loko mi heta ku hlaya mi tima rivoni.</p>				

	TSALA	1. Xana i yini xi nga wela hansi? _____ wile yi ku caka . 2. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku caca? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: xihoxo



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	huma	homu	huha	hada	
		hala	hele	hima	huku	
	HLAYA	U huma kwihhi? Ndzi huma ku riseni ka tihomu. Tihomu ti risiwa hi mani? Homu yi dya yini? Homu yi dyile byanyi byo hadiwa. Famb u tiolola hi ku hada byanyi. Kokwana u fulela yindlu hi byanyi byo hadiwa. Huma u ya hala ku ya khayima tihomu. Ndzi ta ku hima loko u tshika tihomu ti dya mavele emasin'wini. Hikokwalaho ka yini u huha hi ku hisa byanyi byo hadiwa?				
	TSALA	1. Xana u huma kwihhi? U huma ku _____. 2. Xana homu yi dya yini ? Homu yi dya _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikele	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	huma	cakacakaabulu	homu	
		holo	cela	huku	caca	







HLAYA



Malume u fuwile tihuku to tshikela matandza. Va fihlula hi matandza hikuva ya na tiphurotheyini. Kokwana a kwatile hikuva u phyandlasile tandza hi xihoxo. Tihuku ta kokwana ti tshikele matandza yo tala. Laha va nga ehleketa hi ku pfula bindzu ra ku xavisa matandza. Hikokwalaho ka yini va tele hi miehleketo yo pfula bindzu ra matandza?





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana kokwana a va fuwile yini? Kokwana a va fuwile _____.2. Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra yini? Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra _____.3. Xana ku humelele yini hi tandza? Tandza ri _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta hele. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malume va fuwile tihuku to tshikela matandza2. homu yi dya yini3. homu yi dyile byanyi byo hadiwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	ntima	thumba	ntirho	thawula	
		ntiyiso	ntila	thikithi	thepe	
	HLAYA	<p>Ndzi xavile thawula ra ntima. Thawula ra ntima ri xaviwile. Thawula ra ntima ri na ntila wo basa. Thawula ra ntima ri na thikithi ra nxavo. I ntirho ku hlantswa thawula ra ntima. Loko hi pima thawula ra ntima hi thepe ri ringana 10 wa tisetimita. Honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina. U tekile thawula ra ntima hi xihoxo a famba na rona. Thawula ra mintila ri rhandziwa ngopfu hi vanhwanyana. U na ntiyiso hi leswi u swi vulaka ke?</p>				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. thawula ra ntima ri na ntila wo basa 2. i ntirho ku hlantswa thawula ra ntima 3. honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	caka-cakaa	cema	comela	
		cela	cacela	cakatsaaa	cinile	
	HLAYA	<p>Zweli na Hlupheka va cinile ri ko ri xa ri ku cakatsaa! Ri lo kala ri ku cakatsaa a ri ku hlayeni ka tibuku. U cinile a khome nghilazi ya namuneti. Nghilazi ya namuneti yi wile yi ku caka. Nghilazi ri lo caka-cakaa! Hikokwalaho ka yini va cinile ri ko ri ku cakatsaa. A swi kahle ku hlaya ri ko ri ku cakatsaa. Hlupheka u fayile nghilazi hi xihoxo. Sungulani hi ku fihlula mi nga si hlaya tibuku. Loko mi heta ku hlaya mi tima rivoni.</p>				

	TSALA	1. Xana i yini xi nga wela hansi? _____ wile yi ku caka . 2. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku caca? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: xihoxo



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	huma	homu	huha	hada	
		hala	hele	hima	huku	
	HLAYA	U huma kwihhi? Ndzi huma ku riseni ka tihomu. Tihomu ti risiwa hi mani? Homu yi dya yini? Homu yi dyile byanyi byo hadiwa. Famb u tiolola hi ku hada byanyi. Kokwana u fulela yindlu hi byanyi byo hadiwa. Huma u ya hala ku ya khayima tihomu. Ndzi ta ku hima loko u tshika tihomu ti dya mavele emasin'wini. Hikokwalaho ka yini u huha hi ku hisa byanyi byo hadiwa?				
	TSALA	1. Xana u huma kwihhi? U huma ku _____. 2. Xana homu yi dya yini ? Homu yi dya _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikele	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	huma	cakacakaabulu	homu	
		holo	cela	huku	caca	







HLAYA



Malume u fuwile tihuku to tshikela matandza. Va fihlula hi matandza hikuva ya na tiphurotheyini. Kokwana a kwatile hikuva u phyandlasile tandza hi xihoxo. Tihuku ta kokwana ti tshikele matandza yo tala. Laha va nga ehleketa hi ku pfula bindzu ra ku xavisa matandza. Hikokwalaho ka yini va tele hi miehleketo yo pfula bindzu ra matandza?





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana kokwana a va fuwile yini? Kokwana a va fuwile _____.2. Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra yini? Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra _____.3. Xana ku humelele yini hi tandza? Tandza ri _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta hele. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malume va fuwile tihuku to tshikela matandza2. homu yi dya yini3. homu yi dyile byanyi byo hadiwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	ntima	thumba	ntirho	thawula	
		ntiyiso	ntila	thikithi	thepe	
	HLAYA	<p>Ndzi xavile thawula ra ntima. Thawula ra ntima ri xaviwile. Thawula ra ntima ri na ntila wo basa. Thawula ra ntima ri na thikithi ra nxavo. I ntirho ku hlantswa thawula ra ntima. Loko hi pima thawula ra ntima hi thepe ri ringana 10 wa tisetimita. Honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina. U tekile thawula ra ntima hi xihoxo a famba na rona. Thawula ra mintila ri rhandziwa ngopfu hi vanhwanyana. U na ntiyiso hi leswi u swi vulaka ke?</p>				
	TSALA	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	HLAYA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. thawula ra ntima ri na ntila wo basa 2. i ntirho ku hlantswa thawula ra ntima 3. honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	caka-cakaa	cema	comela	
		cela	cacela	cakatsaaa	cinile	
	HLAYA	<p>Zweli na Hlupheka va cinile ri ko ri xa ri ku cakatsaa! Ri lo kala ri ku cakatsaa a ri ku hlayeni ka tibuku. U cinile a khome nghilazi ya namuneti. Nghilazi ya namuneti yi wile yi ku caka. Nghilazi ri lo caka-cakaa! Hikokwalaho ka yini va cinile ri ko ri ku cakatsaa. A swi kahle ku hlaya ri ko ri ku cakatsaa. Hlupheka u fayile nghilazi hi xihoxo. Sungulani hi ku fihlula mi nga si hlaya tibuku. Loko mi heta ku hlaya mi tima rivoni.</p>				

	TSALA	1. Xana i yini xi nga wela hansi? _____ wile yi ku caka . 2. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku caca? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: xihoxo



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	huma	homu	huha	hada	
		hala	hele	hima	huku	
	HLAYA	U huma kwihhi? Ndzi huma ku riseni ka tihomu. Tihomu ti risiwa hi mani? Homu yi dya yini? Homu yi dyile byanyi byo hadiwa. Famb u tiolola hi ku hada byanyi. Kokwana u fulela yindlu hi byanyi byo hadiwa. Huma u ya hala ku ya khayima tihomu. Ndzi ta ku hima loko u tshika tihomu ti dya mavele emasin'wini. Hikokwalaho ka yini u huha hi ku hisa byanyi byo hadiwa?				
	TSALA	1. Xana u huma kwihhi? U huma ku _____. 2. Xana homu yi dya yini ? Homu yi dya _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikele	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	huma	cakacakaabulu	homu	
		holo	cela	huku	caca	







HLAYA



Malume u fuwile tihuku to tshikela matandza. Va fihlula hi matandza hikuva ya na tiphurotheyini. Kokwana a kwatile hikuva u phyandlasile tandza hi xihoxo. Tihuku ta kokwana ti tshikele matandza yo tala. Laha va nga ehleketa hi ku pfula bindzu ra ku xavisa matandza. Hikokwalaho ka yini va tele hi miehleketo yo pfula bindzu ra matandza?





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana kokwana a va fuwile yini? Kokwana a va fuwile _____.2. Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra yini? Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra _____.3. Xana ku humelele yini hi tandza? Tandza ri _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta hele. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malume va fuwile tihuku to tshikela matandza2. homu yi dya yini3. homu yi dyile byanyi byo hadiwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	ntima	thumba	ntirho	thawula	
		ntiyiso	ntila	thikithi	thepe	
	HLAYA	<p>Ndzi xavile thawula ra ntima. Thawula ra ntima ri xaviwile. Thawula ra ntima ri na ntila wo basa. Thawula ra ntima ri na thikithi ra nxavo. I ntirho ku hlantswa thawula ra ntima. Loko hi pima thawula ra ntima hi thepe ri ringana 10 wa tisetimita. Honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina. U tekile thawula ra ntima hi xihoxo a famba na rona. Thawula ra mintila ri rhandziwa ngopfu hi vanhwanyana. U na ntiyiso hi leswi u swi vulaka ke?</p>				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. thawula ra ntima ri na ntila wo basa 2. i ntirho ku hlantswa thawula ra ntima 3. honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	caka-cakaa	cema	comela	
		cela	cacela	cakatsaaa	cinile	
	HLAYA	<p>Zweli na Hlupheka va cinile ri ko ri xa ri ku cakatsaa! Ri lo kala ri ku cakatsaa a ri ku hlayeni ka tibuku. U cinile a khome nghilazi ya namuneti. Nghilazi ya namuneti yi wile yi ku caka. Nghilazi ri lo caka-cakaa! Hikokwalaho ka yini va cinile ri ko ri ku cakatsaa. A swi kahle ku hlaya ri ko ri ku cakatsaa. Hlupheka u fayile nghilazi hi xihoxo. Sungulani hi ku fihlula mi nga si hlaya tibuku. Loko mi heta ku hlaya mi tima rivoni.</p>				

	TSALA	1. Xana i yini xi nga wela hansi? _____ wile yi ku caka . 2. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku caca? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: xihoxo



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	huma	homu	huha	hada	
		hala	hele	hima	huku	
	HLAYA	U huma kwihhi? Ndzi huma ku riseni ka tihomu. Tihomu ti risiwa hi mani? Homu yi dya yini? Homu yi dyile byanyi byo hadiwa. Famb u tiolola hi ku hada byanyi. Kokwana u fulela yindlu hi byanyi byo hadiwa. Huma u ya hala ku ya khayima tihomu. Ndzi ta ku hima loko u tshika tihomu ti dya mavele emasin'wini. Hikokwalaho ka yini u huha hi ku hisa byanyi byo hadiwa?				
	TSALA	1. Xana u huma kwihhi? U huma ku _____. 2. Xana homu yi dya yini ? Homu yi dya _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikele	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	huma	cakacakaabulu	homu	
		holo	cela	huku	caca	







HLAYA



Malume u fuwile tihuku to tshikela matandza. Va fihlula hi matandza hikuva ya na tiphurotheyini. Kokwana a kwatile hikuva u phyandlasile tandza hi xihoxo. Tihuku ta kokwana ti tshikele matandza yo tala. Laha va nga ehleketa hi ku pfula bindzu ra ku xavisa matandza. Hikokwalaho ka yini va tele hi miehleketo yo pfula bindzu ra matandza?





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana kokwana a va fuwile yini? Kokwana a va fuwile _____.2. Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra yini? Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra _____.3. Xana ku humelele yini hi tandza? Tandza ri _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta hele. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malume va fuwile tihuku to tshikela matandza2. homu yi dya yini3. homu yi dyile byanyi byo hadiwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	ntima	thumba	ntirho	thawula	
		ntiyiso	ntila	thikithi	thepe	
	HLAYA	<p>Ndzi xavile thawula ra ntima. Thawula ra ntima ri xaviwile. Thawula ra ntima ri na ntila wo basa. Thawula ra ntima ri na thikithi ra nxavo. I ntirho ku hlantswa thawula ra ntima. Loko hi pima thawula ra ntima hi thepe ri ringana 10 wa tisetimita. Honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina. U tekile thawula ra ntima hi xihoxo a famba na rona. Thawula ra mintila ri rhandziwa ngopfu hi vanhwanyana. U na ntiyiso hi leswi u swi vulaka ke?</p>				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. thawula ra ntima ri na ntila wo basa 2. i ntirho ku hlantswa thawula ra ntima 3. honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	caka-cakaa	cema	comela	
		cela	cacela	cakatsaaa	cinile	
	HLAYA	<p>Zweli na Hlupheka va cinile ri ko ri xa ri ku cakatsaa! Ri lo kala ri ku cakatsaa a ri ku hlayeni ka tibuku. U cinile a khome nghilazi ya namuneti. Nghilazi ya namuneti yi wile yi ku caka. Nghilazi ri lo caka-cakaa! Hikokwalaho ka yini va cinile ri ko ri ku cakatsaa. A swi kahle ku hlaya ri ko ri ku cakatsaa. Hlupheka u fayile nghilazi hi xihoxo. Sungulani hi ku fihlula mi nga si hlaya tibuku. Loko mi heta ku hlaya mi tima rivoni.</p>				

	TSALA	1. Xana i yini xi nga wela hansi? _____ wile yi ku caka . 2. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku caca? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: xihoxo



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	huma	homu	huha	hada	
		hala	hele	hima	huku	
	HLAYA	U huma kwihhi? Ndzi huma ku riseni ka tihomu. Tihomu ti risiwa hi mani? Homu yi dya yini? Homu yi dyile byanyi byo hadiwa. Famb u tiolola hi ku hada byanyi. Kokwana u fulela yindlu hi byanyi byo hadiwa. Huma u ya hala ku ya khayima tihomu. Ndzi ta ku hima loko u tshika tihomu ti dya mavele emasin'wini. Hikokwalaho ka yini u huha hi ku hisa byanyi byo hadiwa?				
	TSALA	1. Xana u huma kwihhi? U huma ku _____. 2. Xana homu yi dya yini ? Homu yi dya _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikele	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	huma	cakacakaabulu	homu	
		holo	cela	huku	caca	







HLAYA



Malume u fuwile tihuku to tshikela matandza. Va fihlula hi matandza hikuva ya na tiphurotheyini. Kokwana a kwatile hikuva u phyandlasile tandza hi xihoxo. Tihuku ta kokwana ti tshikele matandza yo tala. Laha va nga ehleketa hi ku pfula bindzu ra ku xavisa matandza. Hikokwalaho ka yini va tele hi miehleketo yo pfula bindzu ra matandza?





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana kokwana a va fuwile yini? Kokwana a va fuwile _____.2. Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra yini? Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra _____.3. Xana ku humelele yini hi tandza? Tandza ri _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta hele. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malume va fuwile tihuku to tshikela matandza2. homu yi dya yini3. homu yi dyile byanyi byo hadiwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	ntima	thumba	ntirho	thawula	
		ntiyiso	ntila	thikithi	thepe	
	HLAYA	<p>Ndzi xavile thawula ra ntima. Thawula ra ntima ri xaviwile. Thawula ra ntima ri na ntila wo basa. Thawula ra ntima ri na thikithi ra nxavo. I ntirho ku hlantswa thawula ra ntima. Loko hi pima thawula ra ntima hi thepe ri ringana 10 wa tisetimita. Honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina. U tekile thawula ra ntima hi xihoxo a famba na rona. Thawula ra mintila ri rhandziwa ngopfu hi vanhwanyana. U na ntiyiso hi leswi u swi vulaka ke?</p>				
	TSALA	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	HLAYA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. thawula ra ntima ri na ntila wo basa 2. i ntirho ku hlantswa thawula ra ntima 3. honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	caka-cakaa	cema	comela	
		cela	cacela	cakatsaaa	cinile	
	HLAYA	<p>Zweli na Hlupheka va cinile ri ko ri xa ri ku cakatsaa! Ri lo kala ri ku cakatsaa a ri ku hlayeni ka tibuku. U cinile a khome nghilazi ya namuneti. Nghilazi ya namuneti yi wile yi ku caka. Nghilazi ri lo caka-cakaa! Hikokwalaho ka yini va cinile ri ko ri ku cakatsaa. A swi kahle ku hlaya ri ko ri ku cakatsaa. Hlupheka u fayile nghilazi hi xihoxo. Sungulani hi ku fihlula mi nga si hlaya tibuku. Loko mi heta ku hlaya mi tima rivoni.</p>				

	TSALA	1. Xana i yini xi nga wela hansi? _____ wile yi ku caka . 2. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku caca? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: xihoxo



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	huma	homu	huha	hada	
		hala	hele	hima	huku	
	HLAYA	U huma kwihhi? Ndzi huma ku riseni ka tihomu. Tihomu ti risiwa hi mani? Homu yi dya yini? Homu yi dyile byanyi byo hadiwa. Famb u tiolola hi ku hada byanyi. Kokwana u fulela yindlu hi byanyi byo hadiwa. Huma u ya hala ku ya khayima tihomu. Ndzi ta ku hima loko u tshika tihomu ti dya mavele emasin'wini. Hikokwalaho ka yini u huha hi ku hisa byanyi byo hadiwa?				
	TSALA	1. Xana u huma kwihhi? U huma ku _____. 2. Xana homu yi dya yini ? Homu yi dya _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikele	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	huma	cakacakaabulu	homu	
		holo	cela	huku	caca	







HLAYA



Malume u fuwile tihuku to tshikela matandza. Va fihlula hi matandza hikuva ya na tiphurotheyini. Kokwana a kwatile hikuva u phyandlasile tandza hi xihoxo. Tihuku ta kokwana ti tshikele matandza yo tala. Laha va nga ehleketa hi ku pfula bindzu ra ku xavisa matandza. Hikokwalaho ka yini va tele hi miehleketo yo pfula bindzu ra matandza?





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana kokwana a va fuwile yini? Kokwana a va fuwile _____.2. Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra yini? Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra _____.3. Xana ku humelele yini hi tandza? Tandza ri _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta hele. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malume va fuwile tihuku to tshikela matandza2. homu yi dya yini3. homu yi dyile byanyi byo hadiwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	ntima	thumba	ntirho	thawula	
		ntiyiso	ntila	thikithi	thepe	
	HLAYA	<p>Ndzi xavile thawula ra ntima. Thawula ra ntima ri xaviwile. Thawula ra ntima ri na ntila wo basa. Thawula ra ntima ri na thikithi ra nxavo. I ntirho ku hlantswa thawula ra ntima. Loko hi pima thawula ra ntima hi thepe ri ringana 10 wa tisetimita. Honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina. U tekile thawula ra ntima hi xihoxo a famba na rona. Thawula ra mintila ri rhandziwa ngopfu hi vanhwanyana. U na ntiyiso hi leswi u swi vulaka ke?</p>				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. thawula ra ntima ri na ntila wo basa 2. i ntirho ku hlantswa thawula ra ntima 3. honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	caka-cakaa	cema	comela	
		cela	cacela	cakatsaaa	cinile	
	HLAYA	<p>Zweli na Hlupheka va cinile ri ko ri xa ri ku cakatsaa! Ri lo kala ri ku cakatsaa a ri ku hlayeni ka tibuku. U cinile a khome nghilazi ya namuneti. Nghilazi ya namuneti yi wile yi ku caka. Nghilazi ri lo caka-cakaa! Hikokwalaho ka yini va cinile ri ko ri ku cakatsaa. A swi kahle ku hlaya ri ko ri ku cakatsaa. Hlupheka u fayile nghilazi hi xihoxo. Sungulani hi ku fihlula mi nga si hlaya tibuku. Loko mi heta ku hlaya mi tima rivoni.</p>				

	TSALA	1. Xana i yini xi nga wela hansi? _____ wile yi ku caka . 2. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku caca? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: xihoxo



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	huma	homu	huha	hada	
		hala	hele	hima	huku	
	HLAYA	U huma kwihhi? Ndzi huma ku riseni ka tihomu. Tihomu ti risiwa hi mani? Homu yi dya yini? Homu yi dyile byanyi byo hadiwa. Famb u tiolola hi ku hada byanyi. Kokwana u fulela yindlu hi byanyi byo hadiwa. Huma u ya hala ku ya khayima tihomu. Ndzi ta ku hima loko u tshika tihomu ti dya mavele emasin'wini. Hikokwalaho ka yini u huha hi ku hisa byanyi byo hadiwa?				
	TSALA	1. Xana u huma kwihhi? U huma ku _____. 2. Xana homu yi dya yini ? Homu yi dya _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikele	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	huma	cakacakaabulu	homu	
		holo	cela	huku	caca	







HLAYA



Malume u fuwile tihuku to tshikela matandza. Va fihlula hi matandza hikuva ya na tiphurotheyini. Kokwana a kwatile hikuva u phyandlasile tandza hi xihoxo. Tihuku ta kokwana ti tshikele matandza yo tala. Laha va nga ehleketa hi ku pfula bindzu ra ku xavisa matandza. Hikokwalaho ka yini va tele hi miehleketo yo pfula bindzu ra matandza?





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana kokwana a va fuwile yini? Kokwana a va fuwile _____.2. Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra yini? Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra _____.3. Xana ku humelele yini hi tandza? Tandza ri _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta hele. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malume va fuwile tihuku to tshikela matandza2. homu yi dya yini3. homu yi dyile byanyi byo hadiwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	ntima	thumba	ntirho	thawula	
		ntiyiso	ntila	thikithi	thepe	
	HLAYA	<p>Ndzi xavile thawula ra ntima. Thawula ra ntima ri xaviwile. Thawula ra ntima ri na ntila wo basa. Thawula ra ntima ri na thikithi ra nxavo. I ntirho ku hlantswa thawula ra ntima. Loko hi pima thawula ra ntima hi thepe ri ringana 10 wa tisetimita. Honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina. U tekile thawula ra ntima hi xihoxo a famba na rona. Thawula ra mintila ri rhandziwa ngopfu hi vanhwanyana. U na ntiyiso hi leswi u swi vulaka ke?</p>				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. thawula ra ntima ri na ntila wo basa 2. i ntirho ku hlantswa thawula ra ntima 3. honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	caka-cakaa	cema	comela	
		cela	cacela	cakatsaaa	cinile	
	HLAYA	<p>Zweli na Hlupheka va cinile ri ko ri xa ri ku cakatsaa! Ri lo kala ri ku cakatsaa a ri ku hlayeni ka tibuku. U cinile a khome nghilazi ya namuneti. Nghilazi ya namuneti yi wile yi ku caka. Nghilazi ri lo caka-cakaa! Hikokwalaho ka yini va cinile ri ko ri ku cakatsaa. A swi kahle ku hlaya ri ko ri ku cakatsaa. Hlupheka u fayile nghilazi hi xihoxo. Sungulani hi ku fihlula mi nga si hlaya tibuku. Loko mi heta ku hlaya mi tima rivoni.</p>				

	TSALA	1. Xana i yini xi nga wela hansi? _____ wile yi ku caka . 2. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku caca? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: xihoxo



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	huma	homu	huha	hada	
		hala	hele	hima	huku	
	HLAYA	U huma kwihhi? Ndzi huma ku riseni ka tihomu. Tihomu ti risiwa hi mani? Homu yi dya yini? Homu yi dyile byanyi byo hadiwa. Famb u tiolola hi ku hada byanyi. Kokwana u fulela yindlu hi byanyi byo hadiwa. Huma u ya hala ku ya khayima tihomu. Ndzi ta ku hima loko u tshika tihomu ti dya mavele emasin'wini. Hikokwalaho ka yini u huha hi ku hisa byanyi byo hadiwa?				
	TSALA	1. Xana u huma kwihhi? U huma ku _____. 2. Xana homu yi dya yini ? Homu yi dya _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikele	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	huma	cakacakaabulu	homu	
		holo	cela	huku	caca	







HLAYA



Malume u fuwile tihuku to tshikela matandza. Va fihlula hi matandza hikuva ya na tiphurotheyini. Kokwana a kwatile hikuva u phyandlasile tandza hi xihoxo. Tihuku ta kokwana ti tshikele matandza yo tala. Laha va nga ehleketa hi ku pfula bindzu ra ku xavisa matandza. Hikokwalaho ka yini va tele hi miehleketo yo pfula bindzu ra matandza?





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana kokwana a va fuwile yini? Kokwana a va fuwile _____.2. Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra yini? Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra _____.3. Xana ku humelele yini hi tandza? Tandza ri _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta hele. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malume va fuwile tihuku to tshikela matandza2. homu yi dya yini3. homu yi dyile byanyi byo hadiwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	ntima	thumba	ntirho	thawula	
		ntiyiso	ntila	thikithi	thepe	
	HLAYA	<p>Ndzi xavile thawula ra ntima. Thawula ra ntima ri xaviwile. Thawula ra ntima ri na ntila wo basa. Thawula ra ntima ri na thikithi ra nxavo. I ntirho ku hlantswa thawula ra ntima. Loko hi pima thawula ra ntima hi thepe ri ringana 10 wa tisetimita. Honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina. U tekile thawula ra ntima hi xihoxo a famba na rona. Thawula ra mintila ri rhandziwa ngopfu hi vanhwanyana. U na ntiyiso hi leswi u swi vulaka ke?</p>				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. thawula ra ntima ri na ntila wo basa 2. i ntirho ku hlantswa thawula ra ntima 3. honisi u thumbile thawula ra ntima ro fana na ra mina 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	caka-cakaa	cema	comela	
		cela	cacela	cakatsaaa	cinile	
	HLAYA	<p>Zweli na Hlupheka va cinile ri ko ri xa ri ku cakatsaa! Ri lo kala ri ku cakatsaa a ri ku hlayeni ka tibuku. U cinile a khome nghilazi ya namuneti. Nghilazi ya namuneti yi wile yi ku caka. Nghilazi ri lo caka-cakaa! Hikokwalaho ka yini va cinile ri ko ri ku cakatsaa. A swi kahle ku hlaya ri ko ri ku cakatsaa. Hlupheka u fayile nghilazi hi xihoxo. Sungulani hi ku fihlula mi nga si hlaya tibuku. Loko mi heta ku hlaya mi tima rivoni.</p>				

	TSALA	1. Xana i yini xi nga wela hansi? _____ wile yi ku caka . 2. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku caca? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: xihoxo



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikela	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	huma	homu	huha	hada	
		hala	hele	hima	huku	
	HLAYA	U huma kwihhi? Ndzi huma ku riseni ka tihomu. Tihomu ti risiwa hi mani? Homu yi dya yini? Homu yi dyile byanyi byo hadiwa. Famb u tiolola hi ku hada byanyi. Kokwana u fulela yindlu hi byanyi byo hadiwa. Huma u ya hala ku ya khayima tihomu. Ndzi ta ku hima loko u tshika tihomu ti dya mavele emasin'wini. Hikokwalaho ka yini u huha hi ku hisa byanyi byo hadiwa?				
	TSALA	1. Xana u huma kwihhi? U huma ku _____. 2. Xana homu yi dya yini ? Homu yi dya _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tshikele	fihlula	phyandlasa	xihoxo	rinoko
	TWARISA	caka	huma	cakacakaabulu	homu	
		holo	cela	huku	caca	







HLAYA



Malume u fuwile tihuku to tshikela matandza. Va fihlula hi matandza hikuva ya na tiphurotheyini. Kokwana a kwatile hikuva u phyandlasile tandza hi xihoxo. Tihuku ta kokwana ti tshikele matandza yo tala. Laha va nga ehleketa hi ku pfula bindzu ra ku xavisa matandza. Hikokwalaho ka yini va tele hi miehleketo yo pfula bindzu ra matandza?





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana kokwana a va fuwile yini? Kokwana a va fuwile _____.2. Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra yini? Va ehlekete hi ku pfula bindzu ra _____.3. Xana ku humelele yini hi tandza? Tandza ri _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta hele. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malume va fuwile tihuku to tshikela matandza2. homu yi dya yini3. homu yi dyile byanyi byo hadiwa

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mhalamhala	mhaka	
		mhisi	mhelembe	mhandzela	mhunti	
	HLAYA	Ndzi vonile mhisi, mhalamhala na mhelembe entangeni wa swiharhi eKruger. Mfenhe yi tekile phakithi ra machipisi emuchini wa swakudya. Mfenhe yi na makovo. Ndzi vonile mhunti yi tlula patu. Mhandzela i xiharhi xa muhlovo wa xona xi ri xoxe lexi kumekaka eAfrika ntsena. Mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mfenhe yi na makovo 2. dzi vonile mhuti yi tlula patu 3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gama	guga	gada	gidi	
		gede	gavari	Grabaza	gasi	
	HLAYA	Gavaza u gada hanci. Hanci yi gadiwa hi Gavaza. Gavaza wa vilela hi hanci ya yena. Gama ri tshame ehenhla ka gede. Gavari ri pfaleriwe ehandle ka gede. Hanci a ya ha swi koti ku tsutsuma hikuva yi gugile. Hikokwalaho ka yini Gavaza a vilela hi hanci ya yena? Hanci yo guga a ya ha swi koti ku tsutsuma.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a nga gada hanci? _____ u gada hanci. Hikokwalaho ka yini Grabaza a vilela hi hanci ya yena? Hikuva yi _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku chaya? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: gasi Tsala xivutiso hi: gede




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	sula	siku	sala	sele	
 HLAYA		salani	Sasavona	sefo	sopo	
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Sasavona u sweka yini? U sweka _____. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu? U sula xitofu hikuva ku halakele _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: sula Tsala xivutiso hi: Gavaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi	
	TWARISA	gada	siku	gidi	sola		
		gimeta	sefo	gidela	sofa		
	HLAYA						
		<p>Manana u pfukile a ya entirhweni. A vilela hikuva a nga holangi. A nga holangi hikuva a va n'wi holelanga. U pfukele entirhweni ku ya teka muholo. U horile muholo wa yena. Va n'wi nyikile muholo wa yena. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva muthori a nga nwi holelangi.</p>					





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana u pfukele kwihhi? U pfukele _____.2. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva a va n'wi _____.3. U horile kumbe a nga holangi? _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta chaya. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">6. u sefa mapa ya mavele7. a vilela hikuva a nga holangi8. hikuva rithomu a nga nwi holelangi

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mhalamhala	mhaka	
		mhisi	mhelembe	mhandzela	mhunti	
	HLAYA	Ndzi vonile mhisi, mhalamhala na mhelembe entangeni wa swiharhi eKruger. Mfenhe yi tekile phakithi ra machipisi emuchini wa swakudya. Mfenhe yi na makovo. Ndzi vonile mhunti yi tlula patu. Mhandzela i xiharhi xa muhlovo wa xona xi ri xoxe lexi kumekaka eAfrika ntsena. Mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mfenhe yi na makovo 2. dzi vonile mhuti yi tlula patu 3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gama	guga	gada	gidi	
		gede	gavari	Grabaza	gasi	
	HLAYA	Gavaza u gada hanci. Hanci yi gadiwa hi Gavaza. Gavaza wa vilela hi hanci ya yena. Gama ri tshame ehenhla ka gede. Gavari ri pfaleriwe ehandle ka gede. Hanci a ya ha swi koti ku tsutsuma hikuva yi gugile. Hikokwalaho ka yini Gavaza a vilela hi hanci ya yena? Hanci yo guga a ya ha swi koti ku tsutsuma.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a nga gada hanci? _____ u gada hanci. Hikokwalaho ka yini Grabaza a vilela hi hanci ya yena? Hikuva yi _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku chaya? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: gasi Tsala xivutiso hi: gede



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	sula	siku	sala	sele	
 HLAYA		salani	Sasavona	sefo	sopo	
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Sasavona u sweka yini? U sweka _____. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu? U sula xitofu hikuva ku halakele _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: sula Tsala xivutiso hi: Gavaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi	
	TWARISA	gada	siku	gidi	sola		
		gimeta	sefo	gidela	sofa		
	HLAYA						
		<p>Manana u pfukile a ya entirhweni. A vilela hikuva a nga holangi. A nga holangi hikuva a va n'wi holelanga. U pfukele entirhweni ku ya teka muholo. U horile muholo wa yena. Va n'wi nyikile muholo wa yena. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva muthori a nga nwi holelangi.</p>					





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana u pfukele kwihhi? U pfukele _____.2. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva a va n'wi _____.3. U horile kumbe a nga holangi? _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta chaya. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">6. u sefa mapa ya mavele7. a vilela hikuva a nga holangi8. hikuva rithomu a nga nwi holelangi

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mhalamhala	mhaka	
		mhisi	mhelembe	mhandzela	mhunti	
	HLAYA	Ndzi vonile mhisi, mhalamhala na mhelembe entangeni wa swiharhi eKruger. Mfenhe yi tekile phakithi ra machipisi emuchini wa swakudya. Mfenhe yi na makovo. Ndzi vonile mhunti yi tlula patu. Mhandzela i xiharhi xa muhlovo wa xona xi ri xoxe lexi kumekaka eAfrika ntsena. Mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mfenhe yi na makovo 2. dzi vonile mhuti yi tlula patu 3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gama	guga	gada	gidi	
		gede	gavari	Grabaza	gasi	
	HLAYA	Gavaza u gada hanci. Hanci yi gadiwa hi Gavaza. Gavaza wa vilela hi hanci ya yena. Gama ri tshame ehenhla ka gede. Gavari ri pfaleriwe ehandle ka gede. Hanci a ya ha swi koti ku tsutsuma hikuva yi gugile. Hikokwalaho ka yini Gavaza a vilela hi hanci ya yena? Hanci yo guga a ya ha swi koti ku tsutsuma.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a nga gada hanci? _____ u gada hanci. Hikokwalaho ka yini Grabaza a vilela hi hanci ya yena? Hikuva yi _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku chaya? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: gasi Tsala xivutiso hi: gede




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	sula	siku	sala	sele	
 HLAYA		salani	Sasavona	sefo	sopo	
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Sasavona u sweka yini? U sweka _____. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu? U sula xitofu hikuva ku halakele _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: sula Tsala xivutiso hi: Gavaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi	
	TWARISA	gada	siku	gidi	sola		
		gimeta	sefo	gidela	sofa		
	HLAYA						<p>Manana u pfukile a ya entirhweni. A vilela hikuva a nga holangi. A nga holangi hikuva a va n'wi holelanga. U pfukele entirhweni ku ya teka muholo. U horile muholo wa yena. Va n'wi nyikile muholo wa yena. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva muthori a nga nwi holelangi.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana u pfukele kwihhi? U pfukele _____.2. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva a va n'wi _____.3. U horile kumbe a nga holangi? _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta chaya. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">6. u sefa mapa ya mavele7. a vilela hikuva a nga holangi8. hikuva rithomu a nga nwi holelangi

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mhalamhala	mhaka	
		mhisi	mhelembe	mhandzela	mhunti	
	HLAYA	Ndzi vonile mhisi, mhalamhala na mhelembe entangeni wa swiharhi eKruger. Mfenhe yi tekile phakithi ra machipisi emuchini wa swakudya. Mfenhe yi na makovo. Ndzi vonile mhunti yi tlula patu. Mhandzela i xiharhi xa muhlovo wa xona xi ri xoxe lexi kumekaka eAfrika ntsena. Mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mfenhe yi na makovo 2. dzi vonile mhuti yi tlula patu 3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gama	guga	gada	gidi	
		gede	gavari	Grabaza	gasi	
	HLAYA	Gavaza u gada hanci. Hanci yi gadiwa hi Gavaza. Gavaza wa vilela hi hanci ya yena. Gama ri tshame ehenhla ka gede. Gavari ri pfaleriwe ehandle ka gede. Hanci a ya ha swi koti ku tsutsuma hikuva yi gugile. Hikokwalaho ka yini Gavaza a vilela hi hanci ya yena? Hanci yo guga a ya ha swi koti ku tsutsuma.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a nga gada hanci? _____ u gada hanci. Hikokwalaho ka yini Grabaza a vilela hi hanci ya yena? Hikuva yi _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku chaya? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: gasi Tsala xivutiso hi: gede



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	sula	siku	sala	sele	
 HLAYA		Sasavona u sweka sopo. Sopo yi swekiwa hi Sasavona. Sasavona u sula sopo ehenhla ka xitofu. Ku sale sopo endzeni ka poto. Hasani u na sele u dyile sopo hinkwayo epotweni. U sefa mapa ya mavele. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Sasavona u sweka yini? U sweka _____. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu? U sula xitofu hikuva ku halakele _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: sula Tsala xivutiso hi: Gavaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gada	siku	gidi	sola	
		gimeta	sefo	gidela	sofa	
	HLAYA					
		<p>Manana u pfukile a ya entirhweni. A vilela hikuva a nga holangi. A nga holangi hikuva a va n'wi holelanga. U pfukele entirhweni ku ya teka muholo. U horile muholo wa yena. Va n'wi nyikile muholo wa yena. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva muthori a nga nwi holelangi.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana u pfukele kwihhi? U pfukele _____.2. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva a va n'wi _____.3. U horile kumbe a nga holangi? _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta chaya. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">6. u sefa mapa ya mavele7. a vilela hikuva a nga holangi8. hikuva rithomu a nga nwi holelangi

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mhalamhala	mhaka	
		mhisi	mhelembe	mhandzela	mhunti	
	HLAYA	Ndzi vonile mhisi, mhalamhala na mhelembe entangeni wa swiharhi eKruger. Mfenhe yi tekile phakithi ra machipisi emuchini wa swakudya. Mfenhe yi na makovo. Ndzi vonile mhunti yi tlula patu. Mhandzela i xiharhi xa muhlovo wa xona xi ri xoxe lexi kumekaka eAfrika ntsena. Mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mfenhe yi na makovo 2. dzi vonile mhuti yi tlula patu 3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gama	guga	gada	gidi	
		gede	gavari	Grabaza	gasi	
	HLAYA	Gavaza u gada hanci. Hanci yi gadiwa hi Gavaza. Gavaza wa vilela hi hanci ya yena. Gama ri tshame ehenhla ka gede. Gavari ri pfaleriwe ehandle ka gede. Hanci a ya ha swi koti ku tsutsuma hikuva yi gugile. Hikokwalaho ka yini Gavaza a vilela hi hanci ya yena? Hanci yo guga a ya ha swi koti ku tsutsuma.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a nga gada hanci? _____ u gada hanci. Hikokwalaho ka yini Grabaza a vilela hi hanci ya yena? Hikuva yi _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku chaya? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: gasi Tsala xivutiso hi: gede




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	sula	siku	sala	sele	
		salani	Sasavona	sefo	sopo	
	HLAYA	Sasavona u sweka sopo. Sopo yi swekiwa hi Sasavona. Sasavona u sula sopo ehenhla ka xitofu. Ku sale sopo endzeni ka poto. Hasani u na sele u dyile sopo hinkwayo epotweni. U sefa mapa ya mavele. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Sasavona u sweka yini? U sweka _____. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu? U sula xitofu hikuva ku halakele _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: sula Tsala xivutiso hi: Gavaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi	
	TWARISA	gada	siku	gidi	sola		
		gimeta	sefo	gidela	sofa		
	HLAYA						<p>Manana u pfukile a ya entirhweni. A vilela hikuva a nga holangi. A nga holangi hikuva a va n'wi holelanga. U pfukele entirhweni ku ya teka muholo. U horile muholo wa yena. Va n'wi nyikile muholo wa yena. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva muthori a nga nwi holelangi.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana u pfukele kwihhi? U pfukele _____.2. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva a va n'wi _____.3. U horile kumbe a nga holangi? _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta chaya. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">6. u sefa mapa ya mavele7. a vilela hikuva a nga holangi8. hikuva rithomu a nga nwi holelangi

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mhalamhala	mhaka	
		mhisi	mhelembe	mhandzela	mhunti	
	HLAYA	Ndzi vonile mhisi, mhalamhala na mhelembe entangeni wa swiharhi eKruger. Mfenhe yi tekile phakithi ra machipisi emuchini wa swakudya. Mfenhe yi na makovo. Ndzi vonile mhunti yi tlula patu. Mhandzela i xiharhi xa muhlovo wa xona xi ri xoxe lexi kumekaka eAfrika ntsena. Mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mfenhe yi na makovo 2. dzi vonile mhuti yi tlula patu 3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gama	guga	gada	gidi	
		gede	gavari	Grabaza	gasi	
	HLAYA	Gavaza u gada hanci. Hanci yi gadiwa hi Gavaza. Gavaza wa vilela hi hanci ya yena. Gama ri tshame ehenhla ka gede. Gavari ri pfaleriwe ehandle ka gede. Hanci a ya ha swi koti ku tsutsuma hikuva yi gugile. Hikokwalaho ka yini Gavaza a vilela hi hanci ya yena? Hanci yo guga a ya ha swi koti ku tsutsuma.				

	TSALA	1. I mani a nga gada hanci? _____ u gada hanci. 2. Hikokwalaho ka yini Grabaza a vilela hi hanci ya yena? Hikuva yi _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku chaya? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: gasi Tsala xivutiso hi: gede
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
--	-----------------------	---------	---------	--------	-------	---------

	TWARISA	sula	siku	sala	sele
		salani	Sasavona	sefo	sopo

	HLAYA	Sasavona u sweka sopo. Sopo yi swekiwa hi Sasavona. Sasavona u sula sopo ehenhla ka xitofu. Ku sale sopo endzeni ka poto. Hasani u na sele u dyile sopo hinkwayo epotweni. U sefa mapa ya mavele. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu?
--	--------------	--



	TSALA	1. Xana Sasavona u sweka yini? U sweka _____. 2. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu? U sula xitofu hikuva ku halakele _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: sula Tsala xivutiso hi: Gavaza
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi	
	TWARISA	gada	siku	gidi	sola		
		gimeta	sefo	gidela	sofa		
	HLAYA						<p>Manana u pfukile a ya entirhweni. A vilela hikuva a nga holangi. A nga holangi hikuva a va n'wi holelanga. U pfukele entirhweni ku ya teka muholo. U horile muholo wa yena. Va n'wi nyikile muholo wa yena. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva muthori a nga nwi holelangi.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana u pfukele kwihhi? U pfukele _____.2. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva a va n'wi _____.3. U horile kumbe a nga holangi? _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta chaya. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">6. u sefa mapa ya mavele7. a vilela hikuva a nga holangi8. hikuva rithomu a nga nwi holelangi

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mhalamhala	mhaka	
		mhisi	mhelembe	mhandzela	mhunti	
	HLAYA	Ndzi vonile mhisi, mhalamhala na mhelembe entangeni wa swiharhi eKruger. Mfenhe yi tekile phakithi ra machipisi emuchini wa swakudya. Mfenhe yi na makovo. Ndzi vonile mhunti yi tlula patu. Mhandzela i xiharhi xa muhlovo wa xona xi ri xoxe lexi kumekaka eAfrika ntsena. Mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mfenhe yi na makovo 2. dzi vonile mhuti yi tlula patu 3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gama	guga	gada	gidi	
		gede	gavari	Grabaza	gasi	
	HLAYA	Gavaza u gada hanci. Hanci yi gadiwa hi Gavaza. Gavaza wa vilela hi hanci ya yena. Gama ri tshame ehenhla ka gede. Gavari ri pfaleriwe ehandle ka gede. Hanci a ya ha swi koti ku tsutsuma hikuva yi gugile. Hikokwalaho ka yini Gavaza a vilela hi hanci ya yena? Hanci yo guga a ya ha swi koti ku tsutsuma.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a nga gada hanci? _____ u gada hanci. Hikokwalaho ka yini Grabaza a vilela hi hanci ya yena? Hikuva yi _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku chaya? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: gasi Tsala xivutiso hi: gede
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
--	-----------------------	---------	---------	--------	-------	---------

	TWARISA	sula	siku	sala	sele
		salani	Sasavona	sefo	sopo

	HLAYA	Sasavona u sweka sopo. Sopo yi swekiwa hi Sasavona. Sasavona u sula sopo ehenhla ka xitofu. Ku sale sopo endzeni ka poto. Hasani u na sele u dyile sopo hinkwayo epotweni. U sefa mapa ya mavele. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu?
--	--------------	---




	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Sasavona u sweka yini? U sweka _____. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu? U sula xitofu hikuva ku halakele _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: sula Tsala xivutiso hi: Gavaza
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi	
	TWARISA	gada	siku	gidi	sola		
		gimeta	sefo	gidela	sofa		
	HLAYA						<p>Manana u pfukile a ya entirhweni. A vilela hikuva a nga holangi. A nga holangi hikuva a va n'wi holelanga. U pfukele entirhweni ku ya teka muholo. U horile muholo wa yena. Va n'wi nyikile muholo wa yena. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva muthori a nga nwi holelangi.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana u pfukele kwihhi? U pfukele _____.2. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva a va n'wi _____.3. U horile kumbe a nga holangi? _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta chaya. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">6. u sefa mapa ya mavele7. a vilela hikuva a nga holangi8. hikuva rithomu a nga nwi holelangi

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mhalamhala	mhaka	
		mhisi	mhelembe	mhandzela	mhunti	
	HLAYA	Ndzi vonile mhisi, mhalamhala na mhelembe entangeni wa swiharhi eKruger. Mfenhe yi tekile phakithi ra machipisi emuchini wa swakudya. Mfenhe yi na makovo. Ndzi vonile mhunti yi tlula patu. Mhandzela i xiharhi xa muhlovo wa xona xi ri xoxe lexi kumekaka eAfrika ntsena. Mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mfenhe yi na makovo 2. dzi vonile mhuti yi tlula patu 3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gama	guga	gada	gidi	
		gede	gavari	Grabaza	gasi	
	HLAYA	Gavaza u gada hanci. Hanci yi gadiwa hi Gavaza. Gavaza wa vilela hi hanci ya yena. Gama ri tshame ehenhla ka gede. Gavari ri pfaleriwe ehandle ka gede. Hanci a ya ha swi koti ku tsutsuma hikuva yi gugile. Hikokwalaho ka yini Gavaza a vilela hi hanci ya yena? Hanci yo guga a ya ha swi koti ku tsutsuma.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a nga gada hanci? _____ u gada hanci. Hikokwalaho ka yini Grabaza a vilela hi hanci ya yena? Hikuva yi _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku chaya? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: gasi Tsala xivutiso hi: gede



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	sula	siku	sala	sele	
 HLAYA		Sasavona u sweka sopo. Sopo yi swekiwa hi Sasavona. Sasavona u sula sopo ehenhla ka xitofu. Ku sale sopo endzeni ka poto. Hasani u na sele u dyile sopo hinkwayo epotweni. U sefa mapa ya mavele. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Sasavona u sweka yini? U sweka _____. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu? U sula xitofu hikuva ku halakele _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: sula Tsala xivutiso hi: Gavaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gada	siku	gidi	sola	
		gimeta	sefo	gidela	sofa	
	HLAYA	 <p>Manana u pfukile a ya entirhweni. A vilela hikuva a nga holangi. A nga holangi hikuva a va n'wi holelanga. U pfukele entirhweni ku ya teka muholo. U horile muholo wa yena. Va n'wi nyikile muholo wa yena. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva muthori a nga nwi holelangi.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana u pfukele kwihhi? U pfukele _____.2. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva a va n'wi _____.3. U horile kumbe a nga holangi? _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta chaya. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">6. u sefa mapa ya mavele7. a vilela hikuva a nga holangi8. hikuva rithomu a nga nwi holelangi

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mhalamhala	mhaka	
		mhisi	mhelembe	mhandzela	mhunti	
	HLAYA	Ndzi vonile mhisi, mhalamhala na mhelembe entangeni wa swiharhi eKruger. Mfenhe yi tekile phakithi ra machipisi emuchini wa swakudya. Mfenhe yi na makovo. Ndzi vonile mhunti yi tlula patu. Mhandzela i xiharhi xa muhlovo wa xona xi ri xoxe lexi kumekaka eAfrika ntsena. Mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mfenhe yi na makovo 2. dzi vonile mhuti yi tlula patu 3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gama	guga	gada	gidi	
		gede	gavari	Grabaza	gasi	
	HLAYA	Gavaza u gada hanci. Hanci yi gadiwa hi Gavaza. Gavaza wa vilela hi hanci ya yena. Gama ri tshame ehenhla ka gede. Gavari ri pfaleriwe ehandle ka gede. Hanci a ya ha swi koti ku tsutsuma hikuva yi gugile. Hikokwalaho ka yini Gavaza a vilela hi hanci ya yena? Hanci yo guga a ya ha swi koti ku tsutsuma.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a nga gada hanci? _____ u gada hanci. Hikokwalaho ka yini Grabaza a vilela hi hanci ya yena? Hikuva yi _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku chaya? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: gasi Tsala xivutiso hi: gede




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	sula	siku	sala	sele	
 HLAYA		salani	Sasavona	sefo	sopo	
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Sasavona u sweka yini? U sweka _____. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu? U sula xitofu hikuva ku halakele _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: sula Tsala xivutiso hi: Gavaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi	
	TWARISA	gada	siku	gidi	sola		
		gimeta	sefo	gidela	sofa		
	HLAYA						<p>Manana u pfukile a ya entirhweni. A vilela hikuva a nga holangi. A nga holangi hikuva a va n'wi holelanga. U pfukele entirhweni ku ya teka muholo. U horile muholo wa yena. Va n'wi nyikile muholo wa yena. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva muthori a nga nwi holelangi.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana u pfukele kwihhi? U pfukele _____.2. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva a va n'wi _____.3. U horile kumbe a nga holangi? _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta chaya. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">6. u sefa mapa ya mavele7. a vilela hikuva a nga holangi8. hikuva rithomu a nga nwi holelangi

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mhalamhala	mhaka	
		mhisi	mhelembe	mhandzela	mhunti	
	HLAYA	Ndzi vonile mhisi, mhalamhala na mhelembe entangeni wa swiharhi eKruger. Mfenhe yi tekile phakithi ra machipisi emuchini wa swakudya. Mfenhe yi na makovo. Ndzi vonile mhunti yi tlula patu. Mhandzela i xiharhi xa muhlovo wa xona xi ri xoxe lexi kumekaka eAfrika ntsena. Mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mfenhe yi na makovo 2. dzi vonile mhuti yi tlula patu 3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gama	guga	gada	gidi	
		gede	gavari	Grabaza	gasi	
	HLAYA	Gavaza u gada hanci. Hanci yi gadiwa hi Gavaza. Gavaza wa vilela hi hanci ya yena. Gama ri tshame ehenhla ka gede. Gavari ri pfaleriwe ehandle ka gede. Hanci a ya ha swi koti ku tsutsuma hikuva yi gugile. Hikokwalaho ka yini Gavaza a vilela hi hanci ya yena? Hanci yo guga a ya ha swi koti ku tsutsuma.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a nga gada hanci? _____ u gada hanci. Hikokwalaho ka yini Grabaza a vilela hi hanci ya yena? Hikuva yi _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku chaya? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: gasi Tsala xivutiso hi: gede



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	sula	siku	sala	sele	
 HLAYA		salani	Sasavona	sefo	sopo	
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Sasavona u sweka yini? U sweka _____. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu? U sula xitofu hikuva ku halakele _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: sula Tsala xivutiso hi: Gavaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gada	siku	gidi	sola	
		gimeta	sefo	gidela	sofa	
	HLAYA					
		<p>Manana u pfukile a ya entirhweni. A vilela hikuva a nga holangi. A nga holangi hikuva a va n'wi holelanga. U pfukele entirhweni ku ya teka muholo. U horile muholo wa yena. Va n'wi nyikile muholo wa yena. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva muthori a nga nwi holelangi.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana u pfukele kwihhi? U pfukele _____.2. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva a va n'wi _____.3. U horile kumbe a nga holangi? _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta chaya. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">6. u sefa mapa ya mavele7. a vilela hikuva a nga holangi8. hikuva rithomu a nga nwi holelangi

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mhalamhala	mhaka	
		mhisi	mhelembe	mhandzela	mhunti	
	HLAYA	Ndzi vonile mhisi, mhalamhala na mhelembe entangeni wa swiharhi eKruger. Mfenhe yi tekile phakithi ra machipisi emuchini wa swakudya. Mfenhe yi na makovo. Ndzi vonile mhunti yi tlula patu. Mhandzela i xiharhi xa muhlovo wa xona xi ri xoxe lexi kumekaka eAfrika ntsena. Mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mfenhe yi na makovo 2. dzi vonile mhuti yi tlula patu 3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gama	guga	gada	gidi	
		gede	gavari	Grabaza	gasi	
	HLAYA	Gavaza u gada hanci. Hanci yi gadiwa hi Gavaza. Gavaza wa vilela hi hanci ya yena. Gama ri tshame ehenhla ka gede. Gavari ri pfaleriwe ehandle ka gede. Hanci a ya ha swi koti ku tsutsuma hikuva yi gugile. Hikokwalaho ka yini Gavaza a vilela hi hanci ya yena? Hanci yo guga a ya ha swi koti ku tsutsuma.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a nga gada hanci? _____ u gada hanci. Hikokwalaho ka yini Grabaza a vilela hi hanci ya yena? Hikuva yi _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku chaya? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: gasi Tsala xivutiso hi: gede




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	sula	siku	sala	sele	
 HLAYA		salani	Sasavona	sefo	sopo	
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Sasavona u sweka yini? U sweka _____. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu? U sula xitofu hikuva ku halakele _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: sula Tsala xivutiso hi: Gavaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi	
	TWARISA	gada	siku	gidi	sola		
		gimeta	sefo	gidela	sofa		
	HLAYA						<p>Manana u pfukile a ya entirhweni. A vilela hikuva a nga holangi. A nga holangi hikuva a va n'wi holelanga. U pfukele entirhweni ku ya teka muholo. U horile muholo wa yena. Va n'wi nyikile muholo wa yena. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva muthori a nga nwi holelangi.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana u pfukele kwihhi? U pfukele _____.2. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva a va n'wi _____.3. U horile kumbe a nga holangi? _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta chaya. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">6. u sefa mapa ya mavele7. a vilela hikuva a nga holangi8. hikuva rithomu a nga nwi holelangi

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mhalamhala	mhaka	
		mhisi	mhelembe	mhandzela	mhunti	
	HLAYA	Ndzi vonile mhisi, mhalamhala na mhelembe entangeni wa swiharhi eKruger. Mfenhe yi tekile phakithi ra machipisi emuchini wa swakudya. Mfenhe yi na makovo. Ndzi vonile mhunti yi tlula patu. Mhandzela i xiharhi xa muhlovo wa xona xi ri xoxe lexi kumekaka eAfrika ntsena. Mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mfenhe yi na makovo 2. dzi vonile mhuti yi tlula patu 3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gama	guga	gada	gidi	
		gede	gavari	Grabaza	gasi	
	HLAYA	Gavaza u gada hanci. Hanci yi gadiwa hi Gavaza. Gavaza wa vilela hi hanci ya yena. Gama ri tshame ehenhla ka gede. Gavari ri pfaleriwe ehandle ka gede. Hanci a ya ha swi koti ku tsutsuma hikuva yi gugile. Hikokwalaho ka yini Gavaza a vilela hi hanci ya yena? Hanci yo guga a ya ha swi koti ku tsutsuma.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a nga gada hanci? _____ u gada hanci. Hikokwalaho ka yini Grabaza a vilela hi hanci ya yena? Hikuva yi _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku chaya? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: gasi Tsala xivutiso hi: gede



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	sula	siku	sala	sele	
 HLAYA		Sasavona u sweka sopo. Sopo yi swekiwa hi Sasavona. Sasavona u sula sopo ehenhla ka xitofu. Ku sale sopo endzeni ka poto. Hasani u na sele u dyile sopo hinkwayo epotweni. U sefa mapa ya mavele. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Sasavona u sweka yini? U sweka _____. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu? U sula xitofu hikuva ku halakele _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: sula Tsala xivutiso hi: Gavaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gada	siku	gidi	sola	
		gimeta	sefo	gidela	sofa	
	HLAYA	 <p>Manana u pfukile a ya entirhweni. A vilela hikuva a nga holangi. A nga holangi hikuva a va n'wi holelanga. U pfukele entirhweni ku ya teka muholo. U horile muholo wa yena. Va n'wi nyikile muholo wa yena. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva muthori a nga nwi holelangi.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana u pfukele kwihhi? U pfukele _____.2. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva a va n'wi _____.3. U horile kumbe a nga holangi? _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta chaya. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">6. u sefa mapa ya mavele7. a vilela hikuva a nga holangi8. hikuva rithomu a nga nwi holelangi

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mhalamhala	mhaka	
		mhisi	mhelembe	mhandzela	mhunti	
	HLAYA	Ndzi vonile mhisi, mhalamhala na mhelembe entangeni wa swiharhi eKruger. Mfenhe yi tekile phakithi ra machipisi emuchini wa swakudya. Mfenhe yi na makovo. Ndzi vonile mhunti yi tlula patu. Mhandzela i xiharhi xa muhlovo wa xona xi ri xoxe lexi kumekaka eAfrika ntsena. Mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mfenhe yi na makovo 2. dzi vonile mhuti yi tlula patu 3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gama	guga	gada	gidi	
		gede	gavari	Grabaza	gasi	
	HLAYA	Gavaza u gada hanci. Hanci yi gadiwa hi Gavaza. Gavaza wa vilela hi hanci ya yena. Gama ri tshame ehenhla ka gede. Gavari ri pfaleriwe ehandle ka gede. Hanci a ya ha swi koti ku tsutsuma hikuva yi gugile. Hikokwalaho ka yini Gavaza a vilela hi hanci ya yena? Hanci yo guga a ya ha swi koti ku tsutsuma.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a nga gada hanci? _____ u gada hanci. Hikokwalaho ka yini Grabaza a vilela hi hanci ya yena? Hikuva yi _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku chaya? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: gasi Tsala xivutiso hi: gede





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi	
	TWARISA	sula	siku	sala	sele		
 HLAYA		Sasavona u sweka sopo. Sopo yi swekiwa hi Sasavona. Sasavona u sula sopo ehenhla ka xitofu. Ku sale sopo endzeni ka poto. Hasani u na sele u dyile sopo hinkwayo epotweni. U sefa mapa ya mavele. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu?					
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Sasavona u sweka yini? U sweka _____. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu? U sula xitofu hikuva ku halakele _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 					





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: sula Tsala xivutiso hi: Gavaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi	
	TWARISA	gada	siku	gidi	sola		
		gimeta	sefo	gidela	sofa		
	HLAYA						<p>Manana u pfukile a ya entirhweni. A vilela hikuva a nga holangi. A nga holangi hikuva a va n'wi holelanga. U pfukele entirhweni ku ya teka muholo. U horile muholo wa yena. Va n'wi nyikile muholo wa yena. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva muthori a nga nwi holelangi.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana u pfukele kwihhi? U pfukele _____.2. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva a va n'wi _____.3. U horile kumbe a nga holangi? _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta chaya. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">6. u sefa mapa ya mavele7. a vilela hikuva a nga holangi8. hikuva rithomu a nga nwi holelangi

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mhalamhala	mhaka	
		mhisi	mhelembe	mhandzela	mhunti	
	HLAYA	Ndzi vonile mhisi, mhalamhala na mhelembe entangeni wa swiharhi eKruger. Mfenhe yi tekile phakithi ra machipisi emuchini wa swakudya. Mfenhe yi na makovo. Ndzi vonile mhunti yi tlula patu. Mhandzela i xiharhi xa muhlovo wa xona xi ri xoxe lexi kumekaka eAfrika ntsena. Mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mfenhe yi na makovo 2. dzi vonile mhuti yi tlula patu 3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gama	guga	gada	gidi	
		gede	gavari	Grabaza	gasi	
	HLAYA	Gavaza u gada hanci. Hanci yi gadiwa hi Gavaza. Gavaza wa vilela hi hanci ya yena. Gama ri tshame ehenhla ka gede. Gavari ri pfaleriwe ehandle ka gede. Hanci a ya ha swi koti ku tsutsuma hikuva yi gugile. Hikokwalaho ka yini Gavaza a vilela hi hanci ya yena? Hanci yo guga a ya ha swi koti ku tsutsuma.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a nga gada hanci? _____ u gada hanci. Hikokwalaho ka yini Grabaza a vilela hi hanci ya yena? Hikuva yi _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku chaya? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: gasi Tsala xivutiso hi: gede



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	sula	siku	sala	sele	
 HLAYA		salani	Sasavona	sefo	sopo	
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Sasavona u sweka yini? U sweka _____. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu? U sula xitofu hikuva ku halakele _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: sula Tsala xivutiso hi: Gavaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gada	siku	gidi	sola	
		gimeta	sefo	gidela	sofa	
	HLAYA	 <p data-bbox="427 1321 1524 1568">Manana u pfukile a ya entirhweni. A vilela hikuva a nga holangi. A nga holangi hikuva a va n'wi holelanga. U pfukele entirhweni ku ya teka muholo. U horile muholo wa yena. Va n'wi nyikile muholo wa yena. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva muthori a nga nwi holelangi.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana u pfukele kwihhi? U pfukele _____.2. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva a va n'wi _____.3. U horile kumbe a nga holangi? _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta chaya. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">6. u sefa mapa ya mavele7. a vilela hikuva a nga holangi8. hikuva rithomu a nga nwi holelangi

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mhalamhala	mhaka	
		mhisi	mhelembe	mhandzela	mhunti	
	HLAYA	Ndzi vonile mhisi, mhalamhala na mhelembe entangeni wa swiharhi eKruger. Mfenhe yi tekile phakithi ra machipisi emuchini wa swakudya. Mfenhe yi na makovo. Ndzi vonile mhunti yi tlula patu. Mhandzela i xiharhi xa muhlovo wa xona xi ri xoxe lexi kumekaka eAfrika ntsena. Mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mfenhe yi na makovo 2. dzi vonile mhuti yi tlula patu 3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gama	guga	gada	gidi	
		gede	gavari	Grabaza	gasi	
	HLAYA	Gavaza u gada hanci. Hanci yi gadiwa hi Gavaza. Gavaza wa vilela hi hanci ya yena. Gama ri tshame ehenhla ka gede. Gavari ri pfaleriwe ehandle ka gede. Hanci a ya ha swi koti ku tsutsuma hikuva yi gugile. Hikokwalaho ka yini Gavaza a vilela hi hanci ya yena? Hanci yo guga a ya ha swi koti ku tsutsuma.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a nga gada hanci? _____ u gada hanci. Hikokwalaho ka yini Grabaza a vilela hi hanci ya yena? Hikuva yi _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku chaya? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: gasi Tsala xivutiso hi: gede




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	sula	siku	sala	sele	
 HLAYA		salani	Sasavona	sefo	sopo	
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Sasavona u sweka yini? U sweka _____. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu? U sula xitofu hikuva ku halakele _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: sula Tsala xivutiso hi: Gavaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi	
	TWARISA	gada	siku	gidi	sola		
		gimeta	sefo	gidela	sofa		
	HLAYA						<p>Manana u pfukile a ya entirhweni. A vilela hikuva a nga holangi. A nga holangi hikuva a va n'wi holelanga. U pfukele entirhweni ku ya teka muholo. U horile muholo wa yena. Va n'wi nyikile muholo wa yena. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva muthori a nga nwi holelangi.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana u pfukele kwihhi? U pfukele _____.2. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva a va n'wi _____.3. U horile kumbe a nga holangi? _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta chaya. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">6. u sefa mapa ya mavele7. a vilela hikuva a nga holangi8. hikuva rithomu a nga nwi holelangi

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mhalamhala	mhaka	
		mhisi	mhelembe	mhandzela	mhunti	
	HLAYA	Ndzi vonile mhisi, mhalamhala na mhelembe entangeni wa swiharhi eKruger. Mfenhe yi tekile phakithi ra machipisi emuchini wa swakudya. Mfenhe yi na makovo. Ndzi vonile mhunti yi tlula patu. Mhandzela i xiharhi xa muhlovo wa xona xi ri xoxe lexi kumekaka eAfrika ntsena. Mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mfenhe yi na makovo 2. dzi vonile mhuti yi tlula patu 3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gama	guga	gada	gidi	
		gede	gavari	Grabaza	gasi	
	HLAYA	Gavaza u gada hanci. Hanci yi gadiwa hi Gavaza. Gavaza wa vilela hi hanci ya yena. Gama ri tshame ehenhla ka gede. Gavari ri pfaleriwe ehandle ka gede. Hanci a ya ha swi koti ku tsutsuma hikuva yi gugile. Hikokwalaho ka yini Gavaza a vilela hi hanci ya yena? Hanci yo guga a ya ha swi koti ku tsutsuma.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a nga gada hanci? _____ u gada hanci. Hikokwalaho ka yini Grabaza a vilela hi hanci ya yena? Hikuva yi _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku chaya? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: gasi Tsala xivutiso hi: gede



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	sula	siku	sala	sele	
 HLAYA		salani	Sasavona	sefo	sopo	
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Sasavona u sweka yini? U sweka _____. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu? U sula xitofu hikuva ku halakele _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: sula Tsala xivutiso hi: Gavaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gada	siku	gidi	sola	
		gimeta	sefo	gidela	sofa	
	HLAYA					
		<p>Manana u pfukile a ya entirhweni. A vilela hikuva a nga holangi. A nga holangi hikuva a va n'wi holelanga. U pfukele entirhweni ku ya teka muholo. U horile muholo wa yena. Va n'wi nyikile muholo wa yena. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva muthori a nga nwi holelangi.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana u pfukele kwihhi? U pfukele _____.2. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva a va n'wi _____.3. U horile kumbe a nga holangi? _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta chaya. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">6. u sefa mapa ya mavele7. a vilela hikuva a nga holangi8. hikuva rithomu a nga nwi holelangi

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mhalamhala	mhaka	
		mhisi	mhelembe	mhandzela	mhunti	
	HLAYA	Ndzi vonile mhisi, mhalamhala na mhelembe entangeni wa swiharhi eKruger. Mfenhe yi tekile phakithi ra machipisi emuchini wa swakudya. Mfenhe yi na makovo. Ndzi vonile mhunti yi tlula patu. Mhandzela i xiharhi xa muhlovo wa xona xi ri xoxe lexi kumekaka eAfrika ntsena. Mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mfenhe yi na makovo 2. dzi vonile mhuti yi tlula patu 3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gama	guga	gada	gidi	
		gede	gavari	Grabaza	gasi	
	HLAYA	Gavaza u gada hanci. Hanci yi gadiwa hi Gavaza. Gavaza wa vilela hi hanci ya yena. Gama ri tshame ehenhla ka gede. Gavari ri pfaleriwe ehandle ka gede. Hanci a ya ha swi koti ku tsutsuma hikuva yi gugile. Hikokwalaho ka yini Gavaza a vilela hi hanci ya yena? Hanci yo guga a ya ha swi koti ku tsutsuma.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a nga gada hanci? _____ u gada hanci. Hikokwalaho ka yini Grabaza a vilela hi hanci ya yena? Hikuva yi _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku chaya? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: gasi Tsala xivutiso hi: gede




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	sula	siku	sala	sele	
 HLAYA		salani	Sasavona	sefo	sopo	
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Sasavona u sweka yini? U sweka _____. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu? U sula xitofu hikuva ku halakele _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: sula Tsala xivutiso hi: Gavaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi	
	TWARISA	gada	siku	gidi	sola		
		gimeta	sefo	gidela	sofa		
	HLAYA						<p>Manana u pfukile a ya entirhweni. A vilela hikuva a nga holangi. A nga holangi hikuva a va n'wi holelanga. U pfukele entirhweni ku ya teka muholo. U horile muholo wa yena. Va n'wi nyikile muholo wa yena. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva muthori a nga nwi holelangi.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana u pfukele kwihhi? U pfukele _____.2. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva a va n'wi _____.3. U horile kumbe a nga holangi? _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta chaya. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">6. u sefa mapa ya mavele7. a vilela hikuva a nga holangi8. hikuva rithomu a nga nwi holelangi

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mhalamhala	mhaka	
		mhisi	mhelembe	mhandzela	mhunti	
	HLAYA	Ndzi vonile mhisi, mhalamhala na mhelembe entangeni wa swiharhi eKruger. Mfenhe yi tekile phakithi ra machipisi emuchini wa swakudya. Mfenhe yi na makovo. Ndzi vonile mhunti yi tlula patu. Mhandzela i xiharhi xa muhlovo wa xona xi ri xoxe lexi kumekaka eAfrika ntsena. Mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mfenhe yi na makovo 2. dzi vonile mhuti yi tlula patu 3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gama	guga	gada	gidi	
		gede	gavari	Grabaza	gasi	
	HLAYA	Gavaza u gada hanci. Hanci yi gadiwa hi Gavaza. Gavaza wa vilela hi hanci ya yena. Gama ri tshame ehenhla ka gede. Gavari ri pfaleriwe ehandle ka gede. Hanci a ya ha swi koti ku tsutsuma hikuva yi gugile. Hikokwalaho ka yini Gavaza a vilela hi hanci ya yena? Hanci yo guga a ya ha swi koti ku tsutsuma.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a nga gada hanci? _____ u gada hanci. Hikokwalaho ka yini Grabaza a vilela hi hanci ya yena? Hikuva yi _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku chaya? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: gasi Tsala xivutiso hi: gede



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	sula	siku	sala	sele	
 HLAYA		Sasavona u sweka sopo. Sopo yi swekiwa hi Sasavona. Sasavona u sula sopo ehenhla ka xitofu. Ku sale sopo endzeni ka poto. Hasani u na sele u dyile sopo hinkwayo epotweni. U sefa mapa ya mavele. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Sasavona u sweka yini? U sweka _____. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu? U sula xitofu hikuva ku halakele _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: sula Tsala xivutiso hi: Gavaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gada	siku	gidi	sola	
		gimeta	sefo	gidela	sofa	
	HLAYA	 <p data-bbox="427 1321 1524 1579">Manana u pfukile a ya entirhweni. A vilela hikuva a nga holangi. A nga holangi hikuva a va n'wi holelanga. U pfukele entirhweni ku ya teka muholo. U horile muholo wa yena. Va n'wi nyikile muholo wa yena. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva muthori a nga nwi holelangi.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana u pfukele kwihhi? U pfukele _____.2. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva a va n'wi _____.3. U horile kumbe a nga holangi? _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta chaya. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">6. u sefa mapa ya mavele7. a vilela hikuva a nga holangi8. hikuva rithomu a nga nwi holelangi

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mhalamhala	mhaka	
		mhisi	mhelembe	mhandzela	mhunti	
	HLAYA	Ndzi vonile mhisi, mhalamhala na mhelembe entangeni wa swiharhi eKruger. Mfenhe yi tekile phakithi ra machipisi emuchini wa swakudya. Mfenhe yi na makovo. Ndzi vonile mhunti yi tlula patu. Mhandzela i xiharhi xa muhlovo wa xona xi ri xoxe lexi kumekaka eAfrika ntsena. Mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mfenhe yi na makovo 2. dzi vonile mhuti yi tlula patu 3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gama	guga	gada	gidi	
		gede	gavari	Grabaza	gasi	
	HLAYA	Gavaza u gada hanci. Hanci yi gadiwa hi Gavaza. Gavaza wa vilela hi hanci ya yena. Gama ri tshame ehenhla ka gede. Gavari ri pfaleriwe ehandle ka gede. Hanci a ya ha swi koti ku tsutsuma hikuva yi gugile. Hikokwalaho ka yini Gavaza a vilela hi hanci ya yena? Hanci yo guga a ya ha swi koti ku tsutsuma.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a nga gada hanci? _____ u gada hanci. Hikokwalaho ka yini Grabaza a vilela hi hanci ya yena? Hikuva yi _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku chaya? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: gasi Tsala xivutiso hi: gede




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	sula	siku	sala	sele	
 HLAYA		salani	Sasavona	sefo	sopo	
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Sasavona u sweka yini? U sweka _____. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu? U sula xitofu hikuva ku halakele _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: sula Tsala xivutiso hi: Gavaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gada	siku	gidi	sola	
		gimeta	sefo	gidela	sofa	
	HLAYA					
		<p>Manana u pfukile a ya entirhweni. A vilela hikuva a nga holangi. A nga holangi hikuva a va n'wi holelanga. U pfukele entirhweni ku ya teka muholo. U horile muholo wa yena. Va n'wi nyikile muholo wa yena. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva muthori a nga nwi holelangi.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana u pfukele kwihhi? U pfukele _____.2. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva a va n'wi _____.3. U horile kumbe a nga holangi? _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta chaya. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">6. u sefa mapa ya mavele7. a vilela hikuva a nga holangi8. hikuva rithomu a nga nwi holelangi

RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 2 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mhalamhala	mhaka	
		mhisi	mhelembe	mhandzela	mhunti	
	HLAYA	Ndzi vonile mhisi, mhalamhala na mhelembe entangeni wa swiharhi eKruger. Mfenhe yi tekile phakithi ra machipisi emuchini wa swakudya. Mfenhe yi na makovo. Ndzi vonile mhunti yi tlula patu. Mhandzela i xiharhi xa muhlovo wa xona xi ri xoxe lexi kumekaka eAfrika ntsena. Mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mfenhe yi na makovo 2. dzi vonile mhuti yi tlula patu 3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	gama	guga	gada	gidi	
		gede	gavari	Grabaza	gasi	
	HLAYA	Gavaza u gada hanci. Hanci yi gadiwa hi Gavaza. Gavaza wa vilela hi hanci ya yena. Gama ri tshame ehenhla ka gede. Gavari ri pfaleriwe ehandle ka gede. Hanci a ya ha swi koti ku tsutsuma hikuva yi gugile. Hikokwalaho ka yini Gavaza a vilela hi hanci ya yena? Hanci yo guga a ya ha swi koti ku tsutsuma.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a nga gada hanci? _____ u gada hanci. Hikokwalaho ka yini Grabaza a vilela hi hanci ya yena? Hikuva yi _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku chaya? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: gasi Tsala xivutiso hi: gede



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi
	TWARISA	sula	siku	sala	sele	
 HLAYA		salani	Sasavona	sefo	sopo	
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Sasavona u sweka yini? U sweka _____. Hikokwalaho ka yini Sasavona a sula xitofu? U sula xitofu hikuva ku halakele _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: sula Tsala xivutiso hi: Gavaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pfukile	holanga	vilela	chaya	nsimbhi	
	TWARISA	gada	siku	gidi	sola		
		gimeta	sefo	gidela	sofa		
	HLAYA						<p>Manana u pfukile a ya entirhweni. A vilela hikuva a nga holangi. A nga holangi hikuva a va n'wi holelanga. U pfukele entirhweni ku ya teka muholo. U horile muholo wa yena. Va n'wi nyikile muholo wa yena. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva muthori a nga nwi holelangi.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana u pfukele kwihhi? U pfukele _____.2. Hikokwalaho ka yini a nga holangi? Hikuva a va n'wi _____.3. U horile kumbe a nga holangi? _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta chaya. a) _____ b) _____5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">6. u sefa mapa ya mavele7. a vilela hikuva a nga holangi8. hikuva rithomu a nga nwi holelangi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	rhavi	hlakula	khale	dyisa	
		dyela	tseleka	nyama	sweka	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi. Rhavi ri tshovekile. Ri tshovekile hikuva i ra khale. Rhavi ra khale ri tshovekile. Manana u tshivela ndzilo hi tihunyi ta rhavi. Manana u lava ku tseleka nyama hi ta dya. Hi ta dyela nyama endyelweni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fuma	fumile	fana	fumisa	
		fanisa	fuku	fomo	fika	
	HLAYA	Hosi Makhense a fumile. Vanhu va ka Makhense a va fumiwa hi vona. U fumisa hikuva u ni tihomu. Malume ri na tihomu ku fana na hosi. Tihomu to tala ti endle malume xifumi. Hikokwalaho ka yini malume a fumile? U fumile hikuva u na tihomu to tala exivaleni. Hahani u siye mfuku ya fole eka va kokwana.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a fumile? _____ a fumile. Hikokwalaho ka yini malume a fumile ? Malume a va fumile hikuva a va ri na _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku fuma? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: fomo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	tatana	titimela	tolo	tele	
		tala	teka	tilo	tikeriwa	
	HLAYA	Tolo a ku titimela edoropeni. Edoropeni a ku titimela tolo. Vanhu a va tele edorobeni hambileswi a ku titimela. Teka malamula ma tikela tatana. Tatana wa tikeriwa hi malamula. Tatana u teke malamula yo tala. Xana tatana a tikeriwa hi yini? A tikeriwa hi malamula layo tala.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tolo a ku ri njhani? Tolo a ku _____. Xana a ku ri njhani edorobeni? Edorobeni a ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: titimela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fumile	tatana	fana	tolo	
		fika	titimela	fuku	tima	







HLAYA







Manana na Khani va khandziyile thekisi. Thekisi a ri ya emavhengeleni. Va fikile evhengeleni a ku nga talangi. Vanhu a va ambale timasiki va yimile hi mintila. Loko va nghena wanuna u va cherile murhi wo hlamba mavoko. Khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana na Khani a va khandziye yini? A va khandziye _____.2. Xana a va ya kwihhi? A va ya _____.3. Xana ku humelele yini emavhengeleni? Va _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntila. a) _____ b) _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. va fikile evhengeleni a ku nga talangi2. sikithe a ri ya emavhengeleni3. khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	rhavi	hlakula	khale	dyisa	
		dyela	tseleka	nyama	sweka	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi. Rhavi ri tshovekile. Ri tshovekile hikuva i ra khale. Rhavi ra khale ri tshovekile. Manana u tshivela ndzilo hi tihunyi ta rhavi. Manana u lava ku tseleka nyama hi ta dya. Hi ta dyela nyama endyelweni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fuma	fumile	fana	fumisa	
		fanisa	fuku	fomo	fika	
	HLAYA	Hosi Makhense a fumile. Vanhu va ka Makhense a va fumiwa hi vona. U fumisa hikuva u ni tihomu. Malume ri na tihomu ku fana na hosi. Tihomu to tala ti endle malume xifumi. Hikokwalaho ka yini malume a fumile? U fumile hikuva u na tihomu to tala exivaleni. Hahani u siye mfuku ya fole eka va kokwana.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a fumile? _____ a fumile. Hikokwalaho ka yini malume a fumile ? Malume a va fumile hikuva a va ri na _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku fuma? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: fomo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	tatana	titimela	tolo	tele	
		tala	teka	tilo	tikeriwa	
	HLAYA	Tolo a ku titimela edoropeni. Edoropeni a ku titimela tolo. Vanhu a va tele edorobeni hambileswi a ku titimela. Teka malamula ma tikela tatana. Tatana wa tikeriwa hi malamula. Tatana u teke malamula yo tala. Xana tatana a tikeriwa hi yini? A tikeriwa hi malamula layo tala.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tolo a ku ri njhani? Tolo a ku _____. Xana a ku ri njhani edorobeni? Edorobeni a ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: titimela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fumile	tatana	fana	tolo	
		fika	titimela	fuku	tima	







HLAYA







Manana na Khani va khandziyile thekisi. Thekisi a ri ya emavhengeleni. Va fikile evhengeleni a ku nga talangi. Vanhu a va ambale timasiki va yimile hi mintila. Loko va nghena wanuna u va cherile murhi wo hlamba mavoko. Khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana na Khani a va khandziye yini? A va khandziye _____.2. Xana a va ya kwihhi? A va ya _____.3. Xana ku humelele yini emavhengeleni? Va _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntila. a) _____ b) _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. va fikile evhengeleni a ku nga talangi2. sikithe a ri ya emavhengeleni3. khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	rhavi	hlakula	khale	dyisa	
		dyela	tseleka	nyama	sweka	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi. Rhavi ri tshovekile. Ri tshovekile hikuva i ra khale. Rhavi ra khale ri tshovekile. Manana u tshivela ndzilo hi tihunyi ta rhavi. Manana u lava ku tseleka nyama hi ta dya. Hi ta dyela nyama endyelweni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fuma	fumile	fana	fumisa	
		fanisa	fuku	fomo	fika	
	HLAYA	Hosi Makhense a fumile. Vanhu va ka Makhense a va fumiwa hi vona. U fumisa hikuva u ni tihomu. Malume ri na tihomu ku fana na hosi. Tihomu to tala ti endle malume xifumi. Hikokwalaho ka yini malume a fumile? U fumile hikuva u na tihomu to tala exivaleni. Hahani u siye mfuku ya fole eka va kokwana.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a fumile? _____ a fumile. Hikokwalaho ka yini malume a fumile ? Malume a va fumile hikuva a va ri na _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku fuma? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: fomo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	tatana	titimela	tolo	tele	
		tala	teka	tilo	tikeriwa	
	HLAYA	Tolo a ku titimela edoropeni. Edoropeni a ku titimela tolo. Vanhu a va tele edorobeni hambileswi a ku titimela. Teka malamula ma tikela tatana. Tatana wa tikeriwa hi malamula. Tatana u teke malamula yo tala. Xana tatana a tikeriwa hi yini? A tikeriwa hi malamula layo tala.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tolo a ku ri njhani? Tolo a ku _____. Xana a ku ri njhani edorobeni? Edorobeni a ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: titimela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fumile	tatana	fana	tolo	
		fika	titimela	fuku	tima	







HLAYA







Manana na Khani va khandziyile thekisi. Thekisi a ri ya emavhengeleni. Va fikile evhengeleni a ku nga talangi. Vanhu a va ambale timasiki va yimile hi mintila. Loko va nghena wanuna u va cherile murhi wo hlamba mavoko. Khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana na Khani a va khandziye yini? A va khandziye _____.2. Xana a va ya kwihhi? A va ya _____.3. Xana ku humelele yini emavhengeleni? Va _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntila. a) _____ b) _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. va fikile evhengeleni a ku nga talangi2. sikithe a ri ya emavhengeleni3. khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	rhavi	hlakula	khale	dyisa	
		dyela	tseleka	nyama	sweka	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi. Rhavi ri tshovekile. Ri tshovekile hikuva i ra khale. Rhavi ra khale ri tshovekile. Manana u tshivela ndzilo hi tihunyi ta rhavi. Manana u lava ku tseleka nyama hi ta dya. Hi ta dyela nyama endyelweni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fuma	fumile	fana	fumisa	
		fanisa	fuku	fomo	fika	
	HLAYA	Hosi Makhense a fumile. Vanhu va ka Makhense a va fumiwa hi vona. U fumisa hikuva u ni tihomu. Malume ri na tihomu ku fana na hosi. Tihomu to tala ti endle malume xifumi. Hikokwalaho ka yini malume a fumile? U fumile hikuva u na tihomu to tala exivaleni. Hahani u siye mfuku ya fole eka va kokwana.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a fumile? _____ a fumile. Hikokwalaho ka yini malume a fumile ? Malume a va fumile hikuva a va ri na _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku fuma? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: fomo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	tatana	titimela	tolo	tele	
		tala	teka	tilo	tikeriwa	
	HLAYA	Tolo a ku titimela edoropeni. Edoropeni a ku titimela tolo. Vanhu a va tele edorobeni hambileswi a ku titimela. Teka malamula ma tikela tatana. Tatana wa tikeriwa hi malamula. Tatana u teke malamula yo tala. Xana tatana a tikeriwa hi yini? A tikeriwa hi malamula layo tala.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tolo a ku ri njhani? Tolo a ku _____. Xana a ku ri njhani edorobeni? Edorobeni a ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: titimela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fumile	tatana	fana	tolo	
		fika	titimela	fuku	tima	







HLAYA







Manana na Khani va khandziyile thekisi. Thekisi a ri ya emavhengeleni. Va fikile evhengeleni a ku nga talangi. Vanhu a va ambale timasiki va yimile hi mintila. Loko va nghena wanuna u va cherile murhi wo hlamba mavoko. Khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana na Khani a va khandziye yini? A va khandziye _____.2. Xana a va ya kwihhi? A va ya _____.3. Xana ku humelele yini emavhengeleni? Va _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntila. a) _____ b) _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. va fikile evhengeleni a ku nga talangi2. sikithe a ri ya emavhengeleni3. khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	rhavi	hlakula	khale	dyisa	
		dyela	tseleka	nyama	sweka	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi. Rhavi ri tshovekile. Ri tshovekile hikuva i ra khale. Rhavi ra khale ri tshovekile. Manana u tshivela ndzilo hi tihunyi ta rhavi. Manana u lava ku tseleka nyama hi ta dya. Hi ta dyela nyama endyelweni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fuma	fumile	fana	fumisa	
		fanisa	fuku	fomo	fika	
	HLAYA	Hosi Makhense a fumile. Vanhu va ka Makhense a va fumiwa hi vona. U fumisa hikuva u ni tihomu. Malume ri na tihomu ku fana na hosi. Tihomu to tala ti endle malume xifumi. Hikokwalaho ka yini malume a fumile? U fumile hikuva u na tihomu to tala exivaleni. Hahani u siye mfuku ya fole eka va kokwana.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a fumile? _____ a fumile. Hikokwalaho ka yini malume a fumile ? Malume a va fumile hikuva a va ri na _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku fuma? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: fomo





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	tatana	titimela	tolo	tele	
		tala	teka	tilo	tikeriwa	
	HLAYA	Tolo a ku titimela edoropeni. Edoropeni a ku titimela tolo. Vanhu a va tele edorobeni hambileswi a ku titimela. Teka malamula ma tikela tatana. Tatana wa tikeriwa hi malamula. Tatana u teke malamula yo tala. Xana tatana a tikeriwa hi yini? A tikeriwa hi malamula layo tala.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tolo a ku ri njhani? Tolo a ku _____. Xana a ku ri njhani edorobeni? Edorobeni a ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: titimela





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana na Khani a va khandziye yini? A va khandziye _____.2. Xana a va ya kwihhi? A va ya _____.3. Xana ku humelele yini emavhengeleni? Va _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntila. a) _____ b) _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. va fikile evhengeleni a ku nga talangi2. sikithe a ri ya emavhengeleni3. khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	rhavi	hlakula	khale	dyisa	
		dyela	tseleka	nyama	sweka	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi. Rhavi ri tshovekile. Ri tshovekile hikuva i ra khale. Rhavi ra khale ri tshovekile. Manana u tshivela ndzilo hi tihunyi ta rhavi. Manana u lava ku tseleka nyama hi ta dya. Hi ta dyela nyama endyelweni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fuma	fumile	fana	fumisa	
		fanisa	fuku	fomo	fika	
	HLAYA	Hosi Makhense a fumile. Vanhu va ka Makhense a va fumiwa hi vona. U fumisa hikuva u ni tihomu. Malume ri na tihomu ku fana na hosi. Tihomu to tala ti endle malume xifumi. Hikokwalaho ka yini malume a fumile? U fumile hikuva u na tihomu to tala exivaleni. Hahani u siye mfuku ya fole eka va kokwana.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a fumile? _____ a fumile. Hikokwalaho ka yini malume a fumile ? Malume a va fumile hikuva a va ri na _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku fuma? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: fomo





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	tatana	titimela	tolo	tele	
		tala	teka	tilo	tikeriwa	
	HLAYA	Tolo a ku titimela edoropeni. Edoropeni a ku titimela tolo. Vanhu a va tele edorobeni hambileswi a ku titimela. Teka malamula ma tikela tatana. Tatana wa tikeriwa hi malamula. Tatana u teke malamula yo tala. Xana tatana a tikeriwa hi yini? A tikeriwa hi malamula layo tala.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tolo a ku ri njhani? Tolo a ku _____. Xana a ku ri njhani edorobeni? Edorobeni a ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: titimela





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fumile	tatana	fana	tolo	
 HLAYA		fika	titimela	fuku	tima	
						
		<p>Manana na Khani va khandziyile thekisi. Thekisi a ri ya emavhengeleni. Va fikile evhengeleni a ku nga talangi. Vanhu a va ambale timasiki va yimile hi mintila. Loko va nghena wanuna u va cherile murhi wo hlamba mavoko. Khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana manana na Khani a va khandziye yini? A va khandziye _____. Xana a va ya kwihhi? A va ya _____. Xana ku humelele yini emavhengeleni? Va _____. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntila. a) _____ b) _____. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> va fikile evhengeleni a ku nga talangi sikithe a ri ya emavhengeleni khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	rhavi	hlakula	khale	dyisa	
		dyela	tseleka	nyama	sweka	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi. Rhavi ri tshovekile. Ri tshovekile hikuva i ra khale. Rhavi ra khale ri tshovekile. Manana u tshivela ndzilo hi tihunyi ta rhavi. Manana u lava ku tseleka nyama hi ta dya. Hi ta dyela nyama endyelweni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fuma	fumile	fana	fumisa	
		fanisa	fuku	fomo	fika	
	HLAYA	Hosi Makhense a fumile. Vanhu va ka Makhense a va fumiwa hi vona. U fumisa hikuva u ni tihomu. Malume ri na tihomu ku fana na hosi. Tihomu to tala ti endle malume xifumi. Hikokwalaho ka yini malume a fumile? U fumile hikuva u na tihomu to tala exivaleni. Hahani u siye mfuku ya fole eka va kokwana.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a fumile? _____ a fumile. Hikokwalaho ka yini malume a fumile ? Malume a va fumile hikuva a va ri na _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku fuma? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: fomo</p>




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	tatana	titimela	tolo	tele	
		tala	teka	tilo	tikeriwa	
	HLAYA	Tolo a ku titimela edoropeni. Edoropeni a ku titimela tolo. Vanhu a va tele edorobeni hambileswi a ku titimela. Teka malamula ma tikela tatana. Tatana wa tikeriwa hi malamula. Tatana u teke malamula yo tala. Xana tatana a tikeriwa hi yini? A tikeriwa hi malamula layo tala.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tolo a ku ri njhani? Tolo a ku _____. Xana a ku ri njhani edorobeni? Edorobeni a ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: titimela</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fumile	tatana	fana	tolo	
		fika	titimela	fuku	tima	
	HLAYA	<div data-bbox="448 450 1465 1585" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="427 1597 1517 1839"> Manana na Khani va khandziyile thekisi. Thekisi a ri ya emavhengeleni. Va fikile evhengeleni a ku nga talangi. Vanhu a va ambale timasiki va yimile hi mintila. Loko va nghena wanuna u va cherile murhi wo hlamba mavoko. Khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi. </p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana manana na Khani a va khandziye yini? A va khandziye _____. Xana a va ya kwihhi? A va ya _____. Xana ku humelele yini emavhengeleni? Va _____. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntila. a) _____ b) _____. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> va fikile evhengeleni a ku nga talangi sikithe a ri ya emavhengeleni khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	rhavi	hlakula	khale	dyisa	
		dyela	tseleka	nyama	sweka	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi. Rhavi ri tshovekile. Ri tshovekile hikuva i ra khale. Rhavi ra khale ri tshovekile. Manana u tshivela ndzilo hi tihunyi ta rhavi. Manana u lava ku tseleka nyama hi ta dya. Hi ta dyela nyama endyelweni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fuma	fumile	fana	fumisa	
		fanisa	fuku	fomo	fika	
	HLAYA	Hosi Makhense a fumile. Vanhu va ka Makhense a va fumiwa hi vona. U fumisa hikuva u ni tihomu. Malume ri na tihomu ku fana na hosi. Tihomu to tala ti endle malume xifumi. Hikokwalaho ka yini malume a fumile? U fumile hikuva u na tihomu to tala exivaleni. Hahani u siye mfuku ya fole eka va kokwana.				


	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a fumile? _____ a fumile. Hikokwalaho ka yini malume a fumile ? Malume a va fumile hikuva a va ri na _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku fuma? a) _____ b) _____
--	--------------	--

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: fomo
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
--	-----------------------	---------	-------	---------	-------------	--------

	TWARISA	tatana	titimela	tolo	tele
		tala	teka	tilo	tikeriwa

	HLAYA	Tolo a ku titimela edoropeni. Edoropeni a ku titimela tolo. Vanhu a va tele edorobeni hambileswi a ku titimela. Teka malamula ma tikela tatana. Tatana wa tikeriwa hi malamula. Tatana u teke malamula yo tala. Xana tatana a tikeriwa hi yini? A tikeriwa hi malamula layo tala.
--	--------------	---

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tolo a ku ri njhani? Tolo a ku _____. Xana a ku ri njhani edorobeni? Edorobeni a ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: titimela
--	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fumile	tatana	fana	tolo	
		fika	titimela	fuku	tima	







HLAYA



Manana na Khani va khandziyile thekisi. Thekisi a ri ya emavhengeleni. Va fikile evhengeleni a ku nga talangi. Vanhu a va ambale timasiki va yimile hi mintila. Loko va nghena wanuna u va cherile murhi wo hlamba mavoko. Khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana na Khani a va khandziye yini? A va khandziye _____.2. Xana a va ya kwihhi? A va ya _____.3. Xana ku humelele yini emavhengeleni? Va _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntila. a) _____ b) _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. va fikile evhengeleni a ku nga talangi2. sikithe a ri ya emavhengeleni3. khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	rhavi	hlakula	khale	dyisa	
		dyela	tseleka	nyama	sweka	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi. Rhavi ri tshovekile. Ri tshovekile hikuva i ra khale. Rhavi ra khale ri tshovekile. Manana u tshivela ndzilo hi tihunyi ta rhavi. Manana u lava ku tseleka nyama hi ta dya. Hi ta dyela nyama endyelweni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fuma	fumile	fana	fumisa	
		fanisa	fuku	fomo	fika	
	HLAYA	Hosi Makhense a fumile. Vanhu va ka Makhense a va fumiwa hi vona. U fumisa hikuva u ni tihomu. Malume ri na tihomu ku fana na hosi. Tihomu to tala ti endle malume xifumi. Hikokwalaho ka yini malume a fumile? U fumile hikuva u na tihomu to tala exivaleni. Hahani u siye mfuku ya fole eka va kokwana.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a fumile? _____ a fumile. Hikokwalaho ka yini malume a fumile ? Malume a va fumile hikuva a va ri na _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku fuma? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: fomo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	tatana	titimela	tolo	tele	
		tala	teka	tilo	tikeriwa	
	HLAYA	Tolo a ku titimela edoropeni. Edoropeni a ku titimela tolo. Vanhu a va tele edorobeni hambileswi a ku titimela. Teka malamula ma tikela tatana. Tatana wa tikeriwa hi malamula. Tatana u teke malamula yo tala. Xana tatana a tikeriwa hi yini? A tikeriwa hi malamula layo tala.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tolo a ku ri njhani? Tolo a ku _____. Xana a ku ri njhani edorobeni? Edorobeni a ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: titimela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fumile	tatana	fana	tolo	
		fika	titimela	fuku	tima	







HLAYA



Manana na Khani va khandziyile thekisi. Thekisi a ri ya emavhengeleni. Va fikile evhengeleni a ku nga talangi. Vanhu a va ambale timasiki va yimile hi mintila. Loko va nghena wanuna u va cherile murhi wo hlamba mavoko. Khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana manana na Khani a va khandziye yini? A va khandziye _____. Xana a va ya kwihhi? A va ya _____. Xana ku humelele yini emavhengeleni? Va _____. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntila. a) _____ b) _____. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> va fikile evhengeleni a ku nga talangi sikithe a ri ya emavhengeleni khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	rhavi	hlakula	khale	dyisa	
		dyela	tseleka	nyama	sweka	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi. Rhavi ri tshovekile. Ri tshovekile hikuva i ra khale. Rhavi ra khale ri tshovekile. Manana u tshivela ndzilo hi tihunyi ta rhavi. Manana u lava ku tseleka nyama hi ta dya. Hi ta dyela nyama endyelweni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fuma	fumile	fana	fumisa	
		fanisa	fuku	fomo	fika	
	HLAYA	Hosi Makhense a fumile. Vanhu va ka Makhense a va fumiwa hi vona. U fumisa hikuva u ni tihomu. Malume ri na tihomu ku fana na hosi. Tihomu to tala ti endle malume xifumi. Hikokwalaho ka yini malume a fumile? U fumile hikuva u na tihomu to tala exivaleni. Hahani u siye mfuku ya fole eka va kokwana.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a fumile? _____ a fumile. Hikokwalaho ka yini malume a fumile ? Malume a va fumile hikuva a va ri na _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku fuma? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: fomo</p>

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	tatana	titimela	tolo	tele	
		tala	teka	tilo	tikeriwa	
	HLAYA	Tolo a ku titimela edoropeni. Edoropeni a ku titimela tolo. Vanhu a va tele edorobeni hambileswi a ku titimela. Teka malamula ma tikela tatana. Tatana wa tikeriwa hi malamula. Tatana u teke malamula yo tala. Xana tatana a tikeriwa hi yini? A tikeriwa hi malamula layo tala.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tolo a ku ri njhani? Tolo a ku _____. Xana a ku ri njhani edorobeni? Edorobeni a ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: titimela</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fumile	tatana	fana	tolo	
		fika	titimela	fuku	tima	







HLAYA







Manana na Khani va khandziyile thekisi. Thekisi a ri ya emavhengeleni. Va fikile evhengeleni a ku nga talangi. Vanhu a va ambale timasiki va yimile hi mintila. Loko va nghena wanuna u va cherile murhi wo hlamba mavoko. Khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana na Khani a va khandziye yini? A va khandziye _____.2. Xana a va ya kwihhi? A va ya _____.3. Xana ku humelele yini emavhengeleni? Va _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntila. a) _____ b) _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. va fikile evhengeleni a ku nga talangi2. sikithe a ri ya emavhengeleni3. khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	rhavi	hlakula	khale	dyisa	
		dyela	tseleka	nyama	sweka	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi. Rhavi ri tshovekile. Ri tshovekile hikuva i ra khale. Rhavi ra khale ri tshovekile. Manana u tshivela ndzilo hi tihunyi ta rhavi. Manana u lava ku tseleka nyama hi ta dya. Hi ta dyela nyama endyelweni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fuma	fumile	fana	fumisa	
		fanisa	fuku	fomo	fika	
	HLAYA	Hosi Makhense a fumile. Vanhu va ka Makhense a va fumiwa hi vona. U fumisa hikuva u ni tihomu. Malume ri na tihomu ku fana na hosi. Tihomu to tala ti endle malume xifumi. Hikokwalaho ka yini malume a fumile? U fumile hikuva u na tihomu to tala exivaleni. Hahani u siye mfuku ya fole eka va kokwana.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a fumile? _____ a fumile. Hikokwalaho ka yini malume a fumile ? Malume a va fumile hikuva a va ri na _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku fuma? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: fomo




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	tatana	titimela	tolo	tele	
		tala	teka	tilo	tikeriwa	
	HLAYA	Tolo a ku titimela edoropeni. Edoropeni a ku titimela tolo. Vanhu a va tele edorobeni hambileswi a ku titimela. Teka malamula ma tikela tatana. Tatana wa tikeriwa hi malamula. Tatana u teke malamula yo tala. Xana tatana a tikeriwa hi yini? A tikeriwa hi malamula layo tala.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tolo a ku ri njhani? Tolo a ku _____. Xana a ku ri njhani edorobeni? Edorobeni a ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: titimela





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fumile	tatana	fana	tolo	
		fika	titimela	fuku	tima	
	HLAYA	<div data-bbox="448 450 1465 1585" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="427 1597 1517 1839"> Manana na Khani va khandziyile thekisi. Thekisi a ri ya emavhengeleni. Va fikile evhengeleni a ku nga talangi. Vanhu a va ambale timasiki va yimile hi mintila. Loko va nghena wanuna u va cherile murhi wo hlamba mavoko. Khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi. </p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana manana na Khani a va khandziye yini? A va khandziye _____. Xana a va ya kwihhi? A va ya _____. Xana ku humelele yini emavhengeleni? Va _____. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntila. a) _____ b) _____. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> va fikile evhengeleni a ku nga talangi sikithe a ri ya emavhengeleni khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	rhavi	hlakula	khale	dyisa	
		dyela	tseleka	nyama	sweka	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi. Rhavi ri tshovekile. Ri tshovekile hikuva i ra khale. Rhavi ra khale ri tshovekile. Manana u tshivela ndzilo hi tihunyi ta rhavi. Manana u lava ku tseleka nyama hi ta dya. Hi ta dyela nyama endyelweni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fuma	fumile	fana	fumisa	
		fanisa	fuku	fomo	fika	
	HLAYA	Hosi Makhense a fumile. Vanhu va ka Makhense a va fumiwa hi vona. U fumisa hikuva u ni tihomu. Malume ri na tihomu ku fana na hosi. Tihomu to tala ti endle malume xifumi. Hikokwalaho ka yini malume a fumile? U fumile hikuva u na tihomu to tala exivaleni. Hahani u siye mfuku ya fole eka va kokwana.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a fumile? _____ a fumile. Hikokwalaho ka yini malume a fumile ? Malume a va fumile hikuva a va ri na _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku fuma? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: fomo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	tatana	titimela	tolo	tele	
		tala	teka	tilo	tikeriwa	
	HLAYA	Tolo a ku titimela edoropeni. Edoropeni a ku titimela tolo. Vanhu a va tele edorobeni hambileswi a ku titimela. Teka malamula ma tikela tatana. Tatana wa tikeriwa hi malamula. Tatana u teke malamula yo tala. Xana tatana a tikeriwa hi yini? A tikeriwa hi malamula layo tala.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tolo a ku ri njhani? Tolo a ku _____. Xana a ku ri njhani edorobeni? Edorobeni a ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: titimela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fumile	tatana	fana	tolo	
		fika	titimela	fuku	tima	







HLAYA







Manana na Khani va khandziyile thekisi. Thekisi a ri ya emavhengeleni. Va fikile evhengeleni a ku nga talangi. Vanhu a va ambale timasiki va yimile hi mintila. Loko va nghena wanuna u va cherile murhi wo hlamba mavoko. Khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana manana na Khani a va khandziye yini? A va khandziye _____. Xana a va ya kwihhi? A va ya _____. Xana ku humelele yini emavhengeleni? Va _____. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntila. a) _____ b) _____. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> va fikile evhengeleni a ku nga talangi sikithe a ri ya emavhengeleni khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	rhavi	hlakula	khale	dyisa	
		dyela	tseleka	nyama	sweka	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi. Rhavi ri tshovekile. Ri tshovekile hikuva i ra khale. Rhavi ra khale ri tshovekile. Manana u tshivela ndzilo hi tihunyi ta rhavi. Manana u lava ku tseleka nyama hi ta dya. Hi ta dyela nyama endyelweni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fuma	fumile	fana	fumisa	
		fanisa	fuku	fomo	fika	
	HLAYA	Hosi Makhense a fumile. Vanhu va ka Makhense a va fumiwa hi vona. U fumisa hikuva u ni tihomu. Malume ri na tihomu ku fana na hosi. Tihomu to tala ti endle malume xifumi. Hikokwalaho ka yini malume a fumile? U fumile hikuva u na tihomu to tala exivaleni. Hahani u siye mfuku ya fole eka va kokwana.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a fumile? _____ a fumile. Hikokwalaho ka yini malume a fumile ? Malume a va fumile hikuva a va ri na _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku fuma? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: fomo</p>

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	tatana	titimela	tolo	tele	
		tala	teka	tilo	tikeriwa	
	HLAYA	Tolo a ku titimela edoropeni. Edoropeni a ku titimela tolo. Vanhu a va tele edorobeni hambileswi a ku titimela. Teka malamula ma tikela tatana. Tatana wa tikeriwa hi malamula. Tatana u teke malamula yo tala. Xana tatana a tikeriwa hi yini? A tikeriwa hi malamula layo tala.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tolo a ku ri njhani? Tolo a ku _____. Xana a ku ri njhani edorobeni? Edorobeni a ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: titimela</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fumile	tatana	fana	tolo	
		fika	titimela	fuku	tima	







HLAYA



Manana na Khani va khandziyile thekisi. Thekisi a ri ya emavhengeleni. Va fikile evhengeleni a ku nga talangi. Vanhu a va ambale timasiki va yimile hi mintila. Loko va nghena wanuna u va cherile murhi wo hlamba mavoko. Khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana manana na Khani a va khandziye yini? A va khandziye _____. 2. Xana a va ya kwihhi? A va ya _____. 3. Xana ku humelele yini emavhengeleni? Va _____. 4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntila. a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. va fikile evhengeleni a ku nga talangi 2. sikithe a ri ya emavhengeleni 3. khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	rhavi	hlakula	khale	dyisa	
		dyela	tseleka	nyama	sweka	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi. Rhavi ri tshovekile. Ri tshovekile hikuva i ra khale. Rhavi ra khale ri tshovekile. Manana u tshivela ndzilo hi tihunyi ta rhavi. Manana u lava ku tseleka nyama hi ta dya. Hi ta dyela nyama endyelweni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fuma	fumile	fana	fumisa	
		fanisa	fuku	fomo	fika	
	HLAYA	Hosi Makhense a fumile. Vanhu va ka Makhense a va fumiwa hi vona. U fumisa hikuva u ni tihomu. Malume ri na tihomu ku fana na hosi. Tihomu to tala ti endle malume xifumi. Hikokwalaho ka yini malume a fumile? U fumile hikuva u na tihomu to tala exivaleni. Hahani u siye mfuku ya fole eka va kokwana.				


	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a fumile? _____ a fumile. Hikokwalaho ka yini malume a fumile ? Malume a va fumile hikuva a va ri na _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku fuma? a) _____ b) _____
--	--------------	--

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: fomo
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
--	-----------------------	---------	-------	---------	-------------	--------

	TWARISA	tatana	titimela	tolo	tele
		tala	teka	tilo	tikeriwa

	HLAYA	Tolo a ku titimela edoropeni. Edoropeni a ku titimela tolo. Vanhu a va tele edorobeni hambileswi a ku titimela. Teka malamula ma tikela tatana. Tatana wa tikeriwa hi malamula. Tatana u teke malamula yo tala. Xana tatana a tikeriwa hi yini? A tikeriwa hi malamula layo tala.
--	--------------	---





	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tolo a ku ri njhani? Tolo a ku _____. Xana a ku ri njhani edorobeni? Edorobeni a ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: titimela
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana manana na Khani a va khandziye yini? A va khandziye _____. Xana a va ya kwihhi? A va ya _____. Xana ku humelele yini emavhengeleni? Va _____. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntila. a) _____ b) _____. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> va fikile evhengeleni a ku nga talangi sikithe a ri ya emavhengeleni khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	rhavi	hlakula	khale	dyisa	
		dyela	tseleka	nyama	sweka	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi. Rhavi ri tshovekile. Ri tshovekile hikuva i ra khale. Rhavi ra khale ri tshovekile. Manana u tshivela ndzilo hi tihunyi ta rhavi. Manana u lava ku tseleka nyama hi ta dya. Hi ta dyela nyama endyelweni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fuma	fumile	fana	fumisa	
		fanisa	fuku	fomo	fika	
	HLAYA	Hosi Makhense a fumile. Vanhu va ka Makhense a va fumiwa hi vona. U fumisa hikuva u ni tihomu. Malume ri na tihomu ku fana na hosi. Tihomu to tala ti endle malume xifumi. Hikokwalaho ka yini malume a fumile? U fumile hikuva u na tihomu to tala exivaleni. Hahani u siye mfuku ya fole eka va kokwana.				


	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a fumile? _____ a fumile. Hikokwalaho ka yini malume a fumile ? Malume a va fumile hikuva a va ri na _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku fuma? a) _____ b) _____
--	--------------	--

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: fomo</p>
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
--	-----------------------	---------	-------	---------	-------------	--------

	TWARISA	tatana	titimela	tolo	tele
		tala	teka	tilo	tikeriwa

	HLAYA	Tolo a ku titimela edoropeni. Edoropeni a ku titimela tolo. Vanhu a va tele edorobeni hambileswi a ku titimela. Teka malamula ma tikela tatana. Tatana wa tikeriwa hi malamula. Tatana u teke malamula yo tala. Xana tatana a tikeriwa hi yini? A tikeriwa hi malamula layo tala.
--	--------------	---

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tolo a ku ri njhani? Tolo a ku _____. Xana a ku ri njhani edorobeni? Edorobeni a ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: titimela</p>
--	--------------	--

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fumile	tatana	fana	tolo	
		fika	titimela	fuku	tima	







HLAYA







Manana na Khani va khandziyile thekisi. Thekisi a ri ya emavhengeleni. Va fikile evhengeleni a ku nga talangi. Vanhu a va ambale timasiki va yimile hi mintila. Loko va nghena wanuna u va cherile murhi wo hlamba mavoko. Khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana manana na Khani a va khandziye yini? A va khandziye _____. 2. Xana a va ya kwihhi? A va ya _____. 3. Xana ku humelele yini emavhengeleni? Va _____. 4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntila. a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. va fikile evhengeleni a ku nga talangi 2. sikithe a ri ya emavhengeleni 3. khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	rhavi	hlakula	khale	dyisa	
		dyela	tseleka	nyama	sweka	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi. Rhavi ri tshovekile. Ri tshovekile hikuva i ra khale. Rhavi ra khale ri tshovekile. Manana u tshivela ndzilo hi tihunyi ta rhavi. Manana u lava ku tseleka nyama hi ta dya. Hi ta dyela nyama endyelweni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fuma	fumile	fana	fumisa	
		fanisa	fuku	fomo	fika	
	HLAYA	Hosi Makhense a fumile. Vanhu va ka Makhense a va fumiwa hi vona. U fumisa hikuva u ni tihomu. Malume ri na tihomu ku fana na hosi. Tihomu to tala ti endle malume xifumi. Hikokwalaho ka yini malume a fumile? U fumile hikuva u na tihomu to tala exivaleni. Hahani u siye mfuku ya fole eka va kokwana.				


	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a fumile? _____ a fumile. Hikokwalaho ka yini malume a fumile ? Malume a va fumile hikuva a va ri na _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku fuma? a) _____ b) _____
--	--------------	--

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: fomo
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
--	-----------------------	---------	-------	---------	-------------	--------

	TWARISA	tatana	titimela	tolo	tele
		tala	teka	tilo	tikeriwa

	HLAYA	Tolo a ku titimela edoropeni. Edoropeni a ku titimela tolo. Vanhu a va tele edorobeni hambileswi a ku titimela. Teka malamula ma tikela tatana. Tatana wa tikeriwa hi malamula. Tatana u teke malamula yo tala. Xana tatana a tikeriwa hi yini? A tikeriwa hi malamula layo tala.
--	--------------	---




	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tolo a ku ri njhani? Tolo a ku _____. Xana a ku ri njhani edorobeni? Edorobeni a ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: titimela
--	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fumile	tatana	fana	tolo	
		fika	titimela	fuku	tima	
	HLAYA	<div data-bbox="446 448 1460 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="422 1590 1516 1836"> Manana na Khani va khandziyile thekisi. Thekisi a ri ya emavhengeleni. Va fikile evhengeleni a ku nga talangi. Vanhu a va ambale timasiki va yimile hi mintila. Loko va nghena wanuna u va cherile murhi wo hlamba mavoko. Khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi. </p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana na Khani a va khandziye yini? A va khandziye _____.2. Xana a va ya kwihhi? A va ya _____.3. Xana ku humelele yini emavhengeleni? Va _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntila. a) _____ b) _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. va fikile evhengeleni a ku nga talangi2. sikithe a ri ya emavhengeleni3. khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	rhavi	hlakula	khale	dyisa	
		dyela	tseleka	nyama	sweka	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi. Rhavi ri tshovekile. Ri tshovekile hikuva i ra khale. Rhavi ra khale ri tshovekile. Manana u tshivela ndzilo hi tihunyi ta rhavi. Manana u lava ku tseleka nyama hi ta dya. Hi ta dyela nyama endyelweni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fuma	fumile	fana	fumisa	
		fanisa	fuku	fomo	fika	
	HLAYA	Hosi Makhense a fumile. Vanhu va ka Makhense a va fumiwa hi vona. U fumisa hikuva u ni tihomu. Malume ri na tihomu ku fana na hosi. Tihomu to tala ti endle malume xifumi. Hikokwalaho ka yini malume a fumile? U fumile hikuva u na tihomu to tala exivaleni. Hahani u siye mfuku ya fole eka va kokwana.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a fumile? _____ a fumile. Hikokwalaho ka yini malume a fumile ? Malume a va fumile hikuva a va ri na _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku fuma? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: fomo





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	tatana	titimela	tolo	tele	
		tala	teka	tilo	tikeriwa	
	HLAYA	Tolo a ku titimela edoropeni. Edoropeni a ku titimela tolo. Vanhu a va tele edorobeni hambileswi a ku titimela. Teka malamula ma tikela tatana. Tatana wa tikeriwa hi malamula. Tatana u teke malamula yo tala. Xana tatana a tikeriwa hi yini? A tikeriwa hi malamula layo tala.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tolo a ku ri njhani? Tolo a ku _____. Xana a ku ri njhani edorobeni? Edorobeni a ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: titimela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fumile	tatana	fana	tolo	
		fika	titimela	fuku	tima	
	HLAYA	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Manana na Khani va khandziyile thekisi. Thekisi a ri ya emavhengeleni. Va fikile evhengeleni a ku nga talangi. Vanhu a va ambale timasiki va yimile hi mintila. Loko va nghena wanuna u va cherile murhi wo hlamba mavoko. Khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana manana na Khani a va khandziye yini? A va khandziye _____.2. Xana a va ya kwihhi? A va ya _____.3. Xana ku humelele yini emavhengeleni? Va _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntila. a) _____ b) _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. va fikile evhengeleni a ku nga talangi2. sikithe a ri ya emavhengeleni3. khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	rhavi	hlakula	khale	dyisa	
		dyela	tseleka	nyama	sweka	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi. Rhavi ri tshovekile. Ri tshovekile hikuva i ra khale. Rhavi ra khale ri tshovekile. Manana u tshivela ndzilo hi tihunyi ta rhavi. Manana u lava ku tseleka nyama hi ta dya. Hi ta dyela nyama endyelweni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fuma	fumile	fana	fumisa	
		fanisa	fuku	fomo	fika	
	HLAYA	Hosi Makhense a fumile. Vanhu va ka Makhense a va fumiwa hi vona. U fumisa hikuva u ni tihomu. Malume ri na tihomu ku fana na hosi. Tihomu to tala ti endle malume xifumi. Hikokwalaho ka yini malume a fumile? U fumile hikuva u na tihomu to tala exivaleni. Hahani u siye mfuku ya fole eka va kokwana.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a fumile? _____ a fumile. Hikokwalaho ka yini malume a fumile ? Malume a va fumile hikuva a va ri na _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku fuma? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: fomo</p>




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	tatana	titimela	tolo	tele	
		tala	teka	tilo	tikeriwa	
	HLAYA	Tolo a ku titimela edoropeni. Edoropeni a ku titimela tolo. Vanhu a va tele edorobeni hambileswi a ku titimela. Teka malamula ma tikela tatana. Tatana wa tikeriwa hi malamula. Tatana u teke malamula yo tala. Xana tatana a tikeriwa hi yini? A tikeriwa hi malamula layo tala.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tolo a ku ri njhani? Tolo a ku _____. Xana a ku ri njhani edorobeni? Edorobeni a ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
	TSALA	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: titimela</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fumile	tatana	fana	tolo	
		fika	titimela	fuku	tima	
	HLAYA	<div data-bbox="448 450 1465 1585" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="427 1597 1517 1839"> Manana na Khani va khandziyile thekisi. Thekisi a ri ya emavhengeleni. Va fikile evhengeleni a ku nga talangi. Vanhu a va ambale timasiki va yimile hi mintila. Loko va nghena wanuna u va cherile murhi wo hlamba mavoko. Khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi. </p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana manana na Khani a va khandziye yini? A va khandziye _____. 2. Xana a va ya kwihhi? A va ya _____. 3. Xana ku humelele yini emavhengeleni? Va _____. 4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntila. a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. va fikile evhengeleni a ku nga talangi 2. sikithe a ri ya emavhengeleni 3. khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	rhavi	hlakula	khale	dyisa	
		dyela	tseleka	nyama	sweka	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi. Rhavi ri tshovekile. Ri tshovekile hikuva i ra khale. Rhavi ra khale ri tshovekile. Manana u tshivela ndzilo hi tihunyi ta rhavi. Manana u lava ku tseleka nyama hi ta dya. Hi ta dyela nyama endyelweni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fuma	fumile	fana	fumisa	
		fanisa	fuku	fomo	fika	
	HLAYA	Hosi Makhense a fumile. Vanhu va ka Makhense a va fumiwa hi vona. U fumisa hikuva u ni tihomu. Malume ri na tihomu ku fana na hosi. Tihomu to tala ti endle malume xifumi. Hikokwalaho ka yini malume a fumile? U fumile hikuva u na tihomu to tala exivaleni. Hahani u siye mfuku ya fole eka va kokwana.				


	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a fumile? _____ a fumile. Hikokwalaho ka yini malume a fumile ? Malume a va fumile hikuva a va ri na _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku fuma? a) _____ b) _____
--	--------------	--

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: fomo</p>
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
--	-----------------------	---------	-------	---------	-------------	--------

	TWARISA	tatana	titimela	tolo	tele
		tala	teka	tilo	tikeriwa

	HLAYA	Tolo a ku titimela edoropeni. Edoropeni a ku titimela tolo. Vanhu a va tele edorobeni hambileswi a ku titimela. Teka malamula ma tikela tatana. Tatana wa tikeriwa hi malamula. Tatana u teke malamula yo tala. Xana tatana a tikeriwa hi yini? A tikeriwa hi malamula layo tala.
--	--------------	---




	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tolo a ku ri njhani? Tolo a ku _____. Xana a ku ri njhani edorobeni? Edorobeni a ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: titimela</p>
--	--------------	--

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fumile	tatana	fana	tolo	
		fika	titimela	fuku	tima	
	HLAYA	<div data-bbox="446 448 1452 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="427 1590 1516 1836"> Manana na Khani va khandziyile thekisi. Thekisi a ri ya emavhengeleni. Va fikile evhengeleni a ku nga talangi. Vanhu a va ambale timasiki va yimile hi mintila. Loko va nghena wanuna u va cherile murhi wo hlamba mavoko. Khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi. </p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana manana na Khani a va khandziye yini? A va khandziye _____. 2. Xana a va ya kwihhi? A va ya _____. 3. Xana ku humelele yini emavhengeleni? Va _____. 4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntila. a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. va fikile evhengeleni a ku nga talangi 2. sikithe a ri ya emavhengeleni 3. khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	rhavi	hlakula	khale	dyisa	
		dyela	tseleka	nyama	sweka	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi. Rhavi ri tshovekile. Ri tshovekile hikuva i ra khale. Rhavi ra khale ri tshovekile. Manana u tshivela ndzilo hi tihunyi ta rhavi. Manana u lava ku tseleka nyama hi ta dya. Hi ta dyela nyama endyelweni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	thekisi	talanga	ntila	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fuma	fumile	fana	fumisa	
		fanisa	fuku	fomo	fika	
	HLAYA	Hosi Makhense a fumile. Vanhu va ka Makhense a va fumiwa hi vona. U fumisa hikuva u ni tihomu. Malume ri na tihomu ku fana na hosi. Tihomu to tala ti endle malume xifumi. Hikokwalaho ka yini malume a fumile? U fumile hikuva u na tihomu to tala exivaleni. Hahani u siye mfuku ya fole eka va kokwana.				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a fumile? _____ a fumile. Hikokwalaho ka yini malume a fumile ? Malume a va fumile hikuva a va ri na _____. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku fuma? a) _____ b) _____
--	--------------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: fomo




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	tatana	titimela	tolo	tele	
		tala	teka	tilo	tikeriwa	
	HLAYA	Tolo a ku titimela edoropeni. Edoropeni a ku titimela tolo. Vanhu a va tele edorobeni hambileswi a ku titimela. Tekka malamula ma tikela tatana. Tatana wa tikeriwa hi malamula. Tatana u teke malamula yo tala. Xana tatana a tikeriwa hi yini? A tikeriwa hi malamula layo tala.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tolo a ku ri njhani? Tolo a ku _____. Xana a ku ri njhani edorobeni? Edorobeni a ku _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: mfuku Tsala xivutiso hi: titimela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	thekisi	ntila	talanga	tshambuluta	masiki
	TWARISA	fumile	tatana	fana	tolo	
		fika	titimela	fuku	tima	
	HLAYA	<div data-bbox="446 448 1460 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="422 1590 1516 1836"> Manana na Khani va khandziyile thekisi. Thekisi a ri ya emavhengeleni. Va fikile evhengeleni a ku nga talangi. Vanhu a va ambale timasiki va yimile hi mintila. Loko va nghena wanuna u va cherile murhi wo hlamba mavoko. Khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi. </p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana manana na Khani a va khandziye yini? A va khandziye _____. 2. Xana a va ya kwihhi? A va ya _____. 3. Xana ku humelele yini emavhengeleni? Va _____. 4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntila. a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. va fikile evhengeleni a ku nga talangi 2. sikithe a ri ya emavhengeleni 3. khani u tshambulutile voko ra yena va n'wi chela murhi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	tlanga	nhamu	tlula	tlakusa	
		nhova	tlangela	nhenha	nhongo	
	HLAYA	Mufana i nhenha. Nhenha ya mufana yi tlakusiwile etlilasini. Hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa. Nhenha yi yimise nhamu loko yi tlangeriwa. Mufana u tlurile loko va vitana vito ra yena ra ku va nhenha. Mufana u phasile nhongo enhoveni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana i nhenha 2. hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa 3. mufana u phasile nhongo enhoveni				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	tafula	tlakule	huma	
		futa	tsalela	tlakuka	nomo	
	HLAYA	Dayari ya wena yi sasekile. Yi sasekile dayari ya wena. U tsalela eka dayari hi masiku hinkwawo. Hlayisa dayari ya wena. Dayari yi ku pfuna ku pulana swilo swa wena. U siyile dayari ehenhla ka tafula. Va n'wi komberile ku hlaya dayari ya yena.				


	TSALA	1. Yi njhani dayari ya wena? Dayari yi _____. 2. Xana dayari yi tirha yini? Dayari yi tirha ku _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku nhenha? a) _____ b) _____
--	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nhongo Tsala xivutiso hi: tlanga
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
--	-----------------------	--------	-------	-----------	------------	-------

	TWARISA	nhulu	nhundzu	nhompfu	nhoko
		nhompfu	nhonga	nhokola	nhoma

	HLAYA	Tatana wa Honisi u fumbe nhulu ya misava egedeni. Nhulu yi fumbiwile egedeni hi tatana. Tatana u lava ku tirhisa misava ya nhulu ku lunghisa xirhapa hi tiholideyi. Hikokwalaho ka yini nhulu ya misava yi fumbiwe ehandle ka jarata?
--	--------------	---





	TSALA	1. Xana misava yi fumbiwe kwihhi? Misava yi fumbiwe _____. 2. Xana tatana u lava ku yi tirhisa yini? U lava ku yi tirhisa ku _____ xirhapa. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: dayari Tsala xivutiso hi: nhungu
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	manana	buku	tsala	
	HLAYA	heta	nhungu	hlayela	tlanga	
		<p>Tiholideyi ta xixika. Hi tiholideyi ta xixika vana va xikolo a va vhakile. Tatana a nga vhakangi. Hi tiholideyi a hlaya tibuku no lunghisa xirhapa xa yena. Van'wana a va vhakele vandyangu kasi van'wana a vo lo tshama emakaya. Hikokwalaho ka yini Zweli a nga vhakangi?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana xikolo a xi pfarile hi nguva yihi? A xi pfale hi nguva ya _____. Xana tatana a endla yini hi tiholideyi? Tatana a _____. Xana i mani a nga vhakangi? I _____. Nyika nhlamuselo ya nhova . a) _____ b) _____. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> tiholideyi ta kaxixi hikokwalaho ka yini zweli a nga vhakangi tatana a nga vhakangi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	tlanga	nhamu	tlula	tlakusa	
		nhova	tlangela	nhenha	nhongo	
	HLAYA	Mufana i nhenha. Nhenha ya mufana yi tlakusiwile etlilasini. Hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa. Nhenha yi yimise nhamu loko yi tlangeriwa. Mufana u tlurile loko va vitana vito ra yena ra ku va nhenha. Mufana u phasile nhongo enhoveni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana i nhenha 2. hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa 3. mufana u phasile nhongo enhoveni				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	tafula	tlakule	huma	
		futa	tsalela	tlakuka	nomo	
	HLAYA	Dayari ya wena yi sasekile. Yi sasekile dayari ya wena. U tsalela eka dayari hi masiku hinkwawo. Hlayisa dayari ya wena. Dayari yi ku pfuna ku pulana swilo swa wena. U siyile dayari ehenhla ka tafula. Va n'wi komberile ku hlaya dayari ya yena.				


	TSALA	1. Yi njhani dayari ya wena? Dayari yi _____. 2. Xana dayari yi tirha yini? Dayari yi tirha ku _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku nhenha? a) _____ b) _____
--	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nhongo Tsala xivutiso hi: tlanga
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
--	-----------------------	--------	-------	-----------	------------	-------

	TWARISA	nhulu	nhundzu	nhompfu	nhoko
		nhompfu	nhonga	nhokola	nhoma

	HLAYA	Tatana wa Honisi u fumbe nhulu ya misava egedeni. Nhulu yi fumbiwile egedeni hi tatana. Tatana u lava ku tirhisa misava ya nhulu ku lunghisa xirhapa hi tiholideyi. Hikokwalaho ka yini nhulu ya misava yi fumbiwe ehandle ka jarata?
--	--------------	---





	TSALA	1. Xana misava yi fumbiwe kwihhi? Misava yi fumbiwe _____. 2. Xana tatana u lava ku yi tirhisa yini? U lava ku yi tirhisa ku _____ xirhapa. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: dayari Tsala xivutiso hi: nhungu
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	manana	buku	tsala	
		heta	nhungu	hlayela	tlanga	
	HLAYA	 <p>Tiholideyi ta xixika. Hi tiholideyi ta xixika vana va xikolo a va vhakile. Tatana a nga vhakangi. Hi tiholideyi a hlaya tibuku no lunghisa xirhapa xa yena. Van'wana a va vhakele vandyangu kasi van'wana a vo lo tshama emakaya. Hikokwalaho ka yini Zweli a nga vhakangi?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana xikolo a xi pfarile hi nguva yihi? A xi pfale hi nguva ya _____. 2. Xana tatana a endla yini hi tiholideyi? Tatana a _____. 3. Xana i mani a nga vhakangi? I _____. 4. Nyika nhlamuselo ya nhova . a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tiholideyi ta kaxixi 2. hikokwalaho ka yini zweli a nga vhakangi 3. tatana a nga vhakangi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	tlanga	nhamu	tlula	tlakusa	
		nhova	tlangela	nhenha	nhongo	
	HLAYA	Mufana i nhenha. Nhenha ya mufana yi tlakusiwile etlilasini. Hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa. Nhenha yi yimise nhamu loko yi tlangeriwa. Mufana u tlurile loko va vitana vito ra yena ra ku va nhenha. Mufana u phasile nhongo enhoveni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana i nhenha 2. hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa 3. mufana u phasile nhongo enhoveni				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	tafula	tlakule	huma	
		futa	tsalela	tlakuka	nomo	
	HLAYA	Dayari ya wena yi sasekile. Yi sasekile dayari ya wena. U tsalela eka dayari hi masiku hinkwawo. Hlayisa dayari ya wena. Dayari yi ku pfuna ku pulana swilo swa wena. U siyile dayari ehenhla ka tafula. Va n'wi komberile ku hlaya dayari ya yena.				

	TSALA	1. Yi njhani dayari ya wena? Dayari yi _____. 2. Xana dayari yi tirha yini? Dayari yi tirha ku _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku nhenha? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nhongo Tsala xivutiso hi: tlanga
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
--	-----------------------	--------	-------	-----------	------------	-------

	TWARISA	nhulu	nhundzu	nhompfu	nhoko
		nhompfu	nhonga	nhokola	nhoma

	HLAYA	Tatana wa Honisi u fumbe nhulu ya misava egedeni. Nhulu yi fumbiwile egedeni hi tatana. Tatana u lava ku tirhisa misava ya nhulu ku lunghisa xirhapa hi tiholideyi. Hikokwalaho ka yini nhulu ya misava yi fumbiwe ehandle ka jarata?
--	--------------	---





	TSALA	1. Xana misava yi fumbiwe kwihhi? Misava yi fumbiwe _____. 2. Xana tatana u lava ku yi tirhisa yini? U lava ku yi tirhisa ku _____ xirhapa. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: dayari Tsala xivutiso hi: nhungu
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	manana	buku	tsala	
	HLAYA	heta	nhungu	hlayela	tlanga	
		<p>Tiholideyi ta xixika. Hi tiholideyi ta xixika vana va xikolo a va vhakile. Tatana a nga vhakangi. Hi tiholideyi a hlaya tibuku no lunghisa xirhapa xa yena. Van'wana a va vhakele vandyangu kasi van'wana a vo lo tshama emakaya. Hikokwalaho ka yini Zweli a nga vhakangi?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana xikolo a xi pfarile hi nguva yihi? A xi pfale hi nguva ya _____. 2. Xana tatana a endla yini hi tiholideyi? Tatana a _____. 3. Xana i mani a nga vhakangi? I _____. 4. Nyika nhlamuselo ya nhova . a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tiholideyi ta kaxixi 2. hikokwalaho ka yini zweli a nga vhakangi 3. tatana a nga vhakangi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	tlanga	nhamu	tlula	tlakusa	
		nhova	tlangela	nhenha	nhongo	
	HLAYA	Mufana i nhenha. Nhenha ya mufana yi tlakusiwile etlilasini. Hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa. Nhenha yi yimise nhamu loko yi tlangeriwa. Mufana u tlurile loko va vitana vito ra yena ra ku va nhenha. Mufana u phasile nhongo enhoveni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana i nhenha 2. hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa 3. mufana u phasile nhongo enhoveni				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	tafula	tlakule	huma	
		futa	tsalela	tlakuka	nomo	
	HLAYA	Dayari ya wena yi sasekile. Yi sasekile dayari ya wena. U tsalela eka dayari hi masiku hinkwawo. Hlayisa dayari ya wena. Dayari yi ku pfuna ku pulana swilo swa wena. U siyile dayari ehenhla ka tafula. Va n'wi komberile ku hlaya dayari ya yena.				


	TSALA	1. Yi njhani dayari ya wena? Dayari yi _____ . 2. Xana dayari yi tirha yini? Dayari yi tirha ku _____ . 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku nhenha? a) _____ b) _____
--	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nhongo Tsala xivutiso hi: tlanga
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
--	-----------------------	--------	-------	-----------	------------	-------

	TWARISA	nhulu	nhundzu	nhompfu	nhoko
		nhompfu	nhonga	nhokola	nhoma

	HLAYA	Tatana wa Honisi u fumbe nhulu ya misava egedeni. Nhulu yi fumbiwile egedeni hi tatana. Tatana u lava ku tirhisa misava ya nhulu ku lunghisa xirhapa hi tiholideyi. Hikokwalaho ka yini nhulu ya misava yi fumbiwe ehandle ka jarata?
--	--------------	---





	TSALA	1. Xana misava yi fumbiwe kwihhi? Misava yi fumbiwe _____ . 2. Xana tatana u lava ku yi tirhisa yini? U lava ku yi tirhisa ku _____ xirhapa. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: dayari Tsala xivutiso hi: nhungu
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	manana	buku	tsala	
	HLAYA	heta	nhungu	hlayela	tlanga	
		<p>Tiholideyi ta xixika. Hi tiholideyi ta xixika vana va xikolo a va vhakile. Tatana a nga vhakangi. Hi tiholideyi a hlaya tibuku no lunghisa xirhapa xa yena. Van'wana a va vhakele vandyangu kasi van'wana a vo lo tshama emakaya. Hikokwalaho ka yini Zweli a nga vhakangi?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana xikolo a xi pfarile hi nguva yihi? A xi pfale hi nguva ya _____. 2. Xana tatana a endla yini hi tiholideyi? Tatana a _____. 3. Xana i mani a nga vhakangi? I _____. 4. Nyika nhlamuselo ya nhova . a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tiholideyi ta kaxixi 2. hikokwalaho ka yini zweli a nga vhakangi 3. tatana a nga vhakangi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	tlanga	nhamu	tlula	tlakusa	
		nhova	tlangela	nhenha	nhongo	
	HLAYA	Mufana i nhenha. Nhenha ya mufana yi tlakusiwile etlilasini. Hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa. Nhenha yi yimise nhamu loko yi tlangeriwa. Mufana u tlurile loko va vitana vito ra yena ra ku va nhenha. Mufana u phasile nhongo enhoveni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana i nhenha 2. hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa 3. mufana u phasile nhongo enhoveni				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	tafula	tlakule	huma	
		futa	tsalela	tlakuka	nomo	
	HLAYA	Dayari ya wena yi sasekile. Yi sasekile dayari ya wena. U tsalela eka dayari hi masiku hinkwawo. Hlayisa dayari ya wena. Dayari yi ku pfuna ku pulana swilo swa wena. U siyile dayari ehenhla ka tafula. Va n'wi komberile ku hlaya dayari ya yena.				

	TSALA	1. Yi njhani dayari ya wena? Dayari yi _____. 2. Xana dayari yi tirha yini? Dayari yi tirha ku _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku nhenha? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nhongo Tsala xivutiso hi: tlanga
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
--	-----------------------	--------	-------	-----------	------------	-------

	TWARISA	nhulu	nhundzu	nhompfu	nhoko
		nhompfu	nhonga	nhokola	nhoma

	HLAYA	Tatana wa Honisi u fumbe nhulu ya misava egedeni. Nhulu yi fumbiwile egedeni hi tatana. Tatana u lava ku tirhisa misava ya nhulu ku lunghisa xirhapa hi tiholideyi. Hikokwalaho ka yini nhulu ya misava yi fumbiwe ehandle ka jarata?
--	--------------	---





	TSALA	1. Xana misava yi fumbiwe kwihhi? Misava yi fumbiwe _____. 2. Xana tatana u lava ku yi tirhisa yini? U lava ku yi tirhisa ku _____ xirhapa. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: dayari Tsala xivutiso hi: nhungu
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	manana	buku	tsala	
	HLAYA	heta	nhungu	hlayela	tlanga	
		<p>Tiholideyi ta xixika. Hi tiholideyi ta xixika vana va xikolo a va vhakile. Tatana a nga vhakangi. Hi tiholideyi a hlaya tibuku no lunghisa xirhapa xa yena. Van'wana a va vhakele vandyangu kasi van'wana a vo lo tshama emakaya. Hikokwalaho ka yini Zweli a nga vhakangi?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana xikolo a xi pfarile hi nguva yihi? A xi pfale hi nguva ya _____. 2. Xana tatana a endla yini hi tiholideyi? Tatana a _____. 3. Xana i mani a nga vhakangi? I _____. 4. Nyika nhlamuselo ya nhova . a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tiholideyi ta kaxixi 2. hikokwalaho ka yini zweli a nga vhakangi 3. tatana a nga vhakangi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	tlanga	nhamu	tlula	tlakusa	
		nhova	tlangela	nhenha	nhongo	
	HLAYA	Mufana i nhenha. Nhenha ya mufana yi tlakusiwile etlilasini. Hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa. Nhenha yi yimise nhamu loko yi tlangeriwa. Mufana u tlurile loko va vitana vito ra yena ra ku va nhenha. Mufana u phasile nhongo enhoveni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana i nhenha 2. hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa 3. mufana u phasile nhongo enhoveni				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	tafula	tlakule	huma	
		futa	tsalela	tlakuka	nomo	
	HLAYA	Dayari ya wena yi sasekile. Yi sasekile dayari ya wena. U tsalela eka dayari hi masiku hinkwawo. Hlayisa dayari ya wena. Dayari yi ku pfuna ku pulana swilo swa wena. U siyile dayari ehenhla ka tafula. Va n'wi komberile ku hlaya dayari ya yena.				


	TSALA	1. Yi njhani dayari ya wena? Dayari yi _____. 2. Xana dayari yi tirha yini? Dayari yi tirha ku _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku nhenha? a) _____ b) _____
--	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nhongo Tsala xivutiso hi: tlanga
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
--	-----------------------	--------	-------	-----------	------------	-------

	TWARISA	nhulu	nhundzu	nhompfu	nhoko
		nhompfu	nhonga	nhokola	nhoma

	HLAYA	Tatana wa Honisi u fumbe nhulu ya misava egedeni. Nhulu yi fumbiwile egedeni hi tatana. Tatana u lava ku tirhisa misava ya nhulu ku lunghisa xirhapa hi tiholideyi. Hikokwalaho ka yini nhulu ya misava yi fumbiwe ehandle ka jarata?
--	--------------	---





	TSALA	1. Xana misava yi fumbiwe kwihhi? Misava yi fumbiwe _____. 2. Xana tatana u lava ku yi tirhisa yini? U lava ku yi tirhisa ku _____ xirhapa. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: dayari Tsala xivutiso hi: nhungu
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	manana	buku	tsala	
	HLAYA	heta	nhungu	hlayela	tlanga	
		<p>Tiholideyi ta xixika. Hi tiholideyi ta xixika vana va xikolo a va vhakile. Tatana a nga vhakangi. Hi tiholideyi a hlaya tibuku no lunghisa xirhapa xa yena. Van'wana a va vhakele vandyangu kasi van'wana a vo lo tshama emakaya. Hikokwalaho ka yini Zweli a nga vhakangi?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana xikolo a xi pfarile hi nguva yihi? A xi pfale hi nguva ya _____. 2. Xana tatana a endla yini hi tiholideyi? Tatana a _____. 3. Xana i mani a nga vhakangi? I _____. 4. Nyika nhlamuselo ya nhova . a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tiholideyi ta kaxixi 2. hikokwalaho ka yini zweli a nga vhakangi 3. tatana a nga vhakangi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	tlanga	nhamu	tlula	tlakusa	
		nhova	tlangela	nhenha	nhongo	
	HLAYA	Mufana i nhenha. Nhenha ya mufana yi tlakusiwile etlilasini. Hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa. Nhenha yi yimise nhamu loko yi tlangeriwa. Mufana u tlurile loko va vitana vito ra yena ra ku va nhenha. Mufana u phasile nhongo enhoveni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana i nhenha 2. hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa 3. mufana u phasile nhongo enhoveni				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	tafula	tlakule	huma	
		futa	tsalela	tlakuka	nomo	
	HLAYA	Dayari ya wena yi sasekile. Yi sasekile dayari ya wena. U tsalela eka dayari hi masiku hinkwawo. Hlayisa dayari ya wena. Dayari yi ku pfuna ku pulana swilo swa wena. U siyile dayari ehenhla ka tafula. Va n'wi komberile ku hlaya dayari ya yena.				

	TSALA	1. Yi njhani dayari ya wena? Dayari yi _____. 2. Xana dayari yi tirha yini? Dayari yi tirha ku _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku nhenha? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nhongo Tsala xivutiso hi: tlanga
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
--	-----------------------	--------	-------	-----------	------------	-------

	TWARISA	nhulu	nhundzu	nhompfu	nhoko
		nhompfu	nhonga	nhokola	nhoma

	HLAYA	Tatana wa Honisi u fumbe nhulu ya misava egedeni. Nhulu yi fumbiwile egedeni hi tatana. Tatana u lava ku tirhisa misava ya nhulu ku lunghisa xirhapa hi tiholideyi. Hikokwalaho ka yini nhulu ya misava yi fumbiwe ehandle ka jarata?
--	--------------	---





	TSALA	1. Xana misava yi fumbiwe kwihhi? Misava yi fumbiwe _____. 2. Xana tatana u lava ku yi tirhisa yini? U lava ku yi tirhisa ku _____ xirhapa. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: dayari Tsala xivutiso hi: nhungu
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	manana	buku	tsala	
	HLAYA	heta	nhungu	hlayela	tlanga	
		<p>Tiholideyi ta xixika. Hi tiholideyi ta xixika vana va xikolo a va vhakile. Tatana a nga vhakangi. Hi tiholideyi a hlaya tibuku no lunghisa xirhapa xa yena. Van'wana a va vhakele vandyangu kasi van'wana a vo lo tshama emakaya. Hikokwalaho ka yini Zweli a nga vhakangi?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana xikolo a xi pfarile hi nguva yihi? A xi pfale hi nguva ya _____. 2. Xana tatana a endla yini hi tiholideyi? Tatana a _____. 3. Xana i mani a nga vhakangi? I _____. 4. Nyika nhlamuselo ya nhova . a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tiholideyi ta kaxixi 2. hikokwalaho ka yini zweli a nga vhakangi 3. tatana a nga vhakangi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	tlanga	nhamu	tlula	tlakusa	
		nhova	tlangela	nhenha	nhongo	
	HLAYA	Mufana i nhenha. Nhenha ya mufana yi tlakusiwile etlilasini. Hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa. Nhenha yi yimise nhamu loko yi tlangeriwa. Mufana u tlurile loko va vitana vito ra yena ra ku va nhenha. Mufana u phasile nhongo enhoveni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana i nhenha 2. hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa 3. mufana u phasile nhongo enhoveni				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	tafula	tlakule	huma	
		futa	tsalela	tlakuka	nomo	
	HLAYA	Dayari ya wena yi sasekile. Yi sasekile dayari ya wena. U tsalela eka dayari hi masiku hinkwawo. Hlayisa dayari ya wena. Dayari yi ku pfuna ku pulana swilo swa wena. U siyile dayari ehenhla ka tafula. Va n'wi komberile ku hlaya dayari ya yena.				


	TSALA	1. Yi njhani dayari ya wena? Dayari yi _____. 2. Xana dayari yi tirha yini? Dayari yi tirha ku _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku nhenha? a) _____ b) _____
--	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nhongo Tsala xivutiso hi: tlanga
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
--	-----------------------	--------	-------	-----------	------------	-------

	TWARISA	nhulu	nhundzu	nhompfu	nhoko
		nhompfu	nhonga	nhokola	nhoma

	HLAYA	Tatana wa Honisi u fumbe nhulu ya misava egedeni. Nhulu yi fumbiwile egedeni hi tatana. Tatana u lava ku tirhisa misava ya nhulu ku lunghisa xirhapa hi tiholideyi. Hikokwalaho ka yini nhulu ya misava yi fumbiwe ehandle ka jarata?
--	--------------	---





	TSALA	1. Xana misava yi fumbiwe kwihhi? Misava yi fumbiwe _____. 2. Xana tatana u lava ku yi tirhisa yini? U lava ku yi tirhisa ku _____ xirhapa. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: dayari Tsala xivutiso hi: nhungu
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	manana	buku	tsala	
	HLAYA	heta	nhungu	hlayela	tlanga	
		 <p data-bbox="427 1326 1524 1568">Tiholideyi ta xixika. Hi tiholideyi ta xixika vana va xikolo a va vhakile. Tatana a nga vhakangi. Hi tiholideyi a hlaya tibuku no lunghisa xirhapa xa yena. Van'wana a va vhakele vandyangu kasi van'wana a vo lo tshama emakaya. Hikokwalaho ka yini Zweli a nga vhakangi?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana xikolo a xi pfarile hi nguva yihi? A xi pfale hi nguva ya _____. 2. Xana tatana a endla yini hi tiholideyi? Tatana a _____. 3. Xana i mani a nga vhakangi? I _____. 4. Nyika nhlamuselo ya nhova . a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tiholideyi ta kaxixi 2. hikokwalaho ka yini zweli a nga vhakangi 3. tatana a nga vhakangi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	tlanga	nhamu	tlula	tlakusa	
		nhova	tlangela	nhenha	nhongo	
	HLAYA	Mufana i nhenha. Nhenha ya mufana yi tlakusiwile etlilasini. Hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa. Nhenha yi yimise nhamu loko yi tlangeriwa. Mufana u tlurile loko va vitana vito ra yena ra ku va nhenha. Mufana u phasile nhongo enhoveni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana i nhenha 2. hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa 3. mufana u phasile nhongo enhoveni				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	tafula	tlakule	huma	
		futa	tsalela	tlakuka	nomo	
	HLAYA	Dayari ya wena yi sasekile. Yi sasekile dayari ya wena. U tsalela eka dayari hi masiku hinkwawo. Hlayisa dayari ya wena. Dayari yi ku pfuna ku pulana swilo swa wena. U siyile dayari ehenhla ka tafula. Va n'wi komberile ku hlaya dayari ya yena.				

	TSALA	1. Yi njhani dayari ya wena? Dayari yi _____. 2. Xana dayari yi tirha yini? Dayari yi tirha ku _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku nhenha? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nhongo Tsala xivutiso hi: tlanga
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
--	-----------------------	--------	-------	-----------	------------	-------

	TWARISA	nhulu	nhundzu	nhompfu	nhoko
		nhompfu	nhonga	nhokola	nhoma

	HLAYA	Tatana wa Honisi u fumbe nhulu ya misava egedeni. Nhulu yi fumbiwile egedeni hi tatana. Tatana u lava ku tirhisa misava ya nhulu ku lunghisa xirhapa hi tiholideyi. Hikokwalaho ka yini nhulu ya misava yi fumbiwe ehandle ka jarata?
--	--------------	---





	TSALA	1. Xana misava yi fumbiwe kwihhi? Misava yi fumbiwe _____. 2. Xana tatana u lava ku yi tirhisa yini? U lava ku yi tirhisa ku _____ xirhapa. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: dayari Tsala xivutiso hi: nhungu
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	manana	buku	tsala	
	HLAYA	heta	nhungu	hlayela	tlanga	
		<p>Tiholideyi ta xixika. Hi tiholideyi ta xixika vana va xikolo a va vhakile. Tatana a nga vhakangi. Hi tiholideyi a hlaya tibuku no lunghisa xirhapa xa yena. Van'wana a va vhakele vandyangu kasi van'wana a vo lo tshama emakaya. Hikokwalaho ka yini Zweli a nga vhakangi?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana xikolo a xi pfarile hi nguva yihi? A xi pfale hi nguva ya _____. Xana tatana a endla yini hi tiholideyi? Tatana a _____. Xana i mani a nga vhakangi? I _____. Nyika nhlamuselo ya nhova . a) _____ b) _____. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> tiholideyi ta kaxixi hikokwalaho ka yini zweli a nga vhakangi tatana a nga vhakangi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	tlanga	nhamu	tlula	tlakusa	
		nhova	tlangela	nhenha	nhongo	
	HLAYA	Mufana i nhenha. Nhenha ya mufana yi tlakusiwile etlilasini. Hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa. Nhenha yi yimise nhamu loko yi tlangeriwa. Mufana u tlurile loko va vitana vito ra yena ra ku va nhenha. Mufana u phasile nhongo enhoveni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana i nhenha 2. hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa 3. mufana u phasile nhongo enhoveni				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	tafula	tlakule	huma	
		futa	tsalela	tlakuka	nomo	
	HLAYA	Dayari ya wena yi sasekile. Yi sasekile dayari ya wena. U tsalela eka dayari hi masiku hinkwawo. Hlayisa dayari ya wena. Dayari yi ku pfuna ku pulana swilo swa wena. U siyile dayari ehenhla ka tafula. Va n'wi komberile ku hlaya dayari ya yena.				


	TSALA	1. Yi njhani dayari ya wena? Dayari yi _____. 2. Xana dayari yi tirha yini? Dayari yi tirha ku _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku nhenha? a) _____ b) _____
--	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nhongo Tsala xivutiso hi: tlanga
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
--	-----------------------	--------	-------	-----------	------------	-------

	TWARISA	nhulu	nhundzu	nhompfu	nhoko
		nhompfu	nhonga	nhokola	nhoma

	HLAYA	Tatana wa Honisi u fumbe nhulu ya misava egedeni. Nhulu yi fumbiwile egedeni hi tatana. Tatana u lava ku tirhisa misava ya nhulu ku lunghisa xirhapa hi tiholideyi. Hikokwalaho ka yini nhulu ya misava yi fumbiwe ehandle ka jarata?
--	--------------	---





	TSALA	1. Xana misava yi fumbiwe kwihhi? Misava yi fumbiwe _____. 2. Xana tatana u lava ku yi tirhisa yini? U lava ku yi tirhisa ku _____ xirhapa. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: dayari Tsala xivutiso hi: nhungu
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	manana	buku	tsala	
	HLAYA	heta	nhungu	hlayela	tlanga	
		<p>Tiholideyi ta xixika. Hi tiholideyi ta xixika vana va xikolo a va vhakile. Tatana a nga vhakangi. Hi tiholideyi a hlaya tibuku no lunghisa xirhapa xa yena. Van'wana a va vhakele vandyangu kasi van'wana a vo lo tshama emakaya. Hikokwalaho ka yini Zweli a nga vhakangi?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana xikolo a xi pfarile hi nguva yihi? A xi pfale hi nguva ya _____. 2. Xana tatana a endla yini hi tiholideyi? Tatana a _____. 3. Xana i mani a nga vhakangi? I _____. 4. Nyika nhlamuselo ya nhova . a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tiholideyi ta kaxixi 2. hikokwalaho ka yini zweli a nga vhakangi 3. tatana a nga vhakangi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	tlanga	nhamu	tlula	tlakusa	
		nhova	tlangela	nhenha	nhongo	
	HLAYA	Mufana i nhenha. Nhenha ya mufana yi tlakusiwile etlilasini. Hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa. Nhenha yi yimise nhamu loko yi tlangeriwa. Mufana u tlurile loko va vitana vito ra yena ra ku va nhenha. Mufana u phasile nhongo enhoveni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana i nhenha 2. hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa 3. mufana u phasile nhongo enhoveni				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	tafula	tlakule	huma	
		futa	tsalela	tlakuka	nomo	
	HLAYA	Dayari ya wena yi sasekile. Yi sasekile dayari ya wena. U tsalela eka dayari hi masiku hinkwawo. Hlayisa dayari ya wena. Dayari yi ku pfuna ku pulana swilo swa wena. U siyile dayari ehenhla ka tafula. Va n'wi komberile ku hlaya dayari ya yena.				


	TSALA	1. Yi njhani dayari ya wena? Dayari yi _____. 2. Xana dayari yi tirha yini? Dayari yi tirha ku _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku nhenha? a) _____ b) _____
--	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nhongo Tsala xivutiso hi: tlanga
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
--	-----------------------	--------	-------	-----------	------------	-------

	TWARISA	nhulu	nhundzu	nhompfu	nhoko
		nhompfu	nhonga	nhokola	nhoma

	HLAYA	Tatana wa Honisi u fumbe nhulu ya misava egedeni. Nhulu yi fumbiwile egedeni hi tatana. Tatana u lava ku tirhisa misava ya nhulu ku lunghisa xirhapa hi tiholideyi. Hikokwalaho ka yini nhulu ya misava yi fumbiwe ehandle ka jarata?
--	--------------	---




	TSALA	1. Xana misava yi fumbiwe kwihhi? Misava yi fumbiwe _____. 2. Xana tatana u lava ku yi tirhisa yini? U lava ku yi tirhisa ku _____ xirhapa. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: dayari Tsala xivutiso hi: nhungu
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	manana	buku	tsala	
	HLAYA	heta	nhungu	hlayela	tlanga	
		 <p data-bbox="427 1326 1524 1568">Tiholideyi ta xixika. Hi tiholideyi ta xixika vana va xikolo a va vhakile. Tatana a nga vhakangi. Hi tiholideyi a hlaya tibuku no lunghisa xirhapa xa yena. Van'wana a va vhakele vandyangu kasi van'wana a vo lo tshama emakaya. Hikokwalaho ka yini Zweli a nga vhakangi?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana xikolo a xi pfarile hi nguva yihi? A xi pfale hi nguva ya _____. 2. Xana tatana a endla yini hi tiholideyi? Tatana a _____. 3. Xana i mani a nga vhakangi? I _____. 4. Nyika nhlamuselo ya nhova . a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tiholideyi ta kaxixi 2. hikokwalaho ka yini zweli a nga vhakangi 3. tatana a nga vhakangi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	tlanga	nhamu	tlula	tlakusa	
		nhova	tlangela	nhenha	nhongo	
	HLAYA	Mufana i nhenha. Nhenha ya mufana yi tlakusiwile etlilasini. Hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa. Nhenha yi yimise nhamu loko yi tlangeriwa. Mufana u tlurile loko va vitana vito ra yena ra ku va nhenha. Mufana u phasile nhongo enhoveni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana i nhenha 2. hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa 3. mufana u phasile nhongo enhoveni				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	tafula	tlakule	huma	
		futa	tsalela	tlakuka	nomo	
	HLAYA	Dayari ya wena yi sasekile. Yi sasekile dayari ya wena. U tsalela eka dayari hi masiku hinkwawo. Hlayisa dayari ya wena. Dayari yi ku pfuna ku pulana swilo swa wena. U siyile dayari ehenhla ka tafula. Va n'wi komberile ku hlaya dayari ya yena.				


	TSALA	1. Yi njhani dayari ya wena? Dayari yi _____. 2. Xana dayari yi tirha yini? Dayari yi tirha ku _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku nhenha? a) _____ b) _____
--	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nhongo Tsala xivutiso hi: tlanga
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
--	-----------------------	--------	-------	-----------	------------	-------

	TWARISA	nhulu	nhundzu	nhompfu	nhoko
		nhompfu	nhonga	nhokola	nhoma

	HLAYA	Tatana wa Honisi u fumbe nhulu ya misava egedeni. Nhulu yi fumbiwile egedeni hi tatana. Tatana u lava ku tirhisa misava ya nhulu ku lunghisa xirhapa hi tiholideyi. Hikokwalaho ka yini nhulu ya misava yi fumbiwe ehandle ka jarata?
--	--------------	---





	TSALA	1. Xana misava yi fumbiwe kwihhi? Misava yi fumbiwe _____. 2. Xana tatana u lava ku yi tirhisa yini? U lava ku yi tirhisa ku _____ xirhapa. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: dayari Tsala xivutiso hi: nhungu
--	--------------	--

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	manana	buku	tsala	
	HLAYA	heta	nhungu	hlayela	tlanga	
		<p>Tiholideyi ta xixika. Hi tiholideyi ta xixika vana va xikolo a va vhakile. Tatana a nga vhakangi. Hi tiholideyi a hlaya tibuku no lunghisa xirhapa xa yena. Van'wana a va vhakele vandyangu kasi van'wana a vo lo tshama emakaya. Hikokwalaho ka yini Zweli a nga vhakangi?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana xikolo a xi pfarile hi nguva yihi? A xi pfale hi nguva ya _____.2. Xana tatana a endla yini hi tiholideyi? Tatana a _____.3. Xana i mani a nga vhakangi? I _____.4. Nyika nhlamuselo ya nhova . a) _____ b) _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tiholideyi ta kaxixi2. hikokwalaho ka yini zweli a nga vhakangi3. tatana a nga vhakangi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	tlanga	nhamu	tlula	tlakusa	
		nhova	tlangela	nhenha	nhongo	
	HLAYA	Mufana i nhenha. Nhenha ya mufana yi tlakusiwile etlilasini. Hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa. Nhenha yi yimise nhamu loko yi tlangeriwa. Mufana u tlurile loko va vitana vito ra yena ra ku va nhenha. Mufana u phasile nhongo enhoveni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana i nhenha 2. hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa 3. mufana u phasile nhongo enhoveni				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	tafula	tlakule	huma	
		futa	tsalela	tlakuka	nomo	
	HLAYA	Dayari ya wena yi sasekile. Yi sasekile dayari ya wena. U tsalela eka dayari hi masiku hinkwawo. Hlayisa dayari ya wena. Dayari yi ku pfuna ku pulana swilo swa wena. U siyile dayari ehenhla ka tafula. Va n'wi komberile ku hlaya dayari ya yena.				

	TSALA	1. Yi njhani dayari ya wena? Dayari yi _____. 2. Xana dayari yi tirha yini? Dayari yi tirha ku _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku nhenha? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nhongo Tsala xivutiso hi: tlanga
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
--	-----------------------	--------	-------	-----------	------------	-------

	TWARISA	nhulu	nhundzu	nhompfu	nhoko
		nhompfu	nhonga	nhokola	nhoma

	HLAYA	Tatana wa Honisi u fumbe nhulu ya misava egedeni. Nhulu yi fumbiwile egedeni hi tatana. Tatana u lava ku tirhisa misava ya nhulu ku lunghisa xirhapa hi tiholideyi. Hikokwalaho ka yini nhulu ya misava yi fumbiwe ehandle ka jarata?
--	--------------	---




	TSALA	1. Xana misava yi fumbiwe kwihhi? Misava yi fumbiwe _____. 2. Xana tatana u lava ku yi tirhisa yini? U lava ku yi tirhisa ku _____ xirhapa. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: dayari Tsala xivutiso hi: nhungu
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	manana	buku	tsala	
	HLAYA	heta	nhungu	hlayela	tlanga	
		<p>Tiholideyi ta xixika. Hi tiholideyi ta xixika vana va xikolo a va vhakile. Tatana a nga vhakangi. Hi tiholideyi a hlaya tibuku no lunghisa xirhapa xa yena. Van'wana a va vhakele vandyangu kasi van'wana a vo lo tshama emakaya. Hikokwalaho ka yini Zweli a nga vhakangi?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana xikolo a xi pfarile hi nguva yihi? A xi pfale hi nguva ya _____. 2. Xana tatana a endla yini hi tiholideyi? Tatana a _____. 3. Xana i mani a nga vhakangi? I _____. 4. Nyika nhlamuselo ya nhova . a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tiholideyi ta kaxixi 2. hikokwalaho ka yini zweli a nga vhakangi 3. tatana a nga vhakangi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	tlanga	nhamu	tlula	tlakusa	
		nhova	tlangela	nhenha	nhongo	
	HLAYA	Mufana i nhenha. Nhenha ya mufana yi tlakusiwile etlilasini. Hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa. Nhenha yi yimise nhamu loko yi tlangeriwa. Mufana u tlurile loko va vitana vito ra yena ra ku va nhenha. Mufana u phasile nhongo enhoveni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana i nhenha 2. hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa 3. mufana u phasile nhongo enhoveni				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	tafula	tlakule	huma	
		futa	tsalela	tlakuka	nomo	
	HLAYA	Dayari ya wena yi sasekile. Yi sasekile dayari ya wena. U tsalela eka dayari hi masiku hinkwawo. Hlayisa dayari ya wena. Dayari yi ku pfuna ku pulana swilo swa wena. U siyile dayari ehenhla ka tafula. Va n'wi komberile ku hlaya dayari ya yena.				


	TSALA	1. Yi njhani dayari ya wena? Dayari yi _____. 2. Xana dayari yi tirha yini? Dayari yi tirha ku _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku nhenha? a) _____ b) _____
--	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nhongo Tsala xivutiso hi: tlanga
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
--	-----------------------	--------	-------	-----------	------------	-------

	TWARISA	nhulu	nhundzu	nhompfu	nhoko
		nhompfu	nhonga	nhokola	nhoma

	HLAYA	Tatana wa Honisi u fumbe nhulu ya misava egedeni. Nhulu yi fumbiwile egedeni hi tatana. Tatana u lava ku tirhisa misava ya nhulu ku lunghisa xirhapa hi tiholideyi. Hikokwalaho ka yini nhulu ya misava yi fumbiwe ehandle ka jarata?
--	--------------	---





	TSALA	1. Xana misava yi fumbiwe kwihhi? Misava yi fumbiwe _____. 2. Xana tatana u lava ku yi tirhisa yini? U lava ku yi tirhisa ku _____ xirhapa. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: dayari Tsala xivutiso hi: nhungu
--	--------------	--

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	manana	buku	tsala	
	HLAYA	heta	nhungu	hlayela	tlanga	
		 <p data-bbox="427 1326 1524 1568">Tiholideyi ta xixika. Hi tiholideyi ta xixika vana va xikolo a va vhakile. Tatana a nga vhakangi. Hi tiholideyi a hlaya tibuku no lunghisa xirhapa xa yena. Van'wana a va vhakele vandyangu kasi van'wana a vo lo tshama emakaya. Hikokwalaho ka yini Zweli a nga vhakangi?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana xikolo a xi pfarile hi nguva yihi? A xi pfale hi nguva ya _____.2. Xana tatana a endla yini hi tiholideyi? Tatana a _____.3. Xana i mani a nga vhakangi? I _____.4. Nyika nhlamuselo ya nhova . a) _____ b) _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tiholideyi ta kaxixi2. hikokwalaho ka yini zweli a nga vhakangi3. tatana a nga vhakangi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	tlanga	nhamu	tlula	tlakusa	
		nhova	tlangela	nhenha	nhongo	
	HLAYA	Mufana i nhenha. Nhenha ya mufana yi tlakusiwile etlilasini. Hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa. Nhenha yi yimise nhamu loko yi tlangeriwa. Mufana u tlurile loko va vitana vito ra yena ra ku va nhenha. Mufana u phasile nhongo enhoveni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana i nhenha 2. hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa 3. mufana u phasile nhongo enhoveni				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	tafula	tlakule	huma	
		futa	tsalela	tlakuka	nomo	
	HLAYA	Dayari ya wena yi sasekile. Yi sasekile dayari ya wena. U tsalela eka dayari hi masiku hinkwawo. Hlayisa dayari ya wena. Dayari yi ku pfuna ku pulana swilo swa wena. U siyile dayari ehenhla ka tafula. Va n'wi komberile ku hlaya dayari ya yena.				


	TSALA	1. Yi njhani dayari ya wena? Dayari yi _____. 2. Xana dayari yi tirha yini? Dayari yi tirha ku _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku nhenha? a) _____ b) _____
--	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nhongo Tsala xivutiso hi: tlanga
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
--	-----------------------	--------	-------	-----------	------------	-------

	TWARISA	nhulu	nhundzu	nhompfu	nhoko
		nhompfu	nhonga	nhokola	nhoma

	HLAYA	Tatana wa Honisi u fumbe nhulu ya misava egedeni. Nhulu yi fumbiwile egedeni hi tatana. Tatana u lava ku tirhisa misava ya nhulu ku lunghisa xirhapa hi tiholideyi. Hikokwalaho ka yini nhulu ya misava yi fumbiwe ehandle ka jarata?
--	--------------	---




	TSALA	1. Xana misava yi fumbiwe kwihhi? Misava yi fumbiwe _____. 2. Xana tatana u lava ku yi tirhisa yini? U lava ku yi tirhisa ku _____ xirhapa. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: dayari Tsala xivutiso hi: nhungu
--	--------------	--

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	manana	buku	tsala	
	HLAYA	heta	nhungu	hlayela	tlanga	
		<p>Tiholideyi ta xixika. Hi tiholideyi ta xixika vana va xikolo a va vhakile. Tatana a nga vhakangi. Hi tiholideyi a hlaya tibuku no lunghisa xirhapa xa yena. Van'wana a va vhakele vandyangu kasi van'wana a vo lo tshama emakaya. Hikokwalaho ka yini Zweli a nga vhakangi?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana xikolo a xi pfarile hi nguva yihi? A xi pfale hi nguva ya _____.2. Xana tatana a endla yini hi tiholideyi? Tatana a _____.3. Xana i mani a nga vhakangi? I _____.4. Nyika nhlamuselo ya nhova . a) _____ b) _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tiholideyi ta kaxixi2. hikokwalaho ka yini zweli a nga vhakangi3. tatana a nga vhakangi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	tlanga	nhamu	tlula	tlakusa	
		nhova	tlangela	nhenha	nhongo	
	HLAYA	Mufana i nhenha. Nhenha ya mufana yi tlakusiwile etlilasini. Hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa. Nhenha yi yimise nhamu loko yi tlangeriwa. Mufana u tlurile loko va vitana vito ra yena ra ku va nhenha. Mufana u phasile nhongo enhoveni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana i nhenha 2. hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa 3. mufana u phasile nhongo enhoveni				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	tafula	tlakule	huma	
		futa	tsalela	tlakuka	nomo	
	HLAYA	Dayari ya wena yi sasekile. Yi sasekile dayari ya wena. U tsalela eka dayari hi masiku hinkwawo. Hlayisa dayari ya wena. Dayari yi ku pfuna ku pulana swilo swa wena. U siyile dayari ehenhla ka tafula. Va n'wi komberile ku hlaya dayari ya yena.				


	TSALA	1. Yi njhani dayari ya wena? Dayari yi _____. 2. Xana dayari yi tirha yini? Dayari yi tirha ku _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku nhenha? a) _____ b) _____
--	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nhongo Tsala xivutiso hi: tlanga
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
--	-----------------------	--------	-------	-----------	------------	-------

	TWARISA	nhulu	nhundzu	nhompfu	nhoko
		nhompfu	nhonga	nhokola	nhoma

	HLAYA	Tatana wa Honisi u fumbe nhulu ya misava egedeni. Nhulu yi fumbiwile egedeni hi tatana. Tatana u lava ku tirhisa misava ya nhulu ku lunghisa xirhapa hi tiholideyi. Hikokwalaho ka yini nhulu ya misava yi fumbiwe ehandle ka jarata?
--	--------------	---





	TSALA	1. Xana misava yi fumbiwe kwihhi? Misava yi fumbiwe _____. 2. Xana tatana u lava ku yi tirhisa yini? U lava ku yi tirhisa ku _____ xirhapa. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: dayari Tsala xivutiso hi: nhungu
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	manana	buku	tsala	
	HLAYA	heta	nhungu	hlayela	tlanga	
		<p>Tiholideyi ta xixika. Hi tiholideyi ta xixika vana va xikolo a va vhakile. Tatana a nga vhakangi. Hi tiholideyi a hlaya tibuku no lunghisa xirhapa xa yena. Van'wana a va vhakele vandyangu kasi van'wana a vo lo tshama emakaya. Hikokwalaho ka yini Zweli a nga vhakangi?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana xikolo a xi pfarile hi nguva yihi? A xi pfale hi nguva ya _____.2. Xana tatana a endla yini hi tiholideyi? Tatana a _____.3. Xana i mani a nga vhakangi? I _____.4. Nyika nhlamuselo ya nhova . a) _____ b) _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tiholideyi ta kaxixi2. hikokwalaho ka yini zweli a nga vhakangi3. tatana a nga vhakangi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	tlanga	nhamu	tlula	tlakusa	
		nhova	tlangela	nhenha	nhongo	
	HLAYA	Mufana i nhenha. Nhenha ya mufana yi tlakusiwile etlilasini. Hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa. Nhenha yi yimise nhamu loko yi tlangeriwa. Mufana u tlurile loko va vitana vito ra yena ra ku va nhenha. Mufana u phasile nhongo enhoveni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana i nhenha 2. hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa 3. mufana u phasile nhongo enhoveni				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	tafula	tlakule	huma	
		futa	tsalela	tlakuka	nomo	
	HLAYA	Dayari ya wena yi sasekile. Yi sasekile dayari ya wena. U tsalela eka dayari hi masiku hinkwawo. Hlayisa dayari ya wena. Dayari yi ku pfuna ku pulana swilo swa wena. U siyile dayari ehenhla ka tafula. Va n'wi komberile ku hlaya dayari ya yena.				

	TSALA	1. Yi njhani dayari ya wena? Dayari yi _____. 2. Xana dayari yi tirha yini? Dayari yi tirha ku _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku nhenha? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nhongo Tsala xivutiso hi: tlanga
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
--	-----------------------	--------	-------	-----------	------------	-------

	TWARISA	nhulu	nhundzu	nhompfu	nhoko
		nhompfu	nhonga	nhokola	nhoma

	HLAYA	Tatana wa Honisi u fumbe nhulu ya misava egedeni. Nhulu yi fumbiwile egedeni hi tatana. Tatana u lava ku tirhisa misava ya nhulu ku lunghisa xirhapa hi tiholideyi. Hikokwalaho ka yini nhulu ya misava yi fumbiwe ehandle ka jarata?
--	--------------	---





	TSALA	1. Xana misava yi fumbiwe kwihhi? Misava yi fumbiwe _____. 2. Xana tatana u lava ku yi tirhisa yini? U lava ku yi tirhisa ku _____ xirhapa. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: dayari Tsala xivutiso hi: nhungu
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	manana	buku	tsala	
	HLAYA	heta	nhungu	hlayela	tlanga	
		<p>Tiholideyi ta xixika. Hi tiholideyi ta xixika vana va xikolo a va vhakile. Tatana a nga vhakangi. Hi tiholideyi a hlaya tibuku no lunghisa xirhapa xa yena. Van'wana a va vhakele vandyangu kasi van'wana a vo lo tshama emakaya. Hikokwalaho ka yini Zweli a nga vhakangi?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana xikolo a xi pfarile hi nguva yihi? A xi pfale hi nguva ya _____. 2. Xana tatana a endla yini hi tiholideyi? Tatana a _____. 3. Xana i mani a nga vhakangi? I _____. 4. Nyika nhlamuselo ya nhova . a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tiholideyi ta kaxixi 2. hikokwalaho ka yini zweli a nga vhakangi 3. tatana a nga vhakangi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	tlanga	nhamu	tlula	tlakusa	
		nhova	tlangela	nhenha	nhongo	
	HLAYA	Mufana i nhenha. Nhenha ya mufana yi tlakusiwile etlilasini. Hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa. Nhenha yi yimise nhamu loko yi tlangeriwa. Mufana u tlurile loko va vitana vito ra yena ra ku va nhenha. Mufana u phasile nhongo enhoveni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana i nhenha 2. hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa 3. mufana u phasile nhongo enhoveni				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	tafula	tlakule	huma	
		futa	tsalela	tlakuka	nomo	
	HLAYA	Dayari ya wena yi sasekile. Yi sasekile dayari ya wena. U tsalela eka dayari hi masiku hinkwawo. Hlayisa dayari ya wena. Dayari yi ku pfuna ku pulana swilo swa wena. U siyile dayari ehenhla ka tafula. Va n'wi komberile ku hlaya dayari ya yena.				


	TSALA	1. Yi njhani dayari ya wena? Dayari yi _____. 2. Xana dayari yi tirha yini? Dayari yi tirha ku _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku nhenha? a) _____ b) _____
--	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nhongo Tsala xivutiso hi: tlanga
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
--	-----------------------	--------	-------	-----------	------------	-------

	TWARISA	nhulu	nhundzu	nhompfu	nhoko
		nhompfu	nhonga	nhokola	nhoma

	HLAYA	Tatana wa Honisi u fumbe nhulu ya misava egedeni. Nhulu yi fumbiwile egedeni hi tatana. Tatana u lava ku tirhisa misava ya nhulu ku lunghisa xirhapa hi tiholideyi. Hikokwalaho ka yini nhulu ya misava yi fumbiwe ehandle ka jarata?
--	--------------	---





	TSALA	1. Xana misava yi fumbiwe kwihhi? Misava yi fumbiwe _____. 2. Xana tatana u lava ku yi tirhisa yini? U lava ku yi tirhisa ku _____ xirhapa. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: dayari Tsala xivutiso hi: nhungu
--	--------------	--

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	manana	buku	tsala	
	HLAYA	heta	nhungu	hlayela	tlanga	
		<p>Tiholideyi ta xixika. Hi tiholideyi ta xixika vana va xikolo a va vhakile. Tatana a nga vhakangi. Hi tiholideyi a hlaya tibuku no lunghisa xirhapa xa yena. Van'wana a va vhakele vandyangu kasi van'wana a vo lo tshama emakaya. Hikokwalaho ka yini Zweli a nga vhakangi?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana xikolo a xi pfarile hi nguva yihi? A xi pfale hi nguva ya _____.2. Xana tatana a endla yini hi tiholideyi? Tatana a _____.3. Xana i mani a nga vhakangi? I _____.4. Nyika nhlamuselo ya nhova . a) _____ b) _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tiholideyi ta kaxixi2. hikokwalaho ka yini zweli a nga vhakangi3. tatana a nga vhakangi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	tlanga	nhamu	tlula	tlakusa	
		nhova	tlangela	nhenha	nhongo	
	HLAYA	Mufana i nhenha. Nhenha ya mufana yi tlakusiwile etlilasini. Hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa. Nhenha yi yimise nhamu loko yi tlangeriwa. Mufana u tlurile loko va vitana vito ra yena ra ku va nhenha. Mufana u phasile nhongo enhoveni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana i nhenha 2. hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa 3. mufana u phasile nhongo enhoveni				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	tafula	tlakule	huma	
		futa	tsalela	tlakuka	nomo	
	HLAYA	Dayari ya wena yi sasekile. Yi sasekile dayari ya wena. U tsalela eka dayari hi masiku hinkwawo. Hlayisa dayari ya wena. Dayari yi ku pfuna ku pulana swilo swa wena. U siyile dayari ehenhla ka tafula. Va n'wi komberile ku hlaya dayari ya yena.				

	TSALA	1. Yi njhani dayari ya wena? Dayari yi _____ . 2. Xana dayari yi tirha yini? Dayari yi tirha ku _____ . 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku nhenha? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nhongo Tsala xivutiso hi: tlanga
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
--	-----------------------	--------	-------	-----------	------------	-------

	TWARISA	nhulu	nhundzu	nhompfu	nhoko
		nhompfu	nhonga	nhokola	nhoma

	HLAYA	Tatana wa Honisi u fumbe nhulu ya misava egedeni. Nhulu yi fumbiwile egedeni hi tatana. Tatana u lava ku tirhisa misava ya nhulu ku lunghisa xirhapa hi tiholideyi. Hikokwalaho ka yini nhulu ya misava yi fumbiwe ehandle ka jarata?
--	--------------	---




	TSALA	1. Xana misava yi fumbiwe kwihhi? Misava yi fumbiwe _____ . 2. Xana tatana u lava ku yi tirhisa yini? U lava ku yi tirhisa ku _____ xirhapa. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: dayari Tsala xivutiso hi: nhungu
--	--------------	--

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	manana	buku	tsala	
	HLAYA	heta	nhungu	hlayela	tlanga	
		<p>Tiholideyi ta xixika. Hi tiholideyi ta xixika vana va xikolo a va vhakile. Tatana a nga vhakangi. Hi tiholideyi a hlaya tibuku no lunghisa xirhapa xa yena. Van'wana a va vhakele vandyangu kasi van'wana a vo lo tshama emakaya. Hikokwalaho ka yini Zweli a nga vhakangi?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana xikolo a xi pfarile hi nguva yihi? A xi pfale hi nguva ya _____.2. Xana tatana a endla yini hi tiholideyi? Tatana a _____.3. Xana i mani a nga vhakangi? I _____.4. Nyika nhlamuselo ya nhova . a) _____ b) _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tiholideyi ta kaxixi2. hikokwalaho ka yini zweli a nga vhakangi3. tatana a nga vhakangi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	tlanga	nhamu	tlula	tlakusa	
		nhova	tlangela	nhenha	nhongo	
	HLAYA	Mufana i nhenha. Nhenha ya mufana yi tlakusiwile etlilasini. Hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa. Nhenha yi yimise nhamu loko yi tlangeriwa. Mufana u tlurile loko va vitana vito ra yena ra ku va nhenha. Mufana u phasile nhongo enhoveni.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana i nhenha 2. hi tlangela nhenha yi nga tlakusiwa 3. mufana u phasile nhongo enhoveni				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	tafula	tlakule	huma	
		futa	tsalela	tlakuka	nomo	
	HLAYA	Dayari ya wena yi sasekile. Yi sasekile dayari ya wena. U tsalela eka dayari hi masiku hinkwawo. Hlayisa dayari ya wena. Dayari yi ku pfuna ku pulana swilo swa wena. U siyile dayari ehenhla ka tafula. Va n'wi komberile ku hlaya dayari ya yena.				


	TSALA	1. Yi njhani dayari ya wena? Dayari yi _____. 2. Xana dayari yi tirha yini? Dayari yi tirha ku _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku nhenha? a) _____ b) _____
--	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nhongo Tsala xivutiso hi: tlanga
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
--	-----------------------	--------	-------	-----------	------------	-------

	TWARISA	nhulu	nhundzu	nhompfu	nhoko
		nhompfu	nhonga	nhokola	nhoma

	HLAYA	Tatana wa Honisi u fumbe nhulu ya misava egedeni. Nhulu yi fumbiwile egedeni hi tatana. Tatana u lava ku tirhisa misava ya nhulu ku lunghisa xirhapa hi tiholideyi. Hikokwalaho ka yini nhulu ya misava yi fumbiwe ehandle ka jarata?
--	--------------	---





	TSALA	1. Xana misava yi fumbiwe kwihhi? Misava yi fumbiwe _____. 2. Xana tatana u lava ku yi tirhisa yini? U lava ku yi tirhisa ku _____ xirhapa. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya nghingiriko.
--	--------------	---

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: dayari Tsala xivutiso hi: nhungu
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xixika	hlaya	vandyangu	tiholideyi	pfale
	TWARISA	dayari	manana	buku	tsala	
	HLAYA	heta	nhungu	hlayela	tlanga	
		<p>Tiholideyi ta xixika. Hi tiholideyi ta xixika vana va xikolo a va vhakile. Tatana a nga vhakangi. Hi tiholideyi a hlaya tibuku no lunghisa xirhapa xa yena. Van'wana a va vhakele vandyangu kasi van'wana a vo lo tshama emakaya. Hikokwalaho ka yini Zweli a nga vhakangi?</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana xikolo a xi pfarile hi nguva yihi? A xi pfale hi nguva ya _____. 2. Xana tatana a endla yini hi tiholideyi? Tatana a _____. 3. Xana i mani a nga vhakangi? I _____. 4. Nyika nhlamuselo ya nhova . a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tiholideyi ta kaxixi 2. hikokwalaho ka yini zweli a nga vhakangi 3. tatana a nga vhakangi




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	byongo	nkoka	nyenga	khoma	
		rhuma	hlawula	rhengu	nkambelo	
	HLAYA	Mufana u na byongo. Byongo byo olova byi na mufana. I swa nkoka ku hlawula tibuku ta nkoka. Mufana u na rhengu ra ku hlaya tibuku ta nkambelo. Vafana va luke rhengu ro nyenga hi ku chava ku tsala nkambelo. Mufana loko u n'wi rhuma u khoma hi ku hatlisa.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana u ni byongo 2. i swa nkoka ku hlawula tibuku ta kanko 3. vafana va luke rhegu ro nyenga hi ku chava nkambelo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	hleka	kwata	tsutsuma	lwetana	
		dladla	ntukulu	ntiyiso	mfiho	
	HLAYA	Kokwana va hleka ntukulu wa yena. Ntukulu wa hlekiwa hi kokwana. Ntukulu u kwatile hikuva kokwana wa nwi hleka. Vatukulu va lwetana ku tshama na kokwana esofeni. I ntiyiso leswaku vakokwana va rhandza vatukulu va vona. Kokwana u na mfiho ya ku va tumbetela timanga edladleni. Hikokwalaho ka yini vakokwana va rhandza vatukulu va vona?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a hlekaka ntukulu? _____ hleka ntukulu wa vona. I va mani va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni? I _____ va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku hlawula? a) _____ b) _____
--	--------------	---






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyenga Tsala xivutiso hi: lwangu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	jamu	jeke	njika	jitama	
		jikijela	joyina	tiya	rhangga	
	HLAYA	Hahani u totela jamu exinkweni. Xinkwa xi toteriwa jamu. Va nwa tiya hi jeke leyikulu. Loko va n'wi rhuma ku ya xava jamu wa jikajika. Tirhisa jeke ku chela mati eketleleni hi ta endla tiya. Ndzi kombela ku mi joyina. Hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u totela yini exinkweni? U totela _____. Hinkwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa? Xi toteriwa hikuva _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	tsala		sweswia	nkombo	nyika
 HLAYA		byela		pfala	nkarhi	vhiki
						
		<p>Tatana u vuye na buku. Buku yi vuye na tatana elayiburari. Tatana u pfule buku a hlaya. Buku ya layiburari yi vulavula hi swihlamariso. Swihlamariso swa nkombo swi tsariwile ebukwini. Tatana u byerile mufana ku hlawula xihlamariso lexi a xi tsakelaka. Tatana u n'wi komberile ku hlawula nhlokomhaka ya xihlamariso.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana tatana u vuye na yini? Tatana u vuye na _____. 2. Xana tatana a endla yini? Tatana a _____ buku. 3. Xana ku hlawuriwe swihlamariso swingani? Ku hlawuriwe _____. 4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta nkarhi. a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tatana u vuye na kubu 2. tatana u pfule buku a hlaya 3. hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	byongo	nkoka	nyenga	khoma	
		rhuma	hlawula	rhengu	nkambelo	
	HLAYA	Mufana u na byongo. Byongo byo olova byi na mufana. I swa nkoka ku hlawula tibuku ta nkoka. Mufana u na rhengu ra ku hlaya tibuku ta nkambelo. Vafana va luke rhengu ro nyenga hi ku chava ku tsala nkambelo. Mufana loko u n'wi rhuma u khoma hi ku hatlisa.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana u ni byongo 2. i swa nkoka ku hlawula tibuku ta kanko 3. vafana va luke rhegu ro nyenga hi ku chava nkambelo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	hleka	kwata	tsutsuma	lwetana	
		dladla	ntukulu	ntiyiso	mfiho	
	HLAYA	Kokwana va hleka ntukulu wa yena. Ntukulu wa hlekiwa hi kokwana. Ntukulu u kwatile hikuva kokwana wa nwi hleka. Vatukulu va lwetana ku tshama na kokwana esofeni. I ntiyiso leswaku vakokwana va rhandza vatukulu va vona. Kokwana u na mfiho ya ku va tumbetela timanga edladleni. Hikokwalaho ka yini vakokwana va rhandza vatukulu va vona?				

	TSALA	1. I mani a hlekaka ntukulu? _____ hleka ntukulu wa vona. 2. I va mani va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni? I _____ va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku hlawula? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyenga Tsala xivutiso hi: lwangu
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
--	-----------------------	------	------	---------------	-----------	-------

	TWARISA	jamu	jeke	njika	jitama
		jikijela	joyina	tiya	rhangga

	HLAYA	Hahani u totela jamu exinkweni. Xinkwa xi toteriwa jamu. Va nwa tiya hi jeke leyikulu. Loko va n'wi rhuma ku ya xava jamu wa jikajika. Tirhisa jeke ku chela mati eketleleni hi ta endla tiya. Ndzi kombela ku mi joyina. Hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa?
--	--------------	---





	TSALA	1. Xana hahani u totela yini exinkweni? U totela _____. 2. Hinkwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa? Xi toteriwa hikuva _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nthingiriko.
--	--------------	--

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana u vuye na yini? Tatana u vuye na _____. Xana tatana a endla yini? Tatana a _____ buku. Xana ku hlawuriwe swihlamariso swingani? Ku hlawuriwe _____. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta nkarhi. a) _____ b) _____. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> tatana u vuye na kubu tatana u pfule buku a hlaya hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	byongo	nkoka	nyenga	khoma	
		rhuma	hlawula	rhengu	nkambelo	
	HLAYA	Mufana u na byongo. Byongo byo olova byi na mufana. I swa nkoka ku hlawula tibuku ta nkoka. Mufana u na rhengu ra ku hlaya tibuku ta nkambelo. Vafana va luke rhengu ro nyenga hi ku chava ku tsala nkambelo. Mufana loko u n'wi rhuma u khoma hi ku hatlisa.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana u ni byongo 2. i swa nkoka ku hlawula tibuku ta kanko 3. vafana va luke rhegu ro nyenga hi ku chava nkambelo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	hleka	kwata	tsutsuma	lwetana	
		dladla	ntukulu	ntiyiso	mfiho	
	HLAYA	Kokwana va hleka ntukulu wa yena. Ntukulu wa hlekiwa hi kokwana. Ntukulu u kwatile hikuva kokwana wa nwi hleka. Vatukulu va lwetana ku tshama na kokwana esofeni. I ntiyiso leswaku vakokwana va rhandza vatukulu va vona. Kokwana u na mfiho ya ku va tumbetela timanga edladleni. Hikokwalaho ka yini vakokwana va rhandza vatukulu va vona?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a hlekaka ntukulu? _____ hleka ntukulu wa vona. I va mani va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni? I _____ va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku hlawula? a) _____ b) _____
--	--------------	---






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyenga Tsala xivutiso hi: lwangu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	jamu	jeke	njika	jitama	
		jikijela	joyina	tiya	rhangga	
	HLAYA	Hahani u totela jamu exinkweni. Xinkwa xi toteriwa jamu. Va nwa tiya hi jeke leyikulu. Loko va n'wi rhuma ku ya xava jamu wa jikajika. Tirhisa jeke ku chela mati eketleleni hi ta endla tiya. Ndzi kombela ku mi joyina. Hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u totela yini exinkweni? U totela _____. Hinkwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa? Xi toteriwa hikuva _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana tatana u vuye na yini? Tatana u vuye na _____. 2. Xana tatana a endla yini? Tatana a _____ buku. 3. Xana ku hlawuriwe swihlamariso swingani? Ku hlawuriwe _____. 4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta nkarhi. a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tatana u vuye na kubu 2. tatana u pfule buku a hlaya 3. hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	byongo	nkoka	nyenga	khoma	
		rhuma	hlawula	rhengu	nkambelo	
	HLAYA	Mufana u na byongo. Byongo byo olova byi na mufana. I swa nkoka ku hlawula tibuku ta nkoka. Mufana u na rhengu ra ku hlaya tibuku ta nkambelo. Vafana va luke rhengu ro nyenga hi ku chava ku tsala nkambelo. Mufana loko u n'wi rhuma u khoma hi ku hatlisa.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana u ni byongo 2. i swa nkoka ku hlawula tibuku ta kanko 3. vafana va luke rhegu ro nyenga hi ku chava nkambelo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	hleka	kwata	tsutsuma	lwetana	
		dladla	ntukulu	ntiyiso	mfiho	
	HLAYA	Kokwana va hleka ntukulu wa yena. Ntukulu wa hlekiwa hi kokwana. Ntukulu u kwatile hikuva kokwana wa nwi hleka. Vatukulu va lwetana ku tshama na kokwana esofeni. I ntiyiso leswaku vakokwana va rhandza vatukulu va vona. Kokwana u na mfiho ya ku va tumbetela timanga edladleni. Hikokwalaho ka yini vakokwana va rhandza vatukulu va vona?				

	TSALA	1. I mani a hlekaka ntukulu? _____ hleka ntukulu wa vona. 2. I va mani va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni? I _____ va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku hlawula? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyenga Tsala xivutiso hi: lwangu
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
--	-----------------------	------	------	---------------	-----------	-------

	TWARISA	jamu	jeke	njika	jitama
		jikijela	joyina	tiya	rhangga

	HLAYA	Hahani u totela jamu exinkweni. Xinkwa xi toteriwa jamu. Va nwa tiya hi jeke leyikulu. Loko va n'wi rhuma ku ya xava jamu wa jikajika. Tirhisa jeke ku chela mati eketleleni hi ta endla tiya. Ndzi kombela ku mi joyina. Hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa?
--	--------------	---

	TSALA	1. Xana hahani u totela yini exinkweni? U totela _____. 2. Hinkwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa? Xi toteriwa hikuva _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nthingiriko.
--	--------------	--

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	tsala		sweswia	nkombo	nyika
 HLAYA		byela		pfala	nkarhi	vhiki
						
		<p>Tatana u vuye na buku. Buku yi vuye na tatana elayiburari. Tatana u pfule buku a hlaya. Buku ya layiburari yi vulavula hi swihlamariso. Swihlamariso swa nkombo swi tsariwile ebukwini. Tatana u byerile mufana ku hlawula xihlamariso lexi a xi tsakelaka. Tatana u n'wi komberile ku hlawula nhlokomhaka ya xihlamariso.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana u vuye na yini? Tatana u vuye na _____. Xana tatana a endla yini? Tatana a _____ buku. Xana ku hlawuriwe swihlamariso swingani? Ku hlawuriwe _____. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta nkarhi. a) _____ b) _____. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> tatana u vuye na kubu tatana u pfule buku a hlaya hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	byongo	nkoka	nyenga	khoma	
		rhuma	hlawula	rhengu	nkambelo	
	HLAYA	Mufana u na byongo. Byongo byo olova byi na mufana. I swa nkoka ku hlawula tibuku ta nkoka. Mufana u na rhengu ra ku hlaya tibuku ta nkambelo. Vafana va luke rhengu ro nyenga hi ku chava ku tsala nkambelo. Mufana loko u n'wi rhuma u khoma hi ku hatlisa.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana u ni byongo 2. i swa nkoka ku hlawula tibuku ta kanko 3. vafana va luke rhegu ro nyenga hi ku chava nkambelo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	hleka	kwata	tsutsuma	lwetana	
		dladla	ntukulu	ntiyiso	mfiho	
	HLAYA	Kokwana va hleka ntukulu wa yena. Ntukulu wa hlekiwa hi kokwana. Ntukulu u kwatile hikuva kokwana wa nwi hleka. Vatukulu va lwetana ku tshama na kokwana esofeni. I ntiyiso leswaku vakokwana va rhandza vatukulu va vona. Kokwana u na mfiho ya ku va tumbetela timanga edladleni. Hikokwalaho ka yini vakokwana va rhandza vatukulu va vona?				

	TSALA	1. I mani a hlekaka ntukulu? _____ hleka ntukulu wa vona. 2. I va mani va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni? I _____ va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku hlawula? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyenga Tsala xivutiso hi: lwangu
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
--	-----------------------	------	------	---------------	-----------	-------

	TWARISA	jamu	jeke	njika	jitama
		jikijela	joyina	tiya	rhangga

	HLAYA	Hahani u totela jamu exinkweni. Xinkwa xi toteriwa jamu. Va nwa tiya hi jeke leyikulu. Loko va n'wi rhuma ku ya xava jamu wa jikajika. Tirhisa jeke ku chela mati eketleleni hi ta endla tiya. Ndzi kombela ku mi joyina. Hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa?
--	--------------	---

	TSALA	1. Xana hahani u totela yini exinkweni? U totela _____. 2. Hinkwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa? Xi toteriwa hikuva _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nthingiriko.
--	--------------	--

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	tsala		sweswia	nkombo	nyika
 HLAYA		byela		pfala	nkarhi	vhiki
						
		<p>Tatana u vuye na buku. Buku yi vuye na tatana elayiburari. Tatana u pfule buku a hlaya. Buku ya layiburari yi vulavula hi swihlamariso. Swihlamariso swa nkombo swi tsariwile ebukwini. Tatana u byerile mufana ku hlawula xihlamariso lexi a xi tsakelaka. Tatana u n'wi komberile ku hlawula nhlokomhaka ya xihlamariso.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana u vuye na yini? Tatana u vuye na _____. Xana tatana a endla yini? Tatana a _____ buku. Xana ku hlawuriwe swihlamariso swingani? Ku hlawuriwe _____. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta nkarhi. a) _____ b) _____. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> tatana u vuye na kubu tatana u pfule buku a hlaya hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	byongo	nkoka	nyenga	khoma	
		rhuma	hlawula	rhengu	nkambelo	
	HLAYA	Mufana u na byongo. Byongo byo olova byi na mufana. I swa nkoka ku hlawula tibuku ta nkoka. Mufana u na rhengu ra ku hlaya tibuku ta nkambelo. Vafana va luke rhengu ro nyenga hi ku chava ku tsala nkambelo. Mufana loko u n'wi rhuma u khoma hi ku hatlisa.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana u ni byongo 2. i swa nkoka ku hlawula tibuku ta kanko 3. vafana va luke rhegu ro nyenga hi ku chava nkambelo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	hleka	kwata	tsutsuma	lwetana	
		dladla	ntukulu	ntiyiso	mfiho	
	HLAYA	Kokwana va hleka ntukulu wa yena. Ntukulu wa hlekiwa hi kokwana. Ntukulu u kwatile hikuva kokwana wa nwi hleka. Vatukulu va lwetana ku tshama na kokwana esofeni. I ntiyiso leswaku vakokwana va rhandza vatukulu va vona. Kokwana u na mfiho ya ku va tumbetela timanga edladleni. Hikokwalaho ka yini vakokwana va rhandza vatukulu va vona?				

	TSALA	1. I mani a hlekaka ntukulu? _____ hleka ntukulu wa vona. 2. I va mani va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni? I _____ va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku hlawula? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyenga Tsala xivutiso hi: lwangu
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
--	-----------------------	------	------	---------------	-----------	-------

	TWARISA	jamu	jeke	njika	jitama
		jikijela	joyina	tiya	rhangga

	HLAYA	Hahani u totela jamu exinkweni. Xinkwa xi toteriwa jamu. Va nwa tiya hi jeke leyikulu. Loko va n'wi rhuma ku ya xava jamu wa jikajika. Tirhisa jeke ku chela mati eketleleni hi ta endla tiya. Ndzi kombela ku mi joyina. Hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa?
--	--------------	---

	TSALA	1. Xana hahani u totela yini exinkweni? U totela _____. 2. Hinkwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa? Xi toteriwa hikuva _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nthingiriko.
--	--------------	--

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	tsala		sweswia	nkombo	nyika
 HLAYA		byela		pfala	nkarhi	vhiki
						
		<p>Tatana u vuye na buku. Buku yi vuye na tatana elayiburari. Tatana u pfule buku a hlaya. Buku ya layiburari yi vulavula hi swihlamariso. Swihlamariso swa nkombo swi tsariwile ebukwini. Tatana u byerile mufana ku hlawula xihlamariso lexi a xi tsakelaka. Tatana u n'wi komberile ku hlawula nhlokomhaka ya xihlamariso.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana u vuye na yini? Tatana u vuye na _____. Xana tatana a endla yini? Tatana a _____ buku. Xana ku hlawuriwe swihlamariso swingani? Ku hlawuriwe _____. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta nkarhi. a) _____ b) _____. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> tatana u vuye na kubu tatana u pfule buku a hlaya hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	byongo	nkoka	nyenga	khoma	
		rhuma	hlawula	rhengu	nkambelo	
	HLAYA	Mufana u na byongo. Byongo byo olova byi na mufana. I swa nkoka ku hlawula tibuku ta nkoka. Mufana u na rhengu ra ku hlaya tibuku ta nkambelo. Vafana va luke rhengu ro nyenga hi ku chava ku tsala nkambelo. Mufana loko u n'wi rhuma u khoma hi ku hatlisa.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana u ni byongo 2. i swa nkoka ku hlawula tibuku ta kanko 3. vafana va luke rhegu ro nyenga hi ku chava nkambelo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	hleka	kwata	tsutsuma	lwetana	
		dladla	ntukulu	ntiyiso	mfiho	
	HLAYA	Kokwana va hleka ntukulu wa yena. Ntukulu wa hlekiwa hi kokwana. Ntukulu u kwatile hikuva kokwana wa nwi hleka. Vatukulu va lwetana ku tshama na kokwana esofeni. I ntiyiso leswaku vakokwana va rhandza vatukulu va vona. Kokwana u na mfiho ya ku va tumbetela timanga edladleni. Hikokwalaho ka yini vakokwana va rhandza vatukulu va vona?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a hlekaka ntukulu? _____ hleka ntukulu wa vona. I va mani va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni? I _____ va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku hlawula? a) _____ b) _____
--	--------------	---






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyenga Tsala xivutiso hi: lwangu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	jamu	jeke	njika	jitama	
		jikijela	joyina	tiya	rhangga	
	HLAYA	Hahani u totela jamu exinkweni. Xinkwa xi toteriwa jamu. Va nwa tiya hi jeke leyikulu. Loko va n'wi rhuma ku ya xava jamu wa jikajika. Tirhisa jeke ku chela mati eketleleni hi ta endla tiya. Ndzi kombela ku mi joyina. Hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u totela yini exinkweni? U totela _____. Hinkwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa? Xi toteriwa hikuva _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	tsala		sweswia	nkombo	nyika
 HLAYA		byela		pfala	nkarhi	vhiki
						
		<p>Tatana u vuye na buku. Buku yi vuye na tatana elayiburari. Tatana u pfule buku a hlaya. Buku ya layiburari yi vulavula hi swihlamariso. Swihlamariso swa nkombo swi tsariwile ebukwini. Tatana u byerile mufana ku hlawula xihlamariso lexi a xi tsakelaka. Tatana u n'wi komberile ku hlawula nhlokomhaka ya xihlamariso.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana u vuye na yini? Tatana u vuye na _____. Xana tatana a endla yini? Tatana a _____ buku. Xana ku hlawuriwe swihlamariso swingani? Ku hlawuriwe _____. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta nkarhi. a) _____ b) _____. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> tatana u vuye na kubu tatana u pfule buku a hlaya hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	byongo	nkoka	nyenga	khoma	
		rhuma	hlawula	rhengu	nkambelo	
	HLAYA	Mufana u na byongo. Byongo byo olova byi na mufana. I swa nkoka ku hlawula tibuku ta nkoka. Mufana u na rhengu ra ku hlaya tibuku ta nkambelo. Vafana va luke rhengu ro nyenga hi ku chava ku tsala nkambelo. Mufana loko u n'wi rhuma u khoma hi ku hatlisa.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana u ni byongo 2. i swa nkoka ku hlawula tibuku ta kanko 3. vafana va luke rhegu ro nyenga hi ku chava nkambelo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	hleka	kwata	tsutsuma	lwetana	
		dladla	ntukulu	ntiyiso	mfiho	
	HLAYA	Kokwana va hleka ntukulu wa yena. Ntukulu wa hlekiwa hi kokwana. Ntukulu u kwatile hikuva kokwana wa nwi hleka. Vatukulu va lwetana ku tshama na kokwana esofeni. I ntiyiso leswaku vakokwana va rhandza vatukulu va vona. Kokwana u na mfiho ya ku va tumbetela timanga edladleni. Hikokwalaho ka yini vakokwana va rhandza vatukulu va vona?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a hlekaka ntukulu? _____ hleka ntukulu wa vona. I va mani va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni? I _____ va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku hlawula? a) _____ b) _____
--	--------------	---





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyenga Tsala xivutiso hi: lwangu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	jamu	jeke	njika	jitama	
		jikijela	joyina	tiya	rhangga	
	HLAYA	Hahani u totela jamu exinkweni. Xinkwa xi toteriwa jamu. Va nwa tiya hi jeke leyikulu. Loko va n'wi rhuma ku ya xava jamu wa jikajika. Tirhisa jeke ku chela mati eketleleni hi ta endla tiya. Ndzi kombela ku mi joyina. Hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u totela yini exinkweni? U totela _____. Hinkwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa? Xi toteriwa hikuva _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	tsala		sweswia	nkombo	nyika
 HLAYA		byela		pfala	nkarhi	vhiki
						
		<p>Tatana u vuye na buku. Buku yi vuye na tatana elayiburari. Tatana u pfule buku a hlaya. Buku ya layiburari yi vulavula hi swihlamariso. Swihlamariso swa nkombo swi tsariwile ebukwini. Tatana u byerile mufana ku hlawula xihlamariso lexi a xi tsakelaka. Tatana u n'wi komberile ku hlawula nhlokomhaka ya xihlamariso.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana tatana u vuye na yini? Tatana u vuye na _____. 2. Xana tatana a endla yini? Tatana a _____ buku. 3. Xana ku hlawuriwe swihlamariso swingani? Ku hlawuriwe _____. 4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta nkarhi. a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tatana u vuye na kubu 2. tatana u pfule buku a hlaya 3. hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	byongo	nkoka	nyenga	khoma	
		rhuma	hlawula	rhengu	nkambelo	
	HLAYA	Mufana u na byongo. Byongo byo olova byi na mufana. I swa nkoka ku hlawula tibuku ta nkoka. Mufana u na rhengu ra ku hlaya tibuku ta nkambelo. Vafana va luke rhengu ro nyenga hi ku chava ku tsala nkambelo. Mufana loko u n'wi rhuma u khoma hi ku hatlisa.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana u ni byongo 2. i swa nkoka ku hlawula tibuku ta kanko 3. vafana va luke rhegu ro nyenga hi ku chava nkambelo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	hleka	kwata	tsutsuma	lwetana	
		dladla	ntukulu	ntiyiso	mfiho	
	HLAYA	Kokwana va hleka ntukulu wa yena. Ntukulu wa hlekiwa hi kokwana. Ntukulu u kwatile hikuva kokwana wa nwi hleka. Vatukulu va lwetana ku tshama na kokwana esofeni. I ntiyiso leswaku vakokwana va rhandza vatukulu va vona. Kokwana u na mfiho ya ku va tumbetela timanga edladleni. Hikokwalaho ka yini vakokwana va rhandza vatukulu va vona?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a hlekaka ntukulu? _____ hleka ntukulu wa vona. I va mani va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni? I _____ va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku hlawula? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyenga Tsala xivutiso hi: lwangu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	jamu	jeke	njika	jitama	
		jikijela	joyina	tiya	rhangga	
	HLAYA	Hahani u totela jamu exinkweni. Xinkwa xi toteriwa jamu. Va nwa tiya hi jeke leyikulu. Loko va n'wi rhuma ku ya xava jamu wa jikajika. Tirhisa jeke ku chela mati eketleleni hi ta endla tiya. Ndzi kombela ku mi joyina. Hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u totela yini exinkweni? U totela _____. Hinkwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa? Xi toteriwa hikuva _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	tsala		sweswia	nkombo	nyika
		byela		pfala	nkarhi	vhiki
	HLAYA					
		<p>Tatana u vuye na buku. Buku yi vuye na tatana elayiburari. Tatana u pfule buku a hlaya. Buku ya layiburari yi vulavula hi swihlamariso. Swihlamariso swa nkombo swi tsariwile ebukwini. Tatana u byerile mufana ku hlawula xihlamariso lexi a xi tsakelaka. Tatana u n'wi komberile ku hlawula nhlokomhaka ya xihlamariso.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana u vuye na yini? Tatana u vuye na _____. Xana tatana a endla yini? Tatana a _____ buku. Xana ku hlawuriwe swihlamariso swingani? Ku hlawuriwe _____. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta nkarhi. a) _____ b) _____. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> tatana u vuye na kubu tatana u pfule buku a hlaya hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	byongo	nkoka	nyenga	khoma	
		rhuma	hlawula	rhengu	nkambelo	
	HLAYA	Mufana u na byongo. Byongo byo olova byi na mufana. I swa nkoka ku hlawula tibuku ta nkoka. Mufana u na rhengu ra ku hlaya tibuku ta nkambelo. Vafana va luke rhengu ro nyenga hi ku chava ku tsala nkambelo. Mufana loko u n'wi rhuma u khoma hi ku hatlisa.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana u ni byongo 2. i swa nkoka ku hlawula tibuku ta kanko 3. vafana va luke rhegu ro nyenga hi ku chava nkambelo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	hleka	kwata	tsutsuma	lwetana	
		dladla	ntukulu	ntiyiso	mfiho	
	HLAYA	Kokwana va hleka ntukulu wa yena. Ntukulu wa hlekiwa hi kokwana. Ntukulu u kwatile hikuva kokwana wa nwi hleka. Vatukulu va lwetana ku tshama na kokwana esofeni. I ntiyiso leswaku vakokwana va rhandza vatukulu va vona. Kokwana u na mfiho ya ku va tumbetela timanga edladleni. Hikokwalaho ka yini vakokwana va rhandza vatukulu va vona?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a hlekaka ntukulu? _____ hleka ntukulu wa vona. I va mani va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni? I _____ va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku hlawula? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyenga Tsala xivutiso hi: lwangu
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
--	-----------------------	------	------	---------------	-----------	-------

	TWARISA	jamu	jeke	njika	jitama
		jikijela	joyina	tiya	rhangga

	HLAYA	Hahani u totela jamu exinkweni. Xinkwa xi toteriwa jamu. Va nwa tiya hi jeke leyikulu. Loko va n'wi rhuma ku ya xava jamu wa jikajika. Tirhisa jeke ku chela mati eketleleni hi ta endla tiya. Ndzi kombela ku mi joyina. Hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa?
--	--------------	---

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u totela yini exinkweni? U totela _____. Hinkwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa? Xi toteriwa hikuva _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nthingiriko.
--	--------------	--

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule	
	TWARISA	tsala	sweswia	nkombo	nyika		
		byela	pfala	nkarhi	vhiki		
	HLAYA						
		<p>Tatana u vuye na buku. Buku yi vuye na tatana elayiburari. Tatana u pfule buku a hlaya. Buku ya layiburari yi vulavula hi swihlamariso. Swihlamariso swa nkombo swi tsariwile ebukwini. Tatana u byerile mufana ku hlawula xihlamariso lexi a xi tsakelaka. Tatana u n'wi komberile ku hlawula nhlokomhaka ya xihlamariso.</p>					





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana u vuye na yini? Tatana u vuye na _____. Xana tatana a endla yini? Tatana a _____ buku. Xana ku hlawuriwe swihlamariso swingani? Ku hlawuriwe _____. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta nkarhi. a) _____ b) _____. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> tatana u vuye na kubu tatana u pfule buku a hlaya hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	byongo	nkoka	nyenga	khoma	
		rhuma	hlawula	rhengu	nkambelo	
	HLAYA	Mufana u na byongo. Byongo byo olova byi na mufana. I swa nkoka ku hlawula tibuku ta nkoka. Mufana u na rhengu ra ku hlaya tibuku ta nkambelo. Vafana va luke rhengu ro nyenga hi ku chava ku tsala nkambelo. Mufana loko u n'wi rhuma u khoma hi ku hatlisa.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana u ni byongo 2. i swa nkoka ku hlawula tibuku ta kanko 3. vafana va luke rhegu ro nyenga hi ku chava nkambelo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	hleka	kwata	tsutsuma	lwetana	
		dladla	ntukulu	ntiyiso	mfiho	
	HLAYA	Kokwana va hleka ntukulu wa yena. Ntukulu wa hlekiwa hi kokwana. Ntukulu u kwatile hikuva kokwana wa nwi hleka. Vatukulu va lwetana ku tshama na kokwana esofeni. I ntiyiso leswaku vakokwana va rhandza vatukulu va vona. Kokwana u na mfiho ya ku va tumbetela timanga edladleni. Hikokwalaho ka yini vakokwana va rhandza vatukulu va vona?				

	TSALA	1. I mani a hlekaka ntukulu? _____ hleka ntukulu wa vona. 2. I va mani va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni? I _____ va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku hlawula? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyenga Tsala xivutiso hi: lwangu
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
--	-----------------------	------	------	---------------	-----------	-------

	TWARISA	jamu	jeke	njika	jitama
		jikijela	joyina	tiya	rhangga

	HLAYA	Hahani u totela jamu exinkweni. Xinkwa xi toteriwa jamu. Va nwa tiya hi jeke leyikulu. Loko va n'wi rhuma ku ya xava jamu wa jikajika. Tirhisa jeke ku chela mati eketleleni hi ta endla tiya. Ndzi kombela ku mi joyina. Hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa?
--	--------------	---

	TSALA	1. Xana hahani u totela yini exinkweni? U totela _____. 2. Hinkwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa? Xi toteriwa hikuva _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nthingiriko.
--	--------------	--

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	tsala		sweswia	nkombo	nyika
 HLAYA		byela		pfala	nkarhi	vhiki
						
		<p>Tatana u vuye na buku. Buku yi vuye na tatana elayiburari. Tatana u pfule buku a hlaya. Buku ya layiburari yi vulavula hi swihlamariso. Swihlamariso swa nkombo swi tsariwile ebukwini. Tatana u byerile mufana ku hlawula xihlamariso lexi a xi tsakelaka. Tatana u n'wi komberile ku hlawula nhlokomhaka ya xihlamariso.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana tatana u vuye na yini? Tatana u vuye na _____. 2. Xana tatana a endla yini? Tatana a _____ buku. 3. Xana ku hlawuriwe swihlamariso swingani? Ku hlawuriwe _____. 4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta nkarhi. a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tatana u vuye na kubu 2. tatana u pfule buku a hlaya 3. hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	byongo	nkoka	nyenga	khoma	
		rhuma	hlawula	rhengu	nkambelo	
	HLAYA	Mufana u na byongo. Byongo byo olova byi na mufana. I swa nkoka ku hlawula tibuku ta nkoka. Mufana u na rhengu ra ku hlaya tibuku ta nkambelo. Vafana va luke rhengu ro nyenga hi ku chava ku tsala nkambelo. Mufana loko u n'wi rhuma u khoma hi ku hatlisa.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana u ni byongo 2. i swa nkoka ku hlawula tibuku ta kanko 3. vafana va luke rhegu ro nyenga hi ku chava nkambelo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	hleka	kwata	tsutsuma	lwetana	
		dladla	ntukulu	ntiyiso	mfiho	
	HLAYA	Kokwana va hleka ntukulu wa yena. Ntukulu wa hlekiwa hi kokwana. Ntukulu u kwatile hikuva kokwana wa nwi hleka. Vatukulu va lwetana ku tshama na kokwana esofeni. I ntiyiso leswaku vakokwana va rhandza vatukulu va vona. Kokwana u na mfiho ya ku va tumbetela timanga edladleni. Hikokwalaho ka yini vakokwana va rhandza vatukulu va vona?				

	TSALA	1. I mani a hlekaka ntukulu? _____ hleka ntukulu wa vona. 2. I va mani va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni? I _____ va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku hlawula? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyenga Tsala xivutiso hi: lwangu
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
--	-----------------------	------	------	---------------	-----------	-------

	TWARISA	jamu	jeke	njika	jitama
		jikijela	joyina	tiya	rhangga

	HLAYA	Hahani u totela jamu exinkweni. Xinkwa xi toteriwa jamu. Va nwa tiya hi jeke leyikulu. Loko va n'wi rhuma ku ya xava jamu wa jikajika. Tirhisa jeke ku chela mati eketleleni hi ta endla tiya. Ndzi kombela ku mi joyina. Hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa?
--	--------------	---

	TSALA	1. Xana hahani u totela yini exinkweni? U totela _____. 2. Hinkwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa? Xi toteriwa hikuva _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nthingiriko.
--	--------------	--

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	tsala		sweswia	nkombo	nyika
		byela		pfala	nkarhi	vhiki
	HLAYA					
		<p>Tatana u vuye na buku. Buku yi vuye na tatana elayiburari. Tatana u pfule buku a hlaya. Buku ya layiburari yi vulavula hi swihlamariso. Swihlamariso swa nkombo swi tsariwile ebukwini. Tatana u byerile mufana ku hlawula xihlamariso lexi a xi tsakelaka. Tatana u n'wi komberile ku hlawula nhlokomhaka ya xihlamariso.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana u vuye na yini? Tatana u vuye na _____. Xana tatana a endla yini? Tatana a _____ buku. Xana ku hlawuriwe swihlamariso swingani? Ku hlawuriwe _____. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta nkarhi. a) _____ b) _____. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> tatana u vuye na kubu tatana u pfule buku a hlaya hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	byongo	nkoka	nyenga	khoma	
		rhuma	hlawula	rhengu	nkambelo	
	HLAYA	Mufana u na byongo. Byongo byo olova byi na mufana. I swa nkoka ku hlawula tibuku ta nkoka. Mufana u na rhengu ra ku hlaya tibuku ta nkambelo. Vafana va luke rhengu ro nyenga hi ku chava ku tsala nkambelo. Mufana loko u n'wi rhuma u khoma hi ku hatlisa.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana u ni byongo 2. i swa nkoka ku hlawula tibuku ta kanko 3. vafana va luke rhegu ro nyenga hi ku chava nkambelo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	hleka	kwata	tsutsuma	lwetana	
		dladla	ntukulu	ntiyiso	mfiho	
	HLAYA	Kokwana va hleka ntukulu wa yena. Ntukulu wa hlekiwa hi kokwana. Ntukulu u kwatile hikuva kokwana wa nwi hleka. Vatukulu va lwetana ku tshama na kokwana esofeni. I ntiyiso leswaku vakokwana va rhandza vatukulu va vona. Kokwana u na mfiho ya ku va tumbetela timanga edladleni. Hikokwalaho ka yini vakokwana va rhandza vatukulu va vona?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a hlekaka ntukulu? _____ hleka ntukulu wa vona. I va mani va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni? I _____ va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku hlawula? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyenga Tsala xivutiso hi: lwangu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	jamu	jeke	njika	jitama	
		jikijela	joyina	tiya	rhangga	
	HLAYA	Hahani u totela jamu exinkweni. Xinkwa xi toteriwa jamu. Va nwa tiya hi jeke leyikulu. Loko va n'wi rhuma ku ya xava jamu wa jikajika. Tirhisa jeke ku chela mati eketleleni hi ta endla tiya. Ndzi kombela ku mi joyina. Hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u totela yini exinkweni? U totela _____. Hinkwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa? Xi toteriwa hikuva _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	tsala		sweswia	nkombo	nyika
 HLAYA		byela		pfala	nkarhi	vhiki
						
		<p>Tatana u vuye na buku. Buku yi vuye na tatana elayiburari. Tatana u pfule buku a hlaya. Buku ya layiburari yi vulavula hi swihlamariso. Swihlamariso swa nkombo swi tsariwile ebukwini. Tatana u byerile mufana ku hlawula xihlamariso lexi a xi tsakelaka. Tatana u n'wi komberile ku hlawula nhlokomhaka ya xihlamariso.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana tatana u vuye na yini? Tatana u vuye na _____. 2. Xana tatana a endla yini? Tatana a _____ buku. 3. Xana ku hlawuriwe swihlamariso swingani? Ku hlawuriwe _____. 4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta nkarhi. a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tatana u vuye na kubu 2. tatana u pfule buku a hlaya 3. hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	byongo	nkoka	nyenga	khoma	
		rhuma	hlawula	rhengu	nkambelo	
	HLAYA	Mufana u na byongo. Byongo byo olova byi na mufana. I swa nkoka ku hlawula tibuku ta nkoka. Mufana u na rhengu ra ku hlaya tibuku ta nkambelo. Vafana va luke rhengu ro nyenga hi ku chava ku tsala nkambelo. Mufana loko u n'wi rhuma u khoma hi ku hatlisa.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana u ni byongo 2. i swa nkoka ku hlawula tibuku ta kanko 3. vafana va luke rhegu ro nyenga hi ku chava nkambelo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	hleka	kwata	tsutsuma	lwetana	
		dladla	ntukulu	ntiyiso	mfiho	
	HLAYA	Kokwana va hleka ntukulu wa yena. Ntukulu wa hlekiwa hi kokwana. Ntukulu u kwatile hikuva kokwana wa nwi hleka. Vatukulu va lwetana ku tshama na kokwana esofeni. I ntiyiso leswaku vakokwana va rhandza vatukulu va vona. Kokwana u na mfiho ya ku va tumbetela timanga edladleni. Hikokwalaho ka yini vakokwana va rhandza vatukulu va vona?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a hlekaka ntukulu? _____ hleka ntukulu wa vona. I va mani va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni? I _____ va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku hlawula? a) _____ b) _____
--	--------------	---





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyenga Tsala xivutiso hi: lwangu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	jamu	jeke	njika	jitama	
		jikijela	joyina	tiya	rhangga	
	HLAYA	Hahani u totela jamu exinkweni. Xinkwa xi toteriwa jamu. Va nwa tiya hi jeke leyikulu. Loko va n'wi rhuma ku ya xava jamu wa jikajika. Tirhisa jeke ku chela mati eketleleni hi ta endla tiya. Ndzi kombela ku mi joyina. Hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u totela yini exinkweni? U totela _____. Hinkwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa? Xi toteriwa hikuva _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	tsala	sweswia	nkombo	nyika	
		byela	pfala	nkarhi	vhiki	
	HLAYA	 <p>Tatana u vuye na buku. Buku yi vuye na tatana elayiburari. Tatana u pfule buku a hlaya. Buku ya layiburari yi vulavula hi swihlamariso. Swihlamariso swa nkombo swi tsariwile ebukwini. Tatana u byerile mufana ku hlawula xihlamariso lexi a xi tsakelaka. Tatana u n'wi komberile ku hlawula nhlokomhaka ya xihlamariso.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana u vuye na yini? Tatana u vuye na _____. Xana tatana a endla yini? Tatana a _____ buku. Xana ku hlawuriwe swihlamariso swingani? Ku hlawuriwe _____. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta nkarhi. a) _____ b) _____. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> tatana u vuye na kubu tatana u pfule buku a hlaya hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	byongo	nkoka	nyenga	khoma	
		rhuma	hlawula	rhengu	nkambelo	
	HLAYA	Mufana u na byongo. Byongo byo olova byi na mufana. I swa nkoka ku hlawula tibuku ta nkoka. Mufana u na rhengu ra ku hlaya tibuku ta nkambelo. Vafana va luke rhengu ro nyenga hi ku chava ku tsala nkambelo. Mufana loko u n'wi rhuma u khoma hi ku hatlisa.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana u ni byongo 2. i swa nkoka ku hlawula tibuku ta kanko 3. vafana va luke rhegu ro nyenga hi ku chava nkambelo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	hleka	kwata	tsutsuma	lwetana	
		dladla	ntukulu	ntiyiso	mfiho	
	HLAYA	Kokwana va hleka ntukulu wa yena. Ntukulu wa hlekiwa hi kokwana. Ntukulu u kwatile hikuva kokwana wa nwi hleka. Vatukulu va lwetana ku tshama na kokwana esofeni. I ntiyiso leswaku vakokwana va rhandza vatukulu va vona. Kokwana u na mfiho ya ku va tumbetela timanga edladleni. Hikokwalaho ka yini vakokwana va rhandza vatukulu va vona?				

	TSALA	1. I mani a hlekaka ntukulu? _____ hleka ntukulu wa vona. 2. I va mani va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni? I _____ va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku hlawula? a) _____ b) _____
--	--------------	---

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	---


	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyenga Tsala xivutiso hi: lwangu
--	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
--	-----------------------	------	------	---------------	-----------	-------

	TWARISA	jamu	jeke	njika	jitama
		jikijela	joyina	tiya	rhangga

	HLAYA	Hahani u totela jamu exinkweni. Xinkwa xi toteriwa jamu. Va nwa tiya hi jeke leyikulu. Loko va n'wi rhuma ku ya xava jamu wa jikajika. Tirhisa jeke ku chela mati eketleleni hi ta endla tiya. Ndzi kombela ku mi joyina. Hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa?
--	--------------	---

	TSALA	1. Xana hahani u totela yini exinkweni? U totela _____. 2. Hinkwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa? Xi toteriwa hikuva _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nthingiriko.
--	--------------	--

	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	tsala		sweswia	nkombo	nyika
 HLAYA		byela		pfala	nkarhi	vhiki
						
		<p>Tatana u vuye na buku. Buku yi vuye na tatana elayiburari. Tatana u pfule buku a hlaya. Buku ya layiburari yi vulavula hi swihlamariso. Swihlamariso swa nkombo swi tsariwile ebukwini. Tatana u byerile mufana ku hlawula xihlamariso lexi a xi tsakelaka. Tatana u n'wi komberile ku hlawula nhlokomhaka ya xihlamariso.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana tatana u vuye na yini? Tatana u vuye na _____. 2. Xana tatana a endla yini? Tatana a _____ buku. 3. Xana ku hlawuriwe swihlamariso swingani? Ku hlawuriwe _____. 4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta nkarhi. a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tatana u vuye na kubu 2. tatana u pfule buku a hlaya 3. hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	byongo	nkoka	nyenga	khoma	
		rhuma	hlawula	rhengu	nkambelo	
	HLAYA	Mufana u na byongo. Byongo byo olova byi na mufana. I swa nkoka ku hlawula tibuku ta nkoka. Mufana u na rhengu ra ku hlaya tibuku ta nkambelo. Vafana va luke rhengu ro nyenga hi ku chava ku tsala nkambelo. Mufana loko u n'wi rhuma u khoma hi ku hatlisa.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana u ni byongo 2. i swa nkoka ku hlawula tibuku ta kanko 3. vafana va luke rhegu ro nyenga hi ku chava nkambelo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	hleka	kwata	tsutsuma	lwetana	
		dladla	ntukulu	ntiyiso	mfiho	
	HLAYA	Kokwana va hleka ntukulu wa yena. Ntukulu wa hlekiwa hi kokwana. Ntukulu u kwatile hikuva kokwana wa nwi hleka. Vatukulu va lwetana ku tshama na kokwana esofeni. I ntiyiso leswaku vakokwana va rhandza vatukulu va vona. Kokwana u na mfiho ya ku va tumbetela timanga edladleni. Hikokwalaho ka yini vakokwana va rhandza vatukulu va vona?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a hlekaka ntukulu? _____ hleka ntukulu wa vona. I va mani va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni? I _____ va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku hlawula? a) _____ b) _____
--	--------------	---





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyenga Tsala xivutiso hi: lwangu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	jamu	jeke	njika	jitama	
		jikijela	joyina	tiya	rhangga	
	HLAYA	Hahani u totela jamu exinkweni. Xinkwa xi toteriwa jamu. Va nwa tiya hi jeke leyikulu. Loko va n'wi rhuma ku ya xava jamu wa jikajika. Tirhisa jeke ku chela mati eketleleni hi ta endla tiya. Ndzi kombela ku mi joyina. Hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u totela yini exinkweni? U totela _____. Hinkwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa? Xi toteriwa hikuva _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	tsala		sweswia	nkombo	nyika
 HLAYA		byela		pfala	nkarhi	vhiki
						
		<p>Tatana u vuye na buku. Buku yi vuye na tatana elayiburari. Tatana u pfule buku a hlaya. Buku ya layiburari yi vulavula hi swihlamariso. Swihlamariso swa nkombo swi tsariwile ebukwini. Tatana u byerile mufana ku hlawula xihlamariso lexi a xi tsakelaka. Tatana u n'wi komberile ku hlawula nhlokomhaka ya xihlamariso.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana tatana u vuye na yini? Tatana u vuye na _____. 2. Xana tatana a endla yini? Tatana a _____ buku. 3. Xana ku hlawuriwe swihlamariso swingani? Ku hlawuriwe _____. 4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta nkarhi. a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tatana u vuye na kubu 2. tatana u pfule buku a hlaya 3. hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	byongo	nkoka	nyenga	khoma	
		rhuma	hlawula	rhengu	nkambelo	
	HLAYA	Mufana u na byongo. Byongo byo olova byi na mufana. I swa nkoka ku hlawula tibuku ta nkoka. Mufana u na rhengu ra ku hlaya tibuku ta nkambelo. Vafana va luke rhengu ro nyenga hi ku chava ku tsala nkambelo. Mufana loko u n'wi rhuma u khoma hi ku hatlisa.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana u ni byongo 2. i swa nkoka ku hlawula tibuku ta kanko 3. vafana va luke rhegu ro nyenga hi ku chava nkambelo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	hleka	kwata	tsutsuma	lwetana	
		dladla	ntukulu	ntiyiso	mfiho	
	HLAYA	Kokwana va hleka ntukulu wa yena. Ntukulu wa hlekiwa hi kokwana. Ntukulu u kwatile hikuva kokwana wa nwi hleka. Vatukulu va lwetana ku tshama na kokwana esofeni. I ntiyiso leswaku vakokwana va rhandza vatukulu va vona. Kokwana u na mfiho ya ku va tumbetela timanga edladleni. Hikokwalaho ka yini vakokwana va rhandza vatukulu va vona?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a hlekaka ntukulu? _____ hleka ntukulu wa vona. I va mani va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni? I _____ va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku hlawula? a) _____ b) _____
--	--------------	---






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyenga Tsala xivutiso hi: lwangu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	jamu	jeke	njika	jitama	
		jikijela	joyina	tiya	rhangga	
	HLAYA	Hahani u totela jamu exinkweni. Xinkwa xi toteriwa jamu. Va nwa tiya hi jeke leyikulu. Loko va n'wi rhuma ku ya xava jamu wa jikajika. Tirhisa jeke ku chela mati eketleleni hi ta endla tiya. Ndzi kombela ku mi joyina. Hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u totela yini exinkweni? U totela _____. Hinkwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa? Xi toteriwa hikuva _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	tsala		sweswia	nkombo	nyika
		byela		pfala	nkarhi	vhiki
	HLAYA					
		<p>Tatana u vuye na buku. Buku yi vuye na tatana elayiburari. Tatana u pfule buku a hlaya. Buku ya layiburari yi vulavula hi swihlamariso. Swihlamariso swa nkombo swi tsariwile ebukwini. Tatana u byerile mufana ku hlawula xihlamariso lexi a xi tsakelaka. Tatana u n'wi komberile ku hlawula nhlokomhaka ya xihlamariso.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana u vuye na yini? Tatana u vuye na _____. Xana tatana a endla yini? Tatana a _____ buku. Xana ku hlawuriwe swihlamariso swingani? Ku hlawuriwe _____. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta nkarhi. a) _____ b) _____. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> tatana u vuye na kubu tatana u pfule buku a hlaya hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	byongo	nkoka	nyenga	khoma	
		rhuma	hlawula	rhengu	nkambelo	
	HLAYA	Mufana u na byongo. Byongo byo olova byi na mufana. I swa nkoka ku hlawula tibuku ta nkoka. Mufana u na rhengu ra ku hlaya tibuku ta nkambelo. Vafana va luke rhengu ro nyenga hi ku chava ku tsala nkambelo. Mufana loko u n'wi rhuma u khoma hi ku hatlisa.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana u ni byongo 2. i swa nkoka ku hlawula tibuku ta kanko 3. vafana va luke rhegu ro nyenga hi ku chava nkambelo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	hleka	kwata	tsutsuma	lwetana	
		dladla	ntukulu	ntiyiso	mfiho	
	HLAYA	Kokwana va hleka ntukulu wa yena. Ntukulu wa hlekiwa hi kokwana. Ntukulu u kwatile hikuva kokwana wa nwi hleka. Vatukulu va lwetana ku tshama na kokwana esofeni. I ntiyiso leswaku vakokwana va rhandza vatukulu va vona. Kokwana u na mfiho ya ku va tumbetela timanga edladleni. Hikokwalaho ka yini vakokwana va rhandza vatukulu va vona?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a hlekaka ntukulu? _____ hleka ntukulu wa vona. I va mani va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni? I _____ va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku hlawula? a) _____ b) _____
--	--------------	---





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyenga Tsala xivutiso hi: lwangu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	jamu	jeke	njika	jitama	
		jikijela	joyina	tiya	rhangga	
	HLAYA	Hahani u totela jamu exinkweni. Xinkwa xi toteriwa jamu. Va nwa tiya hi jeke leyikulu. Loko va n'wi rhuma ku ya xava jamu wa jikajika. Tirhisa jeke ku chela mati eketleleni hi ta endla tiya. Ndzi kombela ku mi joyina. Hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u totela yini exinkweni? U totela _____. Hinkwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa? Xi toteriwa hikuva _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	tsala		sweswia	nkombo	nyika
		byela		pfala	nkarhi	vhiki
	HLAYA					
		<p>Tatana u vuye na buku. Buku yi vuye na tatana elayiburari. Tatana u pfule buku a hlaya. Buku ya layiburari yi vulavula hi swihlamariso. Swihlamariso swa nkombo swi tsariwile ebukwini. Tatana u byerile mufana ku hlawula xihlamariso lexi a xi tsakelaka. Tatana u n'wi komberile ku hlawula nhlokomhaka ya xihlamariso.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana tatana u vuye na yini? Tatana u vuye na _____. 2. Xana tatana a endla yini? Tatana a _____ buku. 3. Xana ku hlawuriwe swihlamariso swingani? Ku hlawuriwe _____. 4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta nkarhi. a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tatana u vuye na kubu 2. tatana u pfule buku a hlaya 3. hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	byongo	nkoka	nyenga	khoma	
		rhuma	hlawula	rhengu	nkambelo	
	HLAYA	Mufana u na byongo. Byongo byo olova byi na mufana. I swa nkoka ku hlawula tibuku ta nkoka. Mufana u na rhengu ra ku hlaya tibuku ta nkambelo. Vafana va luke rhengu ro nyenga hi ku chava ku tsala nkambelo. Mufana loko u n'wi rhuma u khoma hi ku hatlisa.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana u ni byongo 2. i swa nkoka ku hlawula tibuku ta kanko 3. vafana va luke rhegu ro nyenga hi ku chava nkambelo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	hleka	kwata	tsutsuma	lwetana	
		dladla	ntukulu	ntiyiso	mfiho	
	HLAYA	Kokwana va hleka ntukulu wa yena. Ntukulu wa hlekiwa hi kokwana. Ntukulu u kwatile hikuva kokwana wa nwi hleka. Vatukulu va lwetana ku tshama na kokwana esofeni. I ntiyiso leswaku vakokwana va rhandza vatukulu va vona. Kokwana u na mfiho ya ku va tumbetela timanga edladleni. Hikokwalaho ka yini vakokwana va rhandza vatukulu va vona?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a hlekaka ntukulu? _____ hleka ntukulu wa vona. I va mani va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni? I _____ va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku hlawula? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyenga Tsala xivutiso hi: lwangu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	jamu	jeke	njika	jitama	
		jikijela	joyina	tiya	rhangga	
	HLAYA	Hahani u totela jamu exinkweni. Xinkwa xi toteriwa jamu. Va nwa tiya hi jeke leyikulu. Loko va n'wi rhuma ku ya xava jamu wa jikajika. Tirhisa jeke ku chela mati eketleleni hi ta endla tiya. Ndzi kombela ku mi joyina. Hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u totela yini exinkweni? U totela _____. Hinkwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa? Xi toteriwa hikuva _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	tsala		sweswia	nkombo	nyika
 HLAYA		byela		pfala	nkarhi	vhiki
						
		<p>Tatana u vuye na buku. Buku yi vuye na tatana elayiburari. Tatana u pfule buku a hlaya. Buku ya layiburari yi vulavula hi swihlamariso. Swihlamariso swa nkombo swi tsariwile ebukwini. Tatana u byerile mufana ku hlawula xihlamariso lexi a xi tsakelaka. Tatana u n'wi komberile ku hlawula nhlokomhaka ya xihlamariso.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xana tatana u vuye na yini? Tatana u vuye na _____. 2. Xana tatana a endla yini? Tatana a _____ buku. 3. Xana ku hlawuriwe swihlamariso swingani? Ku hlawuriwe _____. 4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta nkarhi. a) _____ b) _____. 5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tatana u vuye na kubu 2. tatana u pfule buku a hlaya 3. hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa




MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	byongo	nkoka	nyenga	khoma	
		rhuma	hlawula	rhengu	nkambelo	
	HLAYA	Mufana u na byongo. Byongo byo olova byi na mufana. I swa nkoka ku hlawula tibuku ta nkoka. Mufana u na rhengu ra ku hlaya tibuku ta nkambelo. Vafana va luke rhengu ro nyenga hi ku chava ku tsala nkambelo. Mufana loko u n'wi rhuma u khoma hi ku hatlisa.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mufana u ni byongo 2. i swa nkoka ku hlawula tibuku ta kanko 3. vafana va luke rhegu ro nyenga hi ku chava nkambelo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	hleka	kwata	tsutsuma	lwetana	
		dladla	ntukulu	ntiyiso	mfiho	
	HLAYA	Kokwana va hleka ntukulu wa yena. Ntukulu wa hlekiwa hi kokwana. Ntukulu u kwatile hikuva kokwana wa nwi hleka. Vatukulu va lwetana ku tshama na kokwana esofeni. I ntiyiso leswaku vakokwana va rhandza vatukulu va vona. Kokwana u na mfiho ya ku va tumbetela timanga edladleni. Hikokwalaho ka yini vakokwana va rhandza vatukulu va vona?				

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I mani a hlekaka ntukulu? _____ hleka ntukulu wa vona. I va mani va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni? I _____ va lwetanaka ku tshama na kokwana esofeni. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku hlawula? a) _____ b) _____
--	--------------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyenga Tsala xivutiso hi: lwangu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	jamu	jeke	njika	jitama	
		jikijela	joyina	tiya	rhangga	
	HLAYA	Hahani u totela jamu exinkweni. Xinkwa xi toteriwa jamu. Va nwa tiya hi jeke leyikulu. Loko va n'wi rhuma ku ya xava jamu wa jikajika. Tirhisa jeke ku chela mati eketleleni hi ta endla tiya. Ndzi kombela ku mi joyina. Hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa?				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u totela yini exinkweni? U totela _____. Hinkwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa? Xi toteriwa hikuva _____. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____ 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya nthingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: caka Tsala xivutiso hi: hele





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	buku	vuye	tinhlokomhaka	hlamariso	pfule
	TWARISA	tsala		sweswia	nkombo	nyika
 HLAYA		byela		pfala	nkarhi	vhiki
						
		<p>Tatana u vuye na buku. Buku yi vuye na tatana elayiburari. Tatana u pfule buku a hlaya. Buku ya layiburari yi vulavula hi swihlamariso. Swihlamariso swa nkombo swi tsariwile ebukwini. Tatana u byerile mufana ku hlawula xihlamariso lexi a xi tsakelaka. Tatana u n'wi komberile ku hlawula nhlokomhaka ya xihlamariso.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana tatana u vuye na yini? Tatana u vuye na _____.2. Xana tatana a endla yini? Tatana a _____ buku.3. Xana ku hlawuriwe swihlamariso swingani? Ku hlawuriwe _____.4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta nkarhi. a) _____ b) _____.5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tatana u vuye na kubu2. tatana u pfule buku a hlaya3. hikokwalaho ka yini xinkwa xi toteriwa